

MINISTARSTVO OBRAZOVANJA, NAUKE I TEHNOLOGIJE

# NASTAVNI PLAN I PROGRAM

**ZA DEVETI RAZRED NIŽE SREDNJE ŠKOLE**

Priština, jun 2006.

Glavni urednik:

*Dr. Fehmi Ismajli*

Urednici:

*Enesa Kadi  
Ramush Lekaj*

Lektor i korektor:

*Suada Džogovi*



UNMIK



IPVQ

INSTITUCIONET E PËRKOHSHME VETËQEVERISËSE  
PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF-GOVERNMENT  
PRIVREMENE INSTITUCIJE SAMOUPRAVLJANJA

QEVERIA E KOSOVËS – GOVERNMENT OF KOSOVO – VLADA KOSOVA

MINISTRIA E ARSIMIT,  
E SHKENCËS DHE E  
TEKNOLOGjisë

MINISTRY OF  
EDUCATION, SCIENCE  
& TECHNOLOGY

MINISTARSTVO ZA  
OBRAZOVANJE, NAUKU I  
TEHNOLOGIJU

---

Kabineti i Ministrit

Office of the Minister

Kabinet Ministra

---

## **ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO**

### **Primjena Plana i programa za deveti razred**

**BROJ: MONT 7/2006.**

**DATUM: 20. 01. 2006.**

Na osnovu lana 1.3, ta ka c), Pravilnika UNMIK-a, br. 2001/19 o Izvršnim organima Privremenih samoupravnih institucija Kosova, lana 6.1, paragraf (b), kao i lana 7.1, Zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju na Kosovu, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova izdaje ovo Administrativno uputstvo:

#### **Ilan 1.**

##### **Cilj**

Cilj ovog Administrativnog uputstva je primjena Nastavnog plana i programa za deveti razred, kao rezultat prestrukturiranja u osnovnom obrazovanju.

## **Ilan 2.**

### **Plan i program**

Nastavni plan i program za deveti razred priložen je ovom Administrativnom uputstvu.

## **Ilan 3.**

### **Primjena**

- 3.1. Nastavni plan i program za deveti razred primjenjuje se od školske 2006/2007. godine.
- 3.2. Primjenom Plana i programa za deveti razred stupaju van snage dosadašnji planovi i programi za deveti razred niže srednje škole.

## **Ilan 4.**

### **Stupanje na snagu**

Ovo Administrativno uputstvo stupa na snagu sa potpisom Ministra.



**Agim Veliu, Ministar**

## **SADRŽAJ**

Administrativno uputstvo, **3**

### **UPUTSTVO ZA PRIMJENU PLANA I PROGRAMA, 7**

**I Uvod, 7**

**II Ciljevi, 8**

**III Opšti objektivi, 10**

**IV Vrednovanje, 11**

**V Metodološka uputstva, 14**

**VI Izvori i nastavna sredstva, 15**

**VII Nastavni plan, 15**

**VIII Izborna nastava, 16**

## **JEZICI I KOMUNIKACIJA**

**BOSANSKI JEZIK, 21**

**ENGLESKI JEZIK, 53**

**FRANCUSKI JEZIK, 75**

**NJEMAČKI JEZIK, 93**

**MATEMATIKA, 121**

**PRIRODNE NAUKE**

**BIOLOGIJA, 135**

**FIZIKA, 155**

**HEMIJA, 169**

**GEOGRAFIJA, 181**

**DRUŠTVENE NAUKE**

**GRA ANSKO VASPITANJE, 199**

**HISTORIJA, 211**

**UMJETNOSTI**

**MUZIKO VASPITANJE, 137**

**LIKOVNA UMJETNOST, 249**

**TEHNOLOGIJA**

**TEHNOLOGIJA SA INFORMATIKOM, 263**

**TJELESNI I SPORTSKI ODGOJ, 275**

## **UPUTSTVA ZA PRIMJENU PLANA I PROGRAMA**

### **I UVOD**

Obrazovanje predstavlja vode e podru je djelovanja društvenog, politi kog i ekonomskog razvoja Kosova.

Viziju za stvaranje jedne savremene škole po me unarodnim standardima zapo etu poslije završetka rata, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT) realizuje preuzimaju i svestrane i prakti ne korake na svim poljima djelatnosti.

Na ovom putu, od historijskog zna aja za razvoj i napredak kosovskog društva, MONT teži da promijeni gledišta u procesu razvijanja li nosti sa jasnom vizijom za njegovu budu nost i njegovo mjesto.

Ovo stvara potrebne preduslove za integraciju pojedinaca i kosovskog društva u politi kim kretanjima, ekonomskom, intelektualnom, nau nom i tehnološkom razvoju, kao i socijalno-kulturnom razvoju razvijenih evropskih i svjetskih zemalja.

Razvoj ovoga nastavnog plana i programa zasniva se na osnovi jedne nau ne procedure, kako po obliku, metodološkom pristupu, organizaciji i razvijanju predmetnog sadržaja, tako i po izlaganju rezultata znanja, nastavnih sredstava, metoda, tehnike i instrumenata ocjenjivanja.

Profesionalne radne grupe za izradu nastavnih planova i programa bile su stalno u toku najnovijeg razvoja u obrazovanju i u konsultaciji sa me unarodnim ekspertima. U ovom procesu razvoja planova i programa, koji je izra en na dugoro noj strategiji MONT-a, znatan doprinos dali su UNICEF, vlade i agencije nekih zemalja.

Posebna pažnja posve ena je njegovanju pozitivnog stava prema u enju, stimulaciji u enika da se angažuju na opravdan na in u ispunjavanju školskih zahtjeva, razvoju vještina iz svakodnevnog života, uvi jek imaju i u vidu karakteristike fizi kog i psihi kog razvoja ovog uzrasta.

Realizacija ciljeva ovog plana i programa zavisi e od posve enog rada nastavnika, kojima se ovaj plan i program i posve uje. Da bismo olakšali primjenu ovog nastavnog plana i programa, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i tehnologiju Kosova organizova e, s vremena na vrijeme, predavanja sa nastavnicima koji e biti vo eni od eksperata odgovaraju ih oblasti sa dodatnim uputstvima ovoga plana i programa.

## **II CILJEVI**

*Nastavni plan i program za deveti razred ima za cilj da kod u enika:*

- osigura adekvatne uslove za intelektualni, estetski, fizi ki, društveni, moralni i duševni razvoj;
- osigura orientaciju i pomogne u realizaciji njihovih li nih interesa za ispunjavanje aspiracija preko u enja;
- obavi konsolidaciju znanja, doga aja, orientaciju sklonosti i sposobnosti u izgradnji njihove budu nosti;
- omogu i iskoriš avanje mnogih izvora za osiguravanje i prerađu informacija, kao i razvoj kriti kog pristupa informacijama i injenicama koje se nude;
- omogu i da samostalno preduzimaju iniciativu i nezavisno djelovanje, uvijek uzimaju i u obzir osnovna pravila ponašanja u grupi, u zavisnosti od razli itih vrsta djelatnosti koje razvijaju.

Radne grupe za izradu planova i programa, u skladu sa sadržajem, izabrale su opšte objektive i specifi nosti za ostvarivanje navedenih ciljeva kojima su jasno odre eni o ekivani rezultati na kraju devetog razreda.



### **III OPŠTI OBJEKTIVI**

Da bismo sproveli ciljeve ovog plana i programa, potrebni su rezultati u enja koji mogu biti opšteg stepena i specifi ni. Uvijek se prethodno postavljaju opšti rezultati u enja koji treba da budu potrebnog opšteg stupnja i da se jasno razlikuju sa aspekta stupnja komplikovanosti ili cjeline koju želimo posti i.

Na osnovu postavljenog cilja Nastavnog plana i programa za IX orientacioni razred, MONT teži da, na kraju školske godine, u enik može posti i sljede e opšte objektive:

**A. Da razvija stavove i vrijednosti:**

- da ima kriti ki stav prema predmetu,
- da bude otvoren,
- da bude tolerantan,
- da uživa poštovanje,
- da bude dobrovoljan.

**B. Da poznaje:**

- rje nik (terminologiju),
- injenice,
- koncepte,
- principe,
- procedure i metode.

**C. Da razumije:**

- injenice i na elu (da ih primjenjuje u jednostavnim situacijama),
- sadržaj materijala,
- odnos uzrok-efekat,
- opravdanost metoda i procedura.

**D. Da primjenjuje u novonastalim situacijama:**

- injenice i principe,
- procedure i metode,
- rješavanje problema.

#### **E. Da analizira:**

- rastavljanje informacija,
- uporeivanje injenica,
- odnos između uzroka i efekta,
- izvještaj događaja u jednom tekstu.

#### **F. Da sintetizuje (kritičko mišljenje - kompleksno)**

- poznavanje relevantne i nerelevantne informacije,
- razliku između mišljenja i injenice,
- primjenu principa u rješavanju problema,
- interpretaciju ilustracionog materijala,
- poznavanje prepostavki.

Da bismo ocijenili postignutu u ovih objektiva treba razviti procedure i potrebna sredstva mjerena (pogl. vrednovanje).

### **IV VREDNOVANJE**

Vrednovanje (ocjenjivanje) je proces posmatranja, sistematskog prikupljanja, analize i interpretacije informacija u cilju određivanja stepena do kojeg je u enik savladao nastavne ciljeve. Ono treba da se oslanja na očekivane rezultate programa određenog nastavnog predmeta i određenog nivoa.

*Ovaj proces zasniva se na osnovnim elementima kao što su:*

- određivanje cilja i prednosti procesa vrednovanja / ocjenjivanja;
- primjena odgovarajućih instrumenata mjerena u skladu sa ciljem kako bi se mjerilo ono što se želi izmjeriti;
- obezbjeđenje kvalitetnih informacija o postignutom rezultatu u enika putem kontinuiranog mjerena i vrednovanja;
- mjerena i vrednovanje treba da su uravnoteženi, da se obuhvati cjelokupni programski sadržaj predmeta;
- održivo vrednovanje podataka o nastavni stepena postignutu u enika;
- primjena tehnikе vrednovanja sa kojima jasno razlikujemo postignute u enja.

## **IV 1. Instrumenti vrednovanja**

Predmetni nastavnici i škole treba da biraju i primjenjuju dovoljan broj instrumenata i sredstava za mjerjenje i vrednovanje, kao što su:

- posmatranje,
- upitnik (samovrednovanje),
- pismeni izvještaj o jednom praktičnom radu ili istraživanju,
- usmeno izražavanje,
- pismeno izražavanje,
- kontrolni listi i (koriste se za manevarske vještine snalažljivosti),
- dosije ili portfolio (samovrednovanje),
- test na bazi kriterijuma i objektiva,
- test dostignuća sa osnovu zahtjeva (pitanja):
  - odgovor sa više alternativa,
  - kratki i otvoreni odgovor,
  - izabrani otvoreni odgovor i drugi,

kao i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

---

*Svaka škola postavlja standarde ili kriterijume na osnovu kojih se utvrđuje stepen postignuća na kraju nastavnog procesa za deveti razred.*

---

## **IV 2. Stepen usvojenosti**

Na kraju školske godine svaki učenik treba da dostigne određeni (potrebni) stepen usvojenosti nastavnog gradiva:

- odličan (stepen najviše usvojenosti),
- vrlo dobar (stepen više usvojenosti),
- dobar (stepen srednje usvojenosti),
- dovoljan (stepen dovoljne usvojenosti),
- nedovoljan (stepen nedovoljne usvojenosti).

Dostignuti stepen usvojenosti nastavnog gradiva direktno zavisi od standarda (v. tabelu) koji se baziraju na:

<b>Opšti objektivi</b>	<b>Stepen najviše usvojenosti 90%</b>	<b>Stepen više usvojenosti 80%</b>	<b>Stepen srednje usvojenosti 60%</b>	<b>Stepen dovoljne usvojenosti 40%</b>	<b>Stepen nedovoljne usvojenosti</b>
<b>Poznavanje predmeta</b>	Najveće sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama.	Više sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama.	Srednje sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama.	Ograničene sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama.	Nedovoljne sposobnosti u poznavanju i primjeni znanja predmeta u obimnim situacijama.
<b>Razumijevanje naučnih procesa</b>	Najviše sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok – posljedica, prikupljanje i organizacija informacija, jednostavno rasuivanje.	Više sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok – posljedica, prikupljanje i organizacija informacija, jednostavno rasuivanje.	Srednje sposobnosti razumijevanja i primjene injenica, na elu i odnosa uzrok – posljedica, prikupljanje i organizacija informacija, jednostavno rasuivanje.	Ograničene sposobnosti razumijevanja zadataka i naučnih procesa.	Nedovoljne sposobnosti razumijevanja zadataka i naučnih procesa.
<b>Kritičko mišljenje</b>	Visoke sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjujući objašnjiva na elu i interpretativne vježbe.	Sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjujući objašnjiva na elu i interpretativne vježbe.	Ograničene sposobnosti kritičkog mišljenja u složenim situacijama, kao: poznavanje relevantnih informacija, rješavanje problema, primjenjujući objašnjiva na elu i interpretativne vježbe.		
<b>Manevarske vještine</b>	Stećen zadovoljavajući stepen sposobnosti manevarskih vještina.	Niži stepen usvojenih sposobnosti (nekih) manevarskih vještina.			

## V METODOLOŠKA UPUTSTVA

Izbor nastavnih metoda je u kompetenciji nastavnika nastavnog predmeta.

Izbor se vrši zavisno od potreba i zahtjeva u enika, sadžajnih specifinosti nastavnih tema, sa didaktičkom osnovom, nivoom formiranja u enika i dr.

Metode i tehnike rada sa u enicima treba kombinovati, da budu raznovrsne, u smislu pospješivanja dinamike asa, razbijanja monotonije i motivisanja u enika.

Metode i tehnike nastave su toliko raznolike, koliko i metode i tehnike u enja. Nastavnik može primijeniti tehnike i različite kombinovane nastavne metode radi postizanja što boljih rezultata u procesu nastave.

Nastroje i da ispunimo zahtjeve za što kvalitetnijom nastavom, sugeriraju se neke tehnike i metode:

- izlaganje i objašnjenje,
- usmeno izražavanje,
- pismeno izražavanje,
- u enje kroz rješavanje problema,
- diskusija (debata),
- rad u grupama,
- predstavljanje i interpretacija,
- tehnike kritičkog mišljenja,
- idejna inspirativnost (brainstorming),
- samoistraživanje (traganje).

Za određene teme koje karakteriše dovoljan broj informacija može se primijeniti i interaktivna nastava kombinovana sa praktičnim aktivnostima.

Za određene nastavne teme može se uspješno izvoditi nastava u prirodi, različite studijske ekskurzije, posjete raznim organizacijama i dr.

U svim slučajevima primjena naznanih nastavnih metoda i tehnika treba da bude zajedno sa upotrebom odgovarajućih didaktičkih sredstava i pomagala, bez kojih se ne mogu postići očekivani rezultati.

## **VI IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Da bi se efektivno realizovala nastava i u enja ovog plana i programa, nastavnici i u enici treba da koriste razliite izvore i sredstva informisanja. Do sada, glavni izvor informisanja bio je školski udžbenik odgovarajućeg predmeta.

Pored raznih školskih udžbenika, sugerišemo da se koriste i drugi informativni materijali:

- priručnici, atlasi, brošure;
- novine, stručni i naučni asopisi;
- fotografije, posteri, proglaši, šeme, dijagrami, karte, tabele;
- modeli, crteži, makete;
- fotoslajdovi, filmovi, videokasete;
- računarski programi, internet, CD i dr.

U nadležnosti je nastavnika da, zavisno od datih uslova u kojima škola radi, nalazi izvore informacija i pomoći na nastavna sredstva, vode i rauta o ravnoteži usmenih, vizuelnih, auditivnih i audiovizuelnih podataka sa posebnim naglaskom na bitne argumente koji utiču na kvalitet u enja.

Ova sloboda izbora nastavnih izvora treba da pripada i u eniku.

## **VI NASTAVNI PLAN**

<b>Br.</b>	<b>Nastavni predmeti</b>	<b>Godišnji fond asova</b>	<b>Postotak</b>
1.	<i>Bosanski jezik i književnost</i>	140	12.90%
2.	<i>Engleski jezik</i>	105	9.67%
3.	<i>Matematika</i>	105	9.67%
4.	<i>Biologija</i>	70	6.45%
5.	<i>Fizika</i>	70	6.45%
6.	<i>Hemija</i>	70	6.45%

7.	<i>Geografija</i>	35	3.57%
8.	<i>Gra ansko vaspitanje</i>	35	3.57%
9.	<i>Historija</i>	70	6.45%
10.	<i>Muzi ko vaspitanje</i>	35	3.57%
11.	<i>Likovno vaspitanje</i>	35	3.57%
12.	<i>Tehnologija</i>	70	6.45%
13.	<i>Tjelesni odgoj i sport</i>	70	6.45%
14.	<b>Izborna nastava:</b> predmeti ili novi kursevi (npr. gra ansko vaspitanje, etika, zdravstveni kursevi, prava i sloboda ovjeka, obrazovanje za preduzetnike, TIK, zaštita životne sredine ili drugo što je privlačno za učenike i od interesa za zajednicu. Mogu se izabrati novi nastavni predmeti iz: Pravci ekonomije i prava (ekonomija, poljoprivreda, pravo) i iz Osnova tehnike (elektrotehnika, mašinstvo, građevinarstvo, industrija).	140	12.90
	<b>Ukupno:</b>	<b>1085</b>	<b>100.0</b>

## VIII IZBORNA NASTAVA

Izborna nastava naziva se tako jer je u enici biraju po želji, priručnosti, potrebama ili interesima. Predmet, kurs ili djelatnost za izbornu nastavu može se sugerisati od Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju ili na osnovu zahtjeva učenika, roditelja, nastavnika ili drugih zainteresovanih faktora iz zajednice. Posebno bi bilo poželjno da konkurišu nezaposleni nastavnici sa kompletним projektom (predmet, kurs ili djelatnost i plan, program, tekst i način realizacije).

Izborna nastava može se organizovati iz: predmeta ili novih kurseva (npr. gra ansko vaspitanje, etika, kurs iz zdravstva, prava i sloboda ovjeka, obrazovanje za preduzetnike, tehnologija informisanja i

komunikacije, zaštita životne sredine ili bilo šta drugo što je privlačno za učenike i od interesa za sredinu).

Mogu se izabrati novi nastavni predmeti i iz oblasti ekonomije (ekonomija, poljoprivreda, pravo) i iz osnova tehnike (elektrotehnika, mašinstvo, građevinarstvo, industrija).

Predmet, kurs ili djelatnost za izbornu nastavu treba da traje ne manje od tri mjeseca.

Za predmet, kurs ili djelatnost treba da se izjasne najmanje 15 (petnaest) u enika (ako razred ima više od jednog odjeljenja), a ukoliko razred ima samo jedno odjeljenje, onda je potrebno da se za predmet, kurs ili djelatnost izjasni polovina odjeljenja na način kako bi se mogla organizovati izborna nastava.

Za izbornu nastavu, na osnovu zahtjeva zainteresovanih, odlučuju stručni organi škole u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za obrazovanje prije po etka školske godine. Za način izjašnjavanja u enika, roditelja ili drugih zainteresovanih, kao i vrijeme kada će oni ovo obaviti, odlučujući organi škole, ali svakako istava procedura treba da se završi prije po etka školske godine.

Planove i programe za izbornu nastavu izrađuje škola u saradnji sa Regionalnom kancelarijom za obrazovanje i sa stručnjacima odgovarajućim oblastima iz zajednice (ako ima takvih).

Izborna nastava, kada se prihvati od stručnih organa škole, ima status redovne nastave, sa jedinom iznimkom da će se izborna nastava vrednovati (ocjenjivati) opisnom ocjenom (ne negativnom).



## JEZICI I KOMUNIKACIJA

- BOSANSKI JEZIK
- ENGLESKI JEZIK
- FRANCUSKI JEZIK
- NJEMA CIJEZIK



# **BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST**

**(4. sasa nedjeljno, 140. sasova godišnje)**

## **UVOD**

Nastavni sadržaji Plana i programa bosanskog jezika za IX orientacioni razred sukcesivni je nastavak ranijih sadržaja, njihovo proširivanje i produbljivanje sa ciljem usvajanja novih znanja od strane učenika u procesu afirmacije njihove gorovne i pismene kulture. Književno-jezičko obrazovanje učenika primarno je u kontekstu ostalih obrazovnih standarda. Ono im omoguće da pravilno i kvalitetno razumiju i usvajaju znanja iz svih naučnih oblasti, da razvijaju svoje intelektualne i kreativne sposobnosti, da svoja književno-jezička znanja primjenjuju u praksi metodama naučnosti i operativnosti adekvatno se služe i naučnom terminologijom i tehnološkom leksičkom semiotikom.

Nastava i nastavni sadržaji bosanskoga jezika i književnosti osobita su konstituanta nacionalnog identiteta svih Bošnjaka u savremenim evropskim, i svjetskim, društvenim okvirima, a u ovom nacionalno-evolutivnom diskursu i Bošnjaka Kosova kao najznačajniji afirmativ u njihovoj historijskoj dijahroniji i sinhroniji.

Bosanski književni jezik, sa lokalnim govornim specifičnostima na Kosovu, u okvirima svoje dijalektološke mape, dobija novi kreativni karakter u opštoj, i integralnoj, sociolinguističkoj funkcionalnosti, pa i u obrazovanju kao vidu komunikacije i lingvističke kulture.

Nastava bosanskog jezika i književnosti, sem obrazovno-naučne uloge, ima i osobitu društvenu funkciju – formiranje humane, duhovne i radno osposobljene ljudstva učenika, odnosno ovjeka visoke etičke i kreativne kulture, kvalitetnog znanja i pravilnog mišljenja, spremnog da u skladu sa ovim principima bude aktivan faktor progresa u savremenoj društvenoj zajednici.

Nastavni plan i program za predmet Bosanski jezik i književnost uspostavljen je po funkcionalnim principima (kontinuitet, korelacija,

integracija, vertikalno-spiralni tok). U programskim sadržajima središnje mjesto zauzimaju jezik i književnost Bošnjaka, u kontekstu izu avanja književno-jezi ke tradicije evropskih naroda (njihovih vrhunskih dostignu a, književnih pojava, refleksa i procesa). U kontekstu historijskog razvoja književnosti prezentirani su najzna ajniji predstavnici bošnja ke i evropske, odnosno svjetske, književnosti. Nastavni sadržaji iz oblasti teorije književnosti i stilistike obra uju se sukcesivno, u toku interpretacije i analize književnih djela – njihovih estetskih, književnohistorijskih, društvenih i jezi ko-stilske specifi nosti. U pristupu književnoumjetni kom tekstu, u skladu sa pedagoško-psihološkim zahtjevima, posve uje se posebna pažnja kreativnom uvo enju u enika u tehnike interpretacije i njihovom osposobljavanju da razumiju književnoumjetni ke pojave.

Nastavnikove informacije su od osobitog zna aja. One moraju biti potpune, sadržajne, konkretne i prilago ene toku i tipu asa. Obavezani je rad na odgovaraju im odabranim primjerima iz književnih djela (rad na tekstu).

Djela koja su predvi ena za doma u lektiru interpretiraju se po istoj metodologiji kao djela iz obaveznih nastavnih sadržaja, na osnovu prethodnog itanja i priprema u enika za samoradnju. Izbor djela za interpretaciju, iz korpusa predvi enog za lektiru, mogu da vrše sami u enici, uz konsultacije i planiranje sa nastavnikom. Interpretacija djela, kao i diskusija u vezi sa njom, može biti individualna i u grupama – razvrstana po temama ili drugim književnoumjetni kim kriterijima.

U prou avanju jezika i jezi kih sadržaja (jezika u upotrebi – komunikacija i jezika u književnom djelu – umjetni ka funkcija jezika) posebna se pažnja posve uje osposobljavanju u enika da razumiju fonološke, morfološke, leksi ke, sintaksi ke i stilske karakteristike, me ukategorijiske distinkcije, tvorbene modele i mogu nosti, leksi ku i sintaksi ku metaforiku, stilogeni distribuciju, jezi ku polifoniju i slikovnost, me ukategorijsku i unutarkategorijsku fleksiju i jezi ku kreaciju, kao i distinkтивne i umjetni ki funkcionalne odnose izme u narodnog i standardnog jezika odnosno njihove norme.

Za uspješnu obradu nastavnih sadržaja iz predmeta Bosanski jezik i književnost najproduktivniji je postupak rad na tekstu književnog djela, prilaženje djelu sa estetsko-umjetni kog i stilsko-jezi kog aspekta, a u ovom diskursu i osposobljavanje u enika za samoradnju i stvarala ke navike. Ostvarivanjem ovih principa, itanjem djela i pripremom za asove, uz asistenciju nastavnika, u enik sti e pravilnu i kompletну sliku o piscu i vremenu nastanka književnog djela, o književnim i društvenim obilježjima i stilovima, o književnoj periodizaciji i njenim kriterijima,

kao i o sociolingvisti kim spoznajama i humanisti kim vrijednostima bosanskog jezika i književnosti u kontekstu svjetske književne i jezi ke zajednice.

Ovaj Nastavni plan i program obuhvata književno-jezi ko stvaralaštvo Bošnjaka Bosne i Hercegovine, Sandžaka, Kosova, kao i onih u dijasporama, jer je bošnja ki književno-jezi ki krug jedinstven.

Nastavni plan i program Bosanski jezik i književnost za IX orijentacioni razred, sem sadržaja iz književno-jezi ke kulture Bošnjaka, iz perioda s kraja XIX vijeka do Prvog svjetskog rata, kao i perioda izme u dva svjetska rata, obuhvata i književne vrijednosti srodnih južnoslovenskih naroda i književne vrijednosti drugih naroda u okruženju, te i vrhunske vrijednosti iz oblasti moderne svjetske književnosti.

## OPŠTI CILJEVI

Osnovni cilj nastave bosanskog jezika i književnosti u IX orijentacionom razredu, kao i u prethodnim razredima, je sticanje odgovaraju ih i kvalitetnih znanja iz ove nau no-obrazovne oblasti, njihova prakti no-kreativna primjena u procesu daljeg školovanja, u svakodnevnom životu i standardima savremenog društva i savremene tehnološke evolucije.

Tako e, generalni cilj nastave bosanskog jezika i književnosti je i nau noistraživa ko proširivanje i samopotvr ivanje znánj sticanih u prethodnom školovanju i životnom iskustvu (onom izvan škole – u porodici i društvu).

U ovom kurikularnom kontekstu je i uklji ivanje u enika u evropske standarde i perspektive obrazovanja i humane edukacije temeljene na principima deklaracija o ljudskim pravima.

S obzirom da su bosanski jezik i književnost prirodni i historijski afirmativ nacionalnog identiteta Bošnjaka, isto onoliko koliko su i drugi jezici i njihove literature u svijetu za ostale nacionalne kulture, to oni u ovom diskursu ine generalnu civilizacijsku tekovinu sinkretizovanu u multikulturalnim aspektima. U ovom kontekstu, Nastavni plan i program bosanskog jezika i književnosti imaju, kao opšti cilj, osmišljavanje uzajamnosti književno-jezi kih kultura svih nacionalnih zajednica na Kosovu i u svijetu, a izu avanjem njihovih kulturoloških dostignu a i vrijednosti i uvažavanje tradicije i duhovne nadgradnje svjetske zajednice naroda.

## **POSEBNI CILJEVI**

Nastavni plan i program bosanskog jezika i književnosti za IX orijentacioni razred, sem opštih ima i posebne ciljeve (objektive):

- 1.** Ovladavanje sintaksi kom analizom bosanskog jezika (u umjetni kim, znanstvenim i drugim tekstovima, kao i u govornom – usmenom diskursu).
- 2.** Osposobljavanje u enika da razumiju funkciju sintaksi kih jedinica u tekstu, da prepoznaju vrste nezavisnih i zavisnih re enica i njihovu stilogenu semiotiku u umjetni kom tekstu.
- 3.** Primjenjivanje ste enih znanja iz sintakse u pisanoj i govornoj kreaciji.
- 4.** Nastavljanje sa ovladavanjem raznih tipova tekstova (ovo enje u kreativno raspravljanje). Osposobljavanje u enika da vode pravilnu kulturu dijaloga, usmene i pisane rasprave, prvenstveno u kontekstu umjetni kog eseja, diskusije, pisanja svih vrsta školskih zadataka i drugih oblika pisane i govorne kreacije.
- 5.** Prou avanje bosanskohercegova ke (bošnja ke) književnosti iz austrougarskog perioda.
- 6.** Prou avanje bosanskohercegova ke (bošnja ke) književnosti od 1918. do 1945. godine (književni preporod, bosanski jezik u umjetni koj komunikaciji i njegov društveni status). U ovom kontekstu, kao objektiv, stoji i izu avanje književnih vrijednosti susjednih naroda i vrhunskih književnih djela iz kruga svjetske baštine.
- 7.** Sagledavanje i razumijevanje stilskih tokova moderne književnosti u svjetskim i južnoslovenskim okvirima (književni pravci, glavni predstavnici).
- 8.** Osposobljavanje u enika za samostalan pristup književnom djelu (analiti ki pristup na principima teorije književnosti). U enici se osposobljavaju da samostalno itaju i tuma e umjetni ka književna djela i da razvijaju sopstvene kreativne sposobnosti.

- 9.** Afirmacija jezika i književne kulture i tradicije Bošnjaka Sandžaka i Kosova u okvirima bošnja kog nacionalno-kulturnog identiteta i njegove perspektive.
- 10.** Prou avanje književnosti ima višestruki zna aj: saznajni, estetski, stilsko-jezi ki, kreativni, i dr.
- 11.** Prou avanje književno-teorijskih pojmove i stilsko-jezi kih aspekata književnosti ima za cilj osposobljavanje u enika da razumiju vrijednosti književnih djela i njihov zna aj za svjetsku kulturu.
- 12.** Obrada djela iz oblasti predvi ene lektire ima za cilj da kod u enika razvija smisao za samostalan rad, za itanje i kreaciju u vanškolskom vremenu, produbljivanje i proširivanje znanja sticanih tokom nastave, pisanje eseja i drugih analiti kih oblika kreativnog karaktera, razvijanje kulture govora, slušanja i književno-jezi ke interpretacije.
- 13.** Preko pisanih školskih i doma ih zadataka, i eseja (lektira), u enici se motivišu za samostalan rad i izbor književnih djela koja e itati i izu avati, stimulišu za istraživa ki rad u oblasti književnosti i jezika, kao i u oblasti sintaksostilistike na primjerima književnih djela i govorne komunikacije.
- 14.** U kontekstu objektiva nastavnog Plana i programa Bosanski jezik i književnost za IX orijentacioni razred je upu ivanje u enika u oblast medijske kulture (historijat i dometi filma u BiH) i u oblast muzi ke kulture (slušanje opera, gledanje baleta), kao i prezentacije književnih djela u sredstvima medijske komunikacije (ekranizacija dramskih djela, romana, i dr.). U ovom kontekstu je i pranje savremene književne periodike (asopisa), kao i pranje književne komunikacije preko interneta.

## PLANIRANI SADRŽAJI - STRUKTURA SADRŽAJA

*(4 asa nedjeljno, 140 asova godišnje)*

KATEGORIJE	POTKATEGORIJE	Broj asova	Svega asova	%
<b>I JEZIK</b>	1. Historija bosanskog jezika  2. Jezik u upotrebi (kultura izražavanja)	15  20	35	25,00
<b>II KNJIŽEVNOST I LEKTIRA</b>	1. Narodna (usmena) književnost Bošnjaka (lirika, epika, narodna proza – vrste i oblici). 2. Pisana (umjetni ka) književnost Bošnjaka: a) Književnost na orijentalnim jezicima i alhamijado književnost; b) Novija bošnja ka književnost (poezija, pripovjetka i roman, drama).  3. L e k t i r a <b>Napomena:</b> <i>Obnavljanje i utvrivanje</i>	30  50  6  14	100	71,40
<b>III MEDIJSKA KULTURA</b>	1. Film (filmska umjetnost) kao medijsko sredstvo u procesu obrazovanja. 2. Publicistika i periodika (novine, asopisi).	5	5	3,60
<b>UKUPNO ASOVA</b>		140	140	100

## OPERATIVNI CILJEVI NASTAVNIH SADRŽAJA

### 1. KATEGORIJA: JEZIK (35 ASOVA)

Potkategorije	Sadržaj	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Me upredmetne veze
<b>I Historija bosanskog jezika</b>	<b>Historija bosanskog jezika.</b>	Ime jezika, narodni i pisani jezik u historijskoj dijahreniji. Etimologija etnonima Bošnjak // Bosanac i ktetika bošnja ki // bosanski.	<b>U enici treba da:</b> - razumiju razvitak i specifi nosti bosanskog jezika; - znaju historijske sadržaje bosanskog jezika; - razumiju semiotiku i sinonimiju etnonima Bošnjak // Bosanac i ktetika bošnja ki // bosanski;	<i>Historija Geografija Skulptura</i>
	<b>Prvi pisani spomenici na bosanskom jeziku.</b>	<b>Povelja bana Kulina</b> (29.08.1189.) i <b>Hvalov zbornik</b> (1404) – dokumenti na bosanskom jeziku pisani bosanicom.	- znaju osnovne historijske i jezi ke specifi nosti i vrijednosti prvih pisanih spomenika bosanskog jezika;	
	<b>Bosanski jezik u osmanlijskom periodu i u periodu Austro-</b>	Me ujezi ki utjecaji i me ujezi ka simbioza, inkorporiranje orijentalizama u kontekst	- razumiju jezi ku simbiozu u periodu osmanlijske bosanske kulture; - prepoznaju orijentalizme u	

	<b>Ugarske monarhije.</b>	bosanskog jezika i njihova komunikativna i stilogena funkcija, odnos austrougarskih vlasti i drugih subjekata prema bosanskom jeziku, prva gramatika bosanskog jezika.	bosanskom jeziku; - <b>znaju</b> prilike pod kojima se bosanski jezik razvijao u periodu Austro-Ugarske monarhije;	
	<b>Odnos prema bosanskom jeziku na Be kom i Novosadskom dogovoru i poslije njih.</b>	Jezi ki rezultati Be kog dogovora i njihov odraz na bosanskohercegova ku jezi ku situaciju. Primjena rezultata i odluka Be kog dogovora i standardizacija jezika. Odnos prema bosanskom jeziku na Novosadskom dogovoru.	- <b>znaju</b> odnos prema bosanskom jeziku na Be kom i Novosadskom dogovoru;	
	<b>Bosanski jezik u kontekstu i kontinuitetu susjednih (srodnih i drugih balkanskih) jezika.</b>	Me usobni utjecaji u oblasti fonologije i fonetike, morfologije i sintakse, jezi ka simbioza i jezi ke distinkcije na primjerima govorne komunikacije i književnih djela.	- <b>prepoznaju</b> osnovne sli nosti i razlike izme u bosanskog i susjednih balkanskih jezika;	

	<p><b>Leksi ke i sintaksi ke pozajmice u bosanskom jeziku.</b></p> <p><b>Standardizacija bosanskog jezika.</b></p> <p><b>Deklaracija o bosanskom jeziku.</b></p> <p><b>Dijalekatske osobine bosanskog jezika i njegovih narje ja.</b></p>	<p>Stilogena funkcija leksi kih pozajmica (orientalizmi, albanizmi, grecizmi, germanizmi, galicizmi, kroatizmi, i dr.).</p> <p>Jezik alhamijado književnosti, savremeni govorni i književni bosanski jezik (obrada na primjerima usmene i pisane književne tradicije).</p> <p>Deklaracija kao rezultat historijske realnosti i nacionalnog identiteta.</p> <p>Osvrt na govore u Bosni i Hercegovini, Sandžaku, Kosovu (govori Gore, Župe, Podgora, Prizrena i okoline) i na govore Bošnjaka u dijasporama (Makedonija, Turska, zemlje Zapadne Evrope).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>prepoznaju</b> leksi ke pozajmice u bosanskom jeziku i njihovu stilogenu funkciju;</li> <li>- <b>poznaju</b> proces standardizacije bosanskog jezika i njihove književne norme;</li> <li>- <b>znaju</b> osnovne odluke sadržane u Deklaraciji o bosanskom jeziku;</li> <li>- <b>prepoznaju</b> dijalekatske specifi nosti bosanskog jezika (u govoru i na tekstovima);</li> </ul>	
--	---	--	---	--

	<p><b>Latinica kao primarno pismo svih Bošnjaka.</b></p> <p><b>Ranija pisma Bošnjaka.</b></p>	<p>Kratak osvrt na historiju pisma u Bosni i Hercegovini i u drugim izoglosama bosanskog jezika (glagoljica, irilica, bosanska, arabica, latinica).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>znaju</b> pojave i razvitak pisama u bosanskohercegova koj historiji kulture;</li> </ul>	
	<p><b>Rječnici bosanskog jezika.</b></p>	<p>Informacije o prvim rječnicima bosanskog jezika i njihovom jezikohistorijskom značaju (Muhammed Hevai Uskufi: Potur-Šahidija; Alija Isaković; Rječnik karakteristične leksike u bosanskom jeziku; S. Halilović; Rječnik bosanskog jezika, i dr.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>znaju</b> pojavu prvih rječnika bosanskog jezika i njihov značaj;</li> </ul>	
	<p><b>Dijalektalizmi i druge leksičke i sintagmatske strukture u bosanskom jeziku.</b></p>	<p>Dijalektalizmi, lokalizmi, arhaizmi, neologizmi, antonimi, sinonimi i homonimi, frazemi i karakteristične grome u sistemu bosanskog jezika.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>prepoznaju</b> dijalektizme i drugu leksiku i strukture u kontekstu standardnog bosanskog jezika, njihovu semiotiku i stilsku funkciju u pisanoj i govornoj komunikaciji.</li> </ul>	

Potkategorije	Sadržaj	Specifični objektivi	Očekivani rezultati	Međupredmetne veze
<b>II Jezik u upotrebi (kultura izražavanja)</b>	<p><b>Praktična primjena pravopisnih normi bosanskog jezika u svim oblicima komunikacije.</b></p> <p><b>Jatovski refleksi je/ije kao osnovne karakteristike bosanskog jezika.</b></p> <p><b>Izgovaranje i pisanje intervokalnog j.</b></p>	<p>Proširivanje znanja o interpunkciji, upotrebi velikih i malih slova (pisanje stranih i nih imena i prezimena, pisanje toponima i sličnih geografskih pojmoveva sintagmatske strukture, pisanje naziva ustanova i raznih asocijacija), i sl.</p> <p>Jatovski refleksi u kontekstu dijalektološke mape bosanskog jezika (sa osvrtom na govore Sandžaka i na govore Bošnjaka Kosova).</p> <p>Izgovaranje i pisanje intervokalnog j (uvježbavanje na sekvencama iz govorne komunikacije i na primjerima iz domaćih i pisanih zadataka).</p>	<p><b>Učenici treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- primjenjuju stečena znanja u svakodnevnoj praksi pisane i govorne kulture;</li> <li>- prepoznaju i pravilno upotrebljavaju jatovske refleksje/ije;</li> <li>- pravilno pišu i izgovaraju j u intervokalnoj poziciji;</li> </ul>	

	<b>Izgovaranje i pisanje spiranta h.</b>	Spirant <b>h</b> u govornoj i pisanoj komunikaciji (uvježbavanje na primjerima govora i pisanih teksta).	- pravilno <b>pišu</b> i <b>izgovaraju</b> spirant <b>h</b> u svim pozicijama;	
	<p><b>Uočavanje tvorbenih modela riječi</b> i na primjerima pisanih tekstova i usmene komunikacije.</p> <p>Pravilno izgovaranje i pisanje svih struktura rečenica i izraza.</p> <p><b>Izražajno itanje</b> stihova, prozognog i dramskog teksta.</p>	<p>Uočavanje morfoloških struktura (tvorbeni modeli i njihove derivacije) na primjerima usmene komunikacije i na primjerima pisanih tekstova.</p> <p>Pravilno izgovaranje rečenica (dikcija, intonacija, rečenici i akcenat). Pravilno pisanje svih struktura rečenica i izraza različite stilogene funkcije.</p> <p>Uvježbavanje izražajnog itanja na različitim tekstovima (dikcija, intonacija, leksički akcenat, interpretacija tekstova, i sl.).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prepoznaju tvorbene modele riječi, njihovu strukturu i semiotiku;</li> <li>- pravilno <b>pišu</b> i <b>izgovaraju</b> sve oblike rečenica i izraza;</li> <li>- pravilno <b>itaju</b> sve oblike tekstova;</li> </ul>	

	<b>Njegovanje kulture</b> usmene komunikacije (dijalog, monolog, debata, govor spikera, razni komentari, diskusije).	Njegovanje kulture dijaloga, debate, diskusije. Umjetničko interpretiranje monologa.	- <b>stiči u</b> kulturu pravilnog govora i slušanja;	
	<b>Domači zadaci</b> <b>Pismeni zadaci</b> (petiri pismena zadatka u toku nastavne godine).	(v. pod <b>NAPOMENA</b> , stranica 2, na kraju ove agende).  (v. pod <b>NAPOMENA</b> , stranica 1, na kraju ove agende).	- <b>razvijaju</b> kulturu samostalnog rada;  - <b>razvijaju</b> kulturu pismenog izražavanja i samostalnosti u radu.	

## 2. KATEGORIJA: KNJIŽEVNOST I LEKTIRA (100 ASOVA)

Potkategorije	SADRŽAJ	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Me upredmetne veze
<b>I</b> <b>Narodna (usmena) književnost Bošnjaka</b> (lirika, epika, narodna proza – vrste i oblici).	<b>Lirska narodna poezija.</b>  <b>Pjesni ki jezik</b> i njegova stilogena funkcija.  <b>Analiza stilskih izražajnih sredstava</b> na primjerima pjesama koje se obra uju (metafora, metonimija, komparacija, personifikacija, refleksija,	Proširivanje pojmova o lirskoj narodnoj poeziji (motivi, teme, oblici versifikacije, pjesni ki jezik).  Emocionalnost, slikovitost, ritmi nost, zvukovnost, polisemi nost.  Tokom obrade ukazivati na <b>osnovne vrste i podvrste lirske narodnih pjesama</b> kao i na <b>osnovne vrste lirske umjetni kih pjesama</b> (ljubavne, rodoljubive, socijalne, deskriptivne, i dr.).	<b>U enici treba da:</b>  - <b>znaju</b> osnovne sadržaje o narodnoj lirskoj poeziji i njenim vrstama i oblicima;  - <b>razumiju</b> funkciju jezika u poeziji, njegovu semiotiku i stilsku polivalentnost;  - <b>znaju</b> da analiziraju sve poetske oblike, da <b>razumiju</b> pjesmu i osjećaju njene umjetni ke vrijednosti;	<i>Historija</i> <i>Geografija</i> <i>Sociologija</i> <i>Muzika kultura</i> <i>Likovna kultura</i>

	<p>hiperbola, alegorija, gradacija, simbol, antiteza, i dr.).</p> <p><b>Poetska funkcija epiteta</b>, sonance, aliteracije.</p> <p><b>Lirsko-epske narodne pjesme</b> (balade, romanse, poeme).</p>	<p>Primjena komparativne metode obrade usmene i pisane lirike na principima teorije književnosti.</p> <p>Obrada na primjerima pjesama koje su prezentirane u udžbeniku.</p> <p>Preporučujem se za obradu sljedeći primjeri: Hasanaginica, Smrt Omera i Merime, Jusuf i Džemilja, Dva su cvjeta u bostanu rasla, i dr. Komparativno, sa osvrtom na umjetničke lirsko-epske pjesme, obraditi i Srebrenički inferno Džemaludina Latića.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>znaju</b> vrijednosti jezika u poetskoj funkciji;</li> <li>- <b>prepoznaju</b> lirsko-epsku pjesmu i njene karakteristike, <b>razumiju</b> šta je <b>lijepo i uzvišeno</b> u umjetnosti;</li> </ul>	
	<p><b>Narodna epska poezija</b> (epska pjesma, ep – osnovne karakteristike.</p>	<p>Obrada epskih pjesama na odabranim primjerima.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>znaju</b> opšte karakteristike epske pjesme i epa (na primjerima bošnjačke epike);</li> </ul>	

	<p><b>Ženidba Smailagi Mehe Avda Me edovi a.</b></p> <p><b>Narodna proza</b> (vrste i oblici narodnih proznih tvorevina, motivi, fabule, kompozicije, eti ke komponente, jezi ko-stilska sredstva karakteristi na za usmeno narodno pripovijedanje).</p>	<p>Obrada na odabranim fragmentima; osvrt na strukturu epa, kompoziciju, historijsku konotaciju likova i na epsku komponentu bosanskog jezika.</p> <p>Obrada na odabranim primjerima (prezentiranim u udžbeniku, ali i drugim – iz lektire i druge literature).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poznaju</b> sadržaj i umjetni ke vrijednosti epa Ženidba Smailagi Mehe;</li> <li>- <b>znaju</b> karakteristike bošnja ke narodne proze, <b>razumiju</b> njene tematsko-motivske resurse i stilsku fleksiju;</li> </ul>	
<b>II</b>	<p><b>Pisana</b> (umjetni ka) <b>književnost</b> Bošnjaka. <b>Književnost</b> na orijentalnim</p>	<p><b>Umjetni ka lirska poezija</b> (vrste i oblici, versifikacija, jezi ko-stilska sredstva).</p>	<p>Obra ivati na odabranim primjerima (prezentiranim u udžbeniku, lektiri i drugoj literaturi), sa osobitim osvrtom na osnovne karakteristike bošnja ke umjetni ke lirske poezije</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>razumiju</b> umjetni ku pjesmu, da je <b>razlikuju</b> od narodne, <b>znaju</b> vrste umjetni kih pjesama i njihove osnovne karakteristike;</li> <li>- <b>poznaju</b> glavne predstavnike književnosti na orijentalnim</li> </ul>

<p>jezicima i  <b>alhamijado</b>  književnost.  <b>Novija  bošnja ka  književnost</b>  (poezija,  pripovijetka i  roman, drama.</p>		<p>(dirske vrste, motivi i teme,  orientalni diskurs, fenomen  bosanskog jezika u lirici  Bošnjaka, osobenosti  versifikacije u književno-  historijskoj dijahroniji,  savremeni diskurs i  književni pravci).  Osvrt na <b>sevdalinke</b> i druge  ljubavne pjesme, socijalnu,  rodoljubivu i deskriptivnu  poeziju (prezentiranu u  udžbeniku).  Teorijski književni aspekt  obrađivati paralelno – na  relevantnim primjerima.</p>	<p>jezicima i alhamijado  književnosti;  - <b>poznaju</b> glavne predstavnike  novije bošnja ke književnosti i  njihova važnija djela;</p>	
	<p><b>Književnost na  orientalnim  jezicima i  alhamijado  književnost.</b></p>	<p>Obrada na odabranim  primjerima – izbor pisaca i  njihovih djela prezentiranih  u udžbeniku.  Osobiti osvrt na jezik djela  alhamijado pisaca.   Osvrt na razvitak i  umjetni ke vrijednosti  novije bošnja ke lirike u</p>	<p>- <b>Poznaju</b> važnija djela  bošnja kih pisaca koji su  stvarali na orientalnim  jezicima i alhamijado pisaca;</p> <p>- <b>znaju</b> razvitak i ujetni ke  vrijednosti novije bošnja ke  književnosti, njene glavne</p>	

	<p><b>Novija bošnja ka književnost</b> (vrste, oblici, stilsko-jezi - ki diskurs, evropski umjetni ki kontekst).</p> <p><b>P o e z i a</b> (važniji predstavnici)</p> <p>Musa azim ati Skender Kulenovi Mak Dizdar Izet Sarajli Iljaz Dobardži amil Sijari Rifat Burdžovi Muhammed Abdagi Husein Baši</p>	<p>kontekstu savremenog evropskog pjesništva.</p> <p>Obrada na primjerima prezentiranim u udžbenicima. Tokom obrade angažovati u enike na samostalan rad i proširivanje znanja o bošnja kim pjesnicima i književno-umjetni kim vrijednostima njihove poetske kreacije.</p>	<p>predstavnike i njihova važnija djela;</p> <p>- <b>poznavaju</b> književno stvaralaštvo glavnih predstavnika novije bošnja ke poezije;</p>	
	<p>Zuvdija Hodži Jašar Redžepagi Zaim Azemovi Hamid Isljami Vejsel Hamza Sadik Idrizi Uzeir Ajradini Azir-Adžo Kulji i</p>			

	Fahreta Bajšini Bela Džogovi Meho Barakovi Omer Turkovi Denisa Turkovi Avdija Kajevi Avdija Avdi			
	<b>Pripovijetka i roman</b> (važniji predstavnici i djela po izboru). amil Sijari Mehmed – Meša Selimovi Muhamed Abdagić Husein Bašić Zuvdija Hodžić Zaim Azemovi Nedžat Ibrošimovi Sadik Idrizi  <b>D r a m a</b> (pojava, razvitak i karakteristike drame u bošnja koj književnosti, za eci dra-	Obrada djela po izboru i na tekstovima prezentiranim u udžbenicima, lektiri i drugoj relevantnoj literaturi (esej, prikazi, biografsko-bibliografski tekstovi).  <b>Obrada drame "Ramiza"</b> (na primjeru fragmenta iz udžbenika).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>poznaju</b> razvitak pripovjetke i romana u bošnja koj književnosti;</li> <li>- <b>poznaju</b> stvaralaštvo predstavnika bošnja ke proze, <b>pro itaju</b> njihova važnija djela i <b>razumiju</b> historijsku u umjetni ku suštinu ovih djela;</li>    <li>- <b>poznaju</b> stepen razvijenosti dramskih oblika u književnosti Bošnjaka;</li> </ul>	

	me u književnosti Bošnjaka Kosova).  Muhamed Abdagi			
	<b>L e k t i r a</b>	<p><b>Tokom nastavne godine obraditi sedam djela.</b></p> <p><i>Predlažu se za obradu sljedeća djela:</i></p> <p>Homer: Ilijada // Odiseja (po izboru u enika)      Hiljadu i jedna nova (jedna priča po izboru u enika)      novani Boka o: Dekameron (jedna priča po izboru u enika)</p> <p>V. Šekspir: Hamlet // Romeo i Julija (po izboru u enika)</p> <p>S. Boranić: Emina (u alternaciji, po izboru u enika, može i drugo djelo)</p> <p>S. Hadrović Vrbić: Žrtva Uzeir Ajradini: Vuk kod zubara</p>	<p>- <b>pročitaju</b> djela predviđena kao lektira, da ih <b>razumiju</b> i pravilno interpretiraju, da <b>stiću</b> na vikende za samostalan rad u vannastavnoj praksi, da <b>proširuju</b> svoja znanja o bošnjačkoj i svjetskoj književnosti.</p>	

### 3. KATEGORIJA: MEDIJSKA KULTURA (5 ASOVA)

Potkategorije	Sadržaj	Specifi ni objektivi	O ekivani rezultati	Me upredmetne veze
<b>I</b> <b>Film</b> (filmska umjetnost).	Filmska umjetnost kao medijsko sredstvo u procesu obrazovanja.	Film kao vrsta umjetnosti. Društveni značaj filmske kulture. Uloga filma u obrazovanju učenika. Upoznavanje učenika da gledaju filmove iz konteksta obrazovnog programa.	<b>Učenici treba da:</b> - znaju osnovne pojmove o filmskoj umjetnosti, znaju vrste filmova i njihov značaj za opštu kulturu;	<i>Književnost Historija Geografija Muzička kultura Likovna kultura Matematika Fizika Hemija Biologija</i>
<b>II</b> <b>Publicistika i periodika</b>	Publicistika i periodika u procesu obrazovanja.	Dnevna štampa (novine), asopisi i druga slike na medijska sredstva u funkciji obrazovanja (proširivanje znanja učenika).	- sti u navike da čitaju korisne publikacije i proširuju svoja znanja.	<i>Književnost Filozofija Historija</i>

## **NAPOMENA:**

1. Predvi ena su **etiri pismena zadatka** u toku nastavne godine (4 asa za pripremu, 4 za izradu zadataka i 4 asa za ispravku i diskusiju o zadacima). Nastavnik, prema uslovima rada i prema ciljevima nastave, može ove radne asove organizovati i druga ije.
2. Izradu **doma ih zadataka** nastavnik organizuje prema potrebi i ciljevima nastave, a njihovu kontrolu obavlja rutinski – na po etku svakog asa (kao uvod u novu nastavnu jedinicu). Doma e zadatke nastavnik može pregledati i ocjenjivati i u vannastavnom toku rada. O doma im zadacima nastavnik e dati sažetu opisnu (ne broj anu) ocjenu sa uputstvom za dobar rad.
3. **Pisce** (prvenstveno pjesnike) poželjno je obra ivati tematski – po izboru nastavnika (na primjer: posebno dje je pisce, posebno predstavnike pojedinih književnih pravaca, i sl.).
4. U izboru djela za **lektiru** mogu u estvovati (sara ivati) i u enici, ali djela moraju biti iz konteksta književnosti za deveti razred.
5. Nastavnik e u školi oformiti literarnu **sekciju**, dramsku sekciju, novinarsku sekciju, sekciju mladih istraživa a (istraživanja u oblasti jezika i jezi ke kulture, sakupljanje narodnih umotvorina, i sl.).
6. Nastavnik e upu ivati u enike da se pravilno i redovno služe sredstvima medijske tehnologije (da prate prezentiranje dobrih filmova, opera, dramskih djela, književnih komentara i razgovora, sajmova knjiga, i sl.).
7. itanje dnevne štampe, asopisa i sli nih medijskih sredstava je od osobitog zna aja. Nastavnik e upu ivati u enike na kontakte sa ovim vannastavnim sredstvima obrazovanja.

## **ME UPREDMETNI I ME UPROGRAMSKI PRISTUPI**

Nastavni sadržaji predmeta Bosanski jezik i književnost za IX razred, kao u prethodnim razredima, povezuje se sa programskim sadržajima drugih predmeta, prvenstveno sa onima koji su mu srođni po tematiki i ciljevima (vrste umjetnosti, društvene nauke, oblici medijske kulture i informatike, matemati ka poetika i lingvistika, kao i sve druge nau ne oblasti kojima je jezik izražajno sredstvo).

Ova korelacija je od osobitog zna aja za aspekt produbljivanja i proširivanja u eni kih znanja sticanih na asovima jezika i književnosti i vannastavnim procesima tokom života. Osobito su ove korelacijske zna ajne za usavršavanje vještina i tipova itanja i govorenja (izražajno itanje, itanje umjetni kih tekstova, vidovi govora i govorni tempo), zatim za afirmaciju kulture pisanja i slušanja, kao i za druge oblike pisane, gorone i tehnološke (informati ke) komunikacije.

Me uprogramske veze mogu biti uspostavljene izme u nastavnih sadržaja predmeta Bosanski jezik i književnost i nastavnih sadržaja sljede ih predmeta:

- **Historija** (sadržaji o jeziku – njegovom porijeklu i rasprostranjenosti, historijsko-dijalektološke mape, gorone izoglose i aree, pojava književnih pravaca stilisti kostrukturalnih metoda u kontekstu društvenohistorijskih zbivanja, slike i tematika društvenih odnosa u umjetni kom djelu, historiostnost likova, književnost kao umjetni ka historija društva);
- **Geografija** (geografsko-dijalektološke karte, izoglose u kontekstu geografske mape, društvena sredina u umjetni kom djelu i geografski prostor, geografska regija kao objekat u književnom djelu);
- **Umjetnost** (slikarstvo, vajarstvo, muzika – odnosi izme u umjetni kog stvaranja sredstvima jezika, boje, zvuka, graevinskog materijala, alternativna umjetni ka sredstva izražavanja, pojava i sinkreti ost umjetni kih pravaca, analoške komponente u društvenohistorijskim slikama umjetni kih djela, umjetni ka terminologija u pristupu i analizi svakog umjetni kog djela, funkcije umjetni kih djela);
- **Ostali predmeti** (korelativni odnosi mogu i su i sa ostalim predmetima i njihovim nastavnim sadržajima – u realizaciji i primjeni jezi kih normi i pravopisa, u semiotici jezi kih dinstinkcija, u kulturi itanja, govorenja, pisanja i slušanja);
- **Korelativni odnosi** se uspostavljaju izme u jezika i književnosti i sredstava medijske kulture (televizija, radio, internet, pozorište, film, medijska periodika);
- **Nastavnici jezika i književnosti** i nastavnici drugih predmeta treba da uspostavljaju korelaciju me u nastavnim sadržajima koji su predvi eni operativnim ciljevima, kao i sve druge oblike me uprogramske saradnje tokom cijele školske godine.

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

Nastava bosanskog jezika i književnosti može se uspješno realizovati upotrebom (primjenom) više nastavnih metoda u procesu obrazovanja. Radna praksa je pokazala da su dobri rezultati i dostignu a postizani primjenom različitih nastavnih metoda, gdje svaka ima svoju specifičnu funkciju i kreativnu vrijednost.

Tokom nastavnog procesa u enicima treba prezentirati one sadržajne jezičko-literarne vrijednosti koje će im biti potrebne za dalje nivoje školovanja, za sticanje opšte kulture i znanja u životu.

Kao posebna metodološka aktivnost nastavnika je da u enike motiviše da sami rasu uju i donose zaključke pri obradi nastavnih jedinica u kontekstu širih programskih sadržaja.

Nastavnik treba da upozna i uvažava pedagoško-psihološke sposobnosti u enika i da u radnom procesu upotrebljava odgovarajuće didaktičko-metodičke principe. Osobito je značajna didaktička formula da je u enik uvijek u centru obrazovno-radne kreacije, koju nastavnici i ostali pedagoški radnici uspostavljaju primjenjujući i afirmisane metodološke standarde. Tok jezičko-literarne didaktičke komunikacije treba da ima metodički smjer: **nastavnik – tekst – u enik** ili **u enik – tekst – nastavnik**. U metodičko-kreativnom kontekstu je i individualna komunikacija: **u enik – tekst**. Tako će je produktivna i posredna i neposredna komunikacija: izvor, prenosilac, kanal, primalac – cilj.

Sem opštih metoda, savremena nastava jezika i književnosti ima i svoje posebne metode. Od mnogih metoda koje se mogu primjenjivati u nastavi bosanskog jezika i književnosti, primjenljive su sljedeće:

- metoda itanja i rada na tekstu (tekst-metoda);
- metoda razgovora (dijaloška);
- metoda izlaganja i objašnjavanja (monološka);
- **metoda praktičnog rada** (metoda naučnog istraživanja: oblast jezika // dijalektologija, prozodijskih osobina lokalnih govora, sakupljanje raznih oblika usmene književnosti, rad na sredstvima medijske tehnologije – spiker, reporter, urednik, lektor, koreograf, glumac, recitator, organizator kulturnih svečanosti);
- **metoda interaktivnog uenja** (simultani kompjuterski CD-programi, internet, auditivna i vizuelna tehnologija, film, pozorište);
- **metoda individualnog rada u enika** (u enje, istraživanje, prezentiranje individualne poetsko-jezičke kreacije);

- **metoda rada u grupama** (u enje, timsko istraživanje, timsko prezentiranje istraživa kih rezultata, kultura diskusije i dijaloga);
- **kombinovana metoda** (itanje teksta, razgovor o tekstu, objašnjenje i pokazivanje).

**Resurs nastavnih metoda** u savremenim pedagoško-obrazovnim standardima pruža mogu nosti za širi izbor i primjenu novijih i savremenijih metodoloških varijanata. U realizaciji operativnih sadržaja nastavnik e primjenjivati najproduktivnije metode kojima se stvaraju uslovi za postizanje dostignu a najvišeg stepena.

### **Oblici (forme) rada**

Sem ovdje izloženih metoda, u nastavi bosanskog jezika i književnosti mogu se primjenjivati i razni oblici rada, kao što su:

- individualni rad u enika (formiranje navika za samostalni rad);
- rad u grupama (timski rad) i saradnja me u grupama (rad na široj temi ili književno-jezi kom projektu);
- rad u parovima i saradnja me u parovima (tandem rad);
- rad sa svim u enicima (itanje, slušanje, govor, pisanje);
- diferencirani rad (dopunski i dodatni);
- specijalni rad sa u enicima posebnih potreba (manja ošte enja vida, sluha, manje govorne smetnje);
- debatne forme rada (tribine, okrugli stolovi, rasprave, diskusije, takmi enja u vještini govora, afirmacija demokratije sa konkretnim primjerima);
- nau no-istraživa ke forme rada (tematika, kompozicija, sadržaj, citati i fusnote, razlika izme u rezimea i recenzije).
- medijske forme rada (TV i radio spiker, konferansije, fotoreporter, izvještava -dopisnik, sportski izvješta , telefonski razgovor, itanje internet-tekstova);
- u enje putem raznih igara (kviz, recitali kao kolektivne igre, vještine glume kroz igru, imitacije i komi ne scenske sekvene, u enje na izletima – skupljanje bionimske leksike, sportske igre).

Svaka didaktika inovacija i inicijativa u nastavnom procesu su korisne, osvježavaju e i privla ne za u enike, koje nastavnik treba da

upu uje na kontinuitet i aktivnosti u u ionici, školi i van škole – da itaju, zapisuju, prikupljaju i sistematizuju leksiku, da opažaju i upoznaju sredinu u kojoj žive, da misle na nezavisan na in i da argumentovano afirmišu svoja mišljenja.

Poznati didakti ki principi moraju biti cilj svakog oblika nastavne prakse i postizanja dostignu a predvi enih ovim planom i programom.

## IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA

Sem tradicionalnih nastavnih izvora (udžbenici iz oblasti jezika i književnosti, djela pisaca koja se obra uju ili njihovi fragmenti), u nastavi na bosanskom jeziku i književnosti, za uspješnu realizaciju programskih sadržaja, kao nastavno sredstvo primjenjuje se i druga odgovaraju a literatura (esej, recenzije, bibliografski podaci, studije nau nog karaktera, lingvisti ko-dijalektološki zbornici, razni tipovi rje nika, almanasi, antologije, razni književno-jezi ki asopisi, i dr.).

U enike treba navikavati da se služe odgovaraju im knjigama i literaturom u školskim bibliotekama i itaonicama, kao i u onim vanškolskim, gdje su im na raspolaganju razna literarno-jezi ka sredstva.

Kompjuteri, komunikatori (direktna veza u enik – ure aj), specijalni elektronski komunikativni ure aji, elektronske u ionice, kombinacija grafskopa i respondera, kao i sva druga (savremena) sredstva, kojima škola raspolaže, mogu se koristiti u nastavi bosanskog jezika i književnosti.

U okviru nastave bosanskog jezika i književnosti potrebno je formirati odgovaraju e nau no-literarne sekcije, kao što su: nau no-istraživa ka (oblast jezika, oblast usmene književnosti i drugih oblika književno-jezi kog folklora), literarna, dramska, recitatorska, novinarska, i sl.). Rad u ovim sekcijama u enicima pruža mogu nost da se koriste odgovaraju im sredstvima i da produbljuju i proširuju svoja znanja i vještine koje žele da ostvaruju u daljem životu (bavljenje glumom, režijom, žurnalistikom, medijskom komunikacijom, nau no-istraživa - kim radom, pjesništvom, prevodilaštvom, menadžmentom u oblasti kulture, filmskom kulturom i tehnologijom).

**Lektira**, kao nastavno sredstvo, može se realizovati i proširivati na vannastavnom nivou, u okviru literarno-jezi kih i nau no-istraživa kih sekcija relevantnih za kvalitetno i kompletno izu avanje jezika i književnosti. Knjiga, kao lektira i pomo na literatura, primarno je nastavno sredstvo.

Preporučuje se da nastavnik upotrebljava više dinamičkih sredstava koja omogućavaju razumijevanje i usvajanje nastavnih sadržaja.

## ORIJENTACIJA ZA SAMOSTALAN RAD

Kroz sve oblike nastave učenike treba usmjeravati i osposobljavati za samostalan rad, koji se može odvijati u svim formama izvođenja nastave jezika i književnosti, primjenom različitih nastavnih metoda i upotrebotem relevantnih nastavnih sredstava.

**Samostalan rad u enika** može se izvoditi u grupama, u parovima i individualno. Nastavnik je upotrijebiti onaj oblik koji je najproduktivniji u realizaciji određene nastavne jedinice. Razvijanje stalnih navika za temeljiti samostalan rad jedan je od glavnih ciljeva obrazovno-vaspitnog procesa nastave bosanskog jezika i književnosti – za profesionalnu orientaciju u enika, za razvijanje njihove imaginacije i radne kreativnosti, za razvijanje sposobnosti za planiranje i organizaciju rada, za uspješno rješavanje radnih zadataka, za razvijanje etičkih vrijednosti za samovrednovanje, kao i za sticanje kreativne radne sociokulture i postizanje dostignuća najvišeg stepena usvojenosti.

Nastavnik bosanskog jezika i književnosti, u okvirima realizacije nastavnih sadržaja, spontano i sucesivno ostvaruje dinamičke standarde za samostalan rad u enika.

**Usmjeravanje u enika za samostalan rad doprinosi razvoju svestrane učenikove ličnosti.**

## VREDNOVANJE

### Ciljevi vrednovanja

Vrednovanje napredovanja u enika u sticanju znanja važan je dio nastave bosanskog jezika i književnosti. Vrednovanje stepena uspjeha u enika podstavlja njihovu kreativnost u procesu obrazovanja i afirmiše njihove etičke inicijative.

Pravilno vrednovanje uspjeha u enika u funkciji je dobre nastave i afirmacije demokratskih principa. Ono ima za cilj da kod učenika razvija smisao i volju za samoradnju i napredovanje, za proširivanje znanja i sticanje trajnih radnih navika u daljem procesu obrazovanja.

Tako je, cilj vrednovanja je u funkciji nastavnikovih saznanja o stepenu uspjeha u enika (koliko su učenici razumjeli i usvojili nastavne

sadržaje, koliko su osposobljeni da u praksi primjenjuju ste ena znanja, do kojeg stepena su formirali kriti ko-kreativno mišljenje i misaone sposobnosti).

**Cilj vrednovanja** je i dijagnostifikacija stepena napredovanja u enika, rekomanda (preporuka) nastavnicima da pravilno planiraju programske sadržaje, motivisanost u enika za kreativnu strategiju u enja i postizanje standarda dostignu a.

## VRSTE VREDNOVANJA

Test u enikovih sposobnosti – na po etku školske godine;

Klasifikaciono vrednovanje (putem upitnika, kontrolnih listi a, dosjea, pisanih izvještaja i drugih instrumenata vrednovanja);

Dijagnosti ko vrednovanje – identifikacija poteško a sa kojima se suo avaju u enici i nastavnikovo posredovanje u njihovom prevazilaženju;

Vrednovanje (test) na bazi kriterijuma i ciljeva;

Spoljašnje vrednovanje – identifikacija pozitivnih i (ili) negativnih strana u enika, vrednovanje ste enog znanja i napredovanja u enika;

Formalno vrednovanje – omogu ava u enicima da sami identifikuju svoje pozitivne i negativne strane, kao i da se angažuju u popravljanju eventualnih negativnih strana;

Vrednovanje pismenosti u enika – na bazi pisanih školskih i doma ih zadatka;

Vrednovanje usmeno-književne recepcije – slušanje, itanje, kultura govorenja;

Prakti no vrednovanje – na primjeru prakti nog rada, realizacije projekta, istraživanja na terenu (nau no-istraživa ki rad);

Vrednovanje medijske informisanosti i stru nosti recepcije informacija i sadržaja medijske kulture.

## KRITERIJI VREDNOVANJA

U toku vrednovanja nastavnik treba da ima u vidu sadržaje programa i dostignu a predvi ena programom.

Za pravilno i uspješno vrednovanje u eni kih dostignu a potrebna je stru nost nastavnika, radna inicijativa, eti nost, instrumenti vrednovanja.

### **Osnovni elementi vrednovanja su:**

- stepen shvatanja nastavnih sadržaja od strane učenika;
- stepen posjedovanja radnih vještina učenika tokom edukativnog procesa;
- stepen socijalne i etičke kulture učenika;
- stepen razvijenosti učenikovih sposobnosti;
- interesovanje učenika za sticanje znanja i za njihovo proširivanje;
- interesovanje učenika za samostalan rad;
- fleksibilno pranje relevantne literature;
- ispoljavanje naučnosti i literarno-jezičke kreacije;
- individualna radna kultura učenika;
- stepen usvojenosti nastavnih sadržaja.

**Učenikova ličnost i njegovo znanje uvijek su u centru ciljeva obrazovnih (ekspresivnih) dostignuća.**

Ono što učenik ne može da savlada ili ne razumije, nastavnik treba da mu pomogne i da mu omogući da probleme, koji eventualno mogu da nastanu, samoinicijativno rješava.

### **INSTRUMENTI VREDNOVANJA**

Pri svakom vrednovanju, nastavnici i škola koriste se razliitim sredstvima i instrumentima vrednovanja. Za pravilno i uspješno vrednovanje nastavnici treba da izaberu i primjenjuju odgovarajuće instrumente i sredstva mjerjenja, kao što su:

- kontinuirano posmatranje (pranje) rada učenika;
- forme pismenog i usmenog izražavanja učenika;
- samovrednovanje učenika na primjerima (ili projektima) samostalnog rada;
- upitnici i kontrolni listovi;
- radni dosje o stepenima usvojenosti nastavnih sadržaja;
- testovi dostignuća na bazi alternativnih pitanja i odgovora (odgovori sa više alternacija);

- finalni instrument na kraju nastavnog procesa kojim se utvrđuju standardi i kriteriji stepena dostignuća.

## STEPEN USVOJENOSTI NASTAVNIH SADRŽAJA

Na kraju nastavnog procesa (školske godine), dostignuća svakog učenika treba da budu vrednovana (izmjerena) utvrđenim stepenom usvojenosti nastavnih sadržaja, i to:

- **odličan** (stepen najviše usvojenosti – 90%);
- **vrlo dobar** (stepen više usvojenosti – 80%);
- **dobar** (stepen srednje usvojenosti – 60%);
- **dovoljan** (stepen dovoljne usvojenosti – 40%);
- **nedovoljan** (stepen nedovoljne usvojenosti).

### Oblici (vrste) testiranja

Za svoja dostignuća u nastavnom procesu (za svoj uspjeh – znanje) učenik treba da dobije realnu ocjenu – da bude svestrano ocijenjen. Nastavnik treba da objektivno verifikuje učenikovo znanje, primjenjujući sve oblike evaluativnih tehniki postupaka vrednovanja (ocjenjivanja), a u ovom kontekstu odgovarajuće oblike testova, kao što su:

- testovi sa alternativnim odgovorima;
- testovi sa kombinacijama (alternativna pitanja i odgovori);
- testovi sa više alternativa;
- testovi sa kratkim odgovorima i dopunama;
- testovi esejističke formulacije i strukture;
- testovi tipa **key words** (određivanje ključnih riječi i teksta);
- testovi tipa **summary** (pisanje sažetaka nekog teksta ili djela);
- pismeni i usmeni ispit (testovi);
- posmatranje rada učenika (test rada);
- kumulativni test-dosije;
- sociometrijski test.

## **LITERATURA I DRUGI NASTAVNI IZVORI**

Kao osnovni izvori za uspješnu realizaciju nastave bosanskog jezika i književnosti preporučuju se sljedeći udžbenici i literatura:

1. S. Halilović – Bosanski jezik
2. S. Halilović – Pravopis bosanskog jezika
3. Dž. Jahić, S. Halilović, I. Palić – Gramatika bosanskog jezika
4. A. Isaković – Rječnik karakteristike leksike u bosanskom jeziku
5. Dž. Jahić – Trilogija o bosanskom jeziku (Bošnjački narod i njegov jezik, Bosanski jezik u 100 pitanja i 100 odgovora, Školski rječnik bosanskoga jezika)
6. Dž. Jahić – Jezik bosanskih muslimana
7. Bratoljub Klajić – Rječnik stranih riječi
8. P. Skok – Etimološki rječnik sh/hs jezika
9. Alija Džogović – Neke jezičke osobine "Mevluda" Hafiza Salihaga Gaševića
10. Alija Džogović – Dijalektalne i zavisne govorne specifičnosti u epu "Ženidba Smajilagi Mehe" Avda Medovića
11. Alija Džogović – Jezičke posebnosti kao konstituanta nacionalnog identiteta Bošnjaka Sandžaka
12. Alija Džogović – Abdagićevski junak i pripovjedač Vejsil
13. Alija Džogović – Jezik sandžaka ke alhamijado književnosti
14. Muhsin Rizvić – Bosna i njen jezik u izvanbosanskim znanstvenim djelima i književnohistorijskim izvorima
15. Alija Džogović – Poetika romana "Duvarine" Murata Baltića
16. Hakija Zoranić – Prilog genezi Bošnjaka i narodni kontinuitet Sandžaka – dijela naroda Bosne i Hercegovine
17. A. Isaković – Biserje (izbor iz književnosti)
18. Alija Džogović – Bijel behar (antologija pjesama bošnjačkih pisaca Kosova i Sandžaka)
19. N. Doklje – Iz narodne goranske proze
20. N. Doklje – Goranski narodni pesni

21. M. Adžemi – Poaenje
22. Z. Azemovi – Pamet je u narodu, Darovi
23. H. Baši – Može li biti što bit' ne može
24. H. Baši – Zeman kule po enaru gradi
25. H. Baši – San i pola života
26. H. Isljami – Jusuf i Džemilja
27. A. Zalihi i N. Sadikovi – Antologija savremene književnosti Bošnjaka iz Sandžaka
28. Hafiz Salih Gaševi – Mevlud
29. Džemaludin Lati – Srebreni ki inferno
30. Džemaludin Lati – Stil kur'anskog izraza
31. 100 najvećih djela svjetske književnosti (antologija)
32. Dr. Živković – Teorija književnosti sa teorijom pismenosti
33. Druga relevantna literatura (beletristika) predviđena programskim sadržajima Nastavnog plana i programa bosanskog jezika i književnosti za IX razred.
34. Izvori medijske tehnologije koristi se prema uslovima kojima raspolaže škola, kao i njena bliža društveno-tehnološka sredina.
35. Nastavnicima preporučujemo i sljedeće bošnjačke publikacije (zbornike, asopise, revije, listove, Almanah, Rožajski zbornik, Tutinski zbornik, Novopazarski zbornik, Mak, Alem, Ulistan, i dr.).

# **ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM**

**(3 hours for week, 105 in total)**

## **INTRODUCTION**

Learning is a complex process of discovery, collaboration, and inquiry facilitated by language. Composed of interrelated and rule governed symbol systems, language is a social and uniquely human way of representing, exploring, and communicating meaning. Language is an essential tool for forming interpersonal relationship, understanding social situations, extending experiences, and reflecting on thought and action. Language is the principal instrument of thought and the primary basis of all communication.

## ***PHILOSOPHY***

The program of English language will emphasize the importance of experiencing language in context. Learners' background knowledge, skills and attitudes will be used as means of developing communicating abilities. As the learners develop communication skills, they also increase their linguistic accuracy and develop language learning strategies.

In the English language program learners will acquire various kinds of knowledge, skills and attitudes about:

- 1.** Interpreting, expressing and negotiating meaning (communication);
- 2.** Sounds, written symbols, vocabulary, structure and discourse (language);
- 3.** Cognitive, socio-cognitive and meta-cognitive process (general language education);

**4. Patterns of ideas, behaviours, manifestations, cultural artefacts and symbols (culture).**

Acquiring the language incorporates communication skills such as listening, speaking, reading, writing, viewing and showing. Learners develop these communication skills by using knowledge of the language, including grammar, and culture, communication and learning strategies, technology, and content from other subject areas to socialise, to acquire and provide information, to express feelings and opinions. Knowledge of other cultures, connections to other disciplines, comparisons between language and cultures, and community interaction all contribute to and enhance the communicative language learning experience, but the communication skills are the primary focus of language acquisition.

**AIMS**

In order to communicate effectively and increase their language and cultural understanding, in grade nine learners should:

- Use the four language skills in real life situations both inside and outside of school;
- Demonstrate an understanding of the traditions, practices, and products of the cultures other than their own;
- Demonstrate understanding of the nature of language through comparisons of the target language and the mother tongue;
- Demonstrate comprehension of information from making connection with other disciplines in the school setting and further.

## The Scope of Grade Nine English Language Curriculum

<b>COMMUNICATION</b>		
<b>Listening</b> <b>General objective:</b> Enable learners to increase confidence and fluency in all language skills and use the language with both native and non-native speakers.		
<b>Specific objectives:</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<b>Learners should be able to:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen to, tell and/or re-tell familiar stories;</li> <li>• Listen and extract meaning from familiar conversational topics;</li> <li>• Distinguish between statements, questions and commands and respond appropriately;</li> <li>• Listen to and take notes from teacher's lessons presented orally;</li> <li>• Identify ideas in a variety of oral presentations, on a range of topics using grade appropriate vocabulary;</li> <li>• Listen to discussions and ask questions to clarify meaning;</li> <li>• Identify own purpose for listening;</li> <li>• Listen to a dialogue and determine probable relationship between the speakers, i.e. family members, friends, doctor/patient;</li> <li>• Begin to listen to authentic passages for enjoyment and information.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen and fill in the gaps;</li> <li>• Listen and match;</li> <li>• Listen and view to a Radio/ TV commercial;</li> <li>• Listen to recorded short stories;</li> <li>• Dictation;</li> <li>• Listen and reorder;</li> <li>• Listen to a tape (dialogue, conversations) and answer;</li> <li>• Listen to songs, poems;</li> <li>• Role play.</li> </ul>	<b>Learners can:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen and respond to short, simple stories, songs and poems;</li> <li>• Respond to vocabulary, questions and instructions in a familiar context;</li> <li>• Identify main ideas and supporting details in short oral presentations;</li> <li>• Listen and respond to messages spoken in English at a normal speed;</li> <li>• Listen to a dialogue and begin to determine if the language is appropriate to the situation;</li> <li>• Identify speaker's purpose.</li> </ul>

<b>Reading</b> <b>General objective:</b> Enable learners to increase fluency, comprehension, and insights of written English by using effective reading strategies.		
<b>Specific objectives:</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use text organisers, such as headings, pictures and graphs, to predict and categorise information;</li> <li>• Skim, scan and read closely for required information;</li> <li>• Make simple inferences, using information from texts;</li> <li>• Summarise, compare, contrast, and synthesize significant ideas in a text;</li> <li>• Analyse text, before, during and after reading with limited assistance;</li> <li>• Distinguish between facts and opinions;</li> <li>• Read a variety of texts for a variety of purposes;</li> <li>• Read simple texts for pleasure;</li> <li>• Recognise the structure of a short story, essay, play, or poem;</li> <li>• Understand and use new vocabulary words from context to share information about topic.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jigsaw reading;</li> <li>• Read and retell;</li> <li>• Preview the story;</li> <li>• Read aloud;</li> <li>• Match activities (headings, key words etc.);</li> <li>• Scanning (for specific information);</li> <li>• Skimming (for a gist);</li> <li>• Label the paragraphs;</li> <li>• WH questions;</li> <li>• Poetry.</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Read and understand instructions;</li> <li>• Retell stories (e.g. traditional and fairy tales);</li> <li>• Re-read favourite stories and poems, reciting some from memory;</li> <li>• Read short stories with the ending omitted; then predict the ending for it;</li> <li>• Prepare, present and act out stories and poems they have read;</li> <li>• Read and interpret graphic and pictorial information;</li> <li>• Read and comprehend selected texts (paraphrasing or summarising the main idea).</li> </ul>

<p><b>Speaking</b></p> <p><b>General objective:</b> Enable learners to engage in conversation, provide and obtain information in a variety of personal and social context.</p>		
<b>Specific objectives:</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retell familiar stories and participate in short conversations;</li> <li>• Give an oral presentation on a specific topic, e.g. self, family, school and similar;</li> <li>• Offer and respond to greetings, farewells, compliments, and apologies independently;</li> <li>• Participate in class discussions;</li> <li>• Speak to inform and persuade;</li> <li>• Prepare and debate an issue;</li> <li>• Recognise the difference between formal and informal speech;</li> <li>• Ask questions to clarify meaning and seek information;</li> <li>• Recognise that there are often multiple ways to express an idea in the target language;</li> <li>• Exchange opinions about people, activities and events in their personal lives or communities;</li> <li>• Use new vocabulary in speech;</li> <li>• Summarise the plot and provide brief descriptions of characters in selected poems, short stories, folk tales and anecdotes that are familiar to their peers in the target culture.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Story-telling;</li> <li>• Oral presentation;</li> <li>• Debate;</li> <li>• WH questions;</li> <li>• Role play;</li> <li>• Answer the question;</li> <li>• Giving opinions.</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Give and follow instructions by participating in various games or activities with partners or groups;</li> <li>• Retell a text using age-appropriate vocabulary;</li> <li>• Perform dialogues/role plays, and recite poems;</li> <li>• Express their likes and dislikes regarding various people, objects, events present in their everyday environments;</li> <li>• Prepare and deliver short oral presentations;</li> <li>• Speak to share thoughts, opinions and feelings.</li> </ul>

## Writing

**General objective:** Enable learners to write in English for a variety of purposes with increasing independence and accuracy.

Specific objectives:	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use prewriting activities such as: brainstorming, free writing, and outlining;</li><li>• Write using appropriate word choice;</li><li>• Organise ideas into sentences, paragraphs and whole texts;</li><li>• Use a variety of strategies to make effective transitions between sentences and paragraphs in own writing;</li><li>• Write to inform, instruct, explain, describe, narrate and persuade;</li><li>• Write for a variety of purposes and begin to develop their own distinctive and original styles;</li><li>• Write in a range of forms, e.g. notes, diaries, personal letters, short essays, advertisements, autobiography etc.;</li><li>• Write simple summaries, dialogues, letters, short essay answers;</li><li>• Revise writing for clarity;</li><li>• Edit peers' written work.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Take notes;</li><li>• Put the words/sentences in a correct order;</li><li>• Correct mistakes on spelling, capitalisation and punctuation;</li><li>• Use cues to write sentences;</li><li>• Write a story, summary, essay, personal narrative etc;</li><li>• Replace the underlined word;</li><li>• Complete sentences.</li></ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Copy blackboard notes and text accurately;</li><li>• Check spelling and punctuation;</li><li>• Write messages to friends (postcards, letters, or e-mail);</li><li>• Take notes on familiar topics;</li><li>• Use the stages of the writing with some assistance;</li><li>• Use paragraphs when writing descriptions and narratives;</li><li>• Write letters, following the appropriate conventions;</li><li>• Use basic conventions of Standard English with more accuracy in written work.</li></ul>

<b>UNDERSTANDING AND USING ENGLISH</b> Enable learners to further develop their independence in learning of particular aspects of language system and in using the language communicatively.			
<b>Spelling and Sound System</b> <b>General objective:</b> Enable learners to deepen their understanding of the relationship between the sound and spelling system of English and the mother tongue.	<b>Specific Objectives:</b> <p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spell a range of familiar, important and regularly occurring words correctly;</li> <li>• Show awareness of how words in English are constructed and spelled;</li> <li>• Observe rules of punctuation, capitalisation, and spelling (punctuation of simple and compound sentences, of dialogue, of titles of articles; spelling of commonly misspelled words, of homonyms);</li> <li>• Use appropriate dictionary to find the correct spelling;</li> <li>• Study commonly misspelled words;</li> <li>• Begin to notice the accents (British, American, Australian);</li> <li>• Correct the spelling of frequently used words;</li> <li>• Distinguish with more confidence the change of intonation in affirmative, interrogative and exclamatory sentences;</li> <li>• Begin to demonstrate an awareness of the sound and spelling systems of the target language and the mother tongue.</li> </ul>	<b>Suggested language activities</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Matching activities (words with definition, with objects, pictures);</li> <li>• Find the word;</li> <li>• Crossword;</li> <li>• Hangman;</li> <li>• Complete the conversation;</li> <li>• Discuss in a group;</li> <li>• Put the words in the right order;</li> <li>• Listen and repeat;</li> <li>• Dictation.</li> </ul>	<b>Attainment targets</b> <p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spell the frequently used words with some accuracy;</li> <li>• Identify the word stress with increasing effectiveness;</li> <li>• Correct the text by using capitalisation and punctuation;</li> <li>• Recognise and use appropriately stress and intonation patterns;</li> <li>• Check their writing for spelling and punctuation.</li> </ul>

## Vocabulary

**General objective:** Enable learners to expand vocabulary in order to express ideas more accurately and effectively.

Specific Objectives:	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use commonly used vocabulary to maintain conversations with peers and teacher;</li><li>• Begin to incorporate newly acquired vocabulary in class discussions;</li><li>• Begin to incorporate newly acquired vocabulary into their written work;</li><li>• Continue to record vocabulary systematically and meaningfully;</li><li>• Use a variety of strategies to determine the meaning of unfamiliar words (e.g., use dictionary, break the word into parts, context);</li><li>• Use dictionaries, glossary, thesaurus and available technology to acquire new words;</li><li>• Infer the meaning of unfamiliar words from verbal and non-verbal cues (e.g., volume and tone of voice, facial expressions and gestures);</li><li>• Use subject-specific vocabulary in class discussions.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Circle the correct answer;</li><li>• Jumbled words;</li><li>• Matching the opposites;</li><li>• Do the crosswords;</li><li>• Find the words in the word square;</li><li>• Circle the odd one out;</li><li>• Look at the picture and complete the story;</li><li>• Match the words with definitions;</li><li>• Word snake.</li></ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Use age appropriate vocabulary with more confidence;</li><li>• Deliver presentations using some of the newly acquired vocabulary;</li><li>• Identify familiar vocabulary in oral, print and other media texts;</li><li>• Engage in conversations using commonly used vocabulary;</li><li>• Use and spell correctly the vocabulary appropriate for the grade-level.</li></ul>

<p><b>Language structure</b></p> <p><b>General objective:</b> Enable learners to recognise and use appropriate English language structures in order to develop competence in the language.</p>		
<b>Specific Objectives;</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Recognise and correctly use language structures;</li> <li>• Identify similarities and differences in word order of English and the mother tongue;</li> <li>• Use appropriate words and structures in a variety of situations;</li> <li>• Use common grammatical rules with more accuracy;</li> <li>• Recognise formal and informal language;</li> <li>• Apply knowledge of tenses and language structure conventions;</li> <li>• Begin to correct errors and mistakes in both spoken and written English.</li> </ul> <p><b>Discourse</b></p> <p><b>General objective:</b> Enable learners to demonstrate understanding of the main discourse concepts in a range of settings in both written and spoken language.</p>		
Specific objectives:	<b>Suggested language activities</b>	Attainment targets
<b>Learners should be able to:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrate understanding over the use of formal and informal English;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Group discussion;</li> <li>• Dialogue practice;</li> <li>• Role play;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Initiate, maintain and end conversations with peers and teachers;</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Respond appropriately in group discussion;</li> <li>• Express assumptions, beliefs and inferences orally;</li> <li>• Demonstrate an awareness that gestures are important part of communication and that gestures differ among cultures/languages;</li> <li>• Use newly acquired vocabulary to carry on discourse within and beyond classroom settings;</li> <li>• Begin to use language(both written and spoken) to suit audience and purpose;</li> <li>• Begin to identify various forms of writing and how these differ from spoken forms.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interviews and reports;</li> <li>• Story-telling.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use English in both formal and informal settings;</li> <li>• Initiate authentic discourse with peers and others by employing newly acquired vocabulary and concepts;</li> <li>• Take turns in conversations and classroom discussions.</li> </ul>
---	---	--

### **Making Connections**

**General objective:** Enable learners to reinforce and extend their knowledge of other learning areas and make connection with other disciplines through the study of English.

### **Transfer of skills and content**

**General objective:** Enable learners to use the learning experiences and skills learned in English to reinforce and expand their knowledge of the mother tongue.

<b>Specific objectives:</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrate understanding of the nature of language through comparison of the English and the mother tongue;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Read labels and ads in English and translate them into the mother tongue;</li> <li>• Read a folk tale/story in</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Translate age-appropriate texts into English and/or the mother tongue;</li> <li>• Listen to a text in English and</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relate and/or compare an activity or game from the English speaking world that might be similar to their mother tongue;</li> <li>• Identify and understand the links between the mother tongue and English, (e.g. in grammar)</li> <li>• Begin to translate and adapt simple texts from English into their mother tongue and vice versa;</li> <li>• Strengthen their knowledge on similarities and differences between the sound and spelling system of the target language and the mother tongue;</li> <li>• Begin to explore texts of interest to them and to compare it to the one in the mother tongue.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mother tongue and translate it into English and vice versa;</li> <li>• Group discussion;</li> <li>• Role play.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>summarise the main points in the mother tongue;</li> <li>• Relate jokes, quotations in English with those in the mother tongue;</li> <li>• Use bilingual dictionaries.</li> </ul>
---	--	--

### Subject matter connections

**General Objective:** Enable learners to reinforce and further their knowledge of other fields of knowledge through English.

Specific objectives:	Suggested language activities	Attainment targets
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discuss basic topics from other subject areas such as geographical information, math facts and measurements, weather, and historical facts and highlights in English;</li> <li>• Recognise common themes, ideas, and perspectives</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Label the picture/paragraph;</li> <li>• Listen and tick;</li> <li>• Time table;</li> <li>• Bingo (number game);</li> <li>• Role-play;</li> <li>• Quizzes;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Use age appropriate vocabulary to talk about familiar topics learned in other subjects (e.g., talking about weather, historical events);</li> </ul>

<p>of their peers from different countries;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Communicate information about the main events from the world of sport, music and fine arts using age appropriate vocabulary;</li> <li>• Develop an international view of historical, sociological, artistic, geographic and scientific topics.</li> <li>• Use technical equipment to exchange and share information, both directly and through electronic media;</li> <li>• Make attempts in using age appropriate materials dedicated for native speakers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Group projects;</li> <li>• Fill in the gap;</li> <li>• Do the crossword;</li> <li>• Make a poster.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduce vocabulary from other subject areas into their writing;</li> <li>• Use familiar vocabulary to talk/write about their favourite famous personalities;</li> <li>• Produce simple texts (e.g. character sketches, paragraphs, advertisement emails) about current events in the world;</li> <li>• Make posters on topics of mutual interest (art, sport, music and science).</li> </ul>
---	--	---

### **English in the World**

**General objective:** Learners should be given opportunities to demonstrate understanding for cultural similarities and differences inherent in the study of a target language in order to develop respect and tolerance for cultures other than their own.

### **Comparison of language and cultures**

**General objective:** Enable learners to demonstrate understanding for the nature of English language and the concept of culture through comparisons between other cultures and their own.

<b>Specific objectives:</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrate an awareness that gestures are an important part of communication and that gestures may differ between their and foreign cultures;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exchange letters;</li> <li>• Eating and drinking;</li> <li>• Puzzles and quizzes;</li> <li>• Picture stories;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Discuss similarities and differences between their life and that of their peers in</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Use appropriate gestures and oral expressions for greetings, farewells and common or familiar classroom interactions;</li> <li>• Participate in activities enjoyed by other cultures such as games, sports, music, dance, drama, birthday celebrations, songs, cultural events and food;</li> <li>• Develop an awareness of the diversity of social customs and values(family life, folklore, holidays, traditions and similar);</li> <li>• Identify some historical and contemporary influences of other cultures that are significant in the learners' culture.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Story telling;</li> <li>• Role play;</li> <li>• Write character sketches;</li> <li>• Dialogues;</li> <li>• Poster presentations.</li> </ul>	<p>different parts of the world;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Write short stories, e-mails, letters, greetings, invitations on special occasions;</li> <li>• Write or speak about clothes (national and modern);</li> <li>• Present short plays (dialogues), recite selected poems, and perform songs in the target language.</li> </ul>
---	--	--

### **Understanding of daily life, tradition and perspectives**

**General objective:** Enable learners to demonstrate an understanding of the traditions, products, and perspectives of the cultures studied.

<b>Specific objectives:</b>	<b>Suggested language activities</b>	<b>Attainment targets</b>
<p><b>Learners should be able to:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Demonstrate an awareness of their own tradition by comparing daily activities in their own tradition with that of foreign traditions such as dating customs, mealtimes as a family event, daily routines, currency etc.;</li> <li>• Deepen their understanding related to the customs and traditions of other countries through song, dance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expressing opinions;</li> <li>• Describe pictures;</li> <li>• Retell stories;</li> <li>• Role plays;</li> <li>• Guided interviews;</li> <li>• Quizzes;</li> <li>• WH questions;</li> <li>• Multiple choice;</li> </ul>	<p><b>Learners can:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Exchange information with peers (both face-to-face and in writing) about events in their everyday lives and memorable experiences from their past;</li> <li>• Engage in conversation and exchange opinions on daily</li> </ul>

<p>and the celebration of festivals;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Observe and identify the tangible products of the foreign world such as toys, flags, dresses, monuments, transportation, musical instruments, typical foods and currencies, and compare with their own;</li> <li>• Identify cultural similarities and differences observed while viewing a film of the target language;</li> <li>• Learn about and participate in age-appropriate cultural activities, such as games, songs, birthday celebrations, storytelling, dramatizations or role-play;</li> <li>• Communicate through letters, e-mails and video tapes with students around the world at an introductory level;</li> <li>• Exchange basic information about events such as classes, meetings and meals;</li> <li>• Use English both within and beyond the school setting with peers and teachers.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Discuss in groups/pairs;</li> <li>• Dialogues;</li> <li>• Drama.</li> </ul>	<p>routines, eating habits and free times;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Listen to music, sing songs, or play musical instruments from the target culture;</li> <li>• Write and deliver a short presentation about their school or community;</li> <li>• Use appropriate gestures when necessary to make their messages comprehensible;</li> <li>• Greet and respond to greetings.</li> </ul>
--	--	--

## **Grade Nine Topical Content**

### **1. Lifetime events**

- A memory from my childhood
- My first love
- Meeting with a celebrity

### **2. Making friends**

- The end of term party
- My chat friend
- What is friendship?

### **3. Holidays**

- After a Vacation
- April Fool's day
- Halloween

### **4. Weather**

- Be a weather reporter
- Hurricanes
- Bathing under the sun

### **5. Sports**

- The most popular sport in the world
- Is fishing a sport?
- Living as a champion

### **6. The wild world**

- Favourite wild animal
- The King of the Jungle
- At the zoo

### **7. School**

- My classroom
- Teachers as role models
- School competition

### **8. Literature**

- The true story of the three little Pigs
- Harry Potter and his friends
- My favourite poem

### **9. Mysteries**

- Ghost and Monsters
- The Haunted House
- The Egyptian Mummies

### **10. Around the world**

- Travelling around the world in eighty days
- At the hostel
- The most interesting experience

### **11. Media**

- The breaking news
- If I were a cartoon character I would...
- Say no to drugs a media campaign

### **12. Houses and gardens**

- My room
- An afternoon barbecue
- Playground in my garden

**Note to the teachers:** In order to achieve the targeted aims and objectives of **Grade nine Curriculum**, and cover the topical content of **Grade nine syllabus**, teachers should select teaching materials from course-book(s) and other sources of **elementary level for young adults**. These materials should primarily be age-appropriate, which means that they should be dedicated to young teenagers.

On the other hand, teachers should use supplementary materials according to the time available and dedicated to the English language within the school curriculum, in order to suit their learners' needs and to meet the attainment requirements.

Although it is estimated that within a school year, approximately 12 content areas should be covered, it is the teachers' responsibility to plan the number of topical areas (units) and the composition of it, in accordance with the total amount of hours dedicated to English.

## METHODOLOGY

### The Communicative Approach and Task – Based Learning

The overall aim of the English Language Curriculum is to enable learners to communicate successfully. Successful communication means getting our message across to others effectively. The communicative approach to language learning aims at facilitating genuine interaction with others, regardless whether they live in the neighbourhood, in a distant place, or on another continent.

In language learning, the attention of the learners may be focused on particular segments, or on the language as a whole. In cases when we want to focus learners' attention on particular segments, then a segment may be a grammatical structure (a tense), a language function (expressing gratitude), a vocabulary area (food and drinks), or a phonological feature (stress or particular sounds).

On the other hand, when attention is focused on the language as a whole, learners, through a wide range of language activities, use the language for practical and realistic purposes. In other words, they act as genuine users of the language. Participating actively in communicative language activities, they in fact play roles, simulate situations related to real life, and learn through personalisation. In the earlier stages of learning, learners should be allowed to use gestures, body language, facial expressions, mime, drawings and so on. When they *learn by doing*, they realise that language is a powerful means of communication and will use it as such.

Since communication basically means sending and receiving messages, learners should develop the four language skills, which are the core of communication. Development of *receptive skills, that is of listening and reading skills*, will enable learners to receive messages and, depending on tasks they are expected to fulfil, select essential

information. However, since language skills do not occur in isolation, but are normally integrated for communicative purposes, after having received a message, learners should be able to make decisions, and respond appropriately. In a situation which involves language, their response is a communicative function, which is performed by one of the *productive skills*-either by *speaking* or by *writing*.

### **The Learning - Centred Classroom**

The objective of learning centred teaching is to make teachers aware of the importance of learner autonomy in the classroom. The teacher is required to do more preparation before the lesson, and less stand up teaching in the classroom. But it doesn't mean that the teacher should sit back and relax. The teacher has a role, to support and help learners. The learners learn more actively and with enjoyment. The environment requires a learning centred approach that relies on participant's share in the learning, and responsibility for furthering discussion. In all cases learners need clear guidelines and preparation for effective discussion participation.

The major aims, or set of aims will relate to the development of learning skills. Such aims may include the following:

- To provide learners with efficient learning strategies;
- To assist learners identify their own preferred ways of learning;
- To develop skills to negotiate the curriculum;
- To encourage learners to adopt realistic goals and a timetable to achieve these goals;
- To develop learners' skills in self-evaluation.

### **The Use of the Mother Tongue in the Classroom**

Contrary to the principles of the direct method and natural approach in language learning, which favour exclusive use of the target language, excluding the mother tongue completely from the classroom, most recent approaches today suggest that the use of the mother tongue at particular stages of foreign language learning may prove useful.

While there is clearly a place for the mother tongue in the classroom, teachers should make efforts to keep the use of the mother tongue to a minimum. Instead of translating words and/or asking learners to translate, they should demonstrate, act, use simple drawings and/or pictures, explain, and give simple definitions. If teachers readily intervene with translation, as soon as learners are provided with an ‘equivalent’ word or expression, as soon as their curiosity is satisfied, they may lose interest in that particular item. In consequence, the English word or expression is easily forgotten and cannot be easily recalled. This method is easiest for teacher and learner, but may be the least memorable.

### **The Role of Grammar**

If we see language as a building, the words as building blocks or bricks, and grammar as the architect’s plan, than we must admit that without a plan, even a million bricks do not make a building. Similarly, one may know a million English words, but if s/he does not know how to put them together, s/he cannot speak English (Sesnan, 1997).

In the light of this statement, the question is not whether to teach grammar or not, but *how* to teach it. We should consider which approach to adopt in teaching grammar, whether to teach form before meaning, or meaning before form, and what strategies and techniques to use in order to enable learners to put their knowledge of grammar into use and communicate effectively. It is the teacher’s responsibility to estimate which approach would yield best effects at a particular stage of learning, or with a particular class.

At this level of education, learners should be ready not only to notice the regularities in language, but also to make a conscious effort to work out the rules. They should be ready to deal with more complex sentences, including coordinated and subordinated clauses. Therefore, teachers should increase the learners’ awareness about their progress in learning, as well as to encourage them to work independently and keep record of their own learning. Teachers should constantly bear in mind the fact that grammar is knowledge in the mind, and not rules in a book.

### **Assessment and Evaluation**

There are many reasons for assessing learners. Some of them are:

- to compare learners with each other;

- to see if learners have reached a particular standard;
- to help the learners' learning;
- to check if the teaching programme is successful.

Teaching means changing the learner. Teachers will always want to know how effective their teaching has been - that is, how much their pupils have changed. This change can be in the amount of English learners know, in the quality of the English they use, and in their ability to use English.

The general word for measuring the change is assessment. Naturally if we want to assess how much pupils have changed, we have to know exactly what they already **know** and what they can already **do**.

**There are different types of assessment (or evaluation):**

**Self assessment (self - evaluation)** relies on:

- The amount of effort spent in research;
- The amount of organization;
- The amount of effort spent on writing.

**Group assessment (group - evaluation)** can be done by:

- Evaluating individual learner progress within the group;
- Awarding group and individual marks.

**This fosters cooperation among the learners; they promote higher achievement, greater motivation, and a more positive attitude towards the subject area and greater social skills.**

**Individual assessment (evaluation)** is more readily accepted by learners, shows learners activity, his/her participation level in the group activity, willingness to respect the viewpoints of others.

**Combination of group and individual assessment** - the group component may foster the spirit of cooperation, and the individual component may permit the recognition of individual contributions.

**The use of work samples, portfolios and projects.** These folders or portfolios may be used to collect samples of a range of learners' work over the course of a term or a year. All these may reflect the learners' overall development and show learners' progress.

If teachers want to find out how effective their teaching has been, or if they want to evaluate the learners' progress the tests are used. Tests are conducted in class by the teacher. They measure the results of learners' performance. Teaching and testing always go hand-in-hand. Questions are often asked to check if the learners have understood what has been said. Equally, they may be asked to find out whether a particular point needs to be taught. We instinctively know why we ask a question: whether it is to teach or to test something.

**Evaluation** is seen as wider than testing. Testing may be a successful tool in evaluation, but we also think there are other criteria for assessing someone's performance. Evaluation is not limited to numbers or just giving learners marks. Instead of trying to count or measure learner's ability to make useful contribution to the class, we can simply judge whether s/he makes a contribution or not, and sometimes we will have to justify, negotiate, and possibly modify our opinions. Evaluation looks for illumination: How did you learn that? Why did you learn that? This means that we are doing something **with** the learner, rather than **to** the learner. By asking these questions, we learn a lot of extra information, such as: What the learner thinks s/he is learning; what the learner thinks is easy / difficult; what the learner enjoys / hates doing in the class; where the teaching programme and the learner don't meet; where the teaching programme need re-designing.

With evaluation we attempt to help the learner to learn, so it is not an assessment, in fact it is aid to learning. In other words, we can use assessment procedure to develop and improve not only the learner, but also the teaching programme and even the school.

**Note to the teachers:** For further methodological guidelines concerning the topics discussed above as well as those related to how to teach language skills and vocabulary, how to manage the classroom, and similar topics, see **A Comprehensive Handbook of ELT Methodology** (A Handbook for English Language Teachers).

### Band Descriptors for Assessing Language Skills

Band	Listening	Speaking		Reading	Writing
		Fluency	Accuracy		
<b>5</b>	Can understand all the message.	Does task very well. Little or no hesitation.	Good pronunciation, use of vocabulary and grammar.	Can understand all the text.	Work is well organised. Good punctuation. Few or no mistakes.
<b>4</b>	Can understand most of the message.	Does the task well. Some hesitation.	Good pronunciation, vocabulary and grammar. A few mistakes.	Can understand most of the text.	Work is mostly well organised. Good punctuation. A few mistakes.
<b>3</b>	Can understand some of the message.	Does the task adequately. Quite a lot of hesitation.	Pronunciation, vocabulary and grammar are adequate. Quite a lot of mistakes but it is possible to understand the learner.	Can understand some of the text.	Some problems with the message and/or punctuation and/or organisation, but it is possible to understand the message.
<b>2</b>	Can understand a little bit of the message.	Does not do the task adequately. A lot of hesitation.	Pronunciation, vocabulary and grammar are limited. It is difficult to understand the learner.	Can understand a little bit of the text.	Problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is difficult to understand the message.
<b>1</b>	Can understand very little of the message.	Is not really able to do the task at all.	Very hard or impossible to understand the learner.	Can understand very little or none of the text.	Significant problems with the message and/or punctuation and/or organisation. It is almost impossible to understand the message.

The table above sets out bands which describe levels of achievement in the four skills. This band descriptors are intended to apply to specific tasks (e.g. listening to a story, talking about a picture, reading about an invention, writing a letter), as an aid to the teacher and learner in assessing performance. It is of course perfectly possible for a learner to perform to different bands of achievement for different task and different skills.



# **FRANCUSKI JEZIK**

(2. sasa nedjeljno, 70. sasova godišnje)

## **UVOD**

Francuski jezik je jedan od najznačajnih svjetskih jezika i jezik od interesa za učenje na Kosovu. On je i službeni jezik OUN-a, jezik diljem, nauke, kulture, umjetnosti, mode, dobrog ponašanja, itd. Kao takav, predstavlja jezik od interesa za naše sadašnje i buduće generacije koje će nakon posljednjih promjena na Kosovu imati velike mogućnosti za kontaktiranje sa Evropom, frankofonskim zemljama i cijelim svjetom. U tom pogledu, povećavaju se i mogućnosti mladih generacija za dalje studiranje na francuskim univerzitetima ili ostalim frankofonskim zemljama.

Na ovaj način, savremeno učenje francuskog jezika pruža mladima potrebna znanja i vještine za komuniciranje na ovom jeziku.

Program francuskog jezika za IX razred je nastavak programa VIII razreda i pomaže u enicima u proširivanju i daljem produbljivanju znanja u govoru i pisanju savremenog francuskog jezika.

## **CILJEVI**

**Učenje francuskog jezika u IX razredu ima sljedeće glavne ciljeve:**

1. razvoj i dalje jačanje sposobnosti i vještina za učenje francuskog jezika;
2. unapređenje jezičke kompetencije odgovarajući nivoa za komuniciranje u raznim situacijama iz svakodnevnog života i razvoj sposobnosti za komuniciranje na francuskom jeziku;

3. dalje obogaćivanje kulturnog iskustva kod učenika i njegove samosvjesnosti za poštovanje kulturne raznovrsnosti;
4. prihvatanje ostalih kultura i razvoj kritičkog stavova prema njihovim vrijednostima;
5. formiranje licnosti učenika i proširenje navika za samostalan rad i njegovo pripremanje za trajno učenje.

## **OBJEKTIVI**

### ***Učenik treba:***

1. da vodi obicne razgovore sa ostalima;
2. da shvati data uputstva i postupi po njima;
3. da opiše stvari, lica, položaje, postupke, razne prirodne pojave;
4. da sastavi pitanja i odgovore li nih podataka i za ostale;
5. da izrazi osjećanja i obrazloži li ne želje;
6. da se upozna sa kulturom frankofonskih zemalja i produbi znanje o frankofonskoj kulturi i frankofoniji;
7. da proširi i obogati kontakte sa ljudima koji imaju drugi jezik i drugu kulturu;
8. da se služi francuskim jezikom u raznim situacijama i za razne ciljeve.

## STANDARDI DOSTIGNU A

KATEGORIJE	Potkategorije	STANDARDI DOSTIGNU A (prema nivoima)	
		NIVO 2 (srednja niža škola, od 6 – 9 razreda)	NIVO 3 (srednja viša škola, od 10 – 12/13)
		<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa učenik se osposobljava:</b>	<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa učenik se osposobljava:</b>
<b>1.0. SAVLA I-VANJE JEZIKA I KOMUNIKACIJA</b>	1.1. Slušanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvati razne poruke iz razgovora u razredu (nastavnik – učenik, učenik - učenik);</li> <li>• da shvati savjete i data uputstva u razredu;</li> <li>• da shvati neposredni ili snimljeni dijalog;</li> <li>• da postavlja pitanja;</li> <li>• da razlikuje i poznaje osnovne glasove francuskog jezika.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvati jednu programsku prozu (od nastavnika, učenika itd.);</li> <li>• da shvati poeziju lakog stila;</li> <li>• da shvati snimljeni tekst;</li> <li>• da ispriča jedan događaj iz svog života (školskog i sl.);</li> <li>• da prepozna i shvati osnovne glasove francuskog jezika.</li> </ul>
		<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa učenik se osposobljava:</b>	<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa učenik se osposobljava:</b>
	1.2. Govor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da pravilno izgovara glasove, uzlazni akcenat, da intonira i povezuje sve</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da slobodno i prirodno komunicira na francuskom jeziku;</li> </ul>

		fonološke jedinice;	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da vodi razgovore o temama iz svakodnevnog života;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da pravilno izgovara rije i u kontekstu govora;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da se izrazi u skladu sa jezi kim i gramati kim normama francuskog jezika;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da pravilno izgovara proste re enice po pravilima sintakse;</li> </ul>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da odgovara na postavljena pitanja;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da komentariše jedan tekst, jednu novelu i sl.;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvati osnovni rje nik francuskog jezika;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da shvati osnovni rje nik francuskog jezika;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da sastavlja proste re enice sa nau enim i naj eš im rije ima.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da sastavi prostu re enicu sa rije ima koje je nau io i koje su naj eš e.</li> </ul>
		<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa u enik se ospozobljava:</b>	<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa u enik se ospozobljava:</b>
	1.3. Pisanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da pravilno shvati nau ene rije i;</li> <li>• da pravilno napiše nau ene rije i;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da razmijeni pisma sa svojim vršnjacima;</li> <li>• da opiše jedan doga aj;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da sastavi kratke poruke (jedan dopis, jedan poziv);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da sastavi jedan tekst, jednu informaciju, poruku i sl.);</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da napravi jednu parolu ili plakat shodno pravopisnim normama;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da napiše jednu pjesmu ili jednu kratku prozu;</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• da sastavi proste re enice sa rije ima koje je nau io i koje su naj eš e.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da sastavi proste re enice sa rije ima koje je nau io i koje su naj eš e.</li> </ul>

<b>1.0. SAVLA I-VANJE JEZIKA I KOMUNI- KACIJA</b>		<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa učenik se osposobljava da shvati:</b>	<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa učenik se osposobljava da shvati:</b>
	1.4.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ilustrovane materijale (crteže, geografske karte);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• tekstove prosjekog jezika kog nivoa:</li> </ul>
	itanje	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oglase (razne šeme);</li> <li>• kratke i obične poruke (dopisnicu, jedan pismeni poziv itd.).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- prozu (priče, novele, razne dogajaje),</li> <li>- kratku poeziju;</li> </ul>
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• lanke iz novina i listova sa temom iz svakodnevnog života.</li> </ul>
		<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa učenik se:</b>	<b>Na kraju ovog obrazovnog nivoa učenik treba:</b>
	2.1. Francuska kultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upoznaje sa aspektima francuske kulture i civilizacije i osposobljava se da uoči sličnosti i razlike između njih, i svoje kulture i civilizacije;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da savlađuje osnovne vrijednosti francuske kulture i civilizacije, što mu pomaže da formira svoje kritičke stavove prema njima;</li> </ul>
<b>2.0. KULTURA</b>	2.2. Albanska kultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• osposobljava se da, preko francuskog jezika, prenese drugima osnovne kulturne i civilizacijske vrijednosti svog naroda, uvijek razvijajući svoju jeziknu kulturu;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da se osposobljava da kulturne i civilizacijske vrijednosti svog naroda prenese drugima i da uspostavi vezu između njih, uvijek razvijajući i obogađujući svoju jeziknu kulturu;</li> </ul>
	2.3. Frankofonija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• upoznaje sa pojedinim osnovnim podacima o frankofoniji.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da se upoznaje sa pojedinim osnovnim podacima frankofonije.</li> </ul>

## PROGRAMSKI SADRŽAJ

Teme (thèmes)	Jezi ke funkcije (foncti. langagières)	Primjeri (exemples)
<b>1. Svakodnevni društveni odnosi (les relations sociales courantes)</b>	1. Prihvatom / odbijam poziv (accepter/refuser une invitation). 2. Pitam uljudno (demander poliment). 3. Odbijam uljudno (refuser poliment).	1. Oui, j'accepte votre invitation. Non, je refuse votre invitation parce que je suis déjà invité chez Jasmina. 2. Est-ce que vous auriez un stylo à me prêter? 3. Je regrette de ne pouvoir venir à ton anniversaire.
<b>2. Izražavam osje anja (exprimer les sentiments)</b>	1. Ispoljavam strah (exprimer la crainte). 2. Izražavam dopadanje (exprimer la préférence).	1. J'ai peur d'échouer. Il a peur que ses notes ne soient pas bonnes. 2. Je préfère une CD de rock, plutôt que de la musique classique.
<b>3. Ocjenujem (apprecier)</b>	1. Kažem šta mi se dopada / šta mi se ne dopada obrazlažu i odgovor (dire ce q`on aime / ce qu`on n'aime pas en justifiant la réponse). 2. Izražavam jednu procjenu (exprimer une appréciation).	1. Je m'intéresse aux sports, surtout au football, c'est passionnant. Je suis fou de joie quand mon équipe gagne. Je ne supporte pas les gens qui fument. 2. La musique classique me plaît beaucoup.
<b>4. Usredsre ujem se na vrijeme / prostor (localisation dans le temps / l'espace)</b>	1. Odre ujem smjer (indiquer la direction). 2. Isti em prevozna sredstva (indiquer les moyens de transport).	1. Vous allez tout droit et puis vous tournez à gauche! 2. Vous pouvez prendre le bus ou si vous êtes pressés vous prenez un taxi! Pour aller à Kastriot, vous pouvez prendre le train.
<b>5. Izražavam logi ke relacije (exprimer des relations logiques)</b>	1. Izražavam cilj (exprimer le but). 2. Izražavam posljedice (exprimer les conséquences). 3. Izražavam uzrok (exprimer la cause).	1. Il s'entraîne tous les jours pour gagner la course de marathon. 2. Il a plu, donc nous ne sommes pas allés faire du sport. 3. Pourquoi tu ne regardes pas la télé? Parce que je dois faire les devoirs.

<b>6. Dajem jedno mišljenje; u estvujem u debati (donner un avis, une opinion; participer à un débat)</b>	1. Branim / protivim se jednom pogledu (defendre / s'opposer à un point de vue). 2. Odbacujem jedan pogled (réfuter un point de vue). 3. Iznosim jedan argumenat (présenter un argument). 4. Nijansiram jedan sud (nuancer un jugement).	1. Tu as raison / tort; je suis d'accord avec toi, mais je voudrais rajouter que / je ne suis absolument d'accord de cet avis. 2. C'est vraie, mais.... 3. Je suis pour...? Je crois que... parce que. 4. D'un part.../ d'autre part.../ d'abord..., ensuite....., enfin....Il me semble que....
<b>7. Izražavam modalitete djelovanja (exprimer des modalités de l'action)</b>	1. Izražavam uslov i hipotezu (exprimer la condition et l'hypothèse). 2. Izražavam obavezu (exprimer l'obligation). 3. Izražavam sumnju (exprimer le doute). 4. Nadam se (espérer). 5. Izražavam mogunost/nemoguost (exprimer la possibilité/l'impossibilité).	1. S'il faisait beau on organisera un pique-nique. 2. Il faut que je parte. 3. Je crains qu'il ne soit pas là pour mon anniversaire. 4. J'aimerais bien aller en France quand j'aurais terminé mes études. 5. Il est impossible qu'il vienne.
<b>8. Iznosim ne ije rije i (rapporter les propos de qqn.)</b>	1. Upotrebljavam jednu injenicu, jednu situaciju (introduire un fait, une situation). 2. Citiram (faire une citation). 3. Posredno prenosim ne ije rije i (rapporter des propos de manière directe). 4. Neposredno prenosim ne ije rije i (rapporter des propos de manière indirecte).	1. J'ai entendu dire que...; cet article dit que...; il paraît que... 2. Comme dit le proverbe / comme on dit "jamais deux sans trois". 3. Il m'a dit: "je vais au cinéma". 4. Il m'a dit qu'il allait au cinéma. Il m'a demandé si je voudrais aller au cinéma.
<b>9. Pripovijedam događaj (raconter une histoire)</b>	1. Hronološki postavljam (situier chronologiquement). 2. Pripovijedam jedan nastavak događaja (raconter une suite d'évenement).	1. Cette histoire s'est passé dans mon enfance / autrefois... 2. J'étais en vacances chez mes grands-parents. Un jour j'ai vu une énorme poisson. J'ai poussé un cri. J'ai eu peur. Quand je suis rentré à la maison, j'ai compris que j'avais vu une baleine.

## GRAMATIKA

<b>FONETIKA</b> <i>Glas, grafija</i> <b>PHONETIQUE</b> <i>Le son, la graphie</i>	<p>Fonema i odnos glas-grafija: <b>arch(i)</b>: archaïque, archéologie; archevêque, archipel, architecte, archives; <b>hyper</b>: hyperbole, hypermarché; <b>poly</b>: polyclinique, polycopie, polyglotte; <b>vi(ce)</b>: vicomte, vice-président; <b>-tion</b>: nation, finition, localisation, attention; <b>-xion</b>: annexion; <b>-tie</b>: péripétrie, prophétie, démocratie.</p> <p>Usni i nazalni samoglasnici (utvr ivanje).</p> <p>Intonacija i ritam.</p>
<b>MORFOLOGIJA</b> <i>Imenice</i> <b>MORPHOLOGIE</b> <i>Les noms</i>	<p>Nominalna grupa i zamjenice (Le groupe nominal et les pronoms).</p> <p>Li ne zamjenice (Les pronoms personnels) – upotreba dvije zamjenice: Je te prête ce livre. = Je te le prête. Je ne te prête pas ce livre. = Je ne te le prête pas. Prête-moi ce livre! = Prête-le moi!</p> <p>Množina imenice sa <b>-al</b> (= -aux: animal – animaux, cheval – chevaux; -als: festival – festivals, carnaval – carnavaux); <b>-ail</b> (= -aux: travail – travaux, corail – coraux; -ails: détail – détails, éventail – éventails); <b>-ou</b> (= -oux: bijou – bijoux, chou – chou; -ous: trou – trous, clou – clous).</p>
<b>PRIDJEVI</b> <i>Les adjectifs</i>	<p>Upitni pridjevi (Les adjectifs interrogatifs) – <b>quel</b>: Quel livre as-tu acheté? <b>quels</b>: Quels devoirs avons-nous pour demain? <b>quelle</b>: Quelle fille viendra avec nous? <b>quelles</b>: Quelles femmes cherchez-vous?</p> <p>Vokativni pridjevi (Les adjectifs exclamatifs) – <b>quel</b>: Quel garçon! Quel voleur! <b>quelle</b>: Quelle jolie fille! Quelle journée!</p> <p>Indefinitivni pridjevi (Les adjectifs indéfinis) – <b>quelque</b>: Quelque choix que tu fasses, je partirai. <b>aucun</b>: Aucun élève n'est absent. <b>chaque</b>: Le maître corrige le cahier de chaque élève. <b>plusieurs</b>: Plusieurs personnes sont parties. Elle est venue plusieurs fois.</p>
<b>ZAMJENICE</b> <i>Les pronoms</i>	<p>Neodre ene zamjenice (les pronoms indéfinis): <b>quelqu'un</b>: Quelqu'un frappe à la porte; <b>tout</b>: tout est clair. Elle a compris tout. Tous sont venus; <b>certains</b>: certains le disent, certains le nient.</p> <p>Odnosne zamjenice (les pronoms relatifs composés): <b>lequel, laquelle, lesquels, lesquelles</b>:</p> <p>Odnosne zamjenice <b>dont, où</b> (utvr ivanje).</p>
<b>Odrednici:</b>	<p>Odre eni lan, neodre eni lan; rod i broj (utvr ivanje); (l'article défini, indéfini; genre et nombre).</p>

<b>GLAGOLI</b> <i>Les verbes</i>	Pluskvamperfekat (plus-que-parfait) – <i>gra enje i upotreba</i> (formation et emplois). Pre ašnje budu e vrijeme (futur antérieur) – <i>gra enje i upotreba</i> (formation et emplois). Slaganje vremena (concordance des temps): elle dit qu'elle peut venir demain. Elle a dit qu'elle pourrait venir demain. Le professeur dit qu'il n'a pas corrigé nos devoirs. Le professeur a dit qu'il n'avait pas corrigé nos devoirs.
<b>PRILOZI</b> <i>Les adverbes</i>	Stvaranje priloga sa sufiksom <b>–ment</b> : doux – douce + ment = doucement, <b>lent</b> – lente + ment = lentement. Stepen komparacije priloga (les degrés de comparaison des adverbes): pozitiv (positif), komparativ (comparatif), superlativ (superlatif): <i>mal pis le pis</i> <i>bien mieux le mieux</i> <i>peu moins le moins</i> <i>beaucoup plus le plus</i>
<b>PRIJEDLOZI</b> <i>Les prépositions</i>	<i>de, à, dans, en, contre, envers, vers, entre, parmi, sur, au-dessus de, sous, au-dessous de</i>
<b>SINTAKSA</b> <i>Re enica</i> <b>SYNTAXE</b> <i>La proposition</i>	Izražavanje uslova i hipoteze (la condition et l'hypothèse) – Si + present / présent: si tu apprends tu réussis. – Si + present / futur: si tu apprends tu réussiras. – Si + imparfait / conditionnel présent: si tu apprenais tu réussirais. Si j'avais le temps je regarderais la télé, mais j'ai trop de travail. Upravni i neupravni govor (discours direct et indirect) – Tu es prête ? Je te demande si tu es prête. Pourquoi il n'est pas là ? Je demande pourquoi il n'est pas là.

## Kategorija: 1.0. Jezik i komunikacija

<b>Potkategorije</b>	<b>Sadržaj programa</b>	<b>Očekivani rezultati</b>
<b>1.1. Slušanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Razmjena mišljenja između profesora i učenika.</li> <li>▪ Snimljeni dijalozi ili neposredne situacije (razgovor).</li> <li>▪ Razlika raznih oblika intonacije.</li> <li>▪ Shvatanje raznovrsnog govora / poruka.</li> <li>▪ Izvođenje i glavnu informaciju jedne poruke.</li> <li>▪ Shvatanje i razlika upravnog i neupravnog govora.</li> </ul>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ da razmijeni mišljenja sa profesorom i sa učenicima;</li> <li>▪ da shvati snimljeni dijalog i razgovore;</li> <li>▪ da razlikuje razne oblike intonacije;</li> <li>▪ da shvati govor i razne poruke;</li> <li>▪ da izvuče glavne informacije jedne poruke;</li> <li>▪ da shvati i razlikuje upravni i neupravni govor.</li> </ul>
<b>1.2. Govor</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Razgovor i dijalog.</li> <li>▪ Pravilan izgovor riječi, intonacija, akcenat.</li> <li>▪ Pravilan izgovor rečenica po pravilnom sintaksi i kompovezivanju.</li> <li>▪ Postavljanje pitanja i odgovori na obična i kratka pitanja.</li> <li>▪ Iznošenje podataka o sebi, nekom drugom, o svojoj sredini, porodici i sl.</li> <li>▪ Izražavanje dopadanja, mišljenja i procjene.</li> <li>▪ Opis jednog pojedinca, monumenta, jednog mjesta, pejzaža.</li> <li>▪ Prepričavanje jednog kratkog teksta (čitanog).</li> </ul>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ da učestvuje u dijalogu;</li> <li>▪ da izražava rečenice po pravilnom sintaksi i kompovezivanju;</li> <li>▪ da postavlja pitanja i da kratak odgovor;</li> <li>▪ da iznosi podatke o sebi, nekom drugom, o svojoj sredini, porodici;</li> <li>▪ da izrazi svoja dopadanja, mišljenja, svoje procjene;</li> <li>▪ da opiše nekog pojedinca, jedan monument, neko mjesto, jedan pejzaž;</li> <li>▪ da prepičava jedan kratak tekst (čitani).</li> </ul>

<b>1.3. itanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• itanje po pravilima naglašavanja francuskog jezika.</li> <li>• itanje i shvatane ilustrovanih materijala: tabela informacija, šema, geografskih karata, crteža, dijelova teksta.</li> <li>• itanje i shvatanje kratkih i običnih poruka: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopisnica, pismenih zahtjeva;</li> <li>- obrazaca, upitnika;</li> <li>- kratkih fragmenata;</li> <li>- poezije, pjesama.</li> </ul> </li> <li>• itanje kratkog opisa jednog crteža sa kratkim prostim rečenicama: <ul style="list-style-type: none"> <li>- identifikacija jedne države, mesta ili grada;</li> <li>- razlika osnovnih informacija jednog oglasa;</li> <li>- selekcija informacija;</li> <li>- shvatanje riječi i naučene na korektan način;</li> <li>- shvatanje jednog rasporeda, televizijskog programa i sl.;</li> <li>- upoznavanje i shvatanje vrsta muzike na Kosovu, u Francuskoj i u frankofonskim zemljama.</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da bez teškoće ita po jezikim pravilima francuskog jezika;</li> <li>• da pročita i shvati ilustrovane materijale: tabele informisanja, šeme, geografske karte, crteže, dijelove tekstova;</li> <li>• da čita, shvati i kopira kratke i obične poruke: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopisnice, pismeni poziv;</li> <li>- obrasce, upitnike;</li> <li>- kratke fragmente;</li> <li>- poeziju, pjesme.</li> </ul> </li> <li>• da opiše jedan crtež sa kratkim prostim rečenicama: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da identificira jednu državu, mjesto ili grad;</li> <li>- da razlikuje osnovne informacije jednog oglasa;</li> <li>- da razvrsta informacije;</li> <li>- da shvati naučene riječi i na korektan način;</li> <li>- da shvati jedan raspored, televizijski program i sl.;</li> <li>- da upozna i shvati vrste muzike na Kosovu, u Francuskoj i u frankofonskim zemljama.</li> </ul> </li> </ul>
<b>1.4. Pisanje</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sastavljanje kratkih poruka: oglasa, dopisnica, pisama, poziva i informacija, pridržavajući se pravopisnih i sintaktskih pravila.</li> <li>• Korektna upotreba poznatih riječi i izraza.</li> <li>• Korektno kopiranje prethodno naučenih riječi i izraza.</li> </ul>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da sastavi kratke poruke: oglase, dopisnice, pismo, poziv i informaciju, pridržavajući se pravopisnih i sintaktskih pravila;</li> <li>• da korektno upotrijebi poznate riječi i izraze;</li> </ul>

	<p>izraza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kratak opis škole, razreda, drugova, sredine, osjećanja i emocija.</li> <li>• Kratak opis muzeja, banke, turističke agencije, pošte, robne kuće, hotela, bazena, trga, grada, sela, i naselja.</li> <li>• Kratak fizички opis nekog pojedinca, pridržavajući se pravopisnih i sintakških pravila.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da korektno kopira riječi i izraze koje je savladao;</li> <li>• da kratko opiše školu, razred, drugove, sredinu, osjećaje, emocije;</li> <li>• da kratko opiše mjesta: muzeje, tržnice, banke, turističku agenciju, poštu, robnu kuću, hotel, bazen, trg, grad, selo, naselje;</li> <li>• da kratko da fizички opis nekog pojedinca, pridržavajući se pravopisnih i sintakških pravila.</li> </ul>
--	--	---

### Kategorija: 2.0. Kultura

Potkategorije	Sadržaj programa	Očekivani rezultati
<b>2.1. Francuska kultura</b>	1. Muzika, muzeji, umjetničke izložbe, sajmovi, sport, frankofonski mediji (štampa, televizija, radio).	<b>Učenik treba:</b> 1. da upozna vrijednosti francuske kulture i umjetnosti (poznate muzeje, galerije, naslove novina, televizijskih kanala, najpoznatijih radiostanica); 2. da istakne neku francusku radio-stanicu koja emituje program na albanskom jeziku; 3. da istakne albansku sredinu gdje se uči francuski jezik.
<b>2.2. Albanska kultura</b>	2. Radio-emisije na albanskom u Francuskoj, umjetničke izložbe, sajam knjiga.	
<b>2.3. Frankofonija</b>	3. Učenje francuskog jezika u albanskim sredinama.	

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

### 1.0. METODOLOŠKO-DIDAKTI CI PRINCIPI

**Nau iti jedan strani jezik zna i komunicirati na na in da možete upotrijebiti jezik u realnim životnim situacijama.** Jezi ke vještine zauzimaju primarno mjesto u u enju jezika.

**1.1. Prvi princip:** usredstve enost na komuniciranje, a ne, kao do sada, usredstve enost na jezik.

**1.2. Drugi princip:** usredstve enost na u enika i njegovo u enje.

### 2.0. KOMUNIKATIVNI OBLIK PREDAVANJA

Komuniciranje je najpovoljniji oblik predavanja i u enja stranog jezika. Danas, ovakvom pristupu, realno se pridaje posebna pažnja, jer se na taj na in u enicima omogu ava da se izraze na francuskom jeziku u odre enim situacijama i u svakodnevnom životu.

Polazna ta ka takvog predavanja ne e biti gramati ko pravilo, ve konkretna jezi ka situacija, zna i da se iz jezi kih situacija izvuku pravila, a ne obrnuto.

### 3.0. NASTAVNE METODE

#### **3.1. Metode koje podstici u komunikaciju su:**

- rad u parovima i grupama,
- obi ne debate,
- igranje po ulogama, ske evi itd.
- obi an intervju.

#### **3. 2. Metode koje podstici u nezavisan rad:**

- tekstovi sa praznim mjestima,
- igre u enja (pam enje),
- me usobna kontrola pismenih zadataka i usmenih odgovora,
- prikupljanje i nazavisna upotreba raznih izvora,

- u enje u toku predavanja (u enik uzima ulogu u itelja),
- dopisivanje sa licima u Francuskoj (partnerstvo škola, dopisivanje izme u naših i francuskih u enika).

### **3.3. Metode koje podstti u proizvodnju:**

1. izrada zidnih novina, slika, postera, teksta (npr. za izložbe, školska takmi enja) i njihovo usmeno komentiranje;
2. kreativno pisanje poezije i kratkih pri a koje se podstti e aktiviranjem ste enog znanja, probama, pri anjem doga aja, opisivanjem pojedinaca, objekata i sl.

## **4.0. KORIŠ ENJE MEDIJA**

### **4.1. Televizija, radio**

Televizija i radio su trajno korisna sredstva koja treba koristiti kako od strane nastavnika tako i od u enika. Školske emisije, koje se posve uju francuskom jeziku i kulturi, filmski i dramaski program na Kosovu i razne emisije inostranih televizija na francuskom jeziku, predstavljaju snažna sredstva koja e pomo i u enicima u savladavanju ovog stranog jezika.

### **4.2. Novine i asopisi**

Koriš enje raznih novina i asopisa na francuskom jeziku, tako e, mogu mnogo pomo i da se lakše savlada francuski jezik. Mogu se koristiti u u ionici i ku i.

### **4.3. Film, pozorište, muzika**

Film, pozorište i muzika predstavljaju zna ajna motiviraju a sredstva za pove anje rezultata u u enju i savladavanju francuskog jezika, iako kod nas nisu dovoljno koriš ena koliko postoje mogu nosti. Film, pozorište i televizija, od sada pa nadalje, ima e zna ajnu ulogu u ovom pogledu.

### **4.4. Slike i crteži**

Slike i crteži pomažu u izradi opisnih kreativnih tekstova. U enici opisuju poznate i neobi ne stvari koje vide na slici i crtežu. Oni opisuju jedan doga aj iji po etak ili kraj predstavlja slika ili crtež.

#### **4.5. Audio materijal (diskete, kasete)**

Ovaj materijal omoguava suoavanje sa standardnim francuskim jezikom i podsticaje shvatanje jezika slušanjem audio materijala.

U enici pronalaze po etak ili kraj prethodno slušanog teksta, poistovjeju se sa licima jednog odslušanog pozorišnog komada i razgovaraju o njihovom ponašanju.

#### **4.6.1. Video materijal (videoprojektor)**

Upotreba projektoru povećava interesovanje u enika za nastavom. Ovo se postiže:

- slikama, crtežima, ilustrovanim bajkama i tekstova pomoći u folije projektoru,
- djelimičnim pokrivanjem i otkrivanjem slika,
- foto prikazivanjem događaja bez kronološkog redoslijeda,
- predstavljanjem jednog podijeljenog i nepravilno složenog teksta i njegovim pravilnim sredstvima.

#### **4.6.2. Video materijali (videokasete)**

- Upotreba video materijala u enicima pruža mogunost za stvaranje pismenog i usmenog teksta.
- Prikazivanje jednog filma (rađen na osnovu jedne pričevjetke ili bajke) podsticaje upoređivanje sa pričevjetkom ili bajkom koja je prethodno slušana ili čitana.

### **5.0. REDOSLIJED POSTUPAKA**

Jezičke vještine su vještine koje su integrirane i ne mogu se podijeliti.

Ali, za efektivno učenje stranog jezika, potrebno je da se poštuje redoslijed: *slušanje, govor, čitanje, pisanje*. Ovo je jedan logični redoslijed ije poštovanje omogućava brže, lakše i kvalitetnije predavanje i učenje ovog stranog jezika.

#### **5.1. Aktivan i konkretan rad**

U toku učenja francuskog jezika, u našim školama, nastavnici treba da imaju u obzir naše uslove i okolnosti (kao nefrankofonska sredina) koji se razlikuju od onih u Francuskoj (kao frankofonska sredina).

## **5.2. Vježbe i njihovo sprovo enje**

Posebnu pažnju treba pridati vježbanju, zavisno od njihove vrste. One se mogu zasnivati na slušanju, gledanju i na pisanju.

## **6.0. ISPRAVKA GREŠAKA U ENIKA**

Oblici ispravka esto se i na protivre an na in diskutiraju u krugovima predava a. Neki od njih greške vide kao prepreke u procesu nastave, neki ih vide kao pomo u savla ivanju stranog jezika. Istovremeno, dok neki predava i smatraju da se one moraju odmah ispraviti da se ne bi potkrale, drugi misle da ne treba ispraviti svaku grešku po svaku cijenu. U svakom slu aju, u fazi jezi kog komuniciranja, npr. u toku opisivanja jedne slike, nastavnici praktikuju slobodno izražavanje svojih u enika. U toku ispravke grešaka u enike ne treba kažnjavati ili opominjati za u injene greške.

Ovo se može izbjeg i grupnom kontrolom i slobodnim radom.

## **7.0. PREDAVANJE/ DIFERENCIRANO I INDIVIDUALIZIRANO U ENJE**

Nastavni sadržaj treba da se prilagodi individualnim potrebama u enika sa posebnim sposobnostima. Nijedno odjeljenje nema homogeni sastav u enika, što se ti e njihovog prethodnog znanja. Ovo treba imati u obzir i, na osnovu toga, treba organizovati as. Ovo podrazumijeva da se u enici koji imaju sposobnosti za bržim u enjem tretiraju tako da u enje francuskog jezika bude u skladu sa mogu nostima i individualnim sposobnostima svakog u enika.

## **8.0. TEHNIKE RADA**

Jedan od zadataka nastave stranog jezika jeste i osposobljavanje u enika da samostalno (konsultiraju i rje nik, potrebnu literaturu i ostale materijale) preuzmu odgovornosti za individualno u enje. U enici koji imaju sposobnosti razmišljanja u procesu u enja, organizovanja nastavnog procesa i grupnog u enja, obi no postižu bolji uspjeh. Na ovaj na in, pored ostalog, mogu se pripremati da samostalno reaguju u školskim i vanškolskim situacijama, kao i da nastave proces u enja jezika.

## **9.0 ME UPROGRAMSKA POVEZANOST**

U enje jednog stranog jezika, posebno u višim razredima, pruža mogunost za me uprogramske veze na svim nivoima. Ove veze obuhvataju mnoge oblasti (nastavne predmete), naročito jezičke (maternji jezik, prvi strani jezik), društvene nauke (gradansko vaspitanje, historiju, geografiju itd), umjetnost, ali i prirodne nauke. Na ovaj način, u enicima se znanjem iz drugih predmeta, sa jedne strane, pomaže u uspješnom savladavanju francuskog jezika, s druge strane. Znanjem francuskog jezika oni će proširiti prethodno stekeno znanja i iz ostalih predmeta.

## **VREDNOVANJE**

### **VRSTE VREDNOVANJA NA ASU FRANCUSKOG JEZIKA**

#### **1.1. Dijagnostičko vrednovanje ima za cilj:**

- da identificuje poteškoće sa kojima se učenici suočavaju i da posreduje u njihovom prevazilaženju;
- da kontroliše znanje učenika.

#### **1.2. Spoljničko vrednovanje ima za cilj:**

- da procjeni napredovanje učenika;
- da identificuje postignute rezultate i njegovo izostajanje;
- da vrednuje znanje učenika i bude siguran da su stekena znanja dovoljna da učenik može preći u naredni razred.

#### **1.3. Formalno vrednovanje ima za cilj:**

- da omogući učeniku da identificuje postignute rezultate i negativne strane, i da se založi za prevazilaženje poteškoća.

## **2.0. ŠTA TREBA VREDNOVATI?**

### **2.1. Stečena znanja učenika**

### **2.2. Napredovanje učenika u savlđivanju francuskog jezika:**

- vrednovanje razvoja učenja,
- stepen savlđanja učenja.

### **2.3. Integrisanje steknih znanja:**

- vrednuju se projekti vanškolske aktivnosti.

### 3.0. KAKO TREBA VREDNOVATI ?

#### **3.1. Na in vrednovanja od profesora, stalna kontrola:**

- a) posredno vrednovanje: ocjenjivanje rezultata u enika;
- b) neposredno vrednovanje: test u pisanoj formi.

**3.2. Vrednovanje od u enika (u enici ocjenjuju jedan drugog):** vrednovanje se vrši u grupi u enika, u razredu, pomo u jedne tabele. Ovo je posredno vrednovanje.

**3.3. Samovrednovanje u enika:** vrednovanje se vrši od samih u enika, svaki u enik ocjenjuje sebe.

### 4.0. VRSTE TESTOVA:

- 4.1. test samokontrole,**
- 4.2. test za ocjenjivanje,**
- 4.3. test za napredovanje,**
- 4.4. završni test.**

#### ***Bilješka***

*Dijelovima programa koji objektivno mogu predstavljati poteško e u enika u savla ivanju, nastavnik treba da posveti posebnu pažnju u toku predavanja i prilikom ocjenjivanja njihovog znanja.*

### **LITERATURA I POTREBNA SREDSTVA**

Za uspješno ostvarivanje programskog sadržaja za ovaj razred nastavnik treba da ima stru nu literaturu i potrebna sredstva: knjigu, vježbanke za u enike, svoju knjigu, didakti ko-metodi ki priru nik za francuski jezik, kabinet za strane jezike, rje nik (jednojezi ni i dvojezi ni), gramatiku francuskog jezika, audio-kasete ili CD, video-kasete, kasetofon, video i televizor, CD sa francuskom muzikom, novine i razne asopise na francuskom jeziku.

### **NJEMA KI JEZIK**

(2. sasa nedjeljno, 74. sasova godišnje)

## UVOD

Poznavanje stranih jezika stvara prostor i slobodu za razvoj samopovjerenja i ono je jedan od glavnih uslova kvalifikacije za svjetsko tržište rada, a istovremeno je i preduslov za upoznavanje drugih kultura.

Posljednjim promjenama na Kosovu otvorile su se mogu nosti slobodnijeg kontaktiranja sa Evropom i time su se stvorile i uslovi za lakše izu avanje starnih jezika.

Zbog velikih migracija u mjestima gdje se govori njema kim jezikom, na jedan na in su se stvorile i veze sa njema kim jezikom i njema kom kulturom.

Sve ovo je razlog da savremena nastava stranih jezika doprinese mladima u formiraju vještina i znanja koja su potrebna u višejezi nom svijetu, koja im pružaju mogu nost da budu sposobni da djeluju i izvan granica svog maternjeg jezika.

Razlog za sve ovo je da u enje njema kog jezika u IX razredu posmatramo kao nastavak onoga što je u eno u prethodnim razredima i jedan stepen dalje u cilju usavršavanja ste enih znanja, kao i pomo u enju drugih stranih jezika.

## CILJEVI

*Cilj nastave njema kog jezika u devetom razredu je:*

1. da unaprijedi znanja postignuta u osmom razredu, znanja koja podižu u enikove sposobnosti, njegovu kulturnu i jezi ku samosvijest;
2. da stalno razvija receptivne i produktivne vještine u enika, kako u govoru tako u pisanju i njihovoj upotrebi u raznim jednostavnijim

jezi kim situacijama, u školskoj sredini ili u kontaktima sa ljudima sa prostora u kojem se govori njema kim jezikom;

3. da se u enicima omogu i da steknu znanja o njema koj civilizaciji (o kulturi i njihovoj tradiciji), kao i da prethodno dobijena znanja uspješno koriste u pore enju sopstvene kulture sa njema kom kulturom;
4. da u enici nau e da ste ene sposobnosti u njema kom jeziku i dalje razvijaju na nezavisan na in, kao i da ih primjenjuju u u enju drugih stranih jezika.

OPŠTI OBJEKTVI	SPECIFI NI OBJEKTVI
<p><i>U enik treba da je u stanju:</i></p> <p><b>I</b> Da razumije duže izvještaje i referate, kao i neku kompleksniju argumentaciju kada je rije o nekoj temi, manje ili više poznatoj. On, tako e, treba da je u stanju da razumije na TV-u ve inu informativnih emisija i aktuelnih reportaža, da razumije ve inu filmova, ukoliko se govori standardnim jezikom.</p> <p><b>II</b> Da ita i razumije lanke i izvještaje o aktuelnim problemima (u kojima autori prikazuju odre eno djelovanje). Tako e, treba da je u stanju da razumije savremenu književnu prozu.</p>	<p><i>U enik treba da je u stanju:</i></p> <p><b>I 1.</b> da razumije rije i izraze koji se pojavljuju u svakodnevnom životu;</p> <p><b>I 2.</b> da razumije jedan razgovor ili argumentaciju kada se koristi obi an standardni jezik sa temama, više ili manje razumljivim za njega;</p> <p><b>I 3.</b> da koristi informacije neke radio ili TV-emisije koje su u domenu njegovog interesovanja;</p> <p><b>I 4.</b> da razumije ono što se traži i da pravilno odgovori u razli itim situacijama u kojima se može na i tokom putovanja u mjestima njema kog govornog podru ja;</p> <p><b>II 1.</b> da ita i razumije poznate i manje poznate tekstove;</p> <p><b>II 2.</b> da ita i razumije zabavne tekstove na nezavisan na in, a naro ito informativne u jednom znatnom obimu;</p> <p><b>II 3.</b> da ita i razumije tekstove prilago ene nivou njegovog znanja na na in da se mogu upotrijebiti tokom izražavanja pisanjem ili izgovaranjem (npr. odgovaranjem na pitanja, potvr ivanje mišljenja). Ovi tekstovi mogu sa injavati i nepoznata jezi ka sredstva iji se smisao može izvu i iz konteksta;</p>

	<p><b>II 4.</b> da ita i razumije savremene prozne tekstove;</p> <p><b>III 1.</b> da izvještava o događajima;</p> <p><b>III 2.</b> da opiše događaje, procese i dešavanja;</p> <p><b>III 3.</b> da usmeno i pismeno prikaže doživljaje ili događaje;</p> <p><b>III 4.</b> da izvještava o budućnosti ili o nečemu imaginarnom;</p>
<b>III</b> Da se sporazumije tokom spontanih razgovora koje će praviti omogućavajući razvoj normalnog razgovora sa jednim njemačkim govornikom. Takođe, treba da bude u stanju, da u poznatim situacijama (jezičkim) uzme aktivno učešće i da opravda i odbrani svoje stavove, kao i da daje jasan i detaljan prikaz o mnoštva interesantnih tema, ili da objasni svoje stavove oko nekog aktuelnog pitanja i da diskutuje o prednostima i manjkavostima.	
<b>IV</b> Da piše jasne i detaljne tekstove sa različitim temama koje ga interesuju. Takođe, treba da bude u stanju da u jednoj kompoziciji ili izvještaju daje informacije ili argumente i kontra argumente, za ili protiv jedne određene teme ili gledišta, kao i da piše pisma i u njima objašnjava li ne stavove oko različitih pitanja.	<p><b>IV 1.</b> da pravilno piše tekstove tokom diktiranja;</p> <p><b>IV 2.</b> da pokaže sigurnost tokom pisanja zadatih tekstova u pogledu pravila pisanja njemačkog jezika i pravila akcentovanja;</p> <p><b>IV 3.</b> da predstavi u pismenoj formi li ne doživljaje, događaje, procese ili okolnosti o kojima je diskutovano tokom nastavnog programa;</p> <p><b>IV 4.</b> da opiše svojim riječima sadržaj jedne priče sa fotografijom jednog filma, knjige, pozorišnog komada itd;</p> <p><b>IV 5.</b> da tokom pisanja jednog teksta objasni svoje stavove oko jednog pitanja i da daje argumente i kontra argumente;</p>
<b>V</b> Da izgovara riječi razumljivo, iako se jasno uočava strani akcenat i ponekad riječi i izgovaraju pogrešno.	<p><b>V 1.</b> da izgovara razumljivo, da zna mjesto naglasaka riječi i rečenica;</p> <p><b>V 2.</b> da razlikuje kratke i duge samoglasnike;</p>
<b>VI</b> Da širokim spektrom jezikih sredstava opiše nepredvidive situacije; da glavne aspekte jednog mišljenja ili jednog	<p><b>VI 1.</b> da izriči riječima kojima sada raspolaze, načine riječi i pomoću kojih će moći da se izrazi oko mnoštva tema iz svakodnevnog života, kao npr.: familija,</p>

<p>problema prikaže zadovoljavaju om ta noš u i da iskaže svoje stavove oko kulturnih tema (muzika, film).</p>	<p>hobi, interes, posao, putovanja, aktuelna dešavanja;</p> <p><b>VI 2.</b> da tokom govora ta nost upotrebe rje nika bude na visokom nivou, iako može do i do pogrešnog izbora jedne rije i ili do zapleta rije i, ali bez ometanja komunikacije.</p> <p><b>VI 3.</b> da koristi rje nik od oko 1.500 aktivnih rije i koji je neophodan za izradu zadataka koji su usko vezani sa etiri jezi ka stepena;</p> <p><b>VI 4.</b> da zna pravila formiranja rije i i me u njima nezavisno proširi rje nik;</p>
<p><b>VII</b> Da poznaje dobro gramatiku; ne tako esto može se pojaviti slu ajna površnost ili nesistematska greška i mala manjkavost u izgradnji re enice koja je u stanju ispravke kada se stalno misli na nju.</p>	<p><b>VII 1.</b> <i>da poznaje jezi ke strukture obra ene tokom u enja jer e ovo pomo i:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- razumijevanju pisanih i izgovorenih tekstova,</li> <li>- stvaranju kreativnog jezi kog proizvoda,</li> <li>- razvijenju spontanog govora koji nekom prilikom može biti neodlu an oko izbora struktura ili rije i kada dolazi do pauze (prekida) izme u re enica,</li> <li>- podsticanju nezavisne upotrebe pomo nih gramati kih sredstava;</li> </ul>
<p><b>VIII</b> Da poznaje informacije o na inu življenja i mišljenja njema kog govornog podru ja, njihovu kulturu, politiku, ekonomski, historijski razvoj, geografski položaj ili aktuelne preokupacije naroda, da se upozna sa problemima sredine, uvijek nastoje i da ih uporedi sa sopstvenom kulturom.</p>	<p><b>VIII 1.</b> <i>da ima ideju o na inu življenja naroda njema kog govornog podru ja:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) poznavaju i karakteristike kulturnog i socijalnog života mladih u mjestima njema kog govornog podru ja, posebno pod aspektom ujedinjene Njema ke,</li> <li>b) da iskaže sposobnosti i spremnost da se bavi geografijom, ekonomijom, politikom, historijom i kulturom njema kih mesta i upore ivanjem istih sa svojim mjestima,</li> <li>c) da poznaje svojstva i probleme sredine u internacionalnoj i globalnoj ravni, kao i djelovanja i mogu nosti zaštite ambijenta.</li> </ol>

## PLANIRANJE PROGRAMSKIH SADRŽAJA

<b>Kategorije</b>	<b>Potkategorije</b>
<b>I. Komunikacija</b>	<p>1. Perceptivne vještine:  <i>a) slušanje,</i>  <i>b) itanje.</i></p> <p>2. Produktivne vještine:  <i>a) govorne vještine,</i>  <i>b) vještina pisanja.</i></p>
<b>II. Jeziko formiranje</b>	<p>1. Razlika i upotreba fenomena njema kog jezika.</p> <p>2. Pojam i upotreba rječnika u vezi sa određenim temama za drugi nivo.</p> <p>3. Upotreba jeziknih struktura.</p>
<b>III. Kulturna samospoznaja</b>	<p>1. Poznavanje kulture naroda koji govore njemačkim jezikom i upoznavanje sa svojom kulturom.</p>

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	Očekivani rezultati
I K O M U N I K A C I J A	<b>I 1.</b> Receptivne vještine:  a) slušanje, b) itanje.  <b>I 2.</b> Produktivne vještine:  a) govorne vještine, b) vještina pisanja.	<p><b>1. Li na životna iskustva:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prirodne katastrofe,</li> <li>• nasilje.</li> </ul> <p><b>2. Li ni identitet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stav prema životu,</li> <li>• promjene tokom rasta,</li> <li>• svijet mladih i odraslih,</li> <li>• samospoznaja o ulozi u društvu.</li> </ul> <p><b>3. Odnosi me u parovima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seksualnost,</li> <li>• podrška partnera,</li> <li>• oajanja,</li> <li>• podjele.</li> </ul> <p><b>4. Svakodnevica i familija:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• važnost porodice u društvu,</li> <li>• planiranje budunosti,</li> <li>• na in življenja.</li> </ul>	<p><b>I 1.a) U enik treba da je u stanju:</b></p> <p>A. da razumije autenti ne izraze koji se javljaju u njema kom i maternjem jeziku:</p> <p>A.1. da razumije slušane tekstove iz školske knjige;</p> <p>A.2. da razumije slušane tekstove koji se ne vežu direktno sa školskom knjigom, ve sa jezikim sredstvima koji se mogu izvuci iz kontesta, kao npr.: bilješke, upisivanje različitih razgovora, diskusija i intervjuja oko poznatih tema;</p> <p>A.2. da razumije izvucene dijelove iz pozorišne predstave koji se shvataju lako;</p> <p>A.3. da razumije lake pjesme, rep-muziku;</p> <p>A.4. da razumije televizijske i radiofonske reportaže o putovanjima ili sportskim dešavanjima;</p> <p>A.5. da razumije dokumentarne filmove (npr. o životinjama);</p> <p>B. da razumije elitne informacije autenti nih tekstova iz medija, npr.informativnih emisija na radiju i televiziji za koje je shvatanje potrebno poznavanje ključnih riječi;</p> <p>C. da razumije saopštenja (usmena) i da potvrđno</p>

	<p><b>5. Pojedinac i društvo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• li na pozicija u društvu,</li> <li>• li no ponašanje prema društvu,</li> <li>• suprotnosti u društvu,</li> <li>• otvoreno društvo.</li> </ul>	<p>reaguje na njih, ako je situacija razgovora nova; D. da shvati i dalje razvija uočenu rečenicu koja vodi ka razumijevanju sagovornika njemačkog govornog područja u kompleksnim situacijama razgovora (ranije nepoznatim).</p> <p><b>I 1.b) Učenik treba da je u stanju:</b></p> <p><b>A.</b> da čita poznate tekstove i običajne nepoznate tekstove sa dobrim i razumljivim izgovaranjem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A.1. tekstove iz školskih knjiga;</li> <li>A.2. dijelove iz dramskih tekstova;</li> <li>A.3. autentične tekstove iz novina;</li> <li>A.4. pjesmice, literarne radevine;</li> </ul>
	<p><b>6. Stanovanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razlike ranijeg stanovanja (iseljavanje, obnova, restauracija),</li> <li>• upoznavanje nove sredine (razmjena učenika),</li> <li>• stanovanje na drugoj planeti.</li> </ul> <p><b>7. Vaspitanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razvoj ka autonomnoj odrasloj ličnosti,</li> <li>• civilizacijski uticaji na vaspitanje (filmovi, televizija, mediji),</li> <li>• državni sistem školovanja u Njemačkoj,</li> </ul>	<p><b>B.</b> da čita i razumije na nezavisan način zabavne (izmišljene) tekstove, odnosno informativne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>B.1. tekstove iz školskih knjiga;</li> <li>B.2. priče, kratke isповijesti, običajne kriminalne pričeprijetke;</li> <li>B.3. aktuelne tekstove, posebno relevantne teme iz Njemačke civilizacije;</li> <li>B.4. najuprošćenije profesionalne tekstove, npr. iz oblasti biologije ili geografije;</li> </ul> <p><b>C.</b> da čita nepoznate tekstove i da sakuplja glavne izreke:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>C.1. tekstove iz školskih knjiga;</li> <li>C.2. jednostavne tekstove iz časopisa, ilustrativnih jezičkih časopisa i sl.;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ući i raditi nezavisno.</li> </ul> <p><b>8. Posao:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• profesionalno streljenje,</li> <li>• tehnika i dostignu a,</li> <li>• poljoprivreda i industrija,</li> <li>• raznovrsnost posla u industriji modernih društava,</li> <li>• usluge.</li> </ul> <p><b>9. Snadbijevanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zdravom hranom,</li> <li>• biti u formi,</li> <li>• snadbijevanje energijom.</li> </ul> <p><b>10. Zdravstvene brige:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• živjeti zdravo,</li> <li>• konzumiranje droge, (alkohola, nikotina, dropa itd).</li> </ul>	<p><b>D.</b> da razumije tekstove koji sadrže i nepoznata jezi ka sredstva, tako da može da ih upotrebljava tokom usmenog i pismenog izražavanja (odgovora na pitanja, dopisivanja itd.):</p> <p>D.1. tekstove iz školskih knjiga;</p> <p>D.2. literarne radove, lirske i jednostavne dramske tekstove.</p> <p><b>I 2.a) U enik treba da je u stanju:</b></p> <p><b>A.</b> da prima i daje informacije:</p> <p>A.1. da se interesuje za neko pitanje prema svojoj odgovornosti;</p> <p>A.2. da pita odrasle o njihovom životnom iskustvu;</p> <p>A.3. da pita o na inu provoda slobodnog vremena: disk, teatar, kino i da daje informacije o njima;</p>
	<p><b>11. Slobodno vrijeme</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• putovanja u druga mjesta,</li> <li>• planiranje odmora,</li> <li>• odlazak u restoran,</li> <li>• teatar,</li> <li>• koncerti.</li> </ul> <p><b>12. Sport:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prava igra/doping,</li> </ul>	<p>A.4. da se informiše mogu nostima putovanja kroz Njema ku;</p> <p>A.5. da se informiše o knjigama u biblioteci;</p> <p>A.6. da se informiše o ponudi za školovanje, npr. na Geteovom institutu;</p> <p>A.7. da se pozdravi i da se predstavi;</p> <p>A.7.1. da upotrebljava razli ite nivoje stilskog izražavanja u razgovoru sa starijima i svojim</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zna oj sporta u društvu.</li> </ul> <p><b>13. Ovježek i priroda:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• preduzete mjere za njeno ovanje,</li> <li>• trovanje (zaga enje) prirode,</li> <li>• prirodne katastrofe,</li> <li>• ovježek kao dio prirode.</li> </ul> <p><b>14. Pokretljivost i promet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• promet kao dio naprednog društva,</li> <li>• pokretljivost kao štetnost sredine.</li> </ul> <p><b>15. Komuniciranje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• njemački kao strani jezik,</li> <li>• jezička raznovrsnost u Evropi,</li> <li>• zna oj poznavanja stranih jezika,</li> <li>• razlikovanje nekoliko njemačkih dijalekata.</li> </ul> <p><b>16. Nauka i tehnika:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zagađivača i sredine i njihovo otkrivanje,</li> <li>• jednostavni hemijski eksperimenti,</li> </ul>	<p>vršnjacima;</p> <p>A.8. da izvještava o međuljudskim problemima tokom jednog putovanja;</p> <p>A.9. da opiše korištenje slobodnog vremena mladih;</p> <p>A.10. da osudi, opiše i argumentuje način ponašanja i ljudskog djelovanja;</p> <p>A.11. da razvija jedan razgovor, odgovara na pitanja drugih, da zamoli druge, ponovi pitanje drugoga, da bi dobio na vremenu;</p> <p>A.12. da razmjenjuje telefonske razgovore sa poznatim i nepoznatim osobama u različitim prilikama;</p> <p><b>B.</b> da pravilno upotrebljava jezika sredstva u razgovoru, diskusijama (da pita i postavlja kontrapitanja, da potvrđuje, argumentuje itd.);</p> <p><b>C.</b> da uzima učešće u sportu i aktuelnim diskusijama.</p> <p><b>I 2.b) U enik treba da je u stanju:</b></p> <p>A. da pravilno piše rečenice i kratke tekstove ili dijelove iz školskog ili nekog programnog teksta;</p> <p>B. da je siguran na polju njemачkog pravopisa (obuhvatajući i znake interpunkcije);</p> <p>C. da razumlje ne ideje, mišljenja i svoje poglede na neprekidne tekstove:</p>
--	--	---

			C.1. u pismima, pismima italaca; C.2. u priama, u formiraju jednog dogaja; C.3. u biografiji, itd.;
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• upotreba kompjutera,</li> <li>• tehnika u svakodnevnoj komunikaciji, zdravstvu i u drugim oblastima.</li> </ul>	<p>D. da svojim riječima sadržaj dogaja sa slikom, skicom, crtanim filmom;</p> <p>E. da upotrebljava profesionalne izraze, kao npr. Strofe, reim, Verszeile, Metapher.</p>
<b>II J E Z I  K O  F O R M I R A N J E</b>	<b>II 1.</b> Razlika i upotreba fonema njemačkog jezika.  <b>II 2.</b> Shvatanje i upotreba riječnika u vezi sa određenim temama za deveti razred.	<p><b>• Preteritum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riječi koje se završavaju na <i>als</i>,</li> <li>• sastavljeni (složeni) pridjevi),</li> <li>• prepozicija i prijedlog pridjeva (prädikative und attributive Stellung),</li> <li>• izreke mjesta i vremena,</li> <li>• pasivna dijateza u sadašnjem vremenu (Vorgangsspassiv Präsens),</li> <li>• imenovanje glagola i pridjeva (Substantivierung),</li> <li>• rod imena,</li> <li>• pasivna dijateza u svršenom i nesvršenom vremenu</li> </ul>	<p><b>II 1.1. U enik treba da je u stanju:</b></p> <p>A.1. da ima jasnu vezu Fonem-Grafem;</p> <p>A.2. da je razumljivo i jasno (iako se manje ili više može uiti akcenat) foneme njemačkog jezika (kako bi se prilagodio nivou svog učenja);</p> <p>A.3. da izgovara razumljivo pitanja, molbe, nagodbe, osude, sumnjičenja, itd.;</p> <p>B. da tokom izgovaranja razlikuje duge i kratke samoglasnike.</p> <p><b>II 2.1. U enik treba da je u stanju:</b></p> <p>A.1. da posjeduje osnovni rječnik (iako još pravi elementarne greške) da bi saopštio malo kompleksnije dogaje, ili da bi se izrazio o manje poznatim temama i situacijama;</p> <p>A.2. da koristi riječi i rečenice u potrebnom kontekstu, kako u govoru tako i u pisanju;</p> <p>A.3. da koristi rječnik od oko 1.600 aktivnih riječi, kako u govoru tako i u pisanju;</p> <p>A.4. da zna, na osnovu poznavanja pravila formiranja rečenice, da proširi svoj rječnik;</p>

		<p>(Vorgangsspassiv Präteritum und Perfekt),</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• infinitiv,</li> <li>• pridjevi sa povratnim dejstvom (Attributive Stellung),</li> <li>• pridjevi sa nastavcima <i>-lich, -bar,</i></li> <li>• imenovanje, (Nominalisierung),</li> <li>• buduće vrijeme (Futur II),</li> </ul>	<p>A.5. da je sposoban da proširi aktivni rječnik kroz sistematske zadatke proširavanja rječnika, kako tokom asa u enja tako i kući;</p> <p>A.6. da proširi poznati rječnik o sredini;</p> <p><b>A.7.</b> da poznaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• prefikse,</li> <li>• sufikse,</li> <li>• verbzusatz,</li> <li>• razliku dijelova predavanja (Wortartenwechsel).</li> </ul>
	<p><b>II 3.</b> Upotreba jezičkih struktura.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konjunktiv pomoćnih glagola <i>haben</i> i <i>sein</i> (Konjunktiv II),</li> <li>• konjunktiv u obliku <i>würde</i> + infinitiv (Konjunktiv II),</li> <li>• posredno predavanje (Konjunktiv I),</li> <li>• rečenice zavisne sa <i>wenn</i>.</li> </ul>	<p><b>II 3.1. U enik treba daje u stanju:</b></p> <p><b>A.1.</b> da koristi riječi koje se upotrebljavaju kao modalne (npr. <i>lassen</i>, <i>hören</i> itd); da koristi infinitiv Präsens Passiv sa modalnim riječima (u glavnoj rečenici Hauptsatz), npr. "muss gewechselt werden"; da koristi pasiv u sadašnjem vremenu (Präsens), u nesvršenom i u Perfektu (svršenom); da zna listu nepravilnih glagola; da koristi glagole sa dodatkom u dativu (III padež); da koristi glagole sa dodatkom prijedloga, kao i vezu glavne rečenice sa zavisnom; da koristi prelazne i neprelazne glagole koji se teško razlikuju (npr. <i>stellen</i>, <i>legen</i> itd.) i koji se vežu sa lokalnim prijedlozima i usmjerenjima; da koristi <i>lassen</i> + infinitiv;</p>

			<p>A.2. da koristi sve modalne glagole, dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen;</p> <p>A.3. da zna sve mogunosti više znanosti imena;</p> <p>A.4. da koristi konjuktivne zamjenice u jednini i množini u svim slučajevima i poslije prijedloga; da koristi neodređene zamjenice (Idefinitpronomen) jeder, jemand, niemand, man, etwas, nichts;</p> <p>A.5. da zna promjenu pridjeva po svim padežima;</p> <p>A.6. da koristi prijedloge uz sve padeže;</p> <p>A.7. da zna glavne priloge koji traže dativ; da zna glavne priloge koji traže akuzativ; da zna glavne priloge koji traže određene prijedloge;</p>
			<p>A.8. da zna vrste zavisnih rečenica; da zna da upotrijebi konjuktivne rečenice (u genitivu sa prijedlogom i "wo"); da koristi apozicije; da koristi alternativne konstrukcije za zavisne rečenice; da koristi deparcipijalne sadržaje; da koristi trpno stanje u drugim oblicima; da koristi zavisne riječi u trpnom stanju sa modalnim glagolima; da zna da smjesti povratne zamjenice; da zna oblik rečenice poslije veznika (Und, aber, denn, oder, sondern); da zna mjesto glavne riječi kada se izbacuje glavna riječ poslije upotrebe veznika und; da zna položaj dijelova akuzativa; da formira rečenicu Satzreihen und Satzgefüge;</p>

			da zna da veže glavnu rečenicu sa zavisnom; A.9. da pravilno koristi znake interpunkcije tokom prepiske.
<b>III S A M O S V I J E S T</b>	<b>III 1.</b> Poznavanje kulture naroda koji govore njemačkim jezikom i porečenje sa svojom kulturom.	<p><b>Svakodnevica i familija:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• zna o vlastim familijama u društvu,</li> <li>• planiranje budućnosti,</li> <li>• način življenja.</li> </ul> <p><b>Odnosi me u supružnicima:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• seksualnost,</li> <li>• podrška partnera,</li> <li>• očakanja,</li> <li>• podjele.</li> </ul> <p><b>Vaspitanje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• razvoj u pravcu autonomne i odraslenosti,</li> <li>• civilizacijski uticaji na vaspitanje (filmovi, televizija, mediji),</li> </ul>	<p><b>III 1.U članik treba da je u stanju:</b></p> <p>A.1. da zna o načinu življenja jedne njemačke familije, organizaciju unutar familije, kao i planiranje budućenosti;</p> <p>A.2. da zna međupartnerske odnose i o mnogobrojnim problemima koji esto dovode do razdvajanja parova;</p> <p>A.3. da zna o sistemu školovanja u različitim mjestima njemačkog govornog područja, da poznaje vrste škola, mogućnosti za studiranje;</p> <p>A.4. da zna o historijskim događajima, da poznaje književne periode, kao i njihovo postojanje, najznačajnije predstavnike jednog književnog perioda itd.</p> <p>A.5. da zna o aktivnostima unutar i vanškolskih institucija, (koristeći njemčinsku školsku biblioteku i posredstvom interneta);</p>

			A.6. da zna o korišćenu slobodnog vremena unutar i van škole, kao i organizaciju različitih aktivnosti od strane uprave škole.
K U L T U R A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• državni sistem školovanja u Njemačkoj,</li> <li>• ući i raditi nezavisno.</li> </ul> <p><b>Slobodno vrijeme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• putovanja u druga mjesta,</li> <li>• planiranje odmora,</li> <li>• odlazak u restoran,</li> <li>• pozorište,</li> <li>• koncerti.</li> </ul>		

<b>4. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 1</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Über Ereignisse berichten</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sachverhalte</li> <li>• Ereignisse</li> <li>• Schulveranstaltungen</li> <li>• Beobachtungen bei Unterrichtsgängen</li> </ul> <p><b>Grammatic:</b> Präteritum Nebensätze mit <i>als</i></p>

<b>4. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 2</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Gegenstände und Vorgänge beschreiben</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <p>Beschreibung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Personen</li> <li>• Tieren</li> <li>• Gegenständen</li> </ul> <p><b>Grammatic:</b> Zusammengesetzte Adjektive Adjektive in prädikativer und attributiver Stellung ~ o -und Zeitangaben</p>

<b>4. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 3</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Tätigkeiten Und Vorgänge beschreiben</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spiel- und Bastelanleitungen</li> <li>• Gebrauchsanweisungen</li> <li>• Kochrezepte</li> <li>• Versuche beschreiben</li> </ul> <p><b>Grammatic:</b></p> <p>Vorgangspassiv im Präsens  Zustandspassiv im Präsens  Substantivierung von Verbenj und Adjektiven  Genitiv von Nomen</p>

<b>4. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 4</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Mitteilungen sachlichen Inhalts machen</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Veranstaltungen</li> <li>• Besichtigungen</li> <li>• Lokale Feste</li> <li>• Unfallbericht</li> </ul> <p><b>Grammatic:</b></p> <p>Passiv im Präteritum  Infinitivsätze</p>

<b>4. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 5</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Vorgegebene Geschichten und Erlebnisse mündlich und schriftlich darstellen</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorgegebene Geschichten</li> <li>• Eigene Erfahrungen und Erlebnisse aus der Umwelt der Schüler</li> <li>• Kriterien erlebnishafter Erzählungen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Personen, Gefühle</li> <li>- Zeitlicher Ablauf</li> <li>- Wichtiges/ Nebensächliches</li> <li>- Mittel des Spannungsaufbaus</li> <li>- Höhepunkt</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Grammatic:</b>  Adjektive in attributiver Stellung  Adjektive mit Suffixen (-lich,-bar)  Nominalisierung</p>

<b>4. LERNJAHR</b>	
<b>Lernziel 6</b>	<b>Lerninhalte</b>
<b>Über Zukünftiges und Erdachtes berichten</b>	<p><b>Thematische Schwerpunkte</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Schuljahr ist zu Ende: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pläne für die Ferien</li> <li>- Vorhaben für das neue Schuljahr</li> </ul> </li> <li>• Was wäre,wenn... <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phantasie-Geschichten</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Grammatic:</b>  Futur I  ~ Konjunktiv II von <i>haben</i> und <i>sein</i>  Konjunktiv II mit <i>würde</i>  Nebensätze mit <i>wenn</i></p>

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

### **1. Komunikativni oblik nastave**

U jednoj savremenoj nastavi komunikaciji se pridaje posebna pažnja, ime se u enicima isti u jezi ka sredstva koja su potrebna u odre enim jezi kim situacijama kako bi se izražavali i ponašali na zahtjevan na in.

Komunikacija je najprihvatljiviji na in za dostignu e postavljenih objektiva.

Koncepcija ovakve nastave ne e biti jedno gramati ko pravilo, ve razne jezi ke situacije. Bolje re eno, iz jezi kih situacija proizilaze pravila, a ne obrnuto.

### **2. Jasan redoslijed jezi kih polja**

Neophodno je, osobito na po etnom nivou nastave, posebno akcentovati razna jezi ka polja, kao što su:

- prorada vokabulara (rje nika),
- prorada udžbenika,
- prorada jezi kih struktura.

Ovim se kaže da treba odrediti prioritete unutar jedne nastavne jedinice.

Ne mogu se, na primjer, razvijati novi rje nik i nove jezi ke strukture.

Najpravilniji na in bi bio da se prvo proradi, prou i i trenira vokabular koji se javlja u odre enim lekcijama.

Zatim, prou en vokabular treba uvu i u nove sintaksi ke strukture.

Nastavnik, unutar komunikativne nastave, bira takve jezi ke situacije koje su bliske sa svakodnevnoš u, tako da su uvježbane strukture prirodne, a ne izvješta ene.

### **3. Ciljevi**

Jasno odre ivanje ciljeva je olakšica za u enje i pomaže u odre ivanju važnijih ciljeva. Kada se postignu ciljevi, zna i da u enici vladaju obra enom materijom. Pri tome, predava treba da bude zadovoljan. Iako se još nije završio nastavni as, nema logike da se

dodaju novi sadržaji. U ovom slučaju, logično nije bi bilo da se utvrdi ono što je u eno pomoći u različitim vježbi, da se obradi jedna pjesma ili neka nastavna igra s namjenom postizanja cilja.

Tako je značajno da se u fazi "upoznavanja sa novom temom" prodre, što je moguće brže, u srž problema sa jednom motivacijom kojom se postiže cilj a ne i sporednim putevima koji bi omogućili učeniku da nagađa oko teme, što, uistinu, može biti cilj nastavnog dela.

#### **4. Ograničenje ciljeva**

Poznavajući i učenike i imajući jasne prethodno određene ciljeve, predavač neće praviti grešku i postavljati više ciljeva za jedan nastavni dan, a poslije se pitati zašto nije postignut cilj. Zato, predavač treba da odredi jedan specifični cilj kojim teži postizanje unutar nastavnog dela. Određivanje više ciljeva za jedan dan ima za posljedicu sljedeće:

Preostaje malo vremena za vježbe i oglede, zbog čega učenici dovoljno ne ovladavaju materijalom. Na sljedećem danu treba obnoviti i objasniti materiju još jednom, jer se može dogoditi da su na injenice greške koje se zatim vrlo teško ispravljaju, što dovodi do nezadovoljstva nastavnika i učenika.

Računa se da je prosta: jedan preoptere učenac i jedan dan za obnavljanje nisu dva dana. U ovom slučaju biće logično da se materija od po etaka podijeli na dva dana.

Prema istraživanju, osrednji učenici su u stanju da za jedan nastavni dan upamte oko deset novih izraza. Ovu injenicu ne treba ostaviti po strani.

#### **5. Redoslijed: slušanje, shvatanje, govor, itanje, pisanje**

Osobito, u početnoj nastavi, treba održati redoslijed sljedećih vještina, ime treba reći:

- učenici kao da ne bi željeli da govore ili kažu nešto o onome o čemu ranije nisu učili;
- oni kao da ne bi željeli da pišu o onome o čemu ranije nisu učili, govorili i čitali;
- oni ne bi htjeli da pišu ništa o onome o čemu ranije nisu učili, govorili i čitali.

Da bismo se pridržavali ovog redoslijeda, osobito kod po etnika, slijede opravdanja:

- Ako se kaže jedna riječ, logično bi bilo da se ona ranije slušala. S druge strane, čitanje jedne riječi je lakše ako se ona ranije slušala ili govorila. Tako je i pisanje bilo lakše ako bi se ta riječ ranije slušala, govorila i čitala.
- Grafemi njemačkog i bosanskog jezika se ne podudaraju u svim slučajevima. Nakon što su u enici naučeni ili abecedu bosanskoga jezika, može se pojaviti uopštavanje ili interferenca ako se ranije po nešto sa pisanjem na njemačkom jeziku. Ovo se može izbjegnuti ako nastava započne slušanjem, a zatim se kreće ka govoru, čitanju i pisanju.

## 6. Aktivan i konkretan rad

Razlika je između učenja njemačkog jezika u Njemačkoj, bez obzira da li se govori o njemačkom jeziku kao maternjem ili o njemačkom jeziku kao drugom ili stranom jeziku, i na Kosovu između ostalog, jer kosovska sredina može da daje malo ili nimalo informacija za Federaciju njemačkih republika. Osim nastavnog programa, postoje i druge mogućnosti da bi se primijenilo ono što je naučeno, kao putem ekskurzija, intervjuja itd. U ovom kontekstu, ne treba ni precijeniti ni potcijeniti televiziju.

Proizvodnja (stvaranje) plakata, mozaika i postera, proizvodnja malih radova tako da je veoma značajna.

Jedno dalje opravdanje za ovakve aktivnosti su saznanja iz psihologije. Prema njima, rezultat je veći, što se više podržavaju jezičke djelatnosti od konkretnih djelatnosti.

## 7. Potrebno vrijeme za vježbe i primjenu

Za učenje i sigurno ovladavanje, u cjelini, potrebne su tri stvari: vrijeme, vrijeme i opet vrijeme.

Znamo da postoje tri različite vrste (tipa) učenika:

**Akustični tipovi** (u enici usvajaju, brže učuju jezik putem slušanja);

**Vizuelni tipovi** (gledaju i u enici usvajaju jezik, u prvom redu, ulom vida);

### **Motorni tipovi** (u enici brže u jezik pišu i).

Zbog toga je veoma važno vježbati putem ovih vrsta u enja, istovremeno u iti jezik putem više kanala, obzirom da većina onih koji uče su takozvani miješani tipovi.

### **8. Raznovrsnost u fazama vježbanja**

Svaki nastavnik zna da načinu jezika monotono vježbanje u strukturi rečenice ima negativan uticaj na ono što želi postići.

Učenici će izgubiti interesovanje za učenjem i neće aktivno učestvovati u njemu. S druge strane, znamo da predviđena motivacija i zadavanje interesantnih zadataka mogu da povećaju želju za učenjem i spremnost za rad. Promjena oblika rada (samostalan rad, rad u parovima ili u grupama) je veoma uspješna. Igre učenju, pjesme, poezija, kao i priče treba da budu sastavni dio učenja.

### **9. Korigovanje izraza u enika**

Kaže se da se nijedno pitanje ne diskutira tako učestalo i na protivnike an na in u području nastave kao način korigovanja.

Dok neki korigovanje smatraju kao prepreku jeziku toku, drugi se oslanjaju na njega, jer greške treba odmah ispravljati, kako se ne bi prihvatile.

Možda se može učiniti opravdan kompromis tokom korigovanja i on bi izgledao ovako:

- U fazi prvog kontakta sa novom temom, kao na primjer putem jedne fotografije, nastavnici očekuju slobodno izražavanje svojih učenika.

Ako bi nastavnici obavili masovno korigovanje tokom ove faze učenja, učenici bi se možda odmah povukli i na kraju bi se potpuno učutili.

U ovoj fazi je pravilno da se korigovanja, između ostalog, postave na takav način, kao na primjer, jednu pogrešno izgovorenu riječ nastavnik ponovi još jednom, ali naravno na pravilan način.

- Situacija u fazi primjene i vježbanja je drugačija. Ovdje se govori o treniranju vokabulara i struktura, pa je prirodno, da je ovdje korigovanje bezuslovno.

Svakako, u enike ne smijemo omalovažavati pred razredom, ve treba pokazati pedagoški takt.

## **10. Diferencijacija**

esto se dešava da razni jezi ki rezultati u enika u u enju djelimi no dovode do velikih poteško a.

Dok jedan u enik ve ima završen zadatak, dosa uje se na asu ili ometa druge dok rješavaju svoje zadatke, drugi još nije spreman iako ima dovoljno vremena na raspolaganju.

Ovdje za nastavnike postoje dvije mogu nosti: da se ponašaju kao da nema razlika u rezultatima, ali tada treba uzeti u obzir i ono što e se ranije ili kasnije pojaviti kao poteško a zbog manjih ili ve ih optere enja (naših zahtjeva).

Druga mogu nost se oslanja na pragmati nost mjera unutrašnje diferencijacije, a to bez sumnje za u enike zna i rad.

Izdvajaju se razne forme diferencijacije o kojima ovdje ne e biti diskusije jer su one sada poznate.

Samo dvije forme treba sagledati izbliza:

### ***Kvalitativna i kvantitativna diferencijacija***

- Kvantitativna diferencijacija ukazuje na razliku zadataka u njihovom kuantitetu, dakle, u njihovoj koli ini. Ovo ne zna i ništa drugo ve da "brzi u enici" dobijaju dodatne zadatke. Ve ina njih se primjenjuje lako zato što nastavnici treba da pripreme dodatne zadatke koje, ako je potrebno, daju u enicima. Ova vrsta diferencijacije, pored svega, ima i nedostatke, ali se dodatnim zadacima od u enika traži više i na taj na in oni postaju bolji. Drugim rije imma, razlika izme u dobrih i manje dobrih biva uvijek ve a. Tako e, postavlja se pitanje da li bolji u enici ove dodatne zadatke vide kao jednu vrstu kazne zbog toga što su radili brzo.

- Kvalitativna diferencijacija ima više zahtjeva. U ovom slu aju daju se zadaci sa razliitim stupnjem težine, ne ostavljaju i sa strane zajedni ku temu. Po imo od toga da u okviru jednog razreda treba formirati tri razliite grupe (prema rezultatima): A, B i C, gdje je grupa A sa najvišim postignu imma, grupa B sa srednjim postignu imma, dok je grupa C sa slabim postignu imma. Koncept toka jednog nastavnog asa mogao bi da izgleda ovako:

**Sprachbegegnung - Prvi kontakt sa novom temom  
(evociranje, prisje anje)**

*Zajedni ki za sve u enike*

**Spracherarbeitung - Razrada teme (realizacija)**

*Zajedni ka za sve u enike*

**Sprachübung - Vježbanje u okviru teme  
(refleksija, misaonost, povratna inf.)**

*Diferenciranje grupa prema stepenu postignu a*

**Grupa A**

Prorada cijelog teksta.  
Kreativni dodatni zadatak.

**Grupa B**

Prorada cijelog teksta (pomo u npr. Artikelhilfe).

**Grupa C**

Razrada jednog dijela teksta (pomo u npr. Artikelhilfe).

esto se uje još jedan argument koji govori protiv ovog oblika diferencijacije, a koji je:

Kod ovog razvoja nastave svi u enici ne u e isto gradivo, zato što je profil zahtjeva druga iji u ovom trostupnom slu aju.

- Jedna analiza ovog argumenta, ipak, kazuje da ovo ne važi za stalno, zato što u enici, u principu, ne postižu podjednako brzo i dobro cilj nastavnog asa.
- Ono što se postiže putem ovog procesa je izbjegavanje suvišnih ili manjih zahtjeva, zato što su sposobnosti u enika u u enju razli ite, nezavisno od toga da li se praktikuju mjere diferencijacije ili ne.

## **11. Podjela jednog nastavnog asa**

Tok jednog nastavnog asa mogao bi da izgleda ovako:

<b>Artikulationsstufen</b>	Methodische Absichten
<b>1. Sprachbegegnung</b>	Begegnung mit der neuen Sprachsituation, z. B. durch Bild, Tonaufnahme, Filmausschnitt, Lehrer- oder Schülervortr.
<b>2. Spracherarbeitung</b>	Bereitstellen und Erarbeiten von neuem Wortschatz oder Neuen Strukturen.
<b>3. Sprachübung</b>	Übungsbeispiele, möglichst in Form von realen Sprech-handlungen. Aufgreifen und Wiederholen von bekanntem Wortschatz mit neuen Strukturen und umgekehrt. Differenzierungsmaßnahmen. Sprachlernspiele.
<b>4. Sprachanwendung</b>	Übertragen des Gelernten auf neue Situationen: Im Klassenzimmer, Im außerschulischen Bereich.

## **12. Međuprogramska postupnost**

Prije nego što pristupimo detaljnoj izradi plana rada ovog razreda, uradili smo jednu vrstu globalnog plana za etiri godine, na našinu da bi nam bar malo bilo jasno do kojeg stupnja postignuća želimo da idemo nakon završena etiri razreda (jednog nivoa).

Drugi razlog je da u našim planovima za ovaj razred imaju programsku povezanost i nastavljaju se približno tamo gdje su prekinuti u prethodnoj godini kako ne bi došlo do ponavljanja opštih objektiva ili do drastičnog povratka natrag.

Ovaj plan je uređen po taksonomiji Bluma i konceptiran je tako da se može citati vertikalno (napredovanje po taksonomiji za jednu školsku

godinu) i horizontalno, takore i, pravene jednog objektiva iz godine u godinu na najvišem stupnju.

Kako bi bilo jasnije, u nastavku je dat postepeni tabelarni pregled nivoa i sadržaja:

	<b>1. Lernjahr</b>	<b>2. Lernjahr</b>	<b>3. Lernjahr</b>	<b>4. Lernjahr</b>
<b>Lernziel 1</b>	Einfache sprachliche Kontakte herstellen	Miteinander sprechen	In mündlichen und schriftlichen Kontakten persönliche Mitteilungen machen	Über Ereignisse berichten
<b>Lernziel 2</b>	Gegenstände und Tätigkeiten benennen und beschreiben, nach Gegenständen fragen	Über Gegenstände und Tätigkeiten Aussagen machen	Sachinformationen einholen und weitergeben	Gegenstände und Vorgänge beschreiben
<b>Lernziel 3</b>	Anweisungen verstehen und Fragen beantworten	Anweisungen verstehen und erteilen	Anweisungen geben und Aufforderungen äußern	Tätigkeiten und Vorgänge beschreiben
<b>Lernziel 4</b>	Sich orientieren und verständigen	Angaben zur örtlichen Umgebung machen	Angaben zu Zeit, Lage und Raum machen	Mitteilungen sachlichen Inhalts machen
<b>Lernziel 5</b>	Sprachliche Kontakte knüpfen	Wünsche und Gefühle äußern	Erlebtes und Gehörtes wiedergeben	Vorgegebene Geschichten und Erlebnisse mündlich und schriftlich darstellen
<b>Lernziel 6</b>	Einfache Auskünfte einholen und erteilen	Persönliche Daten erfragen und Angaben machen	Die eigene Meinung darstellen	Über Zukünftiges und Erdachtes berichten

## **ME UPREDMETNA POVEZANOST**

Na drugoj strani, jezik koji u prvom redu služi kao sredstvo komuniciranja ne u i se ekskluzivno na nastavnim asovima jezika ve u jednom drugom obliku, a ne kao što je slu aj sa nekim drugim nastavnim predmetima. Kada su u pitanju jezi ke sposobnosti, razne ta ke gledišta i jezi kih znanja razvijaju se jezi kim putevima.

Za onoliko koliko jezik pomaže drugim predmetima, za toliko i drugi predmeti pomažu u postizanju objektiva unutar nastave njema kog jezika. Prije svega, izabrane teme vezom sa više nastavnih predmeta, pomo i e u nastavi njema kog jezika.

Naravno da je jezik povezan sa umjetnostima, zato što se svaka nova rije i misao mogu i treba da se objasne putem pjesme, crteža, fotografije, igre (kako kod djece - II nivo, tako i kod omladine -III nivo).

Saznanja iz nauka, bilo prirodnih ili društvenih, treba koristiti tokom tretmana raznih tema, predvi enih za deveti razred.

Ova saznanja se koriste naro ito u prvoj fazi asa (evociranje prisje anje), gdje, zavisno od teme koju emo tretirati, koristimo znanja iz drugih predmeta (u enike pripremamo za temu).

Za povezanost sa društvenim naukama koje osamosvješ uju u enike za mnoga životna pitanja i koje pomažu u stvaranju potrebnih životnih i komunikativnih vještina, postoje mnoge teme u devetom razredu (a posebno veza sa gra anskim vaspitanjem).

Postoji povezanost i sa prirodnim naukama, a naro ito su potencirana ona znanja koja se bave ambijentom, njegovim o uvanjem, koja se bave zdravlјem ( uvanjem svog i zdravlja drugih), ishranom itd.

## **NASTAVNI (ŠKOLSKI) UDŽBENICI**

*Grupa eksperata za njema ki jezik predlaže sljede e nastavne udžbenike:*

Deutsch international, Band 3 (prva polovina leksikona), Cornelsen Verlag ,Berlin;

Deutsch international, Band 3 (druga polovina leksikona), Cornelsen Verlag, Berlin.

*Alternativni udžbenici:*

Blick 3 (prva polovina leksikona), Hueber Verlag, Ismaning;  
Blick (druga polovina leksikona), Hueber Verlag, Ismaning.

# MATEMATIKA



# **MATEMATIKA**

**(3 sata nedjeljno, 105 satova u godini)**

## **UVOD**

Matematika je uvijek smatrana kao nauka sa velikim, brojevima, figurama (slikama), ravnima, prostorom i odnosom među njima. Ali danas, u ovom vijeku kompjutera, matematika je više nego aritmetika i geometrija, ona je opšta nauka koja proučava podatke, velike inove, modelira i posmatra naučne prirodne pojave sa rasušivanjem i deduktivnim dokazima. Ona je, takođe, važna kao jedan univerzalni jezik koji sadrži simbole, formule, dijagrame i grafike i pomoći u kojih izražava ideje, predstavlja ih, zapisuje i iskazuje matematičke pojave i društvene procese.

Savremeni život, danas, u svim oblicima je vrlo složen. On se suočava sa mnogim razlikama i problemima koji traže brza i prava rješenja. Takođe, Nastavni plan i program predmeta Matematika za IX razred teži ne samo u vršivanju, proširivanju i produbljivanju znanja, već i razvijanju navika za samostalan i sistematski rad, razvijanju snalažljivosti za shvatanje fizičkog svijeta i društvenog procesa. Ovaj program teži da razvija kod učenika sposobnosti za opisivanje predmeta i procesa sa tačnošću, sposobnosti za pretpostavke i građene argumenata koji izražavaju svoju opravdanost, kao i razvijanje sposobnosti kod sadašnjih učenika - budućih radnika i građana.

Takođe, Nastavni plan i program predmeta Matematika za IX razred fokusira razvijanje sposobnosti učenika za stvaranje kritičkog razmišljanja. Uopšte, razvoj učenika za učenje i rad na individualan način i u saradnji sa drugima, pomaže im u pripremanju za život, kao budućeg radnika i građana u našem društву.

## CILJEVI

Program nastave predmeta Matematika za deveti razred ima za cilj:

- razvoj sposobnosti i snalažljivosti u enika za poznavanje i shvatanje prave matematike kao nauke;
- razvijanje duha i intelekta u enika, formiranje osobine razmišljanja za slučaj kritike informacija i njihovu upotrebu;
- formiranje i pripremanje svih u enika za preuzimanje odgovornosti u budućnosti i života uopšte.

## OPŠTI OBJEKTIVI

*Učenici treba:*

**• Da poznaju:**

- terminologiju, specijalne injenice, koncepte i principe, metode i procedure za rad sa realnim brojevima, za mjerjenje velicina, proučavanje transformacija i radnje u eksperimentalnim događajima;

**• Da shvataju:**

- prevezanje informacija sa riječima na simbole i obrnuto, primjenu injenica i principa u novim situacijama, tumačenje dijagrama, opravdanost metoda i procedura u toku rada sa realnim brojevima, figurama i transformacijama, sa događajima i statističkim modelima;

**• Da primjenjuju:**

- znanje, injenice, principe i rezultate mjerjenja u toku izrade modela i rješavanja praktičnih problema iz svakodnevnog života, kao i teorije u novim situacijama i drugim oblastima;

**• Da analiziraju**

- prepoznavanje odgovarajućih informacija, tumačenje ideja i izraza,  
- završnih podataka i procedura, strategiju rješenja matematičkih problema, kao i onih iz svakodnevnog života;

- **Da sintetizuju:**
  - znanje u toku uopštavanja injenica i pravila, predviđaju i izvlače zaključke, da tumači grafike i dijagrame u toku prerade, i organizuju i klasificiraju podatke;
- **Da vrednuju:**
  - krajnja rješenja problema (bazirajući se na provjeri i kriterijumima) matematičkih procesa i upotrebu algebarske strukture; vezivanje matematike sa tehnologijom i drugim naukama, kao i njenu primjenu u svakodnevnom životu.

### ORGANIZACIJA SADRŽAJA PREDMETA

Kategorije	Potkategorije	Br. asova	%
<b>ARITMETIKA I ALGEBRA</b>	Realni brojevi	58	55.24%
	Slovni racionalni izrazi		
	Linearne jednačine sa dvije nepoznate		
	Sistemi linearnih jednačina sa dvije i tri nepoznate		
	Direktna i obrnuta proporcionalnost		
<b>GEOMETRIJA I MJERENJA</b>	Osnovni pojmovi geometrije u ravni	34	32.40%
	Vektori		
	Homotetija i sličnost		
<b>STATISTIKA I VJEROVATNOST</b>	Neka znanja iz statistike i vjerovatnosti	13	12.36%

ARITMETIKA I ALGEBRA		
Potkategorije	Sadržaj programa	Očekivani rezultati
<b>REALNI BROJEVI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skup realnih brojeva</li> <li>• Skup racionalnih brojeva</li> <li>• Iracionalni brojevi</li> <li>• Realni brojevi i apsolutna vrijednost</li> </ul>	<p><b><i>Učenik treba:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da razlikuje decimalne brojeve i može napisati ih u razlomak;</li> <li>• da prepozna iracionalne brojeve;</li> <li>• da upoređuje dva realna broja;</li> <li>• da predstavlja realne brojeve na brojevnoj osi;</li> <li>• da definiše apsolutnu vrijednost realnih brojeva;</li> <li>• da obavlja osnovne radnje sa realnim brojevima.</li> </ul>
<b>SLOVNI RACIONALNI IZRAZI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Racionalni izrazi</li> <li>• Domen racionalnih izraza</li> <li>• Uproštanje racionalnih izraza</li> <li>• Radnje sa racionalnim izrazima</li> <li>• Složeni racionalni izrazi</li> <li>• Linearne jednačine sa jednom nepoznatom</li> <li>• Linearne jednačine sa jednom nepoznatom sa apsolutnom vrijednošću</li> <li>• Linearne nejednačine sa jednom nepoznatom</li> </ul>	<p><b><i>Učenik treba:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da definiše slovne izraze (monom, binom,...polinom);</li> <li>• da odredi domen racionalnih slovnih izraza;</li> <li>• da uprosti racionale slovne izraze;</li> <li>• da prevodi izraze sa uobičajenog jezika na jezik algebre i obrnuto;</li> <li>• da rastavlja na proste faktore racionalne izraze;</li> <li>• da obavlja radnje sa racionalnim izrazima;</li> <li>• da upotrebljava algebarske formule u toku radnji sa brojevnim izrazima;</li> <li>• da geometrijski predstavlja racionalne slovne izraze;</li> <li>• da riješi jednačine prema slovima;</li> <li>• da riješi jednačine sa apsolutnim vrijednostima;</li> <li>• da upotrijebi jednačine za rješavanje matematičkih problema;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linearne nejedna ine sa jednom nepoznatom sa absolutnom vrijednoš u</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>da diskutira rješenje jedna ine i nejedna ine;</li> <li>da predstavlja rješenje nejedna ine na brojevnoj osi;</li> <li>da riješi nejedna ine sa absolutnom vrijednoš u i njihovo grafi ko predstavljanje skupa;</li> <li>da primijeni jedna ine u fizici, hemiji i drugim predmetima, kao i jedna ine i nejedna ine u rješavanju problema iz svakodnevnog života.</li> </ul>
<b>LINEARNE JEDNA INE SA DVIJE NEPOZNATE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravougli koordinatni sistemi u ravni</li> <li>Linearne jedna ine sa dvije nepoznate <math>y = k \neq n</math></li> <li>Grafik linearne jedna ine sa dvije nepoznate</li> <li>Pojam nagnu a prave</li> </ul>	<p><b><i>U enik treba:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>da odredi položaj ta ke u koordinatnoj ravni kada su poznate koordinate i obrnuto;</li> <li>da grafi ki predstavi linearu jedna inu sa dvije nepoznate;</li> <li>da diskutuje grafik linearne jedna ine sa dvije nepoznate u zavisnosti od parametra k i m;</li> <li>da upotrijebi linearne jedna ine sa dvije nepoznate za rješavanje matemati kih problema i onih iz svakodnevnog života;</li> <li>da odredi položaj prave u odnosu na koordinatne ose u zavisnosti od koeficijenta kosine.</li> </ul>
<b>SISTEMI LINEARNIH JEDNA INA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemi linearnih jedna ina sa dvije nepoznate</li> <li>Metode za rješavanje sistema linearnih jedna ina sa dvije nepoznate</li> <li>Primjena sistema linearnih</li> </ul>	<p><b><i>U enik treba:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>da odredi kada je ure eni par rješenje sistema;</li> <li>da riješi sistem linearnih jedna ina razli itim metodama;</li> <li>da obrazloži rješenja sistema linearnih jedna ina;</li> <li>da diskutira rješenja sistema u zavisnosti od parametra;</li> <li>da primijeni sistem linearnih jedna ina u rješavanju prakti nih problema.</li> </ul>

	<p>jedna ina sa dvije nepoznate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustavi linearnih jednaica sa tri nepoznate</li> <li>• Metode za rješavanje sustava linearnih jednaica sa tri nepoznate</li> </ul>	
<b>DIREKTNA I OBRNUTA PROPORCIONALNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Proporcija i proporcionalnost</li> <li>• Direktna i obrnuta proporcionalnost</li> <li>• Prosta i proširena proporcionalnost</li> <li>• Izračunavanje podjela i izračunavanje smjese</li> <li>• Izračunavanje procenta, promila i kamata</li> </ul>	<p><b><i>U enik treba:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da definiše proporciju i proporcionalnost;</li> <li>• da prepozna direktnu i obrnutu proporcionalnost;</li> <li>• da definiše jednostavnu proporcionalnost i onu proširenu;</li> <li>• da razlikuje veličine koje su u direktnoj proporcionalnosti od onih koje su u obrnutoj proporcionalnosti;</li> <li>• da izračuna procenat, kamatu i promil;</li> <li>• da primjeni svojstva proporcije u rješavanju praktičnih problema;</li> <li>• da primjeni formule za izračunavanje procenta, promila i kamata;</li> <li>• da upotrijebi kalkulator i kompjuter u rješavanju različitih problema.</li> </ul>
<b>GEOMETRIJA I MJERENJA</b>		
<b>OSNOVNI POJMOVI GEOMETRIJE U RAVNI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osnovni pojmovi geometrije u ravni (osnovni objekti i aksiome)</li> </ul>	<p><b><i>U enik treba:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da definiše osnovne pojmove i da izvodi i geometrijske;</li> <li>• da razlikuje osnovna geometrijska tijela;</li> <li>• da definiše osnovna tvrđenja u geometriji;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poluprava, duž, ugao i poluravan</li> <li>• Aksiome podudarnosti</li> <li>• Normalne prave, aksioma paralelnosti</li> <li>• Podudarne figure u ravni, pravila podudarnosti trouglova</li> <li>• Linije i karakteristi ne ta ke trougla</li> <li>• Nekoliko geometrijskih mjestata aka</li> <li>• Vektori</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• da upotrijebi aksiome za dokazivanje osnovnih geometrijskih pojmova;</li> <li>• da razlikuje kada su dva trougla podudarna;</li> <li>• da primijeni podurdanost trouglova za rješavanje praktičnih zadataka;</li> <li>• da konstruiše neke od geometrijskih mjestata aka u ravni;</li> <li>• da definiše vektore i da obavlja nekoliko ravninskih radnji sa njima (sabiranje, oduzimanje vektora, kao i njihovo množenje skalarom).</li> </ul>
<b>HOMOTETIJA I SLIČNOST</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Razmjer (proporcija i odnos) dvije duži</li> <li>• Svojstva proporcija</li> <li>• Homotetija i Talesova teorema</li> <li>• Sličnost dveju figura u ravni</li> <li>• Pravila za sličnost trouglova</li> <li>• Primjena homotetije i sličnosti u rješavanju različitih zadataka</li> </ul>	<p><b><i>U enik treba:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da definiše pravilo za odnos duži i Talesovu teoremu;</li> <li>• da primijeni Talesovu teoremu za odnos duži;</li> <li>• da primijeni svojstva proporcionalnosti u toku rješavanja zadataka;</li> <li>• da navede pravila za sličnost trouglova;</li> <li>• da primijeni homotetiju i njena svojstva za rješenje praktičnih problema;</li> <li>• da primijeni kriterije sličnosti u konstruktivnim zadacima;</li> <li>• da primijeni pravila podudarnosti trouglova.</li> </ul>

STATISTIKA I VJEROVATNO A	
<b>NEKOLIKO ZNANJA IZ STATISTIKE I VJEROVATNO E</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Populacija i uzorak</li> <li>• Grafi ko predstavljanje statisti kih podataka</li> <li>• Srednja vrijednost, modus (moda) i medijana</li> <li>• Fenomeni slu aja</li> <li>• Radnje i relacije sa fenomenom slu aja</li> <li>• Definisanje klasi ne vjerovatno e</li> <li>• Definisanje statistike vjerovatno e</li> <li>• Svojstva vjerovatno e</li> </ul> <p><b><i>U enik treba:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da definiše populaciju i uzorak u toku jednog istraživanja;</li> <li>• da registrira rezultate mjerena;</li> <li>• da interpretira, u razli itim oblicima, statisti ke podatke;</li> <li>• da ra una srednju vrijednost, modus i medijanu;</li> <li>• da klasificira probne doga aje;</li> <li>• da primjeni radnje i relacije sa slu ajnim doga ajima;</li> <li>• da interpretira definiciju klasi ne i statisti ke vjerovatno e;</li> <li>• da poznaje svojstva vjerovatno e i da ih primjeni u toku rješavanja matemati kih problema.</li> </ul>

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Za uspješnu realizaciju Nastavnog plana i programa matematike za deveti razred, nastavnik treba da izdvoji osnovne sposobnosti i snalažljivosti neophodne za učenika, sa ciljem za tačno i uspješno (bez teškoća) rješavanje zadataka, koji se postavljaju ispred njega. Nastavna praksa je pokazala da svi učenici ne uče na isti način i u isto vrijeme, kao i sa istim uspjehom i istim ritmom. Iz ovih razloga, metoda i strategija nastavnika treba da je raznolika i da odgovara potrebama i interesima učenika.

Jedan od faktora koji utječe na uspjeh nastave i učenja je, bez sumnje, uspješno planiranje nastavnog programa. Nastavnik treba da sastavi plan koji će pomoći u učenicima da shvate osnovne pojmove i da ih motiviše da izaberu modele za postavljanje logičnih pitanja i upotrebu tehnikе u toku matematičkih zahtjeva i istraživanja.

U toku planiranja jedne nastavne jedinice, nastavnici treba da imaju jasan odgovor na sljedeća pitanja:

- Šta će da uči? Koja su prethodna znanja potrebna u učenicima? Koji sadržaj treba predavati? Kakve sposobnosti učenici treba da stiću u?
- Kako da planiraju zadatke i nastavnu aktivnost? Koje metode i strategije treba upotrijebiti? Koja sredstva treba koristiti? Na koji način treba raditi (u grupi ili individualno)?
- Kako treba učiti i koja su dostignuti rezultati? Kakvo će biti vrednovanje i revizija procesa nastave matematike?

Dakle, nastava predmeta matematike postaje proces koji sadrži mogućnosti za:

- izlaganje nastavnika;
- diskusiju između nastavnika i učenika, i među učenicima;
- prilagođavanje praktičnom radu;
- utvrđivanje i vježbanje osnovnih sposobnosti;
- rješavanje problema i sadržaja matematike u svakodnevnom životu i
- radne zahtjeve.

### **Rješene problema**

Rješene problema predstavlja karakteristiku razmišljanja koja u matematici zauzima važno mjesto. Ona je dio koji dopunjuje sve kategorije sadržaja nastave. U devetom razredu, na bazi ste enih podataka, u enici vrednuju valjanost i tok složenih metoda za rješavanje problema.

Rješavanje problema je proces "provjere" koji sadrži po etak i završetak, uspjehe i neuspjehe, tvr enja i odbijanja nekih zaklju aka. Veoma je važno da nastavnik provjeri ovaj proces u svojim razredima i da sara uje sa u enicima u traženju ta nog odgovora. Na ovaj na in, nastavnici ohrabruju u enike da urade isto, pomažu im u dobijanju novih dokaza, i vrijednuju uspjehe u toku rješavanja problema. Radnje koje organiziraju nastavnici u razredu, u toku rješavanja problema, treba da budu oboga ene individualnim radom, u parovima i u grupama, sa ciljem pove anja odgovornosti u enika u sticanju znanja.

### **Pitanja i tehnika pitanja**

Ako želimo da stimulišemo razmišljanje u enika, kao aktivni dio procesa u enja, neophodno je isplanirati pitanja na svim nivoima. Kada su sva pitanja na reproduktivnom nivou, onda e biti malo ili nimalo razmišljanja.

Pitanja višeg nivoa, kao: "Zašto...?", "Kako, ako...?", "Pogledajte neki model..?", "Dajte jedan primjer za...!", "Da li je uvijek ta no?" i sl. ine pitanja koja stimulišu i pomažu u enicima da proširuju svoja znanja, da opravdaju i primjenjuju nau eno.

### **Komuniciranje**

Komuniciranje je veoma važno, jer u toku procesa u enja, u enici treba da slušaju, pitaju, diskutuju, da itaju i pišu. Ta na upotreba matemati kog jezika, izraz ideja i njegova diskusija igraju važnu ulogu u shvatanju koncepata. Simboli i dijagrami svakodnevno oboga uju jezik u enika, proširuju rje nik izraza i tako im omogu avaju komunikaciju na svim poljima.

### **Me upredmetne veze**

Me upredmetne veze, tako e, predstavljaju jedan važan aspekt u matemati kom vaspitanju. Vježbe i iskustva nastavnika pomažu u enicima da uo e kako su koncepti i snalažljivosti jedne kategorije

matematike vezane sa drugim kategorijama. U takvim sluajima, u enicima pomaže da ovladaju opštim principima matematike. Ujedno, veza matematike sa drugim predmetima i životnim situacijama predstavlja drugu injenicu koja ini matematiku više nego jednom izolovanom naukom.

Fizi ko vaspitanje pruža bezbroj mogu nosti mjerena, kao dio predmetne aktivnosti (npr. mjerena vremena ili mjerena dužine skoka). Stvaranje simetri ne i asimetri ne figure u nastavi gimnastike, tako e, predstavlja realno koriš enje matematike. Jezik matematike upotrebljava se na svim poljima nauke. Na primjer, itanje muzi kih nota ili crtanje likova u likovnoj umjetnosti je vidno. Isto tako, prevo enje svakodnevnog jezika u jezik algebre, i obrnuto, je dio itanja formula raznih nauka. Rješavanje jedna ina sa slovima omogu ava rješavanje problema iz fizike i hemije. Dakle, veza i primjena znanja matematike na razli itim poljima pove ava interesovanje u enika za nastavom matematike.

Jasno predstavljanje stvarnosti, upotreba metoda, sudjelovanje i podržavanje aktivnog i samostalnog u enja, omogu ava u enicima da se orijentišu ka u enju, da produbljuju znanja i da primijene ista u rješavanju razli itih problema.

## VREDNOVANJE

Proces vrednovanja je sastavni dio nastave i u enja. Osim vrednovanja i stalnog rasu ivanja, ne samo o stepenu dostonu a u enika, ve i valjanosti programa i nastavne metodologije uopšte, nastavnik treba da teži utv ivanju postoje eg znanja u enika i proširenju njihovih razli itih sposobnosti i snalažljivosti.

U devetom razredu u enik doživljava velike promjene u radu i u enju matematike, intelektualne promjene, i promjene u emocionalnom razvoju. U toku vrednovanja, odre uje se ne samo znanje u enika i kakav treba da bude, ve kako osje a i kako vjeruje. Ove informacije pomažu nastavniku da organizira nastavni as oslanjaju i se na potrebe i razli ite interese u enika. Sakupljeni podaci i informacije pomažu, tako e, u donošenju zna ajne odluke za motivisanje u enika u toku procesa u enja.

Iako su sposobnosti u enja glavne, vrednovanje treba da obuhvati i provjeru sposobnosti u enika za ta nu upotrebu jezika i simbola matematike u toku matemati ke komunikacije, kao i vrednovanje snalažljivosti u rješavanju problema. Iz tih razloga, na asu matematike, upotrebljava se razli ita tehnika vrednovanja, kao:

- **posmatranje i zapisivanje** u razredu ime se vrednuje sposobnost učenika za jasno izražavanje matematičkih ideja;

- **kontrolni zadaci** služe za kontrolu napredovanja učenika i prepoznavanje težine u učenju;

- **dosije** predstavlja kolekciju izabralih radova sadržanih u jednom folderu koji osigurava jedan model rada učenika učenika u određeni period, dok se vrijednost dosjeva vrši od strane nastavnika i od samog učenika;

- **projekti** učenika pomažu vrednovanju zajedničkog rada i kreativnosti učenika;

- **testovi i ispiti** služe za višestruku namjenu; testovi različitih sadržaja (koje je napravio nastavnik) su instrumenti koji se uvelikoj mjeri upotrebljavaju za ocjenjivanje učenika.

Primjena mnogih tehnika vrednovanja pomaže u dobijanju sigurnih informacija o svakom učeniku, u ispunjavanju očekivanih rezultata i objektiva predmeta matematike, prepoznavanju teškoća u učenju i prelaženju istih, kao i u vrednovanju spremnosti učenika za uspješno savladavanje testa i pripreme za budućnost.

Za bilježenje rezultata postignuća učenika, njihovo napredovanje i davanje ocjene, nastavnik može da upotrijebi različite metode (koje najviše odgovaraju i daju najbolje rezultate). Ove bilješke i informacije imaju veliki značaj i učinko u motivisanju, napredovanju i daljem razvoju, kao i u saradnji sa roditeljima i svim zainteresovanim institucijama.

## LITERATURA

1. R. Zejnullahu, R. Gjergji, Fevzi Berisha, A. Zejnullahu,  
**Matematika 9**, Priština, 2004, "Dukačini", Peć ;
2. I. Shehu, R. Gjergji, M. Kadriu, S. Bilalli,  
**Matematika 9 (Odabrani zadaci)**, Priština, 2004,  
"Dukačini", Peć .

## PRIRODNE NAUKE

- BIOLOGIJA
- FIZIKA
- HEMIJA
- GEOGRAFIJA



# **BIOLOGIJA**

**(2. asa nedjeljno, 70. asova godišnje)**

## **UVOD**

Praksa je pokazala da je pilot Plana i programa za IX razred bio neuskla en izme u programskog sadržaja i fonda asova (1. as nedjeljno). Ovo je postavilo potrebu da se pove a broj asova (2. as nedjeljno) i da se ponovo pregleda, rekoncepira, restruktura i uredi sadržaj zbog povezanosti sa novim sadržajima VI, VII i VIII razreda. Ovako se stvorio potreban manevarski prostor da se u enicima ovog razreda obezbijedi teorijska i prakti na osnova za biologiju ovjeka, justificiranu za naše škole i upotrebljivu za naše prilike. U tom kontekstu, intersentan predloženi sadržaj programa biologije za ovaj razred, baziran na savremenim planovima i programima u regionu i šire, doprinosi razvoju kriti kog mišljenja, kognitivnih sposobnosti i psihomotori kih osobina u enika.

U stablu predmetnog sadržaja predmet ima tri kategorije i etiri potkategorije. Prva kategorija (gra a živih bi a) obuhvata samo jednu potkategoriju (tkiva, organi i sistemi organa); druga kategorija (životni procesi) obuhvata dve potkategorije (1. životni ciklus ovjeka i 2. nasljeivanje ovjeka); tre a kategorija (živa bi a i sredina) obuhvata samo jednu potkategoriju (evolucija ovjeka).

Programski sadržaj ovog predmeta je koherentna, logi ki primjenljiva po zahtjevima vremena. "Miješanje" tema iz specifi nih oblasti biologije ovjeka (anatomija, fiziologija, biohemija, embriologija, genetika i evolucija), omoguava u enicima sticanje osnovnih znanja o gra i, razvoju i evoluciji ovjeka; primjenu preventivnih mjera protiv bolesti razli ite etiologije; vrednovanje posljedica toksikomanije; kao i razvijanje stavova i društvenih vrijednosti. Ovim programskim sadržajima smatramo da će se u enici ovog uzrasta obogatiti znanjem, navikama, vještinama, stavovima i vrijednostima da bi se uspješno suo ili sa

izazovima života. Koliko je ovaj program kvalitetan, najbolje je vrednovati u enici i nastavnici, dok je najbolji sud vrijeme.

## CILJEVI

Nastavni program predmeta Biologija za IX razred kod učenika ima za cilj:

- *razvijanje* sposobnosti u upoznavanju građe i funkcijama tijela organizma (tkiva, organa i sistema organa, i njihove evolucije), kao i razumijevanje osnovnih zakona životnih procesa (nasljeđivanje, razvoj životnog ciklusa);
- *stvaranje* samosvijesti za jedinstvo građe i funkcijama strukture organizma (ovjeka) i razvijanje sposobnosti u razumijevanju da je ovjek biološko i društveno bit; e;
- *sticanje* navika o održavanju i higijene i vještina za primjenu znanja u konkretnim situacijama (prva pomoć u slučaju krvarenja, preloma kostiju, reanimacija i dr.);
- *doprinos* u razvoju samosvijesti da su procesi, funkcije i životne manifestacije recipročno uslovljene;
- *razvijanje* jedne stabilne i samokritičnosti sposobne suočavanju sa životnim izazovima.

## OPŠTI OBJEKTIVI

Od programskega sadržaja IX razreda, učenik treba da bude u stanju:

### O Da razvija stavove i vrijednosti:

- da u kontekstu samosvijesti podigne odgovornost u održavanju i kolektivnog zdravlja;
- da kultivira i no ponašanje (da bude kooperativan, otvoren, tolerantan, rastan, dobrovoljan, kritičan, da se suprotstavlja teorijama pseudonauke o rasama i dr.).

**O Da zna:**

- glavne osobine tkiva i organa ovjeka;
- rječnik (biološku terminologiju) iz bioloških humanih oblasti;
- injenice, koncepte i principe koji pripadaju ovoj oblasti;
- procedure i metode koje se primjenjuju u ovoj oblasti.

**O Da razumije:**

- da se procesi, funkcije i životne manifestacije mogu objasniti, bazirajući se na građi tkiva, organa i sistema organa ovjeka;
- znaći normalnog funkcionalisanja tkiva, organa i sistema organa za održavanje *homeostaze* u organizmu;
- da je ovjek biološko i društveno bit;
- znaći razmnožavanja za održavanje kontinuiteta života ovjeka poslije individualne smrti organizma.

**O Da primijeni:**

- ste na znanja o značaju upotrebe raznovrsne hrane za zdravlje ovjeka, kao i higijensko-sanitarne mjeru u svakodnevnom životu;
- osnovni pribor (aparat za mjerene krvnog pritiska, mikroskop i dr.);
- znanja u rješavanju problema biološke prirode u razliitim situacijama (prva pomoć u slučaju krvarenja, fraktura kostiju, trovanje hranom, kao i preventiva od neželjenog graviditeta. i dr.).

**O Da analizira:**

- uzroke krvarenja *homeostaze* organizma, kao posljedice nenormalnog funkcionalisanja tkiva, organa i sistema organa;
- uzroke nastanka deformiteta i bolesti tokom ontogenetskog razvoja ovjeka;
- zašto je bol (*mada nam se ini paradoksalno*) prijatelj našeg organizma.

**O Da vrednuje:**

- ulogu upotrebe raznovrsne hrane i zna da preuzimanja higijensko-sanitetskih mjera za zdravlje ovjeka;
- ulogu organa u egzistenciji i zaštiti organizma (npr., pokvarena hrana neugodno miriše, ima druga iji ukus i koegzistenciju, pa je zato treba izbjegavati);
- tanost suda preko injenica i eksperimenata.

**O Da sintetizuje:**

- teoretska i praktična znanja za pravilno objašnjenje procesa, funkcija i životnih manifestacija;
- zaključke da se rad svih sistema u organizmu upravlja od nervnog i endokrinog sistema.

**O Da komunicira o informacijama u raznim kontekstima:**

- pisanje izvještaja o jednom praktičnom radu ili istraživanju (npr., frekvencija krvne grupe sistema ABO u populaciji);
- da prikazuje rezultate istraživanja, konsultujući mnogo izvora informacija;
- da doprinosi u debatama i diskusijama (npr., o izbjegavanju toksikomanije, AIDS-a, infektivnih bolesti i dr.).

**O Da razvija kritičko mišljenje u biologiji:**

- da razlikuje relevantnu informaciju od one nerelevantne (npr., da na planeti postoji jedna vrsta ovjeka i da se suprotstavlja pseudonaučnim gledištim o rasama);
- da razlikuje injenicu od suda (npr., injenica je da se determinacija pola kod ovjeka odvija sudjelovanjem gena koji se nalaze u hromozomu X i Y i dr.).

## **ORGANIZACIJA PROGRAMSKOG SADRŽAJA**

Raspored programske sadržaje predmeta **Biologije za deveti razred** odvija se za 35 nedjelja, odnosno za 70 nastavnih satova u jednoj školskoj godini, po sljedećoj formi:

- kategorija,
- potkategorija,
- programski sadržaj,
- o ekivani rezultati,
- predmetna povezanost.

KATEGORIJE	POTKATEGORIJE	Br. asova	%
I Gra a živih bi a	I 1. Tkiva, organi i sistemi organja kod ovjeka	40	57.2
II Životni procesi	II 1. Životni ciklus ovjeka	8	11.4
	II 2. Nasljeđivanje kod ovjeka	5	7.1
III Živi organizmi i sredina	III 1. Evolucija ovjeka	4	5.7
	Praktičan rad	9	12.9
	Asovi na raspolaganju	4	5.7
	Ukupno:	70	100 %

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	Očekivani rezultati	Predmetna povezanost
I 1. Građa živih bića	I 1. Tkiva, organi i sistemi organa	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzajamna djelatnost kostiju i mišića</li> <li>- Pasivni sistem za kretanje – kosti:</li> <li>- građa kostiju;</li> <li>- veza između kostiju;</li> <li>- bolesti skeletnog (koštano) sistema.</li> </ul>	<p><i>Učenik treba da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definije terminе: elija, tkivo, organ i sistem organa;</li> <li>- nabroji glavna tkiva u tijelu ovjeka, opisuje građu i njihovu funkciju;</li> <li>- istražuje i opisuje uzajamnu djelatnost kostiju i mišića;</li> <li>- nabroji glavne dijelove koje čine skelet ovjeka;</li> <li>- opisuje kako su kosti međusobno povezane i da nabroji vrste zglobova;</li> <li>- opisuje razne funkcije skeleta ovjeka.</li> </ul>	<i>Fizika</i> <i>Hemija</i> <i>Anatomija</i> <i>Fiziologija</i> <i>Higijena</i>
I 1. Građa živih bića	I 1. Tkiva, organi i sistemi organa kod ovjeka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aktivni lokomotorni sistem:</li> <li>- mišići, građa, klasifikacija, funkcija;</li> <li>- oštećenja i najčešće bolesti mišića.</li> </ul>	<p><i>Učenik treba da:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- klasificira mišice ovjeka, da opisuje osobine voljnih i nevoljnih mišića;</li> <li>- da analizira građu skeletnog mišića;</li> <li>- identificira organe koji su sastavljeni od glatkih mišića;</li> <li>- vrednuje ulogu higijene i higijene</li> </ul>	

			<p>sistema za kretanje;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisuje kako se pruža prva pomoć u slučaju povrede sistema za kretanje.</li> </ul>	
<b>I 1. Građa živih bića</b>	<b>I 1. Tkiva, organi i sistemi organa kod ovjeka</b>	<p><b>- Hrana i varenje:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- glavne grupe hranljivih materija;</li> <li>- glavni dijelovi sistema za varenje;</li> </ul> <p><b>- varenje u:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ustima,</li> <li>- želucu,</li> <li>- crijevima;</li> <li>- funkcija jetre i pankreasa;</li> <li>- najčešće bolesti organa za varenje.</li> </ul>	<p><b>Učenik treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabroji glavne grupe hranljivih materija i da opisuje njihovu biološku vrijednost;</li> <li>- nabroji hrana koja je bogata vitaminima i da opisuje biološki znakvitamina;</li> <li>- nabroji glavne dijelove sistema za varenje i da opisuje građu i njihovu funkciju;</li> <li>- opisuje ulogu jetre i pankreasa u varenju hrane;</li> <li>- nabroji nekoliko poremećaja u razvoju organa za varenje, kao i najčešće bolesti sistema za varenje;</li> <li>- vrednuje ulogu higijene za zdravlje ovjeka.</li> </ul>	
<b>I 1. Građa živih bića</b>	<b>I 1. Tkiva, organi i sistemi organa kod ovjeka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Krv i sistem organa za cirkulaciju krvi;</li> <li>- sastav i znakovi krvi;</li> <li>- mala i velika cirkulacija krvi;</li> <li>- najčešće bolesti sistema</li> </ul>	<p><b>Učenik treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisuje hemijski i elijski sastav krvi i da vrednuje biološku vrijednost eritrocita, leukocita i trombocita;</li> </ul>	

		<p>organa za prijenos tjelesnih te nosti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odbrambene sposobnosti organizma;</li> <li>- imunitet i alergija;</li> <li>- krv i transfuzija krvi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- nabroji sastavne dijelove limfnog sistema i da procjenjuje njihovu biološku vrijednost;</li> <li>- opisuje kako se formira limfa i da nabroji sastavne elemente limfe;</li> <li>- opisuje građu i funkciju srca i krvnih sudova, odnosno sistema organa za cirkulaciju krvi;</li> <li>- objašnjava put kojim prolazi krv u velikoj i maloj cirkulaciji;</li> <li>- nabroji i opiše neke bolesti krvi, srca i krvnih sudova;</li> <li>- opisuje kako se obavlja transfuzija krvi i kako se određuju krvne grupe sistema ABO;</li> <li>- opisuje imunološke reakcije organizma ( elijski i humoralno-hemijski imunitet);</li> <li>- razlikuje antigen od antitijela i da opiše kako nastaje imunitet i alergija;</li> <li>- nabroji puteve kojima alergenti prodiru u ovjekov organizam;</li> <li>- nabroji neke imunološke bolesti i njihovo nastajanje;</li> <li>- razlikuje vakcinu od seruma.</li> </ul>	
--	--	--	---	--

<b>I 1. Gra a živih bi a</b>	<b>I 1. Tkiva, organi i sistemi organa kod ovjeka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Organi za disanje:</li> <li>- putevi za disanje - gra a, funkcija;</li> <li>- razmjena gasova i mehanizam disanja;</li> <li>- bolesti organa za disanje, reanimacija.</li> </ul>	<p><b>U enik treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabroji puteve disanja, opisuje gra u i njihovu funkciju;</li> <li>- opisuje mehanizme disanja plu a i njihovu regulaciju;</li> <li>- upore uje razmjenu gasova u alveolama i eliji;</li> <li>- imenuje neke bolesti koje se prenose vazduhom i procjenjuje posljedice pušenja i zaga enog vazduha za disajane puteve;</li> <li>- opisuje kako se obavlja masaža srca, vješta ko disanje i reanimacija.</li> </ul>	
<b>I 1. Gra a živih bi a</b>	<b>I 1. Tkiva, organi i sistemi organa kod ovjeka</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upravljenje sa otpacima - izlu ivanje:</li> <li>- sistem organa za izlu ivanje, gra a i funkcija;</li> <li>- naj eš e bolesti organa za izlu ivanje.</li> </ul>	<p><b>U enik treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definije termin <i>izlu ivanje</i> i da imenuje glavne organe za izlu ivanje kod ovjeka;</li> <li>- imenuje dijelove bubrega koji se primje uju na popre nom presjeku i da opisuje njihovu funkciju;</li> <li>- identificuje dijelove <i>nefrona</i> i da opiše proces kako nastaje urin;</li> <li>- imenuje strukture kojima urin prolazi od bubrega do spoljašnje sredine:</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- nabroji nekoliko bolesti organa za izlučivanje;</li> <li>- vrednuje ulogu higijene polnih organa, naročito kod žena tokom menstruacije.</li> </ul>	
<b>I 1. Građa živih bića</b>	<b>I 1. Tkiva, organi i sistemi organa kod ovjeka</b>	<p><b>- Koža:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- struktura i funkcija kože, higijena i njega kože.</li> </ul>	<p><b><i>Učenik treba da:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabroji tri glavna sloja kože, da opisuje građu i njihovu funkciju;</li> <li>- imenuje derivate kože;</li> <li>- objašnjava zaštitnu i termoregulacionu ulogu kože;</li> <li>- vrednuje ulogu higijene kože (naročito ruku) u cilju izbjegavanja bolesti sitema za varenje.</li> </ul>	<i>Fizika</i> <i>Hemija</i> <i>Anatomija</i> <i>Fiziologija</i> <i>Higijena</i>
<b>II Životni procesi</b>	<b>II 1. Životni ciklus ovjeka</b>	<p><b>- Povezanost sa sredinom, regulacioni mehanizmi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nervni sistem, građa, funkcija;</li> <li>- centralni nervni sistem i periferni nervni sistem;</li> <li>- njega i bolesti nervnog sistema.</li> </ul>	<p><b><i>Učenik treba da:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisuje strukturu nervne elije i ulogu tijela neurona, dendrita i neurita;</li> <li>- nabroji dvije osnovne karakteristike nervnog sistema (<i>nadražljivost, provodljivost</i>) i da opisuje kako se prenosi signal;</li> <li>- klasificira nervni sistem (CNS i PNS);</li> <li>- opisuje ulogu nervnog simpatičnog i parasympatičnog</li> </ul>	<i>Fizika</i> <i>Hemija</i> <i>Anatomija</i> <i>Fiziologija</i> <i>Imunologija</i> <i>Higijena</i> <i>Hematologija</i>

			<p>sistema;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imenuje dijelove CNS-a;</li> <li>- opisuje biološku ulogu mozga i produžene ki mene moždine;</li> <li>- donosi primjere i argumentuje da je produžena ki mena moždina centar refleksivnog djelovanja bez posredovanja mozga (refleks koljena).</li> </ul>	
		<p><b>- Organi ula:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- gra a i funkcija ( ulima vidimo, mirišemo, osje amo ukus, ujemo, održavamo ravnotežu, imamo osje aj hladno e, toplove i dr.);</li> <li>- njega i naj eš e bolesti ulnih organa.</li> </ul>	<p><b>U enik treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- imenuje organe ula u našem tijelu i da nabroji dijelove svakog ula;</li> <li>- opisuje gra u ula vida, sluha, ravnoteže, ukusa, mirisa, ula dodira i da analizira njihovu funkciju;</li> <li>- opravdava zaštitnu funkciju ula mirisa i ukusa;</li> <li>- objašnjava na osnovu kojih receptora slijepi ljudi itaju <i>Brajevo pismo</i> i kako razlikuju banknote na osnovu njihove vrijednosti;</li> <li>- nabroji odbrambene funkcije kože (od hladno e, toplove, mikroorganizama i dr.).</li> </ul>	<i>Hemija</i> <i>Anatomija</i> <i>Fiziologija</i> <i>Higijena</i>

	<p><b>- Endokrini sistem:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- žljezde sa unutrašnjim lu enjem: hipofiza, štitna žljezda, endokrini pankreas, nadbubrežne žljezde, polne žljezde;</li> <li>- hormonalne bolesti i njihovo lije enje.</li> </ul>	<p><b>U enik treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- definiše termin <i>endokrini sistem</i>;</li> <li>- razlikuje endokrine od egzokrinih žljezda;</li> <li>- nabroji žljezde sa unutrašnjim lu enjem kod ovjeka i odredi njihovu poziciju u tijelu;</li> <li>- opisuje kako endokrine žljezde kontrolišu organe i odreene funkcije preko hormona;</li> <li>- nabroji najznačajnije hormone endokrinih žljezda i da opisuje njihovu fiziološku ulogu;</li> <li>- naznači neke bolesti koje nastaju kao posljedica poremećaja funkcije endokrinog sistema.</li> </ul>	<i>Fizika</i> <i>Hemija</i> <i>Anatomija</i> <i>Fiziologija</i> <i>Imunologija</i> <i>Genetika</i> <i>Evolucija</i> <i>higijene</i>
	<p><b>Razmnožavanje kod ovjeka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- polne osobine, polni organi, građa;</li> <li>- razmnožavanje polnih elija (<i>mejoza i gametogeneza</i>);</li> <li>- oplođenje i razvoj ploda (<i>trudnoća i kontracepcija</i>);</li> <li>- embrionalni i postembrionalni razvoj ovjeka;</li> <li>- higijena polnih organa.</li> </ul>	<p><b>U enik treba da:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisuje građu i funkciju polnih žljezdi kod ovjeka;</li> <li>- nabroji primarne i sekundarne polne karakteristike kod žena i muškaraca;</li> <li>- razlikuje polne muške elije od ženskih polnih elija i da opisuje kako se one formiraju;</li> <li>- objašnjava kako se vrši oplođenje</li> </ul>	<i>Fizika</i> <i>Hemija</i> <i>Anatomija</i> <i>Fiziologija</i> <i>Endokrinologija</i> <i>Genetika</i> <i>Evolucija</i> <i>higijene</i>

			i formiranje <i>zigota</i> ; <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisuje kako se razvija trudno a (<i>graviditet</i>);</li> <li>- objašnjava ulogu polnih žlijezda u kontroli i regulisanju procesa reprodukcije.</li> </ul>	
	<b>II 2.</b> <b>Naslje ivanje</b> <b>kod ovjeka</b>	Osnovi naslje ivanja kod ovjeka: <ul style="list-style-type: none"> <li>- hromozomi i geni - <i>mutacije i mutageni faktori</i>;</li> <li>- nasljedne bolesti i prijenos;</li> <li>- bolesti koje su vezani sa polom, sindromi.</li> </ul>	<b><i>U enik treba da:</i></b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nabroji i opisuje etape embrionalnog i postembrionalnog razvoja kod ovjeka;</li> <li>- objašnjava uzroke nastajanja polnih bolesti i vrednuje ulogu li ne higijene u njihovom spre avanju;</li> <li>- opisuje kako se formiraju hromozomi i obrazlaže zašto se broj hromozoma razlikuje u tjelesnim elijama i u gametama;</li> <li>- nabroji neke osobine koje odre uju autozomni i polni hromozomi;</li> <li>- otkriva kojom se kombinacijom polnih hromozoma odre uje muški i ženski pol kod ovjeka;</li> <li>- objašnjava da se genom odre uje svaka osobina i bolest;</li> </ul>	<i>Fizika</i> <i>Hemija</i> <i>Anatomija</i> <i>Fiziologija</i> <i>Endokrinologija</i> <i>Genetika</i> <i>Evolucija</i> <i>higijene</i>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- objašnjava da kod ovjeka svaki od dva gena može biti dominantan ili recessivan;</li> <li>- definiše termin <i>mutacija</i> i da nabroji neke od mutagenih faktora;</li> <li>- nabroji neke bolesti koje su vezane za pol i opisuje kako one nastaju;</li> <li>- definiše termin <i>sindrom</i> i opisuje kako nastaje.</li> </ul>	
<b>III Živa bi a i sredina</b>	<b>III 1. Evolucija ovjeka</b>	<p><b>- Antropogeneza:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paleontološki argumenti i glavne etape antropogeneze;</li> <li>- ovjek kao društveno i biološko biće;</li> <li>- uslovi koji su utjecali na nastajanje rasa;</li> <li>- glavne rase kod ovjeka i mješovite rase.</li> </ul>	<p><b><i>U enik treba da:</i></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- opisuje porijeklo ovjeka i imenuje njegove daleke pretke;</li> <li>- objašnjava uslove koji su utjecali na stvaranje ljudskih rasa;</li> <li>- nabroji glavne rase i interpretira pseudonau na gledišta o rasama;</li> <li>- objašnjava i potvrđuje zašto na našoj planeti postoji samo jedna vrsta ovjeka, nasuprot fenotipskim razlikama među rasama;</li> <li>- objašnjava kako se uređuje društveni život ovjeka (društvenim normama, moralnih i pravnim zakonima).</li> </ul>	<i>Fizika</i> <i>Hemija</i> <i>Anatomija</i> <i>Fiziologija</i> <i>Genetika</i> <i>Antropologija</i> <i>Paleontologija</i> <i>Ekologija</i> <i>Embriologija</i>

## **PRAKTI AN RAD**

Pod prakti nim radom podrazumijevamo djelatnosti koje u enici obavljaju u prirodi i laboratoriji. Ovi radovi se obavljaju sa ciljem konkretizacije teoretskog dijela predmeta. U nedostatku laboratorija, prakti ni radovi mogu se obavljati u u ionici, pod uslovom da se u u ionicu donesu materijal i sredstva prati nog rada.

Laboratorijski radovi nisu posebna nastavna metoda, ali su oblik organizacije nastavnog rada u kojima u enici, u saradnji sa nastavnikom, posmatraju strukture, procese i razne životne fenomene tokom organizacije nastave u prirodi.

Prakti ni radovi, koji treba da se realizuju u nastavi biologije za deveti razred, su:

- posmatranje gra e kože (na stalnom preparatu);
- posmatranje gra e kostiju i zglobova;
- posmatranje nervog tkiva na stalnom preparatu;
- otkrivanje oštrine vida;
- proba CO<sub>2</sub> na izdvojenom vazduhu u spoljašnjoj sredini;
- mjerjenje kapaciteta plu a *spirometrom*;
- posmatranje krvnih elija na stalnom preparatu;
- mjerjenje pulsa i pritiska krvi;
- upoznavanje sa gra om bubrega na modelu;
- mikroskopsko posmatranje diobe elija i hromozoma kod crnog luka;
- disekcija oka i posmatranje njegovih dijelova (kod ovce, krave);
- disekcija bubrega, srca ili nekog drugog organa (kod ovce, krave ili neke druge životinje);

Kompetencija je nastavnika da, u zavisnosti od uslova i okolnosti u kojima škola radi, i u zavisnosti od opreme kojom raspolaže kabinet biologije ili laboratorije, izabere sadržaj i način implementacije prakti nog nastavnog programa.

## METODOLOŠKA UPUTSTVA

Nastava biologije, kao i u svim drugim oblastima, može se realizovati na nekoliko načina. Zna i, mogu se koristiti nekoliko nastavnih metoda, tehnika i raznovrsnih oblika rada, i jedan cijelokupni kompleks procedura (npr. nova informacija, ponavljanje, utvrđivanje vježbe, praktičan rad). Pored ovoga, upotrebljavaju se materijalna i tehnička sredstva: modeli, aparati i instrumenti, kao i druga savremena nastavna sredstva (kompjuter, internet i dr.).

Praksa je pokazala da je uspješna nastava samo ona koja se realizuje razliitim metodama, gdje svaka od njih ima značaj i posebnu metodološku vrijednost. Izbor metode je kompetencija predmetnog nastavnika, odvija se u skladu sa potrebama i zahtjevima učenika, sa prirodom nastavnog sadržaja, sa didaktikom osnovom i dr. One treba da budu u funkciji lakšeg usvajanja nastavnog sadržaja i brže i ta ne primjene znanja, vještina, navika, stavova i drugih vrijednosti. Za ispunavanje zahtjeva za kvalitetno učenje, sugeriramo nekolike metode, forme i različite tehnike rada.

Svaki predmet, osim opštih nastavnih metoda, ima i posebne metode. Od mnogih metoda koje se mogu koristiti u nastavi biologije, pominjemo sljedeće:

- metoda itanja i rada na tekstu;
- metoda praktičnog rada u laboratoriji;
- metoda interaktivne nastave i učenja (npr. preko multimedijalnih sredstava, kompjutera, simultanih kompjuterskih programa);
- diskusija i zajedničko učenje (rad u grupama);
- nastava preko posmatranja, demonstriranja i eksperimenta.

U svim slučajevima, primjena nastavnih metoda i tehnika treba da se objasni upotrebom materijala i odgovarajućim didaktičkim sredstvima, bez kojih se ne mogu postići očekivani rezultati.

## IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA

Kako bi se sa uspjehom realizovali objektivi Nastavnog plana i programa predmeta **Biologija za deveti razred**, nastavnici i učenici treba da koriste izvore i različita sredstva informacija, kao što su:

- odgovaraju i školski udžbenici;
- stru ni i nau ni asopisi, rje nici, enciklopedije;
- fotografije, modeli, anatomski, histološki i embriološki atlasi, dijagrami, šeme, preparati;
- multimedijalna oprema (kompjuterski programi, internet, CD i dr.);
- TV-aparat sa videorekorderom, grafoskop, grafofolije, videokasete koje sadrže razli ite nau ne materijale od interesa za biologiju ovjeka.

**Videokasete sa temama iz biologije, titlovane na bosanskom jeziku, možete obezbijediti u regionalnim centrima:** Prizren, Pe , akovica i Gnjilane.

***Izvori sa interneta:***

<http://curry.edschool.virginia.edu/go/frog/home.html>, This site has a virtual frog dissection,

***Sistemi organa***

[http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/basics/co ntrol.html](http://arbl.cvmbs.colostate.edu/hbooks/pathphys/endocrine/basics/control.html),

***Endokrinologija***

<http://www.psych.umn.edu/psylabs/mtfs/special.htm>.

***Razvoj životinja, zigota, embriona, fetusa***

<http://vector.cshl.org/dnaftb/DNA>,

***Nukleinske kiseline***

[http://www.biology.arizona.edu/cell\\_bio.html](http://www.biology.arizona.edu/cell_bio.html) cell cycle tutorial,

***Reproducija***

[http://www.stg.brown.edu/eebs/Mendel eb/links to mendels](http://www.stg.brown.edu/eebs/Mendelеб/links_to_mendels),

***Naslje ivanje***

<http://www.massinteraction.org/html/genome/sickle> cell information-

***Naslje ivanje***

Kompetencija je nastavnika da, u zavisnosti od uslova u kojima škola radi, izabere izvor informacija i pomo na nastavna sredstva, posve uju i pa nju ravnote i eksperimentalnih, usmenih, vizuelnih, auditivnih i

audiovizuelnih podataka sa posebnim naglaskom na ono što je bitno za u enje.

**Ovaj izbor treba da bude uvijek u funkcija podizanja kvaliteta nastave i u enja. Sloboda izbora nastavnih sredstava treba da pripadne i u eniku.**

## VREDNOVANJE

Vrednovanje je proces posmatranja, sistematskog sakupljanja, analiziranja i interpretacije informacija sa ciljem određivanja do kojeg je stupnja u enik savladao instruktivne objektive. Ono se treba poduprijeti na objektive znanja (o ekivani rezultati) odgovarajućeg nivoa programa predmeta Biologija za IX razred.

Neprekidno vrednovanje, poslije svake nastavne teme, daje dobre rezultate. Vrednovanje ne mjeri samo stečena znanja, nego vrednuje i stepen postignuća jednog edukativnog postupka, koji ostavlja tragove na ličnost u enika. Završno vrednovanje obuhvata opštu aktivnost u enja u enika (usmeni odgovori, projekti, seminarски radovi, ponašanje u grupi, sposobnosti koje stižu u tokom eksperimentalnog rada, domaći zadaci, rezultati testiranja, ispita i dr.).

Vrednovanje obuhvata znanje, razumijevanje, analizu, sintezu, emocionalne sposobnosti i psihomotorne sposobnosti u enika.

U enik "zna 100 jezika" izražavanja (usmeno, pismeno, eksperimentalno, manevarsko izražavanje i dr.). Pri tome, nastavnik *ne treba* da se ograniči na vrednovanje samo "jednog jezika", kao što je bila tradicija do sada (samo usmeno izražavanje).

Ovaj proces se zasniva na nekoliko osnovnih principa, kao što su:

- određivanje cilja i prednosti u procesu vrednovanja;
- primjena odgovarajućih instrumenata mjerjenja u skladu sa ciljem, na način da bi se izmjerilo ono što se cilja izmjeriti;
- obezbjeđivanje kvalitetnih informacija o postignuću u rezultata u enika kontinuiranim mjeranjem i vrednovanjem;
- mjerjenje i vrednovanje treba da budu uravnoteženi, gdje se obuhvata cjelokupni nastavni sadržaj predmeta;
- stalna vrijednost podataka o nastiću stupnja postignuća u enika;
- primjena tehnike vrednovanja kojima jasno razlikujemo postignuće u enika.

## **Instrumenti vrednovanja**

Za osobine koje želimo da vrednujemo, zna ajno je da upotrebljavamo sredstva ili odgovaraju i instrument mjerena. Bilo kojim sredstvom koje upotrebljavamo ne mogu se mjeriti sve osobine postignu a u enika. Prema tome, treba koristiti što više mogu ih sredstava i razne tehnike, na na in kako bi prikupili dovoljno informacija u cilju vrednovanja stepena postignu a u enika.

Predmetni nastavnik i škola treba da primjenjuju dovoljan broj instrumenata mjerena i vrednovanja, kao što su:

- posmatranje;
- upitnik;
- pismeni izvještaj jednog prakti nog rada ili jednog istraživanja;
- usmeno izražavanje;
- pismeno izražavanje;
- kontrolni list (upotrebljava se za menevarske vještine u enika);
- dosije ili portfolio (samovrednovanje);
- test zasnovan na kriterijumima i objektivima;
- test postignu a izra en od zahtjeva (pitanja) sa:
  - više alternativnih odgovora,
  - otvorenih kratkih odgovora,
  - otvorenih proširenih odgovora, kao i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra potrebnim.

## **Stepen postignu a**

Poslije obrade programskog sadržaja, u enici se vrednuju ocjenom ili opisno (za jednu temu, za jednu cjelinu tema, za jedno polugodište i na kraju školske godine).

Na kraju školske godine, svaki u enik treba da postigne jedan od stepena postignu a:

- odli an (veoma visoko postignu e),

- vrlo dobar (visoko postignuće),
- dobar (srednje postignuće),
- dovoljan (ograničeno postignuće) i
- nedovoljan (nedovoljno postignuće).

Vrednovanje treba da bude transparentno prema učenicima, roditeljima, kao i prema službenicima obrazovanja i zajednice.

# **FIZIKA**

**(2. sasa nedjeljno, 70. sasova godišnje)**

## **UVOD**

U ovoj godini naučni nivo fizike se uzdiže, ali stalno imaju i na umu uzrast i psihofizičke sposobnosti učenika. Učenici će dobiti nova znanja iz nekoliko oblasti fizike. Sa nekim od njih će se upoznati po prvi put (*dinamika tenosti, kružno kretanje, ravnoteža tijela, savremena fizika*), a neka od njih su nastavak nastavnih cjelina VII i VIII razreda (*tijela i njihove osobine, električne i magnetske pojave*), gdje se vrši proširivanje znanja, opisivanje i objašnjenje fizikalnih pojava. Zbog njihovog značaja, ove nastavne jedinice treba ponoviti način da se ranije ste ena znanja bolje shvate i da se podigne njihov naučni nivo, dobijajući nove koncepte.

Putem nastave fizike, učenici će se upoznati sa ulogom ovjeka u promjeni, korištenju i ovladavanju zakona prirode. Na ovaj način, formira se pravilan stav o očuvanju životne sredine, štednji energije, i stiće u se životne vještine i radne navike.

Fizika, kao prirodna nauka, zajedno sa drugim naukama, snažno utječe na formiranje ovjekove linosti, na njegovo kulturno i profesionalno uzdizanje.

## **CILJEVI**

**Nastavni plan i program fizike za IX razred ima za cilj:**

- razvijanje sposobnosti u enika za posmatranje fizičkih pojava, uopštavanje i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih zadataka i problema iz svakodnevnog života;
- razvijanje vještina i permanentnih navika u mjerenu raznih fizičkih veličina, proradi eksperimentalnih podataka, kao i njihovu primjenu u konkretnim situacijama;
- razvijanje navika za racionalno korištenje energije;
- razvijanje kritičkog mišljenja i sposobnosti u korištenju literature i drugih izvora za učenje;
- motivisanje samosvijesti u enika u osposobljavanju za vrednovanje i zaštitu životne sredine.

## **OPŠTI I SPECIFIČNI OBJEKTVI**

Nastavnim sadržajem devetog razreda učenici treba:

**Da poznaju:**

- vrste kretanja (periodi na kretanja, kružna kretanja, slobodna oscilovanja), razlike i sličnosti među njima, veličine koje ih povezuju i njihove jedinice mjerena;
- optičke instrumente mjerena (veliki avajuće staklo, oko, mikroskop i turbine);
- difraciju i interferenciju talasa;
- radioaktivne pojave, vrste radioaktivnih zraka i njihove osnovne osobine;
- strukturu atoma i njegovog jezgra.

**Da shvate:**

- vezu fizičkih pojava sa onom periodom;
- sastav i razlaganje sila, kao i vrste ekvivalentnosti;
- šta je vrijeme, strujanje vazduha, vlažnost vazduha, atmosferske padavine;
- izvore zagađenja životnog ambijenta, lokalne posljedice, kao i globalna zagađenja ambijenta;
- osnovne procese u gasovima;

- simboli no predstavljanje fizi kih veli ina (elektri ni kapacitet, potencijal, absolutna temperatura i dr.) i jedinice za njihovo mjerjenje (F, V, K i dr.);
- kvalitativne i kvantitativne odnose raznih fizi kih veli ina;
- proces mjerjenja, prikupljanje, sistematizaciju i obradu podataka.

**Da primjenjuju:**

- ste ena znanja o mjerenu raznih fizi kih veli ina u rješavanju prakti nih zadataka u svakodnevnom životu;
- ste ena teoretska i eksperimentalna znanja u rješavanju prakti nih problema u svakodnevnom životu;
- vrijednosti mjerena u gradnji dijagrama raznih fizi kih procesa.

**Da analiziraju:**

- eksperimente i mjerena fizi kih pojava, i pomo u mjerena izvla e potrebne zaklu ke;
- fizi ku pojavi ili neki proces, razlažu i ih na veli ine zna aja prve ruke, druge i tako redom.

**Da sintetizuju:**

- teoretska znanja, demonstriranja i eksperimentalna mjerena za pravilno objašnjenje fizi kih pojava;
- nova znanja sa onim starim i da daju uvid o razlikama i sli nostima pomo u nekog odgovaraju eg modela (*uzevši u obzir molekularnu gra u materije, treba objasniti razlike i sli nosti izme u vrstih, te nih i gasovitih tijela*);
- i da klasifikuju faktore koji prouzrokuju promjene unutar jednog fizi kog sistema (npr., brzina, sila i toplota) i predvide šta e se dogoditi a šta ne, kada se materija podvrgne djelovanju spoljašnjih sila ili promjeni energije.

**Da vrednuju:**

- zna aj prakti nih primjena znanja iz fizike u gradnji aparata i raznih sredstava koji omogu avaju lakši i bolji život;
- ta nost njihovog prosu ivanja na osnovu injenica i eksperimenata.

**Da razvijaju stavove i vrijednosti:**

- u shvatanju prednosti i ograničenja koja pruža materija;
- utjecajem personalnog ponašanja (*da je pošten, tolerantan, otvoren, da je voljan, kooperativan, kritičan, ponosan i dr.*).

## ORGANIZOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA

Kategorije	Potkategorije	Nastavna poglavlja	Br. asova	Procenat %
<b>I Položaj i kretanje tijela</b>	<b>I 1. Tijela i njihove osobine</b> <b>I 2. Periodi ne pojave u produženim sredinama</b>	I 1.1. Dinamika tenosti I 1.2. Kružno i periodi no kretanje I 1.3. Ravnoteža tijela I 2.4. Talasni procesi	3 5 7 6	4,29 % 7,15 % 10,01 % 8,58 %
<b>II Haoti no kretanje i termi ke pojave</b>	<b>II 1. Molekularno-kineti ka struktura materije</b>	II 1.5. Kinetika molekularna teorija gasova II 1.6. Termodinamika II 1.7. Atmosferske pojave i zagonost sredine	4 6 3	5,72 % 8,58 % 4,29 %
<b>III Elektri ne i magnetske pojave materije</b>	<b>III 1. Elektri ne i magnetske osobine materije</b>	III 1.8. Elektro polje i potencijal	5	7,15 %
<b>IV Svjetlost i njeno javljanje</b>	<b>IV 2. Optički instrumenti</b>	IV 2.9. Geometrijska optika	5	7,15 %
<b>V Savremena fizika</b>	<b>V 1. Atom i njegovo jezgro</b> <b>V 2. Mikroskopske osobine vrstog stanja</b>	V 1.10. Struktura atoma i njegovo jezgro V 2.11. Struktura vrstih tijela	4 4	5,17 % 5,17 %
<b>VI Astronomija</b>	<b>VI 1. Zemlja i astronomске pojave oko nje (5 asova)</b> <b>VI 2. Zvijezde i galaksije (3 asa)</b>	VI 1.12. Gravitet i Vasiona	5 3	7,15 % 4,29 %
		<b>Svega</b>	<b>60</b>	<b>85,80 %</b>

*Svega 60 asova (42 +18) + 10 za laboratorijske vježbe (14,30 %).*

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	Očekivani rezultati	Međupredmetna veza
<b>I POLOŽAJ I KRETANJE TIJELA</b>	<b>I 1. Tijela i njihove osobine (17 asova)</b>  (3+5+7)	<p><b>I 1.1. Dinamika tenosti</b></p> <p>1.1. Kretanje tijela (linije i skupovi strujanja, jedna ina kontinuiteta);</p> <p>1.2. Viskozitet tenosti.</p> <hr/> <p><b>I 1.2 Kružno i periodi no kretanje</b></p> <p>2.1. Kako se formira kružno kretanje. Centrifugalna sila;</p> <p>2.2. Periodi no kretanje. Klatno;</p> <p>2.3. Oscilaciono kretanje (harmoni no oscilovanje);</p> <p>2.4. Veza kružnih kretanja sa periodi nim.</p> <hr/> <p><b>I 1.3. Ravnoteža tijela</b></p> <p>3.1. Ravnoteža sila (nekoliko djelovanja sa vektorima);</p> <p>3.2. Sastav i raspodjela sila;</p>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni kretanje idealnih tenosti pomoću raznih primjera;</li> <li>- da izrazi jedna inu kontinuiteta u formuli;</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da pokaže kako se formira kružno kretanje u praksi i u prirodi;</li> <li>- da nabroji razne periodi na kretanja i kružna kretanja u praksi i u prirodi;</li> <li>- da na datim primjerima razlikuje centrifugalnu od centripetalne sile;</li> <li>- da pravi vezu kružnih kretanja periodi nim pomoći u primjera;</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da kaže šta je ravnoteža sila na datim primjerima;</li> <li>- da objasni <i>zlatno pravilo mehanike</i>;</li> </ul>	<i>Hemija</i> <i>Matematika</i> <hr/> <i>Astronomija</i> <i>Tehnologija</i> <i>Matematika</i> <hr/> <i>Mašinstvo</i> <i>Hemija</i> <i>Matematika</i>

		<p>3.3. Centar težine tijela. Vrste ravnoteže;</p> <p>3.4. Momenat sile. Preka (reza) na ravnoteži;</p> <p>3.5. Rendiment kod običnih mašina (<i>zlatno pravilo mehanike</i>).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da izrauna rendiment običnih mašina;</li> <li>- da izrauna sastav i raspodjelu sila, kao i momenat sile na datim primjerima.</li> </ul>	
<b>I POLOŽAJ I KRETANJE TIJELA</b>	<b>I 2. Periodi ne pojave u produženim sredinama (6 asova)</b>	<p><b>I 2.4. Talasni procesi</b></p> <p>4.1. Talasi kao prenosioci energije;</p> <p>4.2. Širenje talasa u produženim sredinama. Princip Hajgensa i njegova primjena;</p> <p>4.3. Ultrazvuk i infrazvuk;</p> <p>4.4. Interferencija i difrakcija mehaničkih talasa.</p>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni Hajgensov princip pomoći u primjera (crteža);</li> <li>- da kaže o primjeni ultrazvuka u praksi;</li> <li>- da identificira interferenciju i difrakciju talasa na datim primjerima.</li> </ul>	<i>Tehnologija Medicina</i>
<b>II HAOTIČNO KRETANJE I TERMIČKE POJAVE</b>	<b>II 1. Molekularno-kinetička struktura materije (14 asova) (4+6+3)</b>	<p><b>II 1.5. Kinetičko-molekularna teorija gasova</b></p> <p>5.1. Sastav materije i haotično kretanje molekula;</p> <p>5.2. Savršeni i realni gasovi;</p> <p>5.3. Osnovni procesi u gasovima.</p>	<p><b>Učenik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da svojim riječima kaže šta je idealni, a šta realni gas;</li> <li>- da objasni grafičku materije od testica i da testice imenuje;</li> <li>- da objasni osnovne procese u gasovima;</li> </ul>	<i>Hemija</i>

		<p><b>II 1.6.Termodinamika</b></p> <p>6.1.Unutrašnja energija i toplota;</p> <p>6.2. Rad u toku širenja gasova.</p> <p>Prvi princip termodinamike;</p> <p>6.3. Povratni i nepovratni procesi. Drugi princip termodinamike;</p> <p>6.4. Motori sa unutrašnjim sagorijevanjem.</p> <hr/> <p><b>II 1.7. Atmosferske pojave i zaga enost vazduha</b></p> <p>7.1. Vlažnost vazduha.</p> <p>Atmosferske padavine.</p> <p>Šta je vrijeme:</p> <p>a) strujanje vazduha,</p> <p>b) vjetrovi.</p> <p>7.2. Zaga enost vazduha i votne sredine. Izvori zaga enja sredine i posljedice (lokalne i globalne).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da definiše Prvi i Drugi princip termodinamike;</li> <li>- da kaže vezu unutrašnje energije i toplote;</li> <li>- da pokaže kako se vrši rad u toku širenja idealnih gasova;</li> <li>- da objasni princip rada motora sa unutrašnjim sagorijevanjem;</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da kaže izvore lokalnog zaga enja, kao i globalnog;</li> <li>- da iznese razne na ine za smanjenje zaga enja i zaštitu vazduha od zaga enja;</li> <li>- da svojim rije ima objasni stvaranje vlažnosti vazduha, atmosferskih padavina, vjetrova i strujanje vazduha.</li> </ul>	<i>Hemija</i> <i>Tehnologija</i> <i>Matematika</i>
--	--	---	--	--

<b>III ELEKTRI - NE I MAGNET- SKE POJAVE MATERIJE</b>	<b>III 1. Elektri ne i magnetske osobine materije (5 asova)</b>	<b>III 1.8. Polje i elektrostati ki potencijal</b> 8.1. Kulonov zakon. Elektri ne sile i polje; 8.2. Elektri ni potencijal. Napon; 8.3. Elektri ni kapacitet. Kondenzatori (veza).	<b>U enik treba:</b> - da rije ima (odnosno crtežima) objasni pojам elektrostati nog polja; - da rije ima definiše Kulonov zakon, kao i matemati kim formulama; - da definiše elektri ni potencijal, napon i elektri ni kapacitet; - da izra una elektri ni kapacitet pomo u odgovaraju e formule za razne vrste kondenzatora.	<i>Matematika Tehnologija</i>
<b>IV SVJETLOST I NJENO JAVLJANJE</b>	<b>IV 1. Opti ki instrumenti (5 asova)</b>	<b>IV 1..9. Geometrijska optika</b> 9.1. Prelamanje svjetlosti kroz plo e i opti ku prizmu. Disperzija svjetlosti; 9.2. Opti ka so iva; 9.3. Opti ki instrumenti (uveli avaju e staklo, opti ki mikroskop, dvogled i dr.); 9.4. Fotomotor (mlaz, intenzitet, osvjetljenje i dr.).	<b>U enik treba:</b> - da kaže spektralne boje svjetlosti prema rasporedu koji imaju; - da definiše nekoliko veli ina po: fotometriji (mlaz, intenzitet, osvjetljenje i dr.); - da razlikuje opti ka konvergentna so iva od divergentnih;	<i>Medicina Astronomija Hemija Biologija Tehnologija</i>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni prelamanje svjetlosti kod optičkih sočiva;</li> <li>- da razlikuje razne optičke instrumente, jedan od drugog (npr., uveljavajući staklo, mikroskop, oko, dvogled itd.).</li> </ul>	
<b>V SAVREME- NA FIZIKA</b>	<b>V 1. Atom i njegovo jezgro (4 asa)</b>  <b>V 2. Mikroskopske osobine vrstog stanja (4 asa)</b>	<b>V 1.10. Struktura atoma i njegovo jezgro</b> 10.1. Jezgro i atomske sile: a) građa jezgra, b) atomske sile, c) pretvaranje jezgara; 10.2. Radioaktivne pojave (zraci: $\alpha$ , $\beta$ , $\gamma$ ); 10.3. Korištenje i upotreba atomske energije.  <b>V 2.11. Struktura vrstih tijela</b> 11.1. Molekuli, atomi i kristali; 11.2. Poluprovodnici. Superprovodnici; 11.3. Tranzistori.	<b>Učenik treba:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da kaže osobine atomskih sila;</li> <li>- da opiše glavne osobine radioaktivnih zraka (<math>\alpha</math>, <math>\beta</math>, <math>\gamma</math>);</li> <li>- da kaže mogunosti korištenja atomske energije;</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da opiše strukturu vrstih tijela (kristala);</li> <li>- da opiše poluprovodnike i superprovodnike električne struje.</li> </ul>	<i>Hemija Medicina Tehnologija</i> <hr/> <i>Hemija Tehnologija Elektronski materijali</i>

<b>VI ASTRO- NOMIJA</b>	<b>VI 1. Zemlja i astronomiske pojave oko nje</b> <i>(5 asova)</i> <hr/> <b>VI 2. Zvijezde i galaksije</b> <i>(3 asa)</i>	<b>VI 1.12. Gravitet i Vasiona</b> 12.1. Njutnov zakon gravitacije; 12.2. Kretanje tijela u gravitacionom polju. Kosmi ke brzine. Stanje bez težine tijela; 12.3. Sun ev sistem, sastav i veli ina; 12.4. Planete i njihovi sateliti. <hr/> <b>VI 2.13.</b> 12.5. Zvijezde i galaksije (Sunce, zvijezde i galaksije). Formiranje i razvoj Vasiona. Kosmi ki letovi; 12.6. Vasiona. Kosmologija.	<b>Učenik treba:</b> - da objasni Njutnov zakon gravitacije; - da definiše kosmi ke brzine; - da opiše Sun ev sistem, planete i njihove satelite; <hr/> - da opiše zvijezde, formiranje i razvoj Vasiona tokom vremena; - da kaže kosmi ke letove po hronologiji (redu).	<i>Astronomija Geografija</i> <hr/> <i>Astronomija Kosmologija</i>
---------------------------------	---	--	---	---

### **Laboratorijske vježbe 10 asova**

1. Određivanje viskoziteta tečnosti.
2. Određivanje Zemljine teže pomoći u matematici kog klatna.
3. Određivanje apsolutne i relativne vlažnosti.
4. Određivanje fokalne duljine.
5. Provjera Bojl-Mariotovog zakona.
6. Provjera Gej-Lisakovog zakona.
7. Provjera Šarlovog zakona.
8. Određivanje koeficijenta trenja pomoći u prijeke (kose) ravnini.
9. Sabiranje sila koje formiraju jedan ugao između njih.
10. Sabiranje dviju paralelnih sila istih smjerova.
11. Sabiranje dviju sila suprotnih smjerova.
12. Određivanje gustoće tečnosti i vrstih tijela.
13. Određivanje brzine glasa pomoći u rezonancije (odjeka) stuba vazduha.
14. Određivanje talasne dužine kod izdržljivih talasa.
15. Provjera Omovog zakona za jedan dio kola (za neprekidne, stalne struje).

### **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Iskustvo je pokazalo da je primjenom raznih metoda realizacija nastave efektivnija i uspješnija. Zbog toga, i nastava fizike treba da se izvodi kombinacijom raznih nastavnih metoda. Ovdje ćemo pomenuti samo one metode koje se još ne koriste, a to su:

- metoda usmenog izlaganja;
- metoda konverzacije (ovoj metodi pripada i aktivna metoda nastave);
- metoda demonstriranja;
- metoda eksperimentalnog rada.

Pored ovih metoda, upotrebljavaju se i druge metode i tehnike nastave, npr., **interaktivna metoda** koja je dosta produktivna u grupnom i ekipnom radu u enika. Nastavnik fizike treba da koristi obje metode, i **aktivnu i interaktivnu**.

Upravo, kombinacija ovih nastavnih metoda je uspješnija zato što budi radoznalost, bodri i podstića interesovanje u enika. Zatim, slijedi konkretna i praktična primjena znanja u rješavanju zadataka, što kod u enika stvara neizbrisivo pamćenje.

## VREDNOVANJE ZNANJA U ENIKA

Vrednovanje je proces sistematskog i permanentnog prikupljanja, analize i interpretiranja podataka u cilju određivanja stupnja kojim je u enik ovladao opštim i specifičnim objektivima predmeta fizike.

**Cilj vrednovanja** pokazuje krajnji cilj jedne vrste vrednovanja, krajnji rezultat, što se postavlja jednom određenom metodom vrednovanja.

Nastavniku se sugerira da, u cilju lakšeg rada sa učenicima, koristi sljedeće tehnike i vrste vrednovanja:

- **Vrednovanje prema aktivnostima**

Nastavnik treba da prihvati učenika kao partnera u razgovoru. Prema tome, pokušavajući da ga uključi u razgovor u procesu nastave, istovremeno vrednovati koliko je u stanju da usvoji nastavnu jedinicu. Na ovaj način, učenik će stalno da bude aktivan u sticanju zaključaka o zakonitostima koje rukovode jednom fizičkom pojmom. Različiti učenici, za istu problematiku, mogu da formiraju različite zaključke.

- **Usmeno vrednovanje (intervju)**

Ima učenika koji su dovoljno pripremljeni, ali su "povučeni", ne toliko aktivni i ne uzimaju učešće u razgovoru. Zbog toga, nastavnik ove učenike treba da angažuje i propituje na klasi, a način tako da može provjeriti njihova postignuća. I ovaj način se

realizuje u obliku razgovora sa svim učenicima razreda i pojedinačno.

- **Vrednovanje na osnovu rješavanja zadataka u razredu i kod kuće**

U programu fizike za IX razred predviđeno je rješavanje zadataka, ponavljanje zadataka, kao i kontrolni zadaci. U ovom slučaju, učenici treba da se stalno uključuju u rješavanju ovih zadataka na tabli ili u sveskama. Ova aktivnost učenika treba da se uzme kao parametar za vrednovanje znanja.

- **Vrednovanje putem testova**

Način vrednovanja učenika cijelog razreda pomoći u testova, nastavniku daje jedan pregled o nivou ovladavanja nastavnog predmeta. Ova je metoda biti tako nija, ukoliko se nastavnik posveti pravom načinu izrade testova, imajući u obzir kriterije obrade testova po Blumovoj taksonomiji, a koji su: nivo znanja (kognitivnih), poimanje, primjena, analiza i sinteza. Na svakom polugodištu razrađuje se po jedan test vrednovanja i po jedan test napredovanja i, na kraju godine, jedan završni test (sveukupni).

- **Vrednovanje prema aktivnostima u školskoj laboratoriji**

U onim školama gdje postoje kabineti fizike, nastavnik po programu demonstrira ili vrši mjerjenje neke veličine ili fizičke pojave.

Tako je, od značaja je kreativnost nastavnika kod organizovanja nastavnog procesa, gdje treba još je koristiti nove tehnike, unoseći na taj način novosti u način rada, podižući, istovremeno, stupanj interesovanja učenika za nastavu fizike.

Upravo, tokom ovakvog analaganja nastavnika, neki će učenici zbog radoznalosti biti aktivniji od drugih. Oni će pomagati nastavniku u procesu demonstriranja ili mjeranja, ili će raditi na nezavisan način. I ova aktivnost treba da se vrednuje.

- **Vrednovanje nezavisnog praktičnog rada u enika u školi ili kod kuće**

Vrednovanje znanja u enika vrši se i pravilno prema njihovih aktivnosti u individualnom i u grupnom praktičnom radu. U enici će od nastavnika uzeti konkretnе zadatke koje će realizirati na praktičan način.

Preporučivo je i vrednovanje putem pismenog izvješaja o nekom nezavisnom praktičnom radu ili istraživanju.

# **HEMIJA**

**(2. sasa nedjeljno, 70. sasova godišnje)**

## **UVOD**

Predmet Hemija za IX razred predstavlja nastavak sadržaja koji se odvijao u VII i VIII razredu. Istovremeno, predstavlja i finaliziranje sadržaja za ovaj školski nivo. U ovom razredu obuhvaćeni su sadržaji iz hemije ugljeni nih jedinjena, gdje će se obraćati ugljovodonici i organska jedinjenja sa kiseonikom i azotom, sa posebnim zanimanjem za život (karbohidrati, masti, proteini).

## **CILJEVI**

*Učenici treba:*

- da razvijaju osnovna znanja o ugljenim jedinjenima i njihovim karakteristikama osobinama preko pristupa raznim aktivnostima i eksperimentalnim radovima;
- da vrednuju fundamentalni praktični znanje i raznovrsnost jedinjenja ugljenika - sastavni dio živih organizama, kao i njihovo znanje u ekonomiji i svakodnevnom životu;
- da razvijaju i kultiviraju navike i vještine za nezavisno teoretski, eksperimentalni i praktični rad i da stiže u kulturu o zaštiti sredine;
- da formiraju kritički stav sa kulom za uzajamnu saradnju (sa nastavnicima, roditeljima i sa školskom i vanškolskom zajednicom) u unapredenu kritiku kog i nezavisnog mišljenja.

## **OPŠTI I SPECIFI NI OBJEKTIVI:**

*U enici treba:*

### **Da znaju:**

- terminologiju, koncepte, pojave, injenice, teorije i osnovne zakone organske hemije;
- osobine karbona (ugljenika) i njegovih najzna ajnijih jedinjenja, sastav i strukturu organskih jedinjenja, metode dobijanja nekoliko organskih jedinjenja i njihovu upotrebu.

### **Da razumiju:**

- najzna ajnije procese na osnovu kojih se odvijaju organske reakcije;
- osobine organskih jedinjenja koje zavise od strukture i funkcionalne grupe koje su sadržane u njihovim molekulima.

### **Da primjenjuju:**

- pravila Meunarodne unije za istu i primjenjenu hemiju (IUPAC) za naziv organskih jedinjenja;
- molekularne modele za predstavljanje strukture prostih organskih jedinjenja.

### **Da analiziraju:**

- sastav i osobine organskih jedinjenja;
- hemijska pretvaranja i način razvoja nekoliko prostih organskih reakcija.

### **Da sintetizuju:**

- prosta organska jedinjenja;

- organska jedinjenja sa upotrebom u svakodnevnom životu.

**Da vrednuju:**

- zna oj organskih jedinjenja za životne procese u organizmu i za industrijalne i životne potrebe;
- povezanost između organskih i neorganskih jedinjenja, kao i razliku, bazirajući se na strukturu i njihove osobine;
- eventualne negativne efekte nekih jedinjenja za sredinu i njeno održavanje.

### **PROGRAMSKI SADRŽAJ**

Kategorije	Potkategorije	Broj asova	%
<b>I</b> <b>Organska jedinjenja karbona (ugljenika)</b>	1. Osnovni koncepti u organskoj hemiji	<b>12</b>	
	2. Ugljovodonici	<b>16</b>	
	3. Organska jedinjenja sa kiseonikom i azotom	<b>18</b>	
	4. Organska jedinjenja sa životnim značajem	<b>24</b>	

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	O ekivani rezultati	Me upredmetna povezanost
<b>I</b> <b>Organska jedinjenja karbona (ugljenika)</b>	<b>I 1. Osnovni pojmovi i koncepti u organskoj hemiji</b>	<p><b>I 1.1. Organska hemija i njen značaj</b> (istorijski razvoj, njen značaj u tehniци, ekonomiji, agronomiji, medicini, svakodnevnom životu).</p> <p><b>I 1.2. Atom karbona kao sastavni element svih organskih jedinjenja</b> (elektronska konfiguracija i njegova valencija).</p> <p><b>I 1.3. Osobine organskih jedinjenja i njihova klasifikacija</b> (osobine organskih jedinjenja, klasifikacija na osnovu strukture i funkcionalnih grupa).</p> <p><b>I 1.4. Sastav organskih jedinjenja</b> (sastavni elementi organskih jedinjenja).</p> <p><b>I 1.5. Hemijske veze u organskim jedinjenjima</b> (kovalentne veze, struktura Luisa).</p>	<p><i>U enici treba:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>da opisuju historijski razvoj organske hemije i njen značaj;</li> <li>da opisuju elektronsku strukturu atoma karbona, valencu i način povezivanja;</li> <li>da razlikuju organska jedinjenja od neorganskih, na osnovu njihovih fizikalnih i hemijskih veza;</li> <li>da klasifikuju organska jedinjenja na osnovu sastavnih elemenata i funkcionalnih grupa;</li> <li>da prikazuju organska jedinjenja sa molekulskim i strukturnim formulama Luisa, Kekuleua, kao i sa onim racionalnim.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>Fizika</b> (fizičke konstante organskih jedinjenja)</li> <li><b>Informatika</b> (upotreba informacija sa interneta o ugljovodonikima)</li> <li><b>Industrija</b> (upotreba ugljovodonika u industriji)</li> </ul>

<b>I</b> <b>Organska jedinjenja karbona (ugljenika)</b>	<b>I 2.</b> <b>Ugljovodonici</b>	<p><b>I 2.1. Ugljovodonici i njihova klasifikacija</b> (alifati ni i aromati ni).</p> <p><b>I 2.2. Alkani</b> (sastav, naziv, homologna serija, strukturalna izomerija, osobine, rasprostranjenost, upotreba).</p> <p><b>I 2.3. Alkeni</b> (sastav, struktura, naziv, izomerija cis-trans, osobine, dobijanje, upotreba)</p> <p><b>I 2.4. Alkini</b> (sastav, struktura, naziv, osobine, dobijanje, upotreba).</p> <p><b>I 2.5. Aromati ni ugljovodonici - benzen</b> (sastav, struktura, osobine, dobijanje, reakcije, upotreba).</p> <p><b>I 2.6. Goriva</b> (ugalj, nafta, prirodni gas).</p>	<p><b>U enici treba:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. da klasifikuju ugljovodonike na osnovu njihovih osobina i na osnovu strukture ugljenikovog niza;</li> <li>2. da nabroje hidrokarburate na osnovu nomenklature "IUPAC";</li> <li>3. da razlikuju lančane i pozicione izomere alkana;</li> <li>4. da opisuju sastav, osobine, reakcije alkana, alkena i alkina;</li> <li>5. da predstavljaju alifati ne i aromati ne ugljovodonike sa molekularnim strukturnim formulama;</li> <li>6. da razlikuju cis i trans izomere kod alkena;</li> <li>7. da izgraju molekularne modele za prikazivanje hidrokarburata prostim primjerima;</li> <li>8. da opisuju porijeklo, sastav, osobine, prostranjenost i upotrebu goriva;</li> <li>9. da procjenjuju značaj ugljovodonika kao goriva i industrijske sirovine, i negativne efekte u sredini.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fizika</b> (fizičke osobine organskih jedinjenja, određivanje fizičkih konstanti)</li> <li>▪ <b>Informatika</b> (upotreba informacija preko interneta o ugljovodonicima)</li> <li>▪ <b>Industrija</b> (upotreba ugljovodonika u industriji)</li> </ul>
--	-------------------------------------	--	--	--

<b>I</b> <b>Organska jedinjenja karbona</b>	<b>I 3. Organska jedinjenja sa kiseonikom i azotom</b>	<p><b>I 3.1. Alkoholi i fenoli</b> (definicija, dobijanje, klasifikacija, naziv, osobine, upotreba).</p> <p><b>I 3.2. Aldehidi i ketoni</b> (definicija, struktura, naziv, dobijanje, osobine, reakcije, upotreba).</p> <p><b>I 3.3. Karboksilne kiseline</b> (definicija, struktura, naziv, klasifikacija, osobine, dobijanje, reakcije, derivati, upotreba).</p> <p><b>I 3.4. Esteri</b> (definicija, struktura, osobine, rasprostranjenost, reakcije, upotreba).</p> <p><b>I 3.5. Amini</b> (definicija, struktura, naziv, klasifikacija, osobine, dobijanje, upotreba).</p>	<p><b>U enici treba:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. da prikazuju alkohole pomoću strukturnih formula za proste primjere;</li> <li>2. da opisuju dobijanje, osobine i upotrebu alkohola;</li> <li>3. da razlikuju alkohole na osnovu strukture ugljenikovog lanca;</li> <li>4. da klasikuju alkohole na osnovu hidroksilnih grupa;</li> <li>5. da nabroje alkohole na osnovu sistema "IUPAC" i klasičnim (starim) sistemom;</li> <li>6. da razlikuju fenole od alkohola na osnovu njihovih osobina;</li> <li>7. da opisuju osobine fenola;</li> <li>8. da opisuju strukturu aldehida i ketona i da prave razliku između njih;</li> <li>9. da nabroje aldehyde i ketone po sistemu "IUPAC", kao i klasičnom;</li> <li>10. da opisuju strukturu, osobine i upotrebu karboksilnih kiselina i njihovih derivata;</li> <li>11. da nabroje karboksilne kiseline po klasičnom sistemu i sistemu "IUPAC";</li> <li>12. da klasikuju karboksilne kiseline po broju funkcionalnih grupa;</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Fizika</b> (fizičke konstante organskih jedinjenja sa kiseonikom)</li> <li>▪ <b>Biologija</b> (prostranjenost i funkcionisanje organskih jedinjenja sa kiseonikom u živim organizmima)</li> <li>▪ <b>Informatika</b> (upotreba informacija sa interneta za organska jedinjenja sa kiseonikom)</li> <li>▪ <b>Medicina</b> (upotreba alkohola u medicini)</li> <li>▪ <b>Industrija</b> (proizvodnja i</li> </ul>
--	--	---	---	--

			<p>13. da opisuju dobijanje, osobine, naziv i ulogu estera;</p> <p>14. da prikazuju amine strukturnim formulama;</p> <p>15. da klasifikuju amine na osnovu njihove strukture;</p> <p>16. da nabroje amine na osnovu sistema "IUPAC" i klasi no;</p> <p>17. da demonstriraju na in dobijanja organskih jedinjenja sa kiseonikom i azotom.</p>	<i>upotreba organskih jedinjenja sa kiseonikom u industriji)</i>
<b>Organska jedinjenja karbona</b>	<b>I 4. Organska jedinjenja sa životnim zna ajem</b> <p><b>I 4.1. Lipidi (masti i ulja)</b> (sastav, dobijanje, osobine, klasifikacija i zna aj lipida).</p> <p><b>I 4.2. Sapuni i deterdženti</b> (dobijanje, osobine, klasifikacija, upotreba).</p> <p><b>I 4.3. Karbohidrati i njihova klasifikacija</b> (sastav, klasifikacija, osobine, upotreba).</p> <p><b>I 4.4. Monosaharidi</b> (sastav, klasifikacija, osobine, upotreba).</p>	<p><b>I 4.1. Lipidi (masti i ulja)</b> (sastav, dobijanje, osobine, klasifikacija i zna aj lipida).</p> <p><b>I 4.2. Sapuni i deterdženti</b> (dobijanje, osobine, klasifikacija, upotreba).</p> <p><b>I 4.3. Karbohidrati i njihova klasifikacija</b> (sastav, klasifikacija, osobine, upotreba).</p> <p><b>I 4.4. Monosaharidi</b> (sastav, klasifikacija, osobine, upotreba).</p>	<p><b>U enici treba:</b></p> <p>1. da opisuju lipide, karbohidrate i proteine, kao glavne sastojke hrane;</p> <p>2. da opisuju sastav obi nih glicerida (masti i ulja);</p> <p>3. da opisuju osobine lipida i njihovu rasprostranjenost;</p> <p>4. da vrednuju zna aj lipida za žive organizme;</p> <p>5. da razlikuju sapune od deterdženata;</p> <p>6. da prikazuju karbohidrate sa molekularnim formulama, strukturalnim i sa molekularnim modelima;</p> <p>7. da klasifikuju ugljovodonike na osnovu ugljenikovog lanca i broja</p>	<p><b>Fizika</b> (<fizi azotom="" jedinjenja="" ke="" organskih="" osobine="" sa="">)</fizi></p> <p><b>Informatika</b> (<koriš aja)<="" biološkog="" enje="" informacija="" interneta="" jedinjenja="" od="" organska="" p="" preko="" za="" zna=""> <p><b>Biologija</b> (funkcionisanje organskih</p> </koriš></p>

	<p><b>I 4.5. Disaharidi</b> (sastav, osobine, upotreba).</p> <p><b>I 4.6. Polisaharidi</b> (amidon, celuloza, glikogen, struktura, osobine, prostranjenost, upotreba).</p> <p><b>I 4.7. Alkaloidi i vitamini</b> (opšte osobine, fiziološko djelovanje u organizmu).</p> <p><b>I 4.8. Aminoacidi i proteini</b> (sastav, naziv, klasifikacija, osobine, fiziološko djelovanje u organizmu).</p> <p><b>I 4.9. Polimeri</b> (sastav, dobijanje, osobine, klasifikacija, značaj).</p>	<p>sastavnih jedinica;</p> <p>8. da opisuju osobine ugljovodonika i njihov značaj;</p> <p>9. da prikazuju disaharide i polisaharide sa hemijskim formulama molekularnih modela;</p> <p>10. da klasifikuju alkaloide na osnovu djelovanja;</p> <p>11. da opisuju fiziološko djelovanje alkaloida i vitamina u organizmu;</p> <p>12. da vrednuju značaj alkaloida i vitamina za normalno funkcionisanje organizma i njegovu zaštitu;</p> <p>13. da opisuju strukturu aminokiselina i proteina;</p> <p>14. da klasifikuju aminokiseline na osnovu položaja funkcionalne grupe;</p> <p>15. da opisuju strukturu proteina;</p> <p>16. da vrednuju značaj proteina za razvoj životnih procesa;</p> <p>17. da opisuju način formiranja polimera;</p> <p>18. da klasifikuju polimere na osnovu njihovog porijekla;</p> <p>19. da vrednuju značaj polimera za život i u industriju, i njihov utjecaj na životnu sredinu.</p>	<p><i>jedinjenja na živa bića)</i></p> <p><b>▪ Industrija</b> <i>(proizvodnja i upotreba polimera)</i></p>
--	--	---	--

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Za uspješnu realizaciju Nastavnog plana i programa hemije neophodno je primjenjivati metode, tehnike i raznovrsne forme rada i jedan itav kompleks procedura (nove informacije, ponavljanje, utvrivanje, vježbe, zadatke, rad sa projektima, praktičan rad, materijalna tehnika sredstava (crteži, dijagrami, modeli, grafikoni, laboratorijske posude, instrumenti i druga savremena tehnika sredstva, kompjuter i dr.).

Odabir metoda je kompetencija predmetnog nastavnika. Ona se usklađuje sa potrebama i zahtjevima učenika, sa prirodom sadržaja nastavne teme, sa didaktikom osnovom, sa nivoom uzrasta učenika i dr.

Metode i tehnike rada sa učenicima treba da budu kombinovane i raznovrsne, obzirom da podstiču dinamiku učenja, suzbijaju monotoniju i motiviraju učenike za nastavu.

Metode, tehnike i forme rada sa učenicima su takođe raznovrsne, kao i vrste nastave i učenja. One treba da budu u funkciji lakšeg usavršavanja gradiva i brže i preciznije primjene znanja, navika, vještina, stavova i vrijednosti hemije, a posebno onih koja su potrebna u rješavanju svakodnevnih problema.

Ciljajući i ispunjavanju zahtjeva za kvalitetnim učenjem sugerisu se nekoliko metoda, formi rada i različitim tehnikama:

- direktna nastava (prepričavanje, objašnjenje, praktične vježbe i primjeri);
- nedirektna nastava (razmatranje, otkrivanje, rješavanje problema);
- konstruktivizam ili nastava preko pitanja (tehnika pitanja upućena u učenicima);
- diskusija i učenje u saradnji (preko malih grupa, većih grupa i sa svim u učenicima);
- nastava preko mišljenja (kritičko mišljenje, stvaralaštvo, rješavanje problema kompjuterom);
- učenje preko projekata i istraživanja kih radova na terenu;
- nastava preko demonstriranja i eksperimentata;
- učenje preko multimedijalnih sredstava, a posebno preko kompjutera;
- samoistarživanje;

- u enje u prirodi i u industrijalnim objektima.

U svim slu ajevima, primjena metoda ili nastavnih tehnika treba da se udruži sa upotrebom materijala i adekvatnim didakti kim sredstvima, bez kojih se ne mogu posti i o ekivani rezultati.

## VREDNOVANJE

Vrednovanje je djelatnost i instrument koji se koristi da bismo procjenili rad i postignu a u enika. Ono ima ulogu mjernog aparata koji razjašnjava situaciju u kojoj se nalazi u enik. Vrednovanje, kao jedan širi sistem, polazi od procesa u enja u enika i obuhvata sljede e kategorije vrednovanja:

- formativano,
- dijagnosti ko,
- koncizno,
- motiviraju e.

Stalno vrednovanje, poslije svake nastavne teme, daje bolje rezultate. Ono ne mjeri samo ste ena znanja, ali vrednuje stepen dostignu a, kao jedan edukativni postupak koji ostavlja tragove na li nost u enika. Završno vrednovanje obuhvata opštu aktivnost u enja u enika (usmeni odgovori, projekti, seminarski radovi, ponašanja u grupi, sposobnosti koje sti u tokom eksperimentalnog rada, doma i zadaci, rezultati testiranja i ispita i dr.).

Vrednovanje u enika obuhvata tri glavna polja:

- saznajne sposobnosti (kognitivne);
- emocionalne sposobnosti (afektivne) i
- psihomotori ke sposobnosti.

Nastavnik odabira i upotrebljava sredstva i raznovrsne tehnike vrednovanja i, poslije obrade sadržaja programa, u enici se vrednuju ocjenama (za jednu temu, za jednu cjelinu, za jedan semester ili polugo e, i na kraju školske godine). Vrednovanje treba da bude

transparetno prema učenicima, roditeljima, službenicima obrazovanja i zajednici.

Zaključno i vrednovanje učenika služe nastavnicima za postizanje raznih ciljeva:

- da osiguraju informacije oko unapređenja učenika;
- da osiguraju nastavnu informaciju učenicima;
- da motivišu učenike;
- da zabilježe napredak učenika;
- da obezbijede realizaciju aktuelnih objektiva;
- da vrednuju spremnost učenika za sticanje znanja u budućnosti;
- da reflektiraju popravak nastave, zasnovan na vrednovanju drugih i na samovrednovanju.

## **IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA**

Da bi se uspješno realizovala nastava i učenje programa hemije, nastavnici i učenici treba da koriste različita sredstva informisanja, kao što su:

- laboratorija hemije ili mobilna laboratorija;
- udžbenik hemije, priručnik za nastavnike, praktikum, radna sveska i druge slike knjige na bosanskom jeziku i na stranim jezicima;
- *Periodi ni sistem elemenata*, fotografije, modeli, skice, dijagrami, makete, kolekcije različitih materijala;
- stručni i naučni asopisi, rječnik, enciklopedija;
- multimedijalne opreme (kompjuterski programi, internet, CD).
- *TV-aparat* sa videorekorderom, grafoskop, fotoslajdovi, videokasete koje sadrže razne naučne materijale sa interesom za učenike.
- Druga potrebna literatura koja postoji u bibliotekama ili druga sredstva koja postoje na tržištu.

Kompetencija je nastavnika da, u zavisnosti od uslova u kojima radi škola, izabere izvor informacija i pomoć na nastavna sredstva, posve uju i pažnju ravnoteži eksperimentalnih podataka, usmeno, vizuelno, sa posebnim naglaskom na ono što je bitno za učenje. Ovaj izbor treba uvijek uvažavati, uvajući i podižući nivo kvaliteta nastave i učenja.

Ova sloboda odabira nastavnih sredstava treba da pripadne i učeniku.

# GEOGRAFIJA – KOSOVO I ZEMLJE U OKRUŽENJU

(1. godišnje, 35. nedjeljno)

## UVOD

Geografija za IX razred ima za objekat proučavanje prostora Balkanskog poluostrva, Kosova, Albanije i susjednih država, upoznavajući i opšte i posebne karakteristike njihovog prostora, kao i ulogu prirodnih i društveno-ekonomskih uslova u razvoju ovih mesta.

## CILJEVI

*Program predmeta Geografija za IX razred ima sljedeće ciljeve:*

- razvijanje sposobnosti u enika za upoznavanje i shvatanje geografskog položaja Kosova, njegovih prirodnih odlika (geološka građa, reljef, klima, voda, vrste zemljišta i biljni i životinjski svijet), humanih svojstava Kosova (stanovništvo, naseljena mjesta i ekonomske djelatnosti), kao i okolnih mesta, shvatajući veze među prirodnim i društvenim uslovima i njihov utjecaj na ljudske aktivnosti, izazove i perspektive;
- razvijanje sposobnosti u enika za poštovanje kulturnog i prirodnog nasljeđa Kosova i njegove okoline;
- razvijanje sposobnosti u enika u sticanju vještina i navika pri upotrebi verbalnih podataka, koliko i simboli nih iz teksta, fotografija, tabelara, dijagrama i karti;
- razvijanje sposobnosti u enika za pravilnu upotrebu, i sa odgovornošću, znanja, tehnika vještina i navika u nastavi geografije Kosova i njegove okoline;

- razvijanje sposobnosti u enika **za poštovanje ljudskih prava** na Kosovu i šire, nacionalnu jednakost, vjersku, jezi ku, kulturnu, jednakost me u polovima i angažovanje u iznalaženji rješenja lokalnih problema, nacionalnih, regionalnih i dr.

## OPŠTI OBJEKTIVI

*U enik treba:*

➤ **Da poznaje:**

- injenice o prirodnim i humanim svojstvima Kosova i njegovih okolnih mjesta;
- koncepte o prirodnim i humanim karakteristikama Kosova i njegovih okolnih mjesta.

➤ **Da shvati:**

- geografske specifi nosti Kosova i okolnih mjesta (njihove prirodne specifi nosti, društvene, ekonomski, kulturne i politi ke).

➤ **Da primjenjuje:**

- upotrebu grafikona, dijagrama, tematskih karti i sl. iz statisti kih podataka o Kosovu i okolnim mjestima;
- izradu karti, grafikona, dijagrama i sl. iz statisti kih podataka o Kosovu i okolnim mjestima.

➤ **Da analizira:**

- utjecaj prirodnih uslova, drušvenih, kao i politi kih faktora na Kosovo i mjesta oko njega;
- ulogu prirodnih uslova i društvenih faktora u društvenom i ekonomskom razvoju Kosova i mjesta oko njega.

➤ **Da vrednuje:**

- ulogu prirodnih uslova i društvenih faktora u ekonomskom razvoju Kosova i mjesta oko njega;
- utjecaj ljudskih djelatnosti na životnu sredinu.

➤ **Da razvija stavove i vrijednosti:**

- za raznolikost prirodnih, humanih i kulturnih svojstava Kosova i mjesta oko njega, kao i prirodnih i ljudskih resursa.

*U shvatanju personalnog vladanja da je kooperativan, otvoren, tolerantan, pošten, voljan, kritičan, sposoban za rad u grupi, u paru, u upotrebi literature, leksikona, enciklopedija, interneta, obrazovnih televizijskih programa, da je sposoban za rad i saradnju sa drugim zajednicama i dr.*

### **Planiranje programskega sadržaja na osnovu nacionalne pripadnosti**

Kategorije	Potkategorije	Nastavne cjeline	Albanci		Srbijani i Crnogorci		Bošnjaci		Turci		Hrvati	
			Br. asova	%	Br. asova	%						
		- Balkansko poluostrvo	1+0	2.7	1+0	2.7	1+0	2.7	1+0	2.7	1+0	2.7
Region	Kosovo i zemlje oko njega	- Kosovo - Albanija - Makedonija - Srbija i Crna Gora - BiH i Hrvatska - Turska	15+8 5+2 1+0 1+1 1+0 1+1	62.2 18.9 2.7 5.4 2.7 5.4	15+8 2+1 1+0 4+2 1+0 1+1	62.2 8.1 2.7 16.2 2.7 5.4	15+8 2+1 1+0 1+1 1+0 1+1	62.2 8.1 2.7 13.5 2.7 5.4	15+8 2+1 1+0 4+1 1+0 4+2	62.2 8.1 2.7 13.5 2.7 16.2	15+8 2+1 1+0 1+1 1+1 1+1	62.2 8.1 2.7 5.4 5.4 5.4
		<i>Ukupno:</i>	25+12	100	25+12	100	25+12	100	25+12	100	25+12	100

**Planiranje programskih sadržaja na osnovu nacionalne pripadnosti**

Kategorije	Potkategorije	Nastavne cjeline	Br. asova	Ukupan br. asova	% asova
<b>Region</b>	<b>Kosovo i zemlje oko njega</b>	<b>Balkansko poluostrvo</b>	1+0	1+0	2.7
		<b>Kosovo</b> Geografski položaj, veli ina, granice Priroda Kosova Stanovništvo i naseljena mjesta Ekonomija Regioni Kosova	1+1 4+2 4+2 4+2 2+1	15+8	62.2
		<b>Albanija (za Albance)</b> Geografski položaj, fizi ke i humane odlike Zapadni region Sjeverni region Centralni region Južni region	1+0 1+1 1+0 1+1 1+0	5+2	18.9
		<b>Albanija (za minoritete)</b> Položaj i prirodne odlike Stanovništvo, naselja, ekonomija	1+0 1+1	2+1	8.1
		<b>Makedonija</b> Položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija	1+0	1+0	2.7
		<b>Srbija i Crna Gora</b> Položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija	1+1	1+1	5.4

		<b>Srbija i Crna Gora (za Srbe i Crnogorce)</b> Geografski položaj i prirodne odlike Stanovništvo i naseljena mjesta Ekonomski razvoj i njegova struktura Regioni i unioni	1+0 1+1 1+0 1+1	4+2	16.2
		<b>Bosna i Hercegovina i Hrvatska</b> Položaj, prirodne odlike, stanovništvo i ekonomija	1+0	1+0	2.7
		<b>Bosna i Hercegovina i Hrvatska (za Bošnjake i Hrvate)</b> Geografski položaj i prirodne odlike Stanovništvo i naseljena mjesta Ekonomski razvoj i njegova struktura Regioni	1+0 1+1 1+0 1+0	4+1	13.5
		<b>Turska</b> Položaj, prirodne odlike, stanovništvo i ekonomija	1+1	1+1	5.4
		<b>Turska (za Turke)</b> Geografski položaj i prirodne odlike Stanovništvo i naseljena mjesta Ekonomski razvoj i struktura ekonomije Regioni	1+0 1+1 1+1 1+0	4+2	16.2
		<b>Ukupno:</b>	<b>25+12</b>	<b>25 + 12</b>	<b>100.0</b>

## Programski sadržaji predmeta – Kosovo i mesta oko njega

Kate-gorije	Potkate-gorije	Programski sadržaji	Očekivani rezultati	Međupredmetna povezanost
<b>Region</b>	<b>Kosovo i zemlje oko njega</b>	<b>Balkansko poluostrvo</b>	<p><b>U enik treba:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni geografski položaj i prirodne odlike Balkanskog poluostrva;</li> <li>- da evidentira osnovne karakteristike stanovništva i ekonomske djelatnosti;</li> </ul>	<i>Geologija</i> <i>Klimatologija</i> <i>Hidrografija</i> <i>Biogeografija</i>
		<b>Kosovo</b> (geografska pozicija, velina i granice).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da analizira ulogu položaja poluostrva na njegov ekonomski razvoj;</li> <li>- da uporedi velinu Kosova sa državama u regionu;</li> <li>- da kaže kojim je dolinama, klisurama i planinskim grebenima Kosovo povezano sa okolnim mjestima i sa kojim se državama prirodno i etnički graniči;</li> </ul>	<i>Historija</i> <i>Ekonomija</i> <i>Historija kulture</i>
		<b>Priroda Kosova</b> (geološki sastav reljef, vrste zemljišta, klima, hidrografija, biljni i životinjski svijet).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni glavne osobine geološkog sastava;</li> <li>- da razlikuje glavne vrste stijena;</li> <li>- da razlikuje glavne oblike reljefa i njihove osobine;</li> <li>- da argumentuje ulogu oblika reljefa u ljudskim djelatnostima;</li> <li>- da objasni klimatske faktore i elemente;</li> <li>- da opiše glavne osobine klimatskih tipova;</li> <li>- da vrednuje ulogu klime u ekonomiji i društvu;</li> <li>- da objasni osnovne karakteristike hidrografije;</li> <li>- da razlikuje rjeđe dubine i njihove osobine na Kosovu;</li> <li>- da razlikuje tipove jezera i njihove osobine;</li> <li>- da vrednuje ulogu voda u ekonomskom razvoju;</li> </ul>	<i>Geologija</i> <i>Fizička geografija</i> <i>Humana geografija</i> <i>Biogeografija</i>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- da razlikuje glavne tipove zemljišta i njihove osobine;</li> <li>- da argumentuje uzroke degradacije, erozije, zagađenja i zloupotrebe zemljišta;</li> <li>- da objasni glavne osobine živog svijeta na Kosovu;</li> </ul>	
		<b>Stanovništvo i mjesta stanovanja</b> (naseljavanje, broj, gustina, prirodna i mehanička kretanja, struktura stanovništva, tipovi naseljenih mjesta, sela, njihove osobine, gradovi, broj i porast stanovništva u gradovima).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da kaže uzroke ranih naseljavanja Kosova;</li> <li>- da argumentuje drevnost albanskog stanovništva i drugih naroda na Kosovu;</li> <li>- da opravda uzroke promjena brojnosti albanskog stanovništva i drugih naroda tokom historijskih perioda;</li> <li>- da komentariše razlike u gustini stanovništva;</li> <li>- da objasni faktore visokog nataliteta i prirodnog porasta, kao i niskog mortaliteta, obrazlažući uzroke;</li> <li>- da opiše glavne osobine stanovništva Kosova;</li> <li>- da objasni glavne razloge zašto Kosovo ima visok stepen mlađe populacije, razlike među polovima, nepovoljnu strukturu, analfabetizam i dr.;</li> <li>- da kaže glavne grupe stanovništva prema nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti;</li> <li>- da objasni faktore koji su uticali i utiču na migraciju stanovništva i njihove glavne faze;</li> <li>- da analizira veze dijaspore sa rodnim mjestom ranije i sada;</li> <li>- da razlikuje glavna naseljena mjesta na Kosovu;</li> <li>- da objasni kriterije podjele naseljenih mjesta i njihove funkcije;</li> <li>- da objasni veze između industrijalizacije, urbanizma i deagrarizacije;</li> </ul>	<i>Historija</i> <i>Demografija</i> <i>Ekonomija</i> <i>Historija kulture</i> <i>Politikologija</i>

	<p><b>Ekonomija i faktori ekonomskog razvoja</b>            (poljoprivreda i njene grane, rudarstvo i njene grane, rudarstvo i industrija, transport, trgovina, zanatstvo i turizam).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da razlikuje prirodne i društvene faktore koji utiču na ekonomski razvoj Kosova;</li> <li>- da vrednuje ulogu historijskih, političkih i društvenih uslova u ekonomskom razvoju Kosova;</li> <li>- da objasni koje mjesto zauzima poljoprivredna ekonomija Kosova;</li> <li>- da komentariše uticaj historijskih (političkih i društvenih) uslova u razvoju poljoprivrede Kosova;</li> <li>- da kaže glavne grane poljoprivrede i njihov nivo razvoja;</li> <li>- da argumentira prilagođenost geografske sredine razvoju poljoprivredne ekonomije;</li> <li>- da kaže koje podzemno bogatstvo ima Kosovo za razvoj industrije;</li> <li>- da objasni kako su uticali politički i društveni uslovi na razvoj industrije Kosova;</li> <li>- da kaže glavne grane industrije Kosova, opisujući njihove glavne osobine;</li> <li>- da na karti odredi najznačajnije industrijske centre i reone Kosova;</li> <li>- da komentira odnoga zavisnosti budućeg razvoja industrije Kosova;</li> <li>- da razlikuje glavne faktore koji utiču na razvoj transporta;</li> <li>- da opiše pozitivne i negativne strane automobilskog transporta, željezničkog, kao i njihov razvoj;</li> <li>- da objasni glavne prirodne, kulturne i društvene uslove koji utiču na razvoj turizma Kosova;</li> <li>- da komentariše ulogu turizma, trgovine, transporta i usluga u ekonomskom razvoju Kosova;</li> </ul>	<p><i>Ekonomija Politika ekonomija</i></p>
--	---	---	--

		<b>Regioni Kosova</b> (Istočni i zapadni region).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da razlikuje glavne regije Kosova, koriste i njihove karakteristične prirodne odlike, društvene i ekonomske;</li> <li>- da objasni koji su regiji pod rizikom od zagađenosti vode, vazduha, i zemljišta;</li> <li>- da komentariše rizik koji se javlja od zagađenosti geografske sredine na mnogim stranama Kosova;</li> </ul>	<i>Fizička geografija Humana geografija Biologija</i>
		<b>Albanija</b> (geografski položaj, prirodne, društvene i ekonomske odlike).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni geografska svojstava Albanije;</li> <li>- da objasni glavna prirodna svojstva Albanije;</li> <li>- da evidentira glavne karakteristike stanovništva i ekonomije Albanije;</li> <li>- da na karti razlikuje glavne regije Albanije;</li> <li>- da objasni glavne karakteristike položaja, geološki sastav, reljef, klimu, hidrografiju, zemljište, stanovništvo, naseljena mjesta i ekonomiju zapadnog, sjevernog, centralnog i južnog regiona Albanije;</li> </ul>	
		<b>Albanija</b> <i>(za minoritete)</i> (položaj, prirodne, društvene i ekonomske odlike, regiji).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni svojstva geografskog položaja, kao i one prirodne u Albaniji;</li> <li>- da evidentira glavne karakteristike stanovništva, naseljena mjesta i ekonomiju Albanije;</li> <li>- da razlikuje geografske regije i njihove glavne karakteristike;</li> </ul>	<i>Prirodne nauke Demografija Ekonomija Regionalna geografija</i>
		<b>Makedonija</b> (geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija i regiji).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da analizira ulogu geografskog položaja Makedonije;</li> <li>- da evidentira glavne karakteristike stanovništva, naseljena mjesta i ekonomiju Makedonije;</li> <li>- da razlikuje geografske regije i njihove glavne karakteristike;</li> </ul>	<i>Prirodne nauke Humane nauke Regionalna geografija</i>

		<b>Srbija i Crna Gora</b> (geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo i ekonomija, regionalna podjela).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni odlike geografskog položaja i prirodne uslove;</li> <li>- da razlikuje glavne karakteristike stanovništva i ekonomije;</li> <li>- da objasni organizovanje i politiku i regionalnu podjelu Srbije i Crne Gore;</li> </ul>	<i>Fizička geografija Humana geografija</i>
		<b>Srbija i Crna Gora (za Srbe i Crnogorce)</b> (geografski položaj, prirodne odlike, stanovništvo, ekonomija, regionalna podjela).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da analizira ulogu geografskog položaja Srbije i Crne Gore;</li> <li>- da objasni glavne odlike prirode Srbije i Crne Gore;</li> <li>- da razlikuje osnovne osobine stanovništva i ekonomije;</li> <li>- da objasni uticaj historijskih, političkih i društvenih uslova u ekonomskom razvoju i njihovih glavnih grana;</li> <li>- da razlikuje grane i glavne industrijske reone;</li> </ul>	
		<b>Bosna i Hercegovina i Hrvatska (za Bošnjake i Hrvate)</b> (geografski položaj, prirodne odlike, ekonomija i regioni).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni odlike prirode i prirodnih uslova;</li> <li>- da evidentira osnovne karakteristike stanovništva ovih mesta;</li> <li>- da razlikuje prirodne uslove i društvene faktore u ekonomskom razvoju BiH i Hrvatske;</li> <li>- da kaže glavne grane ekonomije i njihove osobine;</li> <li>- da razlikuje vrste, rezerve i proizvodnju glavnih ruda u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj;</li> </ul>	<i>Veza prirode sa društvom i ekonomskim i političkim problemima (na navedenim prostorima)</i>

		<b>Turska (za druge)</b> (položaj, priroda, stanovništvo, ekonomija i glavni regioni).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni interensantan položaj, odlike prirode, stanovništvo i ekonomiju;</li> <li>- da razlikuje glavne regije i njihove specifične odlike;</li> </ul>	
		<b>Turska (za Turke)</b> (geografski položaj, priroda, stanovništvo, ekonomija i tipični regioni).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da objasni položaja i prirodne odlike Turske;</li> <li>- da evidentira osnovne karakteristike stanovništva i ekonomski razvoj Turske;</li> <li>- da razlikuje prirodne uslove i društvene faktore koji utiču na ekonomski razvoj;</li> <li>- da kaže glavne grane ekonomije i nivo njihovog razvoja;</li> <li>- da razlikuje glavne geografske regije i da zabilježi njihove glavne osobine.</li> </ul>	

## METODOLOGIJA U ENJA

Primjena metoda, tehnika, strategija i raznih oblika organizovanja procesa nastave je profesionalno pravo predava a. Preporu uje se da za mnoge aspekte metodološkog polja, kako one teorijske i one aplikativne, ukaže posebna pažnja. Metodologija treba da se unaprijed odabere u skladu sa sadržajem teme koja e se obra ivati, ali u zavisnosti od didakti ke osnove i nivoa geografskog obrazovanja u enika.

Dobro je da je metodologija, u cjelini, na usluzi usvajanja i brže i ta nije upotrebe znanja, navika i vještina, kao i geografskih vrijednosti, u prvom redu onih koje su potrebne u rješavanju problema iz svakodnevnog života.

Poželjno je da se didakti ke metode prepli u jedna s drugom tokom nastavnog asa u skladu sa karakterom znanja, predmetnim objektivima i u funkciji novih tehnologija koje se mogu koristiti i od strane nastavnika i od strane u enika.

Iz grupe verbalnih metoda za koriš enje se predlažu: metoda izlaganja, razgovora, demonstriranja, ilustriranja, pripovijedanja, slobodne diskusije i dr.

Nastava *sa u enikom u centru* je vrlo poželjna za primjenu u razredu, u cilju aktivnog usvajanja i dužeg pam enja. Diskusije se mogu organizovati sa cijelim razredom, u paru, u grupi i sl., dok u enje u saradnji može da se odvija putem raznih tehnika, kao što su: *brainstorming* (navala misli), plod mišljenja (*klaster*), tehnika izrade i upu ivanja pitanja, insert, tabelar inserata, diskusija koja rješava problem, nastava otkri a, tabele, tabela koncepata, umijem da u im, mreža diskusije, prethodni termini, dvodjelni dnevnik, zadnju rije uvaj za mene, grupe eksperata (*džikso sa preplitanjem*), Venov dijagram, na kub, petostih, esej, lice galerije, televizijski program i dr.

### Oblici rada u nastavi geografije

U nastavnom procesu realiziranja programskih sadržaja geografije Kosova i mesta oko njega mogu se primjenjivati razni oblici rada:

- individualni,
- u paru,
- u grupi,
- rad sa cijelim razredom, i dr.

## **Metodologija vrednovanja**

Verifikovanje i vrednovanje stupnja usvojenosti geografskih znanja u enika je veoma značajan proces za uspješnu primjenu ovog programa. Iz tog razloga, sugerira se da se vrednovanje usredstviji na koli inske i kvalitativne aspekte nivoa postignuća određenih opštih i specifičnih objektiva od strane učenika. Dakle, doprinosnija su svakodnevna vrednovanja, ocjenjivanja i sistematska vrednovanja, po mogućtvu za sve učenike.

### **VREDNOVANJE**

*Vrednovanje zahtijeva:*

- jasne nastavne objektive,
- motivisanje učenika,
- poznavanje iskustva i sposobnosti učenika,
- jasne zahtjeve učenika i efikasne metode i nastavne tehnike.

*Vrednovanje se bazira na:*

- šta kažu, šta pišu i išta rade učenici.

### **Instrumenti vrednovanja**

Predmetni nastavnik i škola treba da odaberu i primjenjuju dovoljan broj instrumenata za mjerjenje i vrednovanje, kao što su:

- posmatranje (pratjenje);
- upitnik (samovrednovanje);
- pismeni izvještaj jednog praktičnog rada ili jednog istraživanja;
- usmeno izlaganje;
- pismeno izražavanje;
- kontrolni list za manevarske vještine učenika;
- dosije ili portfolio (samovrednovanje);
- test zasnovan na kriterijima i objektivima;

- test postignu a sa injen po zahtjevima (od pitanja):
  - sa mnogim alternativnim odgovorima,
  - sa otvorenim i kratkim pitanjima,
  - sa otvorenim i odabranim pitanjima, kao i svaki drugi instrument koji nastavnik smatra neophodnim.

#### **Etape vrednovanja:**

- kontrola, npr., šta u enik zna (šta je postignuto), i šta ne zna (šta nije postignuto);
- mjerjenje, ono što se kontroliše - mjeri se.

*Vrednovanje podrazumijeva postavljanje jedne prosude koli inske vrijednosti ili kvalitativne, zasnovane na misaonom mjerenu.*

#### **Kategorije vrednovanja:**

- formativno,
- dijagnostiko,
- uopšteno (testiranje),
- motivaciono.

Sva navedena vrednovanja se vrše od strane nastavnika, tj. unutrašnje vrednovanje.

#### **Stupanj dobiti**

Na kraju školske godine svaki u enik treba da dostigne jedan stupanj postignu a:

- odličan (veoma visoko postignuće),
- vrlo dobar (više postignuće),
- dobar (srednje postignuće),
- dovoljan (ograničeno postignuće),
- nedovoljan (nedovoljno postignuće).

**Upotreba udžbenika i drugih nastavnih izvora:**

- *odgovarajući školski udžbenik;*
- *prirodnik;*
- *atlas;*
- *globus;*
- *razne karte (mape);*
- *brošure;*
- *fotografije, posteri, šeme, dijagrami, tabele, grafikoni;*
- *fotoslajdovi, videokasete;*
- *kompjuterski programi, CD i dr.*



## DRUŠTVENE NAUKE

- GRA ANSKO VASPITANJE
- HISTORIJA



# **GRA ANSKO VASPITANJE**

**(1. godišnje, 35. nedjeljno)**

## **UVOD**

Program predmeta Gra ansko vaspitanje za IX razred usklađen je potrebama učenika u sticanju znanja i vještina koje su povezane sa uzrastom na kraju drugog ciklusa školovanja. Učenici ovog uzrasta su mladi adolescenti koji se nalaze na pragu svoje profesionalne orijentacije i običajno su zainteresirani za angažovanje u klubove, udruženja i razne društvene organizacije. S toga, program ovog predmeta za deveti razred nudi znanja o ovim oblicima organizovanja i o njihovim funkcijama i efektima u zajednici i u društvu.

Tokom dosadašnjeg školovanja učenici su stekli iskustvo i razlike u pogledu nastavnog predmeta. Njihovo stečeno iskustvo služi kao osnova za naredno vrednosno određivanje i za pripremu za više cikluse školovanja. Da bi učenici postali što pripremljeniji za novi ciklus školovanja, program gra anskog vaspitanja za IX razred u učenicima nudi jedan broj tema o raznim pitanjima o kulturi, komunikaciji i sredini.

Od osam tematskih kategorija, koje ukupno imaju udžbenici za gra ansko vaspitanje, samo dvije od njih uče se u devetom razredu. Ove dvije, veoma široke tematske kategorije, s jedne strane, nude učenicima mogućnost za sticanje znanja i stvaranje navika, a s druge strane, iskustvo u aktivnostima i konkretnim društvenim organizovanjima.

Naravno, učenje o ovim pitanjima neće biti teorijsko učenje i opterećeno nepotrebnim apstrakcijama, već će biti praktično učenje, zasnovano na stvarnim i konkretnim primjerima iz života društvenih grupa i institucija, kulture i komunikacije, vrijednosti i vjerovanja, kao i iz sredine.

Ove dvije tematske kategorije, za učenike IX razreda, nude mnoge primjere primjene znanja i vještina o graanskem društvu.

## **CILJEVI PREDMETA**

*Program predmeta Gra ansko vaspitanje za IX razred ima za cilj:*

- razvijanje vještina prilago avanja, integrisanja i djelovanja na aktivan i odgovoran na in preko osnovnih socijalnih grupa, kao što su: porodica, škola, klubovi, udruženja i razne institucije;
- razvijanje osje aja odgovornosti i posve enosti za aktivno u estvovanje u gra anском životu, poštuju i demokratske principe rada, bilo u nevladinim ili vladinim organizacijama i institucijama;
- pripremanje u enika kako bi postali aktivni u esnici gra anskog društva i kako bi znali da pred državnim organima iskažu zahtjeve za rješavanje pojedina nih, grupnih ili kolektivnih problema;
- formiranje navika za pravilno komuniciranje, tolerantno ponašanje i razumijevanje u multikulturalnom komuniciranju, kao i podsticanje formiranja vještina za upotrebu savremene tehnologije komuniciranja;
- sticanje vještina u poštovanju ljudskog dostojanstva, ljudske kulturne i ekološke razli itosti, kao i stvaranje navika za o uvanje sredine.

## **OBJEKTIVI PREDMETA**

*Na osnovu ciljeva predmeta Gra ansko vaspitanje, u enik IX razreda treba da postigne sljede e objektive:*

### **Da razvija stavove i vrijednosti:**

- da bude otvoren i tolerantan prema osobama druge pripadnosti: polne, etni ke, vjerske, kulturne, rasne, ili prema osobama kojima se trgovalo;
- da se suprotstavi raznim oblicima predrasuda i diskriminacije na osnovu starosti, pola, vjerske, nacionalne ili rasne pripadnosti, obuhvataju i i žrtve trgovine ljudskim bi im;
- da bude hrabar i voljan da u estvuje u aktivnostima klubova i udruženja koji se bave razvojem kulture i gra anske svijesti koji djeluju u zajednici gdje živi i u društvu;

- da bude hrabar i voljan da u estvuje u institucionalnim aktivnostima i organizacijama koje razvijaju projekte za borbu protiv trgovine ljudskim biima, prostitucije, narkomanije i sl.

**Da poznaje:**

- pojmove, kao: klub, udruženje, institucija, demokratsko upravljanje, civilno društvo, i druge pojmove koji su povezani sa poljem djelovanja aktivnosti klubova, udruženja i nevladinih i vladinih institucija;
- stanje i razne oblike organizovanja civilnog društva na Kosovu;
- razlike društvene institucije;
- načine uticaja i učestvovanja građana u rješavanju pojedinih ili zajedničkih problema za zajednicu i društvo;
- pojave i karakteristike trgovine ljudskim biima;
- trendove razvoja savremene tehnologije komunikacije.

**Da razumije:**

- znaći učenja svjetskih jezika za komunikaciju i razmjenu informacija sa vršnjacima širom svijeta;
- zadatke i odgovornosti rukovodilaca, članova ili členstva klubova, udruženja ili drugih institucija koji djeluju u zajednici i u društvu;
- ulogu i način za zaustavljanje i borbu protiv trgovine ljudskim biima u svojoj zajednici i šire;
- ulogu škole i učenika u zaustavljanju trgovine ljudskim biima;
- ulogu informativne tehnologije u transkulturnoj i transnacionalnoj komunikaciji;
- znaći o učvanja sredine i razvoj društvenih aktivnosti, oslanjajući se na princip održivog razvoja.

**Da vrednuje:**

- aktivnosti klubova i udruženja koji djeluju u zajednici i u društvu;

- zna aj borbe protiv predrasuda i stereotipova koji ometaju me ukulturalnu komunikaciju, kao i zna aj poštovanja ljudskog dostojanstva, kulturne i ekološke različitosti;
- uticaj klubova i udruženja na svakodnevni život zajednice i društva.

**Da primjenjuje:**

- li ne zadatke i odgovornosti koji se odnose na porodični život, klubove, udruženja, školu, obuhvatajući i plan protiv trgovine ljudskim bićima, u školi, zajednicama i u društvu;
- poštovanje ljudskih prava i ljudskog dostojanstva žrtava trgovine ili drugih oblika ljudskog nasilja;
- pravila, procedure i zakone koji se odnose na aktivnosti klubova, udruženja i institucija;
- principe održivog razvoja u aktivnostima klubova, udruženja i institucija.

**Da analizira:**

- uzroke koji utiču na nepovredivost jedne osobe ili zajednice, kao i socijalno-ekonomski uslove koji omogućavaju trgovinu ljudskim bićima;
- efekte djelovanja klubova, udruženja i institucija na Kosovu;
- faktore koji pomažu, kao i one koji ometaju me ukulturalnu komunikaciju.

**Da sintetizuje:**

- ulogu civilnog društva u razvoju demokratije i гражданских vrijednosti na Kosovu;
- ulogu društvenih institucija u zaustavljanju trgovine ljudskim bićima, prostitucije, narkomanije i drugih negativnih pojava;
- mogućnosti, potrebe i značajne ukulturalne komunikacije u savremenom društvu.

## STRUKTURA PREDMETA

KATEGORIJE	POTKATEGORIJE	BROJ ASOVA
GRUPE I INSTITUCIJE	<b>Porodica</b>	11
	<b>Škola</b>	
	<b>Klubovi, udruženja i institucije</b>	
KULTURA	<b>Jezik i komunikacija</b>	21
	<b>Kultурне vrijednosti i vjerovanja</b>	
	<b>Međukulturalna komunikacija</b>	
	<b>Briga o sredini</b>	

## PROGRAMSKI SADRŽAJ

### **Porodica**

*Učenik uči:*

Različiti tipovi porodice i njena uloga u socijalizaciji pojedinca; struktura uloga i odnosa polova, kao i generacija u porodici; promjene u savremenoj porodici; komuniciranje i saradnja *roditelji - djeca*, kao neophodna potreba u vaspitanju i zdravom razvoju djece; trgovina ljudskim bićima, nasilje nad polovima i nasilje u porodici.

### **Očekivani rezultati:**

*Učenik treba da:*

- razlikuje savremenu porodicu od tradicionalne porodice;
- analizira uloge polova i generacija u porodici;
- analizira ulogu porodice u zaustavljanju trgovine ljudskim bićima;
- analizira socijalne, ekonomski i tehnološke faktore koji utiču na promjenu uloga i funkcija u porodici;

- analizira socio-ekonomske faktore i njihov uticaj na nepovredivost pojedinca i socijalne grupe;
- shvata potrebu za otvorenijom saradnjom i komunikacijom izme u roditelja i djece;
- vrednuje zna aj brige, razumijevanja i porodi ne harmonije u formiranju zdrave linosti i zna aj socijalizacije djece.

## **Škola**

*U enik u i:*

Škola, kao nezamjenljiv obrazovni i socijalni faktor, struktura i školski sistem na Kosovu i u nekim drugim državama; uloga škole u transmetiranju vrijednosti u enika; razliite vrste škola i profesija, stalno školovanje i sl.

### **O ekivani rezultati:**

*U enik treba da:*

- razlikuje ulogu škole u vaspitanju i u socijalizaciji djece;
- shvata ulogu škole u zaostavljanju trgovine ljudskim biima;
- analizira školski sistem na Kosovu i upore uje ga sa drugim zemljama;
- vrednuje zna aj školovanja i stru nog osposobljavanja;
- vrednuje potrebu stalnog obrazovanja.

## **Klubovi, udruženja i institucije**

*U enik u i:*

Vrste klubova, udruženja i vrste aktivnosti koje se odvijaju u njima; uloga klubova i udruženja u savremenom društvu; vrste institucija po aktivnostima ili djelovanju; civilno društvo i njegova uloga u demokratskom društvu; uloga i razvoj civilnog društva na Kosovu.

### **O ekivani rezultati:**

*U enik treba da:*

- razlikuje razliite vrste klubova, udruženja i institucija koji se nalaze u lokalnoj, nacionalnoj ili meunarodnoj zajednici;

- objašnjava ulogu civilnog društva u demokratiji;
- vrednuje ulogu civilnog društva na Kosovu;
- vrednuje ulogu mlađih u razvoju civilnog društva na Kosovu;
- vrednuje ulogu mlađih u zaustavljanju trgovine ljudskim bićima i reintegraciji žrtava trgovine.

### **Jezik i komunikacija**

*Učenik uči:*

Jezik kao sredstvo komunikacije; način govora ili komuniciranja putem žargona, dijalekta, književnog jezika, stranog jezika i svjetske književnosti; oblici neverbalne komunikacije (jezik tijela, znakova ili simbola); oblici javnog komuniciranja i savremena tehnologija komuniciranja.

### **Očekivani rezultati:**

*Učenik treba da:*

- shvata znao jezike kulture i kulture komuniciranja;
- objašnjava razlike oblike i nivoje jezika u komuniciranju;
- analizira neverbalne oblike izražavanja i njihov znao u komunikaciji;
- vrednuje ulogu savremene tehnologije (elektronski mediji, mobilni telefoni, internet, satelitska komunikacija) u globalnoj komunikaciji.

### **Kulturne vrijednosti i vjerovanja**

*Učenik uči:*

Kultura i njeni sastavni elementi; vrijednosni sistemi, kao glavni elementi kulturnih sistema; demokratske vrijednosti građana (tolerancija, ravnopravnost, pravda, mir, solidarnost itd.); kulturne promjene na Kosovu i u svijetu; kulturni identitet u epohi globalizacije; vjerovanja i njihove vrste (religije, sekte, mitovi, kultovi, itd.).

### **O ekivani rezultati:**

*U enik treba da:*

- razlikuje glavne komponente kulture;
- identificiše razlike sisteme vrijednosti i osnovu nad kojom se uzdižu vrijednosni i subkulturni sistemi;
- objašnjava zašto poštovanja ljudskih vrijednosti, demokratskog građana, obuhvatajući i ljudsko dostojanstvo žrtava nasilja ili trgovine;
- analizira savremeni razvoj kulture na Kosovu;
- razlikuje građanstvo i osobine glavnih svjetskih religija,
- shvata što su sekte, vjerski kultovi i ostale religijske organizacije.

### **Me ukulturna komunikacija**

*U enik uči:*

Me ukulturna komunikacija – potrebe i načini me ukulturnog komuniciranja, multikulturalizam, kulturne integracije, kulturni uticaj; kulturna različitost na Kosovu.

### **O ekivani rezultati:**

*U enik treba da:*

- identificiše potrebe i načine me ukulturnog komuniciranja;
- objašnjava što je multikulturalizam ili kulturna različitost;
- vrednuje me ukulturnu komunikaciju na Kosovu;
- analizira uticaje i aktuelni kulturni razvoj na Kosovu.

### **Briga za sredinu**

*U enik uči:*

Ekološka kultura i ekološke osobine; ekološka kriza i oblici njenog ispoljavanja – narušavanje ekološke ravnoteže i posljedice, zakonske mјere za zaštitu sredine i potrebe održavanja ekosistema; stanje sredine na Kosovu.

## **O ekivani rezultati:**

*U enik treba da:*

- objašnjava elemente svijesti i ekološke kulture;
- objašnjava uzroke i posljedice ekološke krize;
- shvata urgentnost zakonskih mjera za zaštitu sredine;
- vrednuje stanje sredine na Kosovu.

## **ME UPREDMETNI I ME UPROGRAMSKI PRISTUPI**

Program prerdmeta Gra ansko vaspitanje u devetom razredu povezuje se sa predmetima: *maternji jezik, strani jezici, historija, geografija, tjelesni odgoj i sport, likovna i muzika kultura.*

Sa **maternjim jezikom** gra ansko vaspitanje povezuju teme koje oboga uju iskustva jezi kog i me ukulturalnog komuniciranja. Ove teme se odnose na: klubove, udruženja, me ukulturalnu komunikaciju, kulturne vrijednosti itd. Iste teme povezuju gra ansko vaspitanje i sa temama **stranog jezika**.

Povezanost sa **historijom** omogu ava programske sadržaje koji se odnose na razvoj institucija, kulture i kulturnog identiteta, vjere i gra anstva. Nastavni sadržaji ovih tema povezuje se i sa historijskim aspektima njihovog razvoja.

Gra ansko vaspitanje je u tjesnoj vezi i sa **geografijom**, zato što tretira probleme koji se odnose na narode, razli ite zemlje i regije. Teme koje povezuju gra ansko vaspitanje sa geografijom su teme o multikulturalizmu, brizi o sredini, vjerovanju itd.

Sa **likovnom i muzi kom umjetnoš u gra ansko vaspitanje** se povezuje temama o klubovima, udruženjima, kulturi i sl.

Gra ansko vaspitanje IX razreda povezuje se sa **TIK-om** preko sadržaja koji proizilaze iz sljede ih tema: me ukulturalna komunikacija, internet, mediji i komunikacija, sredina i njena zaštita, itd. Povezanost sa TIK-om omogu ava upotrebu tehni kih sredstava (kompjuteri, kasetofoni, kamera, diktafon, fotoaparati itd.) u u enju gra anskog vaspitanja.

## **METODOLOGIJA NASTAVE I U ENJA**

Pošto je gra ansko vaspitanje multidisiplinarni predmet, realizacija njegovog plana i programa treba da bude fleksibilna i transparentna. Ovo

zna i da integrativna metoda, kombinovana sa raznim vrstama tehnika, povećava kreativitet i praktične aktivnosti realizovanja ovog plana. Metodološko majstorstvo nastave ovog predmeta upravo počiva na izboru i upotrebi niza metoda i tehnika, u zavisnosti od sadražaja i zadataka koje treba realizovati objašnjenjima i diskusijama u odjeljenju, itanjem literature, radom u grupama, pojedinačnim radom, praktičnim aktivnostima, korišćenjem interneta, sceneškim organizovanjem, korišćenjem multimedija, posjetema terenima, skupljanjem i obradom podataka, kao i njihovim predstavljanjem i prezentiranjem.

Metodologija nastave i učenja obeju strana, učenika i nastavnika, zna i da je nastava dug proces. Dinamika ovog procesa obuhvata tri etape:

1. planiranje i priprema;
2. upravljanje i razvoj nastave, discipline i klime unutar nastavnog sistema, vrednovanje, pravene napredovanja učenika itd.;
3. samovrednovanje i reflektovanje poslije nastave.

Istav ovaj dug proces nastave i učenja svjedoči o povezanosti pozicije nastavnik - učenik.

Ta nije, realizacija Plana i programa predmeta Građansko vaspitanje za IX razred prolazi kroz tri faze:

1. aktivnosti prije nastave;
2. aktivnosti tokom nastave;
3. aktivnosti poslije nastave.

Ove faze, kako se vidi, sadržane su u dinamici realizacije tri gore pomenute etape. Organizovanje, nadgledanje i korišćenje vremena, motivacija, određivanje objektiva, vrednovanje, prikupljanje informacija itd., nalaze mjesto u prvoj etapi, ta nije u aktivnostima prije nastave. Međutim, struktura nastavnog sistema E.R.R., kao i raznovrsnost upotrebe tehnika tokom nastavnog sistema, pripada drugoj etapi, odnosno aktivnostima tokom nastave.

U trećoj etapi, odnosno u aktivnostima poslije nastave, izlaze na površinu interesi i učenika i nastavnika. Ovdje se radi o proširenju tema, gdje se rad realizuje, uglavnom, proširenim djelatnostima, što potvrđuje fleksibilnost, transparentnost, kao i kreativnost ovog nastavnog predmeta.

## **VREDNOVANJE**

Napredovanje u enika u gra anskom vaspitanju ne može se mjeriti samo u momentu ispitivanja, ve tokom itavog procesa angažovanja i aktivnog u estvovanja u odjeljenju, školi i zajednici. Vrednovanje se vrši sa ciljem obezbje ivanja informacija o napredovanju u enika, njihovog motivisanja da realizuju planirane objektive i sa ciljem vrednovanja njihove spremnosti za nastavu u budu e. Vrednovanje treba da bude sistematsko, stalno i raznovrsno.

Realizacija vrednovanja, dakle, vrši se na rali ite na ine: *usmeno, pismeno, prakti no, putem dosjea, testova i zadataka*. Ove vrste vrednovanja vrše se sa ciljem da u enici steknu radne navike, sposobnosti pisanja, itanja, studijske sposobnosti, organizacione, li ne i društvene sposobnosti, kao i motivaciju za rad u grupama. Ova vrsta razli itosti vrednovanja pomaže u kompleksu formiranja u enikove li nosti.

Vrednovanje je višestran i uzajaman proces. Kod u enika treba stalno njegovati radne navike, vrednovanja i kriti ko mišljenje, navike koje kao rezultat donose korigovanje, eventualno napredovanje samog sebe, društva i sredine u kojoj živi.

Prilikom vrednovanja u enika iz predmeta Gra anko vaspitanje za IX razred ne treba se oslanjati samo na poznate informacije, ve i na vještine dokazane u razli itim prakti nim aktivnostima, kao: ponašanje u sredini, pra enje doga aja, prikupljanje važnih podataka i injenica za objašnjavanje tema predvi enih Nastavnim planom i programom za IX razred.

Vrednovanje ne treba da bude jednostrano (samo nastavnik – u enik), ve ono treba da bude višestran proces. Kod u enika treba njegovati navike kriti kog vrednovanja za sadržaje i metodologiju nastave vrednovanja.

*Nastavnikovo vrednovanje u enika treba da se zasniva na:*

- posmatranju u enika,
- **zadacima i testovima i**
- projektima.

**Posmatranje u enika od strane nastavnika** treba da se fokusira na sposobnosti u enika za rad u grupi ili samostalno, na neformalne odnose me u djecom, ali i me u starijom djecom, na kvalitet prezentacije rada, na izražavanje interesovanja za posebne aktivnosti, kao i na njihovu fizi ku, emocionalnu i intelektualnu zrelost.

**Zadaci** bi se odnosili na stvaranje situacija kada u enik treba da donese neku odre enu odluku, ili treba da brani i argumentira odre ena shvatanja ili stavove itd.

**Testovi** su instrumenti kojima se u odre enim intervalima mjeri znanje, odnosno progres znanja u enika ste enih tokom nastave u odjeljenju i izvan odjeljenja.

**Projekti** su grupni rad, ali i pojedina ni rad u enika koji se odnose na prikupljanje odre enih podataka, preradu i njihovu publikaciju.

Za dobrobit škole, zajednice, a posebno samih u enika, škola treba da stvori uslove ne samo za vrednovanje u enika, ve i da se oni sami vrednuju.

## LITERATURA

1. David C. Saffell, *CIVICS Responsibilities and Citizenship*, Grade 9, Westerville, Ohio, 2000;
2. James E. Davis & Phyllis Maxey Fernlund, *CIVICS Participating in Government*, New Jersey, 2001;
3. Center for Civic Education, *of the People...*, Level II, 1993;
4. Richard Jenkins, *Social Identity*, London & New York, 1996;
5. Richard T. Schaefer & Robert P. Lamm, *Sociology*, The McGraw - Hill Companies, Inc. 1998;
6. Thomas J. Sullivan, *Sociology*, Northern Michigan University, 1995;
7. Gordon Marshall, *Dictionary of Sociology*, Oxford University, Press 1998.
8. Muhamet Mazreku, *Gra ansko vaspitanje za IX razred, Libri Shkollor*, Priština, 2005. god.;
9. Osman Buleškaj – Robert C. Mizzi, *Poruka iz odjeljenja*, KEDP, Priština, 2003;
10. Kosovska fondacija za otvoreno društvo (KCSF), *Lista NVO Kosova*, Priština, 2001;
11. [www.unicef.org](http://www.unicef.org)

# HISTORIJA

2. sasa nedjeljno, 70. sasova godišnje

## UVOD

Historija kao društvena nauka i nastavni predmet u IX razredu, uz odreenu korelaciju sa srodnim predmetima, ima za cilj da upozna u enike sa tokovima opšteg razvoja ljudskog društva i država, historijskim dogajima iz opšte i nacionalne historije koji su se dešavali u periodu od kraja Prvog svjetskog rata 1918. godine pa sve do današnjih dana.

Izu avanje predmeta **Historija za IX razred** u velikoj mjeri doprinosi svestranom razvoju u enika u upoznavanju sa dogajima, pojavama i procjesima u hronološkom i historijskom razvoju, koji su imali direktnе posljedice na humanitarni, ekonomski, tehnološko-tehnički i politički razvoj u odreenu vremenu i prostoru.

Predvi enim temama i sadržajem ovog nastavnog plana i programa kod u enika IX razreda razvijaju se: kritičko mišljenje, historijska svijest, svestrana analiza, istraživanje, razvoj, znanje i upotreba historijskih izvora, kao i upoznavanje uzročno-posljedičnih veza i uzroka nastalih dogajaja.

Svi historijski dogajaji i promjene koje su se dešavale i BiH, na Balkanskom poluostrvu, evropskim i vanevropskim državama, prikazani su u oblicima ljudskog rada i djelovanja.

## CILJEVI

Nastavni plan i program predmeta Historija za IX razred kod u enika ima za cilj:

- razvijanje vještina i sposobnosti za upoznavanje i preuzimanje osnovnih zakonitosti društvenog razvoja i procesa organizovanja,

organizovanje i funkcionisanje razvoja ljudskog društva u vremenskom periodu od kraja Prvog svjetskog rata pa sve do današnjih dana;

- razvijanje sposobnosti za upoznavanje i razumijevanje na ina života, mišljenja historijskih li nosti, historijskih mesta, državnih i društvenih institucija, vjeroispovjesti, ekonomskih, nau nih, tehni kih i kulturnih dostignu a;
- razvijanje vještina i potrebnih navika za boljim upoznavanjem, razumijevanjem i obra ivanjem raznih historijskih podataka u odre enim situacijama;
- upoznavanje sa suštinom, oblicima, bitnim procesima i klju nim doga ajima južnoslovenskih naroda i njihovih susjeda za nacionalno oslobo enje i, na sadržajima iz opšte i nacionalne historije, njegovanje i razvijanje pozitivnih vrijednosti, kao što su: *demokrati nost, tolerancija, poštovanje kulture svoga i kulture drugih naroda, poštovanje vjerskih, polnih, rasnih i drugih razlika*;
- upoznavanje sa onim sadržajima i procesima koji su imali neposredne posljedice na društveno-politi ki i tehnološki razvoj društva;
- upoznavanje sa klju nim svjetsko-historijskim doga ajima koji su bili prekretnica u razvoju ljudskog društva od kraja Prvog svjetskog rata do današnjih dana.

## **OPŠTI I SPECIFI NI OBJEKTIVI**

*U enici treba da:*

**Znaju:**

- opšti razvitak ljudskog društva, kao i razvitak balkanskih naroda od kraja Prvog svjetskog rata pa sve do današnjih dana.

**Razumiju:**

- osnovnu historijsku terminologiju ovog historijskog perioda;

- koncepte i pravce opšteg razvijanja ljudskog društva u XX i po etkom XXI vijeka.

***Identifikuju:***

- historijske linosti iz oblasti politike, kulture, nauke i obrazovanja ovog perioda iz nacionalne historije, historije susjednih naroda, evropske i svjetske historije.

***Analiziraju:***

- društveno-ekonomske, sociološke i kulturne forme organizacije društva i država;
- faktore koji su dovodili do razvijanja društvenih procesa.

***Ocjenjuju:***

- ulogu država i institucija u procesima historijskog razvijanja ljudskog društva;
- historijske pojave i procese koji su imali negativne posljedice na društveni razvijanak.

***Razvijaju navike za vrednovanje:***

- napretka i razvijanja humanih vrijednosti ljudskog društva u XX i po etkom XXI vijeka;
- pozitivnih navika, kao što su: saradnja, zajedništvo i kultivisanje demokratskog mišljenja;
- osjećaja za poštivanje rasnih, nacionalnih, vjerskih, polnih i drugih razlika u ljudskom društву;
- osjećaja za očuvanje i zaštitu arheoloških nalazišta monumentalnih historijskih spomenika, muzeja, arhiva i biblioteka, kao važnih institucija kulturne baštine pojedinih naroda.

## VJEŠTINE I NAVIKE

*U enje historije u IX razredu ima za cilj da u enici savladaju sljede e veštine i navike:*

- da razvijaju sposobnost svestrane li nosti;
- da razvijaju sposobnost historijskog kriti kog mišljenja i rasu-ivanja;
- da upoznaju uzro no-posljeni ne veze i faktore koji su uticali na razvoj društva i država, prije, u toku i poslije Drugog svjetskog rata;
- da se osposobe za samostalno koriš enje udžbenika historije, historijskih itanki, historijskih atlasa i tekstova historijske sadržine;
- da se osposobe za samostalno koriš enje historijskih karata, tablica, grafikona i dr.;
- da se osposobe za izradu i upotrebu hronoloških i sinhronih tablica radi produbljivanja i konktretizovanja historijskog znanja;
- da se osposobe za koriš enje podataka iz enciklopedije i leksikona;
- da cijene i poštuju kulturu svoga i kulturu drugih naroda, bez obzira na pol, vjeru, rasu i nacionalnu pripadnost;
- da se osposobe za samostalno posmatranje muzejskih eksponata i spomenika historijskog karaktera;
- da se osposobe za stalan i sistematski rad i pravovremeno izvršavanje svih zadataka i obaveza vezanih za nastavu historije u IX razredu.

*Usvajanjem ovog minimuma znanja u razvoju vještina iz predmeta **Historija za IX razred** smatra se da su u enici postigli operativne ciljeve.*

## PROGRAMSKI SADRŽAJ

*HISTORIJA za IX razred, 70 asova godišnje (52 asa obrade, 14 asova ponavljanje i 4 asa u dispoziciji)*

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	Očekivani rezultati	Međupredmetna korelacija
<b>SAVREMENO DOBA</b>	<b>Svijet između dva rata (10 asova)</b>	<p><b>Svijet između 1918-1939. god.</b></p> <p>1. Prilike u svijetu poslije Prvog svjetskog rata: mirovni ugovori i Društvo naroda.</p> <p>2. Međunarodni radnički pokret i Tretja internacionala.</p> <p>3. Pojava ekonomskih kriza: kriza 1921-1923, kriza 1929-1933.</p> <p>4. Pojava fašističkih režima i antifašističkih pokreta: fašizam u Italiji i nacizam u Njemačkoj.</p> <p>5. Islamski svijet i Turska: nacionalni pokret, proglašenje Republike Turske i Kemal-paša Ataturk.</p> <p>6. Konkoljalne sile i oslobodilački</p>	<p><i>Učenici treba:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da ocijene prilike u svijetu poslije Prvog svjetskog rata, ciljeve i zadatke mirovnih ugovora i formiranje Društva naroda;</li> <li>- da opišu stanje u međunarodnom radničkom pokretu i osnivanje Tretje internacionale;</li> <li>- da ocijene nastanak i pojavu ekonomskih kriza;</li> <li>- da daju pregled razvoja Italije i Njemačke sa posebnim osvrtom na fašističke pokrete;</li> <li>- da opišu stanje i prilike u islamskom svijetu, a posebno u Turskoj;</li> <li>- da opišu osvajanja</li> </ul>	<i>Geografija</i> <i>Književnost</i> <i>Međunarodno pravo</i> <i>Muzika</i> <i>Umjetnost</i>

	<p>pokreti posebno u Indiji.</p> <p>7. SAD u svjetskoj politici i privredi i zbijanja u Latinskoj Americi.</p> <p>8. Japanski militarizam i Kineska revolucija.</p> <p>9. Gračanska diktatura u evropskim zemljama i gračanski rat u Španiji, kriza demokratije.</p> <p>10. Stanje u SSSR-u i Staljinova diktatura.</p> <p>11. Obrazovanje, nauka, kultura, tehnika, tehnologija.</p> <p>12. Kraljevina SHS od 1918-1929. god.</p> <p>13. Kraljevina Jugoslavija od 1929-1941. god.</p> <p>14. Društveno-ekonomski i političke prilike i razvoj Rumunije, Mađarske, Bugarske, Grčke i Albanije.</p>	<p>kolonijalnih sila i cilj oslobodila kih pokreta;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da opišu ulogu i značaj SAD u svjetskoj politici;</li> <li>- da opišu japanski militarizam i Kinesku revoluciju;</li> </ul> <p>- da opišu stanje u evropskim zemljama za vrijeme gračanskih diktatura;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- da opišu stanje u SSSR-u;</li> <li>- da identifikuju najvažnija kulturna i tehnička dostignuća;</li> <li>- da opišu stanje i uzroke koji su doveli do stvaranja kraljevine SHS;</li> <li>- da obrazlože političke, ekonomski i društvene okolnosti koji su doveli do stvaranja Kraljevine Jugoslavije;</li> <li>- da daju ukupan pregled razvitka balkanskih zemalja između dva rata;</li> </ul>	
--	---	---	--

<b>SAVREMENO DOBA</b>	<b>BiH i Kosovo izme u dva svjetska rata (6 asova)</b>	<p>15. Položaj Kosova u Kraljevini SHS i Kosovo nakon Prvog svjetskog rata do 1925. god.</p> <p>16. Položaj naroda Kosova za vrijeme šestojanuarske diktature i Kosovo i Albanci u periodu 1925-1941.</p> <p>17. Državno-pravni položaj BiH u Kraljevini SHS: progoni i nasilja nad Bošnjacima BiH i Sandžaka.</p> <p>18. Položaj BiH prema Vidovdanskom i Oktroisanom ustavu Kraljevine Jugoslavije.</p> <p>19. BiH u ustavnim nacrtima i osnivanje političkih stranaka u BiH.</p> <p>20. Vjeroispovijesti u Kraljevini Jugoslaviji: razlozi, podjela i sukobi na vjerskoj osnovi, ukidanje autonomije i Islamske vjerske zajednice.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da analiziraju položaj Kosova u Kraljevini SHS;</li> <li>- da opišu položaj naroda Kosova u Kraljevini Jugoslaviji;</li> <li>- da analiziraju državno-pravni položaj BiH u Kraljevini SHS;</li> <li>- da objasne položaj BiH prema ustavima iz 1921. i 1931. god.;</li> <li>- da nabroje najvažnije političke partije u BiH;</li> <li>- da obrazlože razloge i sukobe na vjerskoj osnovi i uzroke ukidanja autonomije IVZ;</li> </ul>	<i>Ekonomija</i> <i>Pravo</i> <i>Geografija</i> <i>Likovna umjetnost</i> <i>Muzika</i> <i>umjetnost</i>
---------------------------	--	---	--	--

<b>SAVREMENO DOBA</b>	<b>Razvitak kulture i privrede u BiH i na Kosovu izme u dva svjetska rata (2 asa)</b>	<p>21. Obrazovne i kulturne prilike u BiH i na Kosovu izme u dva svjetska rata.</p> <p>22. Opšte privredne prilike u BiH i na Kosovu izme u dva svjetska rata.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da opišu obrazovne i kulturne prilike u BiH i na Kosovu;</li> <li>- da obrazlože privredne prilike u BiH i na Kosovu;</li> <li>- da identifikuju najvažnija kulturna dostignu a u BiH i na Kosovu;</li> </ul>	<i>Likovna umjetnost Muza ka umjetnost Geografija Književnost</i>
<b>SAVREMENO DOBA</b>	<b>Svijet uo i i za vrijeme Drugog svjetskog rata (9 asova)</b>	<p>23. Svijet uo i Drugog svjetskog rata: agresija Japana na Kinu, italijanska okupacija Etiopije, njema ka okupacija Austrije i italijanska okupacija Albanije.</p> <p><b><u>Drugi Svjetski rat</u></b></p> <p>24. Uzroci i posljedice Drugog svjetskog rata i formiranje sila osovine Rim-Berlin-Tokio.</p> <p>25. Pripadnici Jugoslavije Trojnom paktu, martovski događaji 1941., kapitulacija i podjela Jugoslavije na okupacione zone.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da opišu stanje i prilike u svijetu uo i Drugog svjetskog rata i fašisti ku agresiju;</li> <li>- da znaju uzroke koji su doveli do izbijanja rata i formiranju sila Osovine;</li> <li>- da znaju uzroke pristupanja Jugoslavije Trojnom paktu, o kapitulaciji Jugoslavije i podjeli na okupacione zone;</li> </ul>	<i>Meunarodno pravo Geografija Likovna umjetnost Muza ka umjetnost Književnost</i>

		<p>26. Fašisti ka osvajanja od 1939-1941; napad Njema ke na Poljsku i SSSR.</p> <p>27. Stvaranje antifašisti ke koalicije, otvaranje isto nog fronta, ulazak SAD u rat, ratne prekretnice i otvaranje drugog zapadnog fronta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da na karti znaju da pokažu osvajanje evropskih zemalja;</li> <li>- da objasne zna aj stvaranja antifašisti ke koalicije i navedu glavne ta ke Atlantske povelje;</li> </ul>	
	<b>BiH i Kosovo u Drugom svjetskom ratu</b> <i>(10 asova)</i>	<p>28. Ratne operacije u Drugom svjetskom ratu od 1941-1945. god.</p> <p>29. Drugi svjetski rat od 1943-1945. god.</p> <p>30. Završne ratne operacije i slom sila Osovine.</p> <p>31. Društveno-ekonomske posljedice i karakter Drugog svjetskog rata.</p> <p>32. Kosovo tokom Drugog svjetskog rata: položaj albanskog naroda u fašisti kim okupatorskim zonama.</p> <p>33. Pojava i širenje NOP-a na Kosovu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da znaju da opišu ratne operacije od 1941-1945;</li> <li>- da opišu faktor rata i raspored snaga u ratnim operacijama od 1943-1945;</li> <li>- da opišu razloge sloma sila Osovine;</li> <li>- da znaju karakter Drugog svjetskog rata;</li> <li>- da znaju položaj naroda Kosova u toku Drugog svjetskog rata;</li> <li>- da analiziraju pojavu i tok NOP-a na Kosovu;</li> </ul>	<i>Književnost</i> <i>Geografija</i> <i>Muzika</i> <i>umjetnost</i> <i>Likovna umjetnost</i>

	<p>34. Druga prizrenska liga; Bujanska konferencija.</p> <p>35. Teror i nasilje nad albanskim civilnim stanovništvom krajem 1944. i po etkom 1945. god.</p> <p>36. BiH pod okupacijom, podjela na interesne sfere i uključenje BiH u državne okvire NDH.</p> <p>37. Uključivanje BiH u državne okvire NDH, progoni i nasilje nad Bošnjacima u BiH i u Sandžaku.</p> <p>38. Pojava i razvitak NOP-a, osnivanje NOO (Fotanski i Krajiški).</p> <p>39. Prvo i Drugo zasjedanje AVNOJ-a.</p> <p>40. BiH kao centar NOB-a.</p> <p>41. Zasjedanja ZAVNOBiH-a; izgradnja bosansko-hercegovačke državnosti i formiranje prve vlade BiH.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da znaju značaj i osnivanje Druge prizrenske lige;</li> <li>- da znaju da analiziraju stanje i položaj albanskog i ostalog stanovništva na Kosovu;</li> <li>- da analiziraju posljedice okupacije BiH i izvode zaključke takvog stanja;</li> <li>- da znaju o razvoju NOP-a u BiH;</li> <li>- da znaju značaj i odluke zasjedanja AVNOJ-a i organa vlasti;</li> <li>- da znaju da na karti pokažu mesta odigravanja najvećih bitaka na prostoru BiH i razloge održavanja zasjedanja ZAVNOBiH-a;</li> <li>- da znaju o razaranju materijalnih dobara, ljudskim žrtvama i dr.;</li> </ul>	
--	---	--	--

<b>SAVREMENO DOBA</b>	<b>Svijet poslije Drugog svjetskog rata (4 asa)</b>	<p>42. Meunarodni odnosi između velikih sila; blokovska politika i politika hladnog rata.</p> <p>43. Rušenje kolonijalnog sistema i politika nesvrstanih.</p> <p>44. OUN u borbi za mir u svijetu.</p> <p>45. Kriza i raspad socijalizma i ideja evropske integracije.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da analiziraju historijsku kartu poslijeratne Evrope;</li> <li>- da znaju razloge rušenja kolonijalnog sistema i zna o Pokreta nesvrstanih;</li> <li>- da znaju o osnivanju OUN-a i doprinos za mir u svijetu;</li> <li>- da znaju o krizama i uzrocima koji su doveli do raspada socijalizma i ideje evropske integracije;</li> </ul>	<i>Meunarodno pravo Geografija Književnost</i>
<b>SAVREMENO DOBA</b>	<b>Razvitak kulture, nauke i tehnike u drugoj polovini XX vijeka (1 as)</b>  <b>Balkanske zemlje poslije Drugog svjetskog</b>	<p>46. Kultura, nauka, tehnika, tehnologija, industrijsko, elektronsko i kosmičko doba u drugoj polovini XX stoljeća u svijetu.</p> <p>47. Jugoslavija od 1945-1990. god.</p> <p>48. Ustavno-pravni položaj BiH i Kosova u sastavu Jugoslavije.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da znaju da opisuju pravce razvoja nauke, kulture, tehnike i tehnologije, i da objasne termine: <i>elektronsko, industrijsko i kosmičko doba</i>;</li> <li>- da znaju o prilikama u Jugoslaviji za određeni period i daju pregled poslijeratnog razvoja Jugoslavije;</li> </ul>	<i>Fizika Hemija Mašinstvo TIK</i>  <i>Geografija Sociologija Književnost Likovna umjetnost</i>

	<b>rata</b>	49. Ekonomска и политичка kriza i raspad Jugoslavije.  50. BiH kao samostalna i savremena država.	- da znaju o uzrocima koji su doveli do raspada bivše Jugoslavije; - da znaju o BiH kao samostalnoj državi;	<i>Muzika umjetnost</i>
<b>SAVREMENO DOBA</b>	<b>Razvitak kulture, nauke i tehnike u drugoj polovini XX vijeka (2. asa)</b>	51. Razvitak obrazovanja nauke i kulture u BiH i na Kosovu u poslijeratnom periodu.  52. Opšte privredne prilike u balkanskim zemljama i proces približavanja zemalja Jugoisto ne Evrope evroatlanskim integracijama.	- da znaju da opišu i analiziraju opšte obrazovne, kulturne i privredne prilike balkanskih zemalja, a posebno na Kosovu i u BiH; - da opišu posljedice ratova u BiH i Jugoslaviji, stradanja, ratovanja, ljudske gubitke; - da znaju da objasne aktuelne probleme zemalja Jugoisto ne Evrope, tranzicije, približavanje EU, NATO-u i dr.	<i>Sociologija Geografija Književnost Likovna umjetnost Muzika umjetnost</i>

#### **NAPOMENA**

*Od ukupnog broja asova (70), 52 asa obrade i 14 asova ponavljanja, nastavniku se ostavlja mogućnost da 4 asa planira u zavisnosti od interesovanja i potreba učenika, za sadržaje iz lokalne historije ili za posjete muzejima, arhivima ili kulturno-historijskim spomenicima.*

## METODOLOGIJA NASTAVE

Nastavni predmet historije se uspješnije može interpretirati samo pomoću primjene raznovrsnih metoda i tehnika. Primjenom nove metodologije predavanja i učenja kod učenika se stvara daleko veća mogućnost pravilnog rasanja historijskih događaja nastalih u određenom vremenskom periodu i na određenom prostoru poštivajući njihovu hronologiju dešavanja.

Kako je **Nastavnim planom i programom za IX razred** jasno određeno koje su nastavne teme i nastavne jedinice predviđene za realizaciju, kao i kojim znanjima, vještinama i navikama učenici treba da ovladaju, pri tome imajući u vidu vaspitno-obrazovne ciljeve, nastavnik je u obavezi da bira nastavne metode i tehniku rada vodeći i pri tome računa o različitim intelektualnim i psihofizičkim mogućnostima i zahtjevima učenika.

Nastavnik naročito treba da vodi računa o stepenu mogućeg postizanja tih objektiva u toku nastavnog procesa. Da bi učenje nastavnog sadržaja historije bilo uspješnije, nastavnik, pri izboru i primjeni metoda, uvijek treba da ima u vidu da učenici imaju različite nivoje saznanja i sposobnosti. Samom primjenom različitih metoda i tehniku rada postiže se veća dinamika načina učenja, učenici se u znatno većoj mjeri motivišu za rad, što je sve imati za cilj da će bude zanimljiv, interesantan, a učenici će lakše i bolje savladati sadržaje koji su predviđeni za taj predmet.

Potpuna i daleko uspješnija realizacija nastavnog plana i programa u mnogome zavisi od pravilnog izbora odgovarajućih metoda i tehnika, uvijek imajući u vidu da se nastavnik mora pridržavati neophodnih metoda ko-didaktičkih zahtjeva u cilju uspješnije realizacije programskih sadržaja za učenike.

Metode i tehnike nastavnog rada su *put, pristup i način* pomoći u kojih se realizuju zadaci u procesu nastave historije, a da pri tome treba imati u vidu da kvalitet nastave prvenstveno zavisi od pravilnog izbora metoda i tehnika u službenim organizacijama nastavnog procesa.

U zavisnosti od prirode predmeta, ciljeva i zadataka historije, nastavne metode se dijele na:

- verbalne metode (metoda usmenog izlaganja, metoda razgovora, dijaloga i diskusija);
- tekstualna metoda;
- demonstrativno-ilustrativna metoda (demonstracija, ilustracija predmeta, objekta i dr.).

*Pored ovih metoda, predlaže se, u cilju pospješivanja nastave:*

- a) direktno historijsko posmatranje;
- b) demonstriranje u kabinetu historije ili u razredu;
- c) socio-historijsko pranje događaja;
- d) demonstriranje u životnoj sredini.

U nastavi historije, usmeno izlaganje nastavnika (monološka metoda) i razgovor sa učenicima (dijaloška metoda) imaju veoma važno mjesto. Radi uspješnijeg realizovanja zadatka poželjno je da nastavnik koristi i ostale metode i tehnike u cilju postizanja boljeg uspjeha.

Nastavnik stalno treba da ima u vidu da je osnovni zadatak nastave historije stvarala ko (produktivno) sticanje znanja, vještina i prilika koje utiču na vaspitanje i obrazovanje učenika, kao važnih pripadnika našeg društva.

### **OBLICI RADA I TEHNIKA**

U nastavi historije, pored pravilnog izbora nastavnih metoda, za dobro predavanje i uspješno učenje nužno je da se načinovima koristimo različitim oblicima rada i tehnikom, jer se time postiže veća efikasnost nastave. *U nastavnom procesu nastavnik vrši izbor sljedećih oblika rada, i to:*

- rad sa cijelim razredom;
- rad po grupama;
- rad u parovima;
- individualni rad;
- brzo savladavanje ideja (brainstorming);
- istraživački rad, komparativan rad, praktičan rad;
- skup ili drvo razmišljanja;
- petostih ili narodna predanja;
- klaster tehnika kritičkog razumijevanja i dr.

Kao posebne oblike u nastavi historije treba zastupiti programiranu nastavu, dopunsку nastavu, dodatnu nastavu i produženu nastavu, slobodne aktivnosti i ekipnu nastavu.

*Predviđjeti:*

- historijske nastavne ekskurzije;
- posjete muzejima, bioskopima, izložbama, kulturno-historijskim spomenicima u mjestu, zavičaju i okolini.

U nastavi historije grupni i individualni oblik rada mora više doći do izražaja.

Za grupni i individualni oblik rada naročito su pogodni oni historijski sadržaji koji imaju izuzetno vaspitno-obrazovnu vrijednost: (revolucionarni pokreti, historija nastanka razvoja kulture svoga naroda i kulture susjeda i drugih naroda, sakupljanje izvornog i nastavnog materijala, njegova klasifikacija i analiza).

asove sa individualnim i grupnim oblikom rada treba pažljivo planirati i racionalno izvoditi, pri tome imajući u vidu da je njihov osnovni zadatak aktivizacija učenika, njihovo osposobljavanje za samostalni i stvaralački rad (produktivno usvajanje znanja, vještina i navika).

Takođe, nastavnik mora da ima u vidu ograničeno stvari svake metode, svakog oblika i svakog sredstva tehnike, jer se pravi efekti postižu njihovom maksimalnom korelacijom povezanom sa ciljevima predmeta i vaspitno-obrazovnim sadržajem.

*U nastavi historije se moraju koristiti svi poznati tipovi asova, a posebno:*

- as za obradu novog gradiva,
- as ponavljanja i utvrđivanja, kao i
- as sistematizacije nastavnog gradiva.

Nastavnik ovim tipovima asa treba da pokloni posebnu pažnju vodeći računa o odnosu pojedinih dijelova asa prema asu kao cjelini, o izboru najpogodnijih metoda, sredstva i tehnika rada.

*Za postizanje boljih rezultata nastavnicima se preporučuju svi tipovi asa:*

- obrada, utvrđivanje, ponavljanje, sistematizacija;
- korištenje izvornih, historijskih tekstova;
- korištenje historijskih karti i atlasa;
- korištenje oiglednih sredstava (dijafilmovi, grafofolija, slike, dijapositiv, ilustracije i dr.);

- koriš enje savremenih tehni kih sredstava (dijaprojektor, kinoprojektor, epidijaskop, episkop, grafoskop, magnetofon, gramofon, radio i TV);
- koriš enje historijskih itanki, radnih svezaka, kao i ostale literature historijske sadržine;
- posjete muzejima, arhivima i kulturno-historijskim spomenicima u mjestu i okolini.

a) U nastavi historije poseban zna aj ima koriš enje posebnih historijskih tekstova. U radu sa tekstrom treba imati u vidu zahtjeve metodike nastave historije. *Zna aj historijskih tekstova je u sljede em:*

- itanjem historijskih tekstova u enici lakše razumiju specifi nost historijskih problema, gdje se historijski fenomen tekstrom može najbolje ilustrovati;
- analizom izvornog historijskog teksta njeguje se stvarala ko rezonovanje, a ono je bitno za formiranje historijskog i svestranog kriti kog mišljenja u enika;
- koriš enjem ovih tekstova u enici upoznaju elementarne probleme nau nog istraživanja i nau ne kritike.

b) Na svakom tipu asa nastavnik historije treba da koristi historijsku kartu, kao osnovno i nezamjenljivo nastavno sredstvo. *Za nastavu historije bitno je da se izvrši klasifikacija historijskih karti prema historijskom sadržaju:*

- opšte ili osnovne,
- tematske ili posebne,
- pojedina ne ili doga ajne,
- šematske,
- piktorijalne (slikovne),
- nijeme ili konturne historijske karte.

c) *U nastavi historije radne sveske mogu biti vrlo efikasne:*

- za savladavanje injeni nog znanja i poznavanje historijskih pojava i doga aja pretežno na reproduktivnom nivou;

- za savladavanje vještina u korišenju enciklopedija i drugih priručnika sa podacima iz historije;
- za njegovanje samostalnosti u enika u sticanju standardnih znanja.

## ME UPREDMETNA KORELACIJA

Nastavom historije u enici se osposobljavaju da hronološki prate razvoj ovještva u cjelini, a nastavnik prilikom rada planira za svaku temu vaspitnoobrazovni cilj, metode, nastavna sredstva, tekstove i literaturu u cilju uspješnijeg ostvarivanja zadataka. Nastavnik historije treba da obezbijedi korelaciju sa drugim, a prije svega srodnim predmetima, kao što su:

- *geografija,*
- *priroda i društvo,*
- *književnost,*
- *arheologija,*
- *likovna umjetnost i*
- *gradansko vaspitanje.*

Posebnu mogunost za me upredmetnu korelaciju pružaju dodatni rad i izborna nastava ije teme mogu da obuhvate sadržaje iz srodnih predmeta obrazovanju uz stručne metode pomoći nastavnika srodnih predmeta. Kada je u pitanju realizacija slobodnih aktivnosti, historijske ekskurzije i posjete kulturno-historijskim spomenicima korelacija omogućuje postizanje boljeg uspjeha.

Samom korelacijom sa srodnim predmetima obezbjeđuje se cjelishodnost cjelokupnog vaspitno-obrazovnog procesa. Nastavnik uvijek ukazuje u enicima na uzročne posljedice neveze kako bi se kod učenika što bolje razvila sposobnost za kritičko razmišljanje i razumijevanje pojava, procesa i događaja u vremenu i prostoru.

Korištenje audio-vizuelnih sredstava, izvornih tekstova historijske sadržine, te posjete muzejima i arhivima podstavljuju učenike da samostalno razmišljaju o događajima koji su se dešavali u određenom vremenu i prostoru. Posebnu pažnju treba posvetiti onim događajima koji su imali uticaj na društveno-ekonomski i kulturni napredak ovještva.

## **VREDNOVANJE**

Ocenjivanje i vrednovanje je stalan proces koji ima podsticajni karakter, jer na taj način motiviše učenika za stalan i sistematski rad. Ujedno, ono predstavlja proces trajnog pranja rada učenika koji ima za cilj da izmjeri sve vrste sposobnosti učenika. Nastavniku se pruža mogućnost da prati angažovanje učenika, a prije svega: usmene odgovore, pisane referate, testove, pisane radove, kao i ostale aktivnosti koje učenik preduzima u cilju usvajanja znanja, što mu pomaže u uspješnijem formiranju stvaralačkog duha.

*Osnovni ciljevi ocenjivanja i vrednovanja učenika u nastavi historije su:*

- motivacija učenika za rad;
- obezbjeđivanje informacije o stepenu postignutih objektiva;
- poboljšanje učenja učenika i predavanja nastavnika;
- prepoznavanje darovitijih učenika i pružanje dovoljno podataka;
- osiguravanje informacija o saznanju učenika za njihovo opredjeljenje u budućnosti.

*Ocenjivanje i vrednovanje obuhvata više komponenata, ali su najvažnije:*

- ocenjivanje obima znanja (**kvantitet**) i ocenjivanje nivoa znanja (**kvalitet**);
- *vrednovanje obima kvantiteta i nivoa kvaliteta znanja se utvrđuje stepenom usvojenosti programa u sljedećim nivoima:* razumevanje naučenog (shvatanje pojmove i injenica), odvajanje bitnog od nebitnog, povezivanje injenica i objašnjavanje definicija;
- prepoznavanje i reprodukcija gradiva;
- kritički odnos prema naučenom;
- stvaralački odnos prema naučenom koji se ogleda u samostalnom pronalaženju injenica i primjera.

Ovim ciljevima nastavnik osigurava nove informacije o uspjehu učenika, upoznaje učenika sa planiranim nastavom, sa ciljem da ga što

više približi nastavnom planu i programu. Nastavnik sti e uvid koliko je osposobljen da pokaže svoja dostignu a, da ocijeni rad u grupi, kao i da vidi koliko je u enik ili grupa osposobljena za samostalno i grupno historijsko mišljenje i koliko je osposobljena za budu nost. U enike e nastavnik podijeliti u grupe tek kada rezimira sve u eni ke rezultate. Vidje e koja grupa ili koji u enik ima poteško a u radu i koje teme nisu savladane, a cilj je da se gradivo usvoji i nau i.

*Prilikom ocjenjivanja nastavnik uzima u obzir sljede e elemente:*

- povezivanje historijskih injenica kao bitnih odredinica historijskih doga aja, procesa i pojave u njihovo logi koj i historijskoj povezanosti;
- povezivanje hronologije bitne za vremensko odre ivanje doga aja ili procesa u cilju shvatanja uloge, prostora i historijskog vremena u društvenom razvitku;
- razumijevanje uzro no-posljedi nih veza;
- sposobnosti opisivanja i objašnjenja doga aja i procesa te nim književnim jezikom;
- poznavanje historijsko-geografskih elementa bitnih za lokalizovanje doga aja, pojave i procesa, sa ciljem shvatanja uloge prostora u historijskom razvitku;
- poznavanje historijskih i socioloških pojmove i kategorija, njihovu odgovaraju u upotrebu i povezivanje u sistem koji mogu ava razvitak historijskog mišljenja u enika.

*Sve navedene elemente znanja, interesovanja i navika treba sistematski vrednovati, ali uvijek imati u vidu individualnu psihofizi ku mogu nost i sposobnost u enika.*

## **OBLICI VREDNOVANJA**

U toku školske godine treba primijeniti više oblika kontrole, i to:

- *usmeno provjeravanje,*
- *pismeno provjeravanje,*
- *provjeravanje putem tekstualnih zadataka,*

- provjeravanje putem rješavanja praktičnih zadataka,
- provjeravanje domaćih zadataka.

## **TIPOVI VREDNOVANJA**

*Najpoznatiji tipovi ocjenjivanja su:*

- **suštinsko ocjenjivanje** ima za cilj da uputi nastavnika u planiranje i da kod učenika prepozna teškoće u radu i učenju kako bi im se pomoglo u ispunjavanju njihovih potreba za boljim i uspješnijim učenjem;
- **sveobuhvatno ocjenjivanje** ima za cilj da pronađe stepen postizanja objektiva poslije jednog odredenog perioda predavanja, na primjer: poslije jednog poglavlja (teme), na polugo učenja na kraju školske godine;
- **ocjenjivanje na osnovu kriterijuma** podrazumijeva ocjenjivanje svakog učenika koji ispunjava određene kriterije na osnovu određenih standarda (ovo ocjenjivanje pruža informaciju nastavniku da primijeti poteškoće učenika i da učeniku pomogne u njihovom savladavanju i poboljšanju);
- **dijagnostificirano ocjenjivanje** određuje kod učenika slabosti, poteškoće, probleme i pruža mogućnost za identifikaciju učenika sa potrebama u nedovoljnem savladavanju historijskih injenica, pojmoveva, gradiva i drugo;
- **suštinsko i dijagnostificirano ocjenjivanje** ne ocjenjuje učenika ocjenama, već na osnovu njih planira rad;
- **unutrašnje ocjenjivanje** obuhvata nastavni plan, a ocjenjivački rad se formira i razvija od strane nastavnika;
- **spoljne ocjenjivanje**, ocjenjivačka djelatnost se obavlja van škole (specifičnost visokog nivoa);
- **svakodnevno ocjenjivanje** zasniva se na kontroli rada učenika u učionici;
- **prethodno ocjenjivanje** je ocjenjivanje prije ocjenjivačkog testiranja;

- **ocjenjivanje u procesu** zasniva se na ocjenjivanju direktnog pomenja u toku jednog rada ili zadatka;
- **završno ocjenjivanje** se obavlja na kraju školske godine i zasniva se na ocjenjivanju iz jednog određenog predmeta.

## **OSNOVNE DJELATNOSTI VREDNOVANJA U RAZREDU**

Najpoznatije djelatnosti vrednovanja u razredu su:

- *svakodnevna kontrola u razredu,*
  - *doma i zadaci,*
  - *testovi.*
- a) Nastavnik za vrijeme sasa redovno kontroliše u enike i daje im informacije u cilju olakšanja u enja, stalno prati njihovo napredovanje i uočava njihove poteškoće.
- b) Vašnost doma iih zadataka je vrlo primarna. Njima se osiguravaju informacije za nastavnika i proširuje znanje u enika za nezavisan rad, a ujedno se, tokom izrade doma iih zadataka, usvajaju nastavne jedinice. Ukoliko se jave određene poteškoće, prilikom izrade doma iih zadataka, pomoć roditelja je veoma važna, s jedne strane, a s druge strane, pomoć roditelja može biti neproduktivna jer se u enik time navikava da dobija gotova rješenja.

## **FORME TESTOVA**

Postoje različite forme testova od kojih su, ipak, najvažnije sljedeće:

- *usmeno testiranje,*
- *pismeno testiranje,*
- *grafičko prikazivanje ili predstavljanje.*

S obzirom na prirodu predmeta i sadržaja koji se objašnjava, nastavniku se predlaže da koristi sljedeće u podjelu testova:

- *testovi za samokontrolu,*
- *testovi za ocjenjivanje,*

- *testovi za unapre enje i*
- *finalni test.*

U nastavi historije testiranje znanja u enika je veoma važno jer omoguava dobijanje informacija o napredovanju u enika. Ali, testiranje znanja može da ima i negativne osobine - ako je u enik nedovoljno pripremljen za testiranje javlja se neraspoloženje koje se ispoljava bijesom, strahom i stresom.

Za vrednovanje znanja u enika koristimo i ostale djelatnosti, na primjer:

- *ocjenjivanje pomo u eseja,*
- *ocjenjivanje pomo u dosjea,*
- *samoocjenjivanje ili samovrednovanje i drugo.*

## O EKIVANI REZULTATI NA KRAJU IX RAZREDA

*Polaze i od opštih posebnih i operativnih zadataka nastave historije od u enika se na kraju IX razreda o ekaju sljede i rezultati, i to:*

- da se upoznaju i da steknu bolja saznanja i dovoljno informacija o razvoju ljudskog društva država i naroda prije, u toku i poslije Drugog svjetskog rata;
- da se bolje upoznaju sa specifičnostima i najvažnijim događajima Bošnjaka, Albanca i drugih naroda, prije, u toku i poslije Drugog svjetskog rata;
- da upoznaju kulturnu baštinu svog naroda i svojih susjeda;
- da se bolje upoznaju sa životom, običajima i kulturom Bošnjaka, Albanca i drugih susjednih naroda u periodu prije, u toku i poslije Drugog svjetskog rata;
- da se bolje upoznaju sa otporom Bošnjaka, Albanaca i drugih naroda fašističkoj agresiji, prije i u toku Drugog svjetskog rata;
- da se bolje upoznaju sa specifičnim položajem BiH i Kosova, prije, u toku i poslije Drugog svjetskog rata;
- da bolje razumiju društvene, državne, ekonomski, kulturne i vjerske tokove određenog perioda;

- da bolje upoznaju suštinu, bitne procese i ključne historijske događaje iz Bosne Bošnjaka, Albanaca i drugih jugoslovenskih naroda i susjeda za oslobođenje;
- da se bolje upoznaju sa pravdom i uzrocima izbijanja Drugog svjetskog rata, razaranjima materijalnih dobara, gubicima, ljudskim žrtvama i sl.;
- da se osposobe za kritičko sagledavanje i analizu nastalih događaja i posljedica izazvanih Drugim svjetskim ratom;
- da se upoznaju sa međunarodnim prilikama poslije Drugog svjetskog rata, osnivanjem OUN-a, Pokretom nesvrstanih i njihovo ulozi u održavanju mira među narodima i državama;
- da se upoznaju sa raspadom Jugoslavije, uzrocima i posljedicama raspada;
- da se upoznaju sa Bosnom kao samostalnoj državi;
- da se upoznaju sa ratnim dešavanjima u Bosni i na Kosovu, učestvom snaga UN-a i NATO-a;
- da se upoznaju sa aktuelnim problemima na Kosovu, BiH, na prostorima bivše Jugoslavije i zemljama Jugoistočne Evrope (tranzicija, priblišavanje EU, NATO-u) i opštim prilikama (političke, privredne, kulturne idr.).

### ***IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA***

*U realizaciji nastavnih sadržaja iz Historije za IX razred predlaže se sljedeća literatura:*

- Profesor dr. Mustafa Imamović, *Historija Bošnjaka*;
- Ibrahim Tepić i Fahrudin Isaković, *Historija za VII razred osnovne škole-IP, "Svjetlost"* d.d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 2001 god.;
- Mr. Muhamed Ganibegić, Mr. Enes Durmišević, Mr. Muhedin Pelešić, *Historija za VIII razred osnovne škole-IP, "Svjetlost"* d.d., Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Sarajevo, 2001 god.;
- Dr. Ali Hadri, *Historija albanskog naroda*, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Priština.

Za uspješnu realizaciju programskih sadržina u nastavi historije za IX razred nastavnik e, pored dobrog izbora odgovaraju ih naslovnih metoda i tehnika, koristiti veoma važna nastavna sredstva i to:

- *historijske zidne karte;*
- *historijski atlas;*
- *ilustrativni materijal historijske sadržine;*
- *dijapozitive;*
- *projekcioni komplet slika i alata za skice, šeme, grafikone, hronološke tablice, makete, tematske karte;*
- *muzejske eksponate;*
- *posjeti kulturno-historijske spomenike u mjestu, gradu i široj okolini.*

## UMJETNOSTI

- MUZIKO VASPITANJE
- LIKOVNA UMJETNOST



## **MUZIKO VASPITANJE**

(1. čas nedjeljno, 35. učesnika godišnje)

### **UVOD**

Muzika je dio kulturnog formiranja linosti i njegova stalna potreba. Ona direktno utiče na kreiranje ovjekove linosti. Muzika je nesumnjivo ovjekova potreba za stvaralaštvo, komunikacijom i kreativnošću. Ona produbljuje vizije i učenje koje teže njenim vrijednostima. Muziko obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi omogućava:

- selektivno i aktivno slušanje muzike u okviru medijskih programa i muzičkih priredbi;
- sudjelovanje u hrvatskim formacijama i drugim muzičkim djelatnostima;
- buduće šire obrazovanje koje podrazumijeva pripremu za neku profesiju, gdje je muzika sastavni dio toga.

### **CILJEVI PREDMETA**

*Ciljevi predmeta su:*

- da podstiče radost i pozitivnu osjećanja prema muzici;
- da podstiče interesovanje za različite oblike ustrovanja u muzici;
- da formira pozitivan odnos prema bosanskoj i svjetskoj muzičkoj kulturi;

- da vaspitava za odabiranje selektivnog muzičkog programa i zdrave zvane sredine;
- da razvija kriterijume za vrednovanje i kritičko mišljenje.

## **OPŠTI I SPECIFIČNI OBJEKTIVI**

*Učenici treba da:*

**1. Poznaju djela svjetskih i nacionalnih kompozitora različitih stilova i epoha:**

- zapažaju i razlikuju izražajni karakter, poznaju sredstva i interpretatorske formacije u muzičkim slušanim djelima;
- razlikuju i poznaju instrumente preko slušanja;
- razlikuju vrste (*rodove*) i različite muzičke žanrove slušanjem i interpretacijama;
- razlikuju i poznaju određene muzičke oblike.

**2. Muziciraju na individualan i zajednički način svjesno i odgovorno pod rukovodstvom nastavnika:**

- interpretiraju narodne i umjetničke pjesme iz BiH i drugih naroda po sluhu i na kombinovan način, sa i bez instrumentalne pratnje;
- izvode pjesme i posebne instrumentalne sadržaje po sluhu, notalnom tekstu i na kombinovan način;
- razvijaju sposobnost za lijepo i pravilno pjevanje na visokom nivou (stav tijela, disanje, artikulacija, gravitacija u tempu i dinamici);
- razvijaju na najvećem nivou ritmičke osjećaje, melodije i harmonije interpretacijama i slušanjem;
- poznaju različite ritmičko-melodijske pojave i koriste notni muzički tekst putem interpretacije.

**3. Razvijaju kreativne sposobnosti:**

- izvode na stvarala ki na in muzi ka djela;
- dopunjaju, razlikuju i stvaraju nove cjeline u ritmu i melodiji;
- izražavaju se na kreativan na in preko pokreta, literarnog i likovnog izražaja, na osnovu doživljaja slušanih djela.

**4. Razvijaju kritičko mišljenje i bogate znanja o muzici koj umjetnosti:**

- vrednuju muzici ke doživljaje u svom okruženju;
- poznaju muzici ke profesije i institucije;
- poznaju upotrebu savremene tehnologije u muzici koj umjetnosti.

## NASTAVNI PROGRAM

Informativni ciljevi	Formativni ciljevi	Socijalizacijski ciljevi	Specifi ni oblici nastave			Korelacija
			Slušanje	Izvo enje	Stvaranje	
<p><b>1. Predloženi sadržaji za izvo enje:</b></p> <p><b>Narodne pjesme:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Duni vjetre</li> <li>- Gdje si, da si, moj golube</li> <li>- Emina</li> <li>- Moj dilbere</li> <li>- Da nije ljubavi</li> <li>- U Stambolu</li> </ul> <p><b>Umjetni ke pjesme:</b></p> <p><i>F. Biro:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tri palme</li> </ul> <p><i>L. Kuntari :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sretan put</li> </ul> <p><i>M. Asi :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sanjarenje</li> </ul> <p><i>Aleksander Verinski:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Do vi enja</li> </ul> <p><i>Zvonimir Šebeti :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pjesma zelenih polja</li> </ul> <p><i>A. Dvoržak:</i></p>	<p><b>1. Vokalna muzika:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pjevanje i pjesme;</li> <li>- pjesma i sazvu ja melodija;</li> <li>- pjesma uz pratnju instrumenata.</li> </ul>	<p>1. Razvijanje osje aja za timski rad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- doživljajno i analiti ko slušanje kompozicija naše i svjetske muzike historije od druge polovine romantizma do današnjeg vremena;</li> <li>- vrednovanje razli itih muzikih vrsta, žanrova i interpretacija;</li> <li>- upoznavanje mogu nosti slušanja muzike na koncertima i preko medija;</li> <li>- shvatanje zna aja naše muzike kulture XIX i XX vijeka;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pjevanje narodnih i umjetni kih pjesama;</li> <li>- vokalno izvo enje odgovaraju ih muzikih primjera XIX i XX vijeka;</li> <li>- sviranje i pratnje uz pjesme i instrumentalne kompozicije;</li> <li>- plesanje uz muziku za ples;</li> <li>- razlikovanje narodne, društvene i umjetni ke igre.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- interpretiranje muzikih sadržaja iz prou avanih perioda (doživljajno i sredstvima estetskog oblikovanja);</li> <li>- tekstualno, likovno ili plesno izražavanje muzikih doživljaja;</li> <li>- oblikovanje pratnje.</li> </ul>	<p><b>1. Bosanski jezik i strani jezici</b> (pjevanje sa izvo a kom tehnikom formira zdrav glas i doprinosi kvalitetu govora)</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koncert za violon elo, op.104</li> <li>- Iz Novog svijeta, II stav</li> </ul> <p><i>B. Smetana:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodana nevjeta</li> </ul> <p><i>A. Bordin:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Knez Igor</li> </ul> <p><i>M. P. Musorgski:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Boris Godunov</li> <li>- Slike sa izložbe</li> </ul> <p><i>P. I. Ajkovski</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simfonija br. 4, IV stav</li> <li>- Koncert za klavir i orkestar b-mol, I stav</li> </ul> <p><i>E. Grig:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solvejgina pjesma</li> </ul> <p><i>M. de Falja:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No i u španskim vrtovima</li> </ul> <p><i>D. de Sarno:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Balkanska carica</li> </ul> <p><i>K. Debisi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preludijumi (izbor)</li> </ul> <p><i>M. Ravel:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bolero</li> </ul> <p><i>A. Šenberg</i> (izbor)</p> <p><i>B. Bartok:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Iz svite, op.14</li> </ul>	<p><b>2. Muziki romanti-zam (druga polovina XIX vijeka)</b></p>	<p>2. Razvijanje motivisanosti za izu avanje muzike historije drugih naroda.</p>	<p>- upoznavanje stvaraoca i interpretatora pojedinih stilova iz naše i svjetske muzike literature.</p>		<p><b>2. Historija i geografija</b> (razvoj muzike umjetnosti povezan je sa historijom i geografskim podnebljima)</p>
		<p><b>3. Muzika XX vijeka:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impresionizam;</li> <li>- ekspresionizam i neostilovi.</li> </ul>	<p>3. Motivisanost za izu avanje nacinalne muzike i stvaraoca u razliitim umjetnim epohama.</p>		<p><b>3. Likovna kultura</b> (likovne tehnike koje su vladale u impresionizmu i koje su koristile muzike motive, povezati sa muzikom impresionizma)</p>

<p>- Mikrokosmos (Majarska pjesma)</p> <p><i>K. Orf:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karmina Burana</li> </ul> <p><i>I. Stravinski:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Posvećenje proljeće</li> <li>- Petruška</li> </ul> <p><i>Piter Grajms:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vodi kroz orkestar</li> </ul> <p><i>Jakov Gotovac:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Simfonijsko kolo</li> </ul> <p><i>Milan Prebanda</i> (izbor)</p> <p><i>Lovro Županović:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- askanja za flautu, gude i timpane</li> </ul> <p><i>Avdo Smailović:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Svita za gude</li> <li>- Dje je radosti</li> </ul> <p><i>Asim Horzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- San o Bosni</li> </ul> <p><i>Ivan Brkanović:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Solo pjesma</li> <li>- Uspavanka</li> </ul> <p><i>Mladen Pozajić:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mali koncert na temu</li> <li>- Za flautu i gude i orkestar</li> </ul>	<p><b>4. Nova muzika i nove muzike dimenzije:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- novi tonski redoslijedi, konkretni zvuci, elektronski zvuci, novi na insviranja, nove zvane boje;</li> <li>- generacije naših kompozitora XX vijeka;</li> <li>- džez;</li> <li>- popularna i zabavna muzika XX vijeka:</li> <li>pop, rok, tehnico, rep,</li> <li>zabavna i narodna muzika;</li> <li>- filmska muzika.</li> </ul> <p><b>5. Muzika sadašnjost:</b> - sadašnjost, muzika različitih</p>	<p>4. Razvijanje kreativnosti, samopouzdanja i inicijativnosti.</p>			<p><b>4. Fizika</b> (muzika sredstva doprinose razumijevanju fizičkih pojava)</p> <p><b>5. Tjelesni odgoj</b> (igra i ples razvijaju)</p>
--	---	---	--	--	---

<p><i>L. Armstrong:</i> - Kakav divan svijet</p> <p><i>Dž. Geršvin:</i> - Amerikanac u Parizu - Porgi i Bes (uspavanka)</p> <p><i>E. Prisli/Matson:</i> - Love me tender (Voli me nježno)</p> <p><i>Simon:</i> - Sound of silence</p> <p><i>The Rolling Stones:</i> - Thank you for the music</p> <p><i>Freedman/Knight:</i> - Rock around the clock</p> <p><i>The Beatles:</i> - Yesterday</p> <p><i>Edin Dervišhalidovi :</i> - Smijehom strah pokrijem - Sve je laž</p> <p><i>Hari Mata Hari:</i> - Prsten i zlatni lanac</p> <p><i>Magazin:</i> - Rapsodija</p> <p><i>Muzika iz filma:</i> - Titanik - Svjedok - Doktor Živago - Kod dajidže Idriza</p>	<p>vremena, sredina, vrsta i žanrova; - muzika nema granice: zna aj i kriti ko koriš enje savremenih medija.</p> <p><b>6. Mogu nosti za dodire sa muzikom:</b> ja sam slušalac - posje ujem muži ke priredbe; - sre ujem svoju zvu nu zbirku; - posjeta kompozitora ili stvaraoca.</p>				<p>spretnost i koordinaciju pokreta)</p> <p><b>6. Bosanski jezik</b> (muzika je povezana sa pozorišnom i filmskom umjetnoš u)</p>
---	--	--	--	--	---

## **DIDAKTIKO-METODSKA UPUTSTVA**

U posljednjem trogodištu fond asova ograničen je na jedan sat nedjeljno u svakom razredu, što uz bogatu muziku riznicu zahtijeva od nastavnika još ekonomi nije planiranje i realizaciju predmeta. Jedinice su kompozicije muzike aktivnosti u kojima se prepliću slušanje, izvođenje i kreativnost uz uvažavanje u enikovog muzike razvoja. Aktivnosti oživljavaju sljedeće sadržaje i njihovu interakciju:

- u muziku kom vaspitanju preciznu muziku literaturu;
- iz muzike literature izvedene osnovne informacije o njenim karakteristikama, zakonitostima i ulozi u muzici kulturi;
- iz muzike literature i njenih karakteristika prezentiran razvoj svjetske i bosanske muzike umjetnosti.

Pristup zahtijeva muziku komunikaciju koja sprečava stereotipe u verbalnom objašnjavanju muzike zakonitosti i historije.

Nastavnici moraju koristiti aktivne forme i metode rada. Samo tako će umjesto faktografskih znanja razvijati muzike sposobnosti u enika. U enike podsticiemo na samostalan kreativni rad i uz pomoć dostupne literature.

Važno je upotrebljavati kvalitetan instrumentarium, savremeno vizuelno gradivo (dijapoitive, video snimke) i kompjutersku tehnologiju.

### **SLUŠANJE**

Glavni cilj muzike nastave je da stvara aktivne slušaoce muzike priredbi, a to traži aktivno doživljajno analitičko slušanje. Ne može se prepustiti samostalnosti, jer svaki muziki rad, narođito u školi, zahtijeva promišljeni postupak u kome se radi motivacija, tok slušanja, kao i povratna informacija o doživljaju i upoznatim karakteristikama.

### **IZVOĐENJE**

Izvođenje sadrži pjevanje i sviranje. Iako se muzike sposobnosti i vještine produbljuju, kod djece ovog uzrasta pjevačku aktivnost ometa mutacija. Nastavnik nadgleda njihovo pjevanje kroz estvovanje i u kriznim periodima u većoj mjeri angažuje ih sviranjem.

Pozitivan odnos prema pjeva kom izvo enju produbljujemo razli itim na inima izvo enja, višeglasjem i raznovrsnom interpretacijom koja aktivira doživljaje. Obuhvata program pjesama iz svake godine i pjeva ki izvo ene odlomke koji predstavljaju motivaciju za aktivno slušanje kompozicije.

Važno je da izaberemo dovoljno zanimljiv i na odgovaraju i na in zahtjevan program i da ga korektno ostvarimo. Sviranje, kao i pjevanje, mora aktivirati doživljaje. Pored instrumentalnih sadržaja obuhvata se i pratnja za pjevanje, a efikasna je i motivacija za slušanje instrumentalnih kompozicija koje su u enicima dostupne sa posebno pripremljenim partiturama.

## STVARANJE

U tre em trogodištu ispoljava se sposobnost stvaralaštva tekstuarnog izražavanja muzi kih utisaka, zatim likovnih, a ritmi ko-plesne su uglavnom karakteristi ne za pojedince. Nastava ne smije biti stereotipna, ve je nastavnik pažljivo planira i tom prilikom uzima u obzir individualna interesovanja.

Stvaranje u tre em trogodištu povezano je saznanjima o zvu nim sredstvima (glasova, školskog instrumentarija savremenih elektronskih instrumenata), muzi kim formama ili žanrovima. Dostignu a u eni kog stvarala kog rada su zvukovni mozaici, formalni dijelovi (motivi, teme, melodije, ritmovi, pjesme).

## STANDARDI ZNANJA

### SPOSOBNOSTI

*U enici treba da:*

- razvijaju muzi ki sluh;
- saznaju osnovne muzi ke karakteristike obra enih epoha;
- pove avaju sposobnost estetskog opažanja, prosu ivanja, oblikovanja i vrednovanja.

## **VJEŠTINE**

Prema individualnim mogu nostima u enici ovladavaju vještinama plesa, pjevanja i sviranja.

### ***INFORMATIVNA SAZNANJA***

*U enici saznaju:*

- osnovne karakteristike razvoja muzike umjetnosti druge polovine XIX i XX vijeka;
- upoznaju muzika djela kompozitora i interpretatore XIX i XX vijeka;
- zna da su muzika vrijednosti za našu i opštu kulturu ovje anstva;
- neposredna muzika iskustva;
- sistematizovane i prezentirane podatke koji služe kao osnovna orijentacija u muziku kom djelovanju;
- historijski zna da su muzika razvojnih dostignuća koji predstavljaju odjek stvaralaštva i duhovnog razvoja ovje anstva;
- stvaranje muzika vrijednosti važnih za naš narod.

### **O EKIVANI REZULTATI**

*U enici znaju:*

- da izvedu deset narodnih i umjetničkih pjesama koje su estetski i izražajno oblikovane;
- da izvedu pet instrumentalnih kompozicija (krajih, različitih formi i po potrebi pera enih) iz proučavanih stilskih perioda;
- da imenuju stilske periode (od nastanka pa do danas), osnovne karakteristike muzike koga razvoja, kao i muziku sadašnjost u svjetskom i našem prostoru;
- da poznaju najznačajnije forme određenih epoha (za vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne sastave);

- da prepoznaju deset do petnaest kompozicija stranih i domaćih kompozitora, kao i savremene interpretatore;
- da razlikuju razlike među muzikama vrste i žanrove (narodna muzika, umjetnička, pozorišna, filmska, plesna, džez, popularna);
- da održe postignuti nivo intonacije na novim muzikama primjerima;
- da utvrde postojeća znanja muzike kog pisma;
- da znaju osnovnu podjelu instrumenata, te da ih prepoznaju po zvuku;
- da nabroje vrste orkestara i prepoznaju ih po zvuku.

## **VREDNOVANJE**

Nastavnik vrednuje dostignute znanja muzike kog stvaranja po profesionalnim psihološko-didaktičkim zahtjevima.

Vrednovanje se obavlja grupno, ocjenjujući pojedinačne muzikante razvoju u enika u aktivnom slušanju, vokalno-instrumentalnoj interpretaciji i kreativnom stvaralaštvu.

Nastavnik prati, bilježi i vrednuje muziku sposobnost, nivo interpretacije, informativno znanje, osjećajnost i interesovanje u enika. Vrednuje se saznanje i izražaj muzike kog doživljaja prilikom slušanja djela.

Vokalno-instrumentalna interpretacija se vrednuje pomoći u savladavanju određenog broja pjesama i instrumentalnog sadržaja, melodijsko-ritamske preciznosti i doživljene interpretacije.

Vrednovanje treba da bude uravnovešeno između pjevanja po sluhu, notnog teksta i kombinovano vode i ravnena o psihofizičkim mogućnostima u enika.

Nastavnik treba da prati i podstiče kreativni izražaj u enika, a posebno vrednovati:

- *upoznavanje sa slušanim djelima,*
- *pjevanje i sviranje,*
- *melodijsko-ritamske diktate,*
- *usmene i pismene odgovore,*
- *predstavljanje.*

Ostali vidovi vrednovanja su:

- *testovi*,
- *samoocjenjivanje*.

Prilikom vrednovanja, nastavnik treba da ima u vidu standarde po nivoima i o ekuju e rezultate u zavisnosti od planiranih ciljeva.

## HOR I ORKESTAR

U školama je neophodan rad horova mla ih i starijih razreda. U svakoj školi, u kojoj postoje uslovi, treba da se osnuje i školski orkestar. asovi hora i orkestra se izvode kontinuirano od po etka do kraja školske godine. Preporu uje se da se asovi hora mla ih i starijih razreda izvode po dva asa nedjeljno, a orkestra tri.

asovi hora su obavezni i tretiraju se kao redovni asovi u nastavi. asovi hora i orkestra unose se u raspored škole i dio su radne obaveze u enika koje odabere nastavnik.

Školskim orkestrom smatra se instrumentalni ansambl sa najmanje deset instrumentalista. Orkestri mogu biti sastavljeni od instrumenata koji pripadaju istoj porodici (blok-flaute, mandoline, tambure, harmonike, Orffov-instrumentarium i sli no) ili mješovitog sastava prema raspoloživim instrumentima.

# **LIKOVNA UMJETNOST**

(1. semestar nedjeljno, 35. semestra godišnje)

## **UVOD**

Savremeni svjetski trendovi nas suo avaju sa novim izazovima radi uključivanja kosovskog društva u tekuće evropske i svjetske standarde. Likovno obrazovanje ima univerzalne vrijednosti i upravo zbog toga ne poznaje granice.

Ovim nastavnim sadržajima (Plan i program predmeta **Likovna umjetnost za IX razred**) učeniku se pomaže da ide u korak sa ranijim sadržajima, kako bi usvojio nova znanja, kreativnije razmišljao i djelovao.

## **CILJ**

Jezikom umjetnosti osposobiti učenike za vizuelnu komunikaciju i teoretsko-praktični rad, stvoriti moderno demokratsko društvo koje će znati da cijeni univerzalne, psihološke, estetske, socijalne i historijske zakonitosti.

Moralno i duhovno osposobiti učenike za nalaženje mjesata u društvu u kojem žive i djeluju i da shvate značaj koordinacije sa **ostalim nastavnim predmetima**. Tu leži njihov nacionalni identitet kojim će se uklopiti u savremene evropske i svjetske tokove.

## **OBJEKTIVI**

Od programskog sadržaja za IX razred, s obzirom da je prelomni razred, treba očekivati da učenik bude u stanju da postigne osnovne i specifične objektive, razvije kreativnost, samopouzdanje, intuitivnost, sklonost za iluminacije, implementacije i realizaciju.

## **OPŠTI OBJEKTIVI**

*U enici treba da:*

**posmatraju, doživljavaju i razlikuju sadržaje umjetnosti,  
da stvaraju i vrednuju.**

## **SPECIFI NI OBJEKTIVI**

Likovni koncepti, podru ja i njihova uloga pri vizuelnoj komunikaciji, historijski razvoj i umjetni ka interpretacija prirodno-društvenih fenomena.

Moralno-duhovni razvoj, radna atmosfera i zajedni ki rapporti, spoznaja likovnih tehnika i likovnih materijala, kao i upoznavanje sa likovnim jezikom radi opšte komunikacije.

Analiza i istraživanje svih prednosti kada je u pitanju estetika kod individualnog i moralno-intelektualnog rada, prezentacija.

### **PROGRAMSKI SADRŽAJ**

**(1 as nedjeljno, 35 asova godišnje)**

Nastavni program ovog predmeta ima za cilj, pored razvoja opšteg znanja iz historije umjetnosti svijeta, da kod u enika probudi opažaj i percepciju, kao i dublje poznavanje likovnih podru ja, likovnog jezika, likovni koncept, likovne tehnike i materijale.

### **PLANIRANI SADRŽAJI - STRUKTURA SADRŽAJA**

*Kategorije – potkategorije*

#### ***I KATEGORIJA***

*Savladavanje znanja iz:*

##### **LIKOVNE UMJETNOSTI:**

*muzika, balet, književnost, teatar, film...*

- Kratak pregled svjetske historije umjetnosti kroz likovna djela.
- Arhitektura – stilovi kroz historiju.

**POTKATEGORIJE:**

**LIKOVNI JEZIK:**

*likovni elementi, likovni principi...*

**LIKOVNI ELEMENTI I LIKOVNI PRINCIPI:**

*linija, smjer, ton, forma, prostor, kompozicija, ravnoteža, boja, veli ina, kontrast, ritam, gradacija, harmonija, jedinstvo, proporcija.*

**LIKOVNI ELEMENTI:**

- *linija*
- *boja*
- *ton*
- *tekstura*
- *veli ina*
- *forma – volumen*
- *prostor*
- *smjer*

**LIKOVNI KONCEPTI:**

- *kontrast*
- *ritam ili ponavljanje*
- *harmonija*
- *ravnoteža*
- *gradacija*
- *proporcija*
- *jedinstvo*
- *kompozicija*

**LIKOVNA PODRU JA:**

*crtež, keramika, grafika, plakat, dizajn, mozaik, tapiserija.*

- *crtanje*
- *slikanje*
- *skulptura*
- *grafika*
- *dizajn i vizuelna komunikacija*

### **LIKOVNE TEHNIKE:**

- *olovka*
- *ugljen*
- *tuš*
- *gvaš*
- *kolaž*
- *akvarel*
- *tempera*
- *žica*
- *hartija*
- *glina*
- *kombinirana tehnika*
- *sito-štampa*
- *litografija*

### **LIKOVNI MATERIJALI:**

*boja, boja za staklo, tkaninu, drvo; plastika, keramika, glina, gips, bronza, aluminijum, kamen, žica, bakar i bakarne folije, kao i ostale vrste materijala.*

## **II KATEGORIJA**

*Kultivacija sposobnosti vrednovanja i analize likovnog predstavljanja.*

### **POTKATEGORIJE:**

#### **MOTIVI:**

*portret, autoportret, figura, karikatura, akt, žanr, pejzaž, enterijer, mrtva priroda.*

#### **ESTETSKA PROCJENA:**

*estetska procjena kosovske grafike od narodne umjetnosti Bošnjaka do savremenog likovnog stvaralaštva; albanska umjetnost i njihova likovna tradicija; tursko likovno stvaralaštvo i stvaralaštvo ostalih nacionalnih zajednica; savremena umjetnost i estetska procjena savremenih umjetničkih djela.*

### ***III KATEGORIJA***

#### **ANALIZA I VREDNOVANJE**

##### **POTKATEGORIJE:**

###### **GALERIJA :**

*likovna djela doma ih i stranih autora.*

**Organizovanje samostalnih, kolektivnih i tematskih izložbi. Posjeta izložbama, muzejima i galerijama, kulturnim centrima i ekskurzije.**

###### **TEST:**

*radi dobijanja realne ocjene i objektivnog verifikovanja u enikovog znanja potrebni su oblici testiranja:*

- *posmatranje rada u enika;*
- *bilješke o njegovom radu.*

#### **MOTIVI I POTICAJI**

Motivi i poticaji mogu biti unutrašnji i spoljašnji, motivi iz mesta u kome su autori živjeli i stvarali svoja djela: književna djela, historijski događaji, narodni običaji i sl.

#### **METODOLOGIJA I ODKRIVANI REZULTATI**

##### ***Metodologija treba:***

- **da pove a efikasnost** i unese racionalne i ekonomi ne promjene u organizaciji obrazovnog sistema rada, a to je u svrhu putem rješavanja problema;
- **da inicira učenike** da samostalno istražuju i otkrivaju, kao i da zastupaju sve oblike misaone aktivnosti;
- **da na stvaralaštvo i razvijanje kreativne sposobnosti učenika,** ubrza njihov linijski i psihički razvoj, operacije i funkcije (*opazanje, primjerak, analiza, sinteza, vježbanje*).

*percepcija i istraživanje kroz analizu i sintezu, apstraktno mišljenje, originalnost, fleksibilnost, maštovitost, generalizacija, samostalnost, ustrajnost, upornost i samopouzdanje), u cilju veće aktivnosti i motivacije.*

**Prva i najvažnija metoda je metoda isključivanja konfrontacije** - radi izbjegavanja negativnih misli i zauzimanja negativnih stavova od strane učenika prema školi i nastavnim kadrovima.

**Najbolja metoda je metoda recepcije** - jedino ona omogućava učenje bez posrednika, a to je upravo ono što traži budućnost.

#### ***Učenici treba:***

- **da razvijaju strategiju rada** (kao što je tačno utvrđivanje), da znaju šta treba poznavati po pitanju *moderne likovne umjetnosti* na kraju realizacije bilo kog umjetničkog projekta;
- **da budu u stanju da provjere** da li je, to što je utvrđeno, ono što se treba realizirati kada je u pitanju *moderna likovna umjetnost*;
- **da razmišljaju** kako da se utvrđeni zadaci iz *moderne likovne umjetnosti* realizuju u predviđeno vrijeme;
- **da izvrše izbor** materijala, znanja, navika i osobina, kao i da analiziraju samog sebe da li su odabrali pravu metodu za rad koji žele realizovati, kada je u pitanju *moderno umjetničko djelo*;
- **da utvrde** svoje materijalne mogućnosti i uslove za nastavni rad, i da li su u stanju da, s tim što posjeduju, postignu očekivane rezultate;
- **da odrede strategiju rada** i da na odgovarajući način pristupe realizaciji kada je u pitanju *moderno umjetničko djelo*;
- **da izvrše izbor odgovarajućih nastavnih sredstava** i sami odrede logiku kombinaciju, oblike, metodu i postupke rada, kao i svoju poziciju u odnosu na sam sadržaj i način na koji će pristupiti radu;
- **da samoobrazovanjem regulišu** slobodnu kreativnost i imaginaciju, kao individualnu i originalnu sposobnost koja će ih usmjeriti prema cilju;
- **da timskim radom** integrišu svoja stručna znanja, iskustva i talenat uz neprestani rad radi maksimalnog isključivanja slučajnosti i svih vrsta problema (bilo da su praktični ili misaoni);

- **da sti u osje aj sigurnosti** i samopouzdanja prilikom rada kako ne bi skrenuli sa puta koji ih vodi ka pravilnom rješenju;
- **da se upoznaju sa metodama kompjuterske nastave** kao novim vidom stvaralaštva, poput istraživačih učenja putem rješavanja problema.

## ODABIR METODA

Svi učenici nisu talentovani i ne posjeduju interesovanje za likovnu umjetnost, niti im odgovaraju iste metode rada. Zato i postoji rizik da se pojedini učenici diskriminiraju. Sve metode nisu svim učenicima podjednako zanimljive i ni jedna metoda nije bolja od druge, a sve metode nisu praktične niti omogućavaju postizanje nastavne svrhe.

Nastavnik je provoditelj, on vrši pripreme za likovno djelo koje se konačno treba ostvariti i prilagoditi učenicima. Treba da obrati pažnju na:

- *metode prenošenja sadržaja i*
- *metode organiziranja sadržaja.*

## STANDARDIDOSTIGNUĆA

### *Učenik treba:*

- **da zna** da otkriva misli modernista i njihovu inicijativu u realizovanju radi stvaranja baze za svoju budućnost;
- **da u potpunosti shvati** potrebu o savezništu sa nasljeđem *moderne umjetnosti* i da nastavi njen razvoj;
- **da shvati metodu** recepcije, strategiju rada, provjeru, razmišljanje, izbor materijala, utvrđivanje, određivanje, izbor, samoobrazovanje, timski rad, upoznavanje.

### *Potkategorija:*

**Linija** – da sve svoje zamisli realizuje putem linije i osmišljava svoju budućnost.

**Potkategorija:**

**Kontrast** – da posjeduje potpuno shvatanje, prijateljstva i svijest o savezništvu.

**Potkategorija:**

**Harmonija** – da je potpuno svjestan kombinacija i uskla enosti dijelova.

**Potkategorija:**

**Ritam** – da posjeduje svijest o ravnomernom i pravilnom izmjenjivanju likovnih elemenata.

**Potkategorija:**

**Balans ili ravnoteža** – da je svjestan odnosa svih strana koje ga okružuju.

**Potkategorija:**

**Proporcija** – da ne pridaje veću pažnju jednom u odnosu na drugi dio.

**Potkategorija:**

**Dominacija** – da je svestan nadmoći jednog u odnosu na drugi dio.

**Potkategorija:**

**Jedinstvo** – da zauzme jedinstveni stav o ravnopravnosti svih elemenata koji sa injavaju cjelinu.

**Potkategorija:**

**Komponiranje** – da posjeduje razvijenu svijest o međusobnosti povezivanja svih likovnih elemenata u jedinstvenu cjelinu.

**Potkategorija:**

**Forma** – da posjeduje svijest o oblicima koji nas okružuju i njihovim racionalnostima; da u potpunosti shvati prizore oko sebe i određuje njihove zapremine, konture, visinu, širinu, kao i položaje u prostoru.

**Potkategorija:**

**Tekstura** – da je potpuno svjestan svih oblika površina i njihovih osobina i karakteristika.

**Potkategorija:**

**Boja** – da savlada i primjeni tri primarne boje i postane svjestan njenog privida i refleksija.

**Potkategorija:**

**Površi** – da je osje a i doživljava kao dvodimenzionalnu stvarnost i sva njena svojstva.

**Potkategorija:**

**Multimedijiske discipline** – da bez straha prilazi novim disciplinama, jer je zahvaljuju i prethodnim uspio da ih shvati i primjenjuje; da bude ulan, svjestan i priseban svakog momenta, kako bi ujedno postao u esnik u digitalnoj revoluciji.

## **VREDNOVANJE**

**Elementi vrednovanja:**

Sagledavanje procesa i efekata stvarala kih aktivnosti. Zapažanje propusta i njihovo otklanjanje. Motivacija svih odgovornih subjekata za rezultate rada. Upoznavanje mjerodavnih društvenih faktora i lokalne zajednice sa postignutim rezultatima. Pojedina na i opšta društvena promocija djelatnika, kao i same škole.

Kod evaluacije treba utvrditi bitne i obrazovno-odgojne elemente koji se moraju vrednovati, kao i izvršiti izbor odgovaraju ih tehnika procjenjivanja i vrednovanja u cilju efikasnijeg i uspješnijeg nastavnog rada. O ekuje se pove anje kvaliteta znanja na osnovu samostalnih istraživa kih aktivnosti u enika, kao i u enje bez posrednika.

**Kod u enika je potrebno:**

- **probuditi jedan, novi, moderniji pristup** radu, kao i interesovanje za nastavno gradivo kako bi se poja ao intenzitet za lepim i kako bi u enici stekli povoljniju sliku o sebi (*o ekuje se i ve a motivisanost za nastavnim predmetom i u enjem*);
- **formirati pravilan pristup** u enika prema likovnoj umjetnosti Kosova, kako bi kreativne sposobnosti doveli do izražaja i primijenili ih u društvu, sa razvijenim osje ajem za humanu ekologiju, jednakost i toleranciju me u polovima, nacijama i religijama, a samim tim stekli samovrednovanje;

- **vrednovati percepciju i izražavanje likovnih vrijednosti** koji su sadržani u okvirnom ili ve izvedenom programu, razvoj sposobnosti uo avanja i izražavanja odnosa kroz komponiranje i stvaranje kompozicijskih elemenata, kao i kreativnost i originalnost, osjetljivost za likovne probleme, kao što su: fleksibilnost, fluentnost, elaboriranje i redefinisanje;
- **zapažati** u enikove propuste i otklanjati ih.

**Očekivani rezultati:**

- da u enici mogu samostalno birati materijal i tehnike, kao i da ih stvarala i primijene u društvu u kome žive i da ih prezentuju ostaloj javnosti;
- da su sposobni uoiti i prepoznati likovni i tematski sadržaj, likovne tehnike, estetske vrijednosti, likovne poruke, kao i da posjeduju interes za likovnim djelima kosovske baštine;
- da steknu profesionalan odnos prema radu, interes, samoinicijativnost, upornost, dosljednost i samostalnost.

I na kraju, očekuju se povoljne reakcije u enika i nastavnika u pogledu djelovanja ovih metoda.

*Na kraju nastavnog procesa (školske godine), dostignu a svakog u enika treba da budu vrednovana utvrđenim stepenom usvojenosti nastavnih sadržaja: odličan (90%), vrlo dobar (80%), dobar (60%), dovoljan (40%), nedovoljan (stepen nedovoljne usvojenosti, kao pokazatelj nezainteresovanosti za nastavni predmet).*

### **INSTRUMENTI VREDNOVANJA**

- Vrednovanje stepena shvatanja nastavnih sadržaja od strane u enika.
- Stepen posjedovanja radnih vještina tokom edukativnog procesa.
- Stepen socijalne i etičke kulture u enika.
- Stepen razvijenosti u enikove sposobnosti.
- Interesovanje u enika za sticanje znanja iz ove oblasti i njegovo proširivanje.

- Interesovanje u članka za samostalan, timski ili bilo koji vid rada.
- Radna kultura na poslu i kod kuće.
- Stepen usvojenosti nastavnih sadržaja.

## LITERATURA

Harvard Aranson: Historija moderne umjetnosti;

Herbert Rid: Historija modernog slikarstva;

Colin J. Marsh: Kurikulum;

Mišel Sejfor: Apstraktna umjetnost;

Elie Faure: Povijest umjetnosti - duh oblika;

Gordon Druden i dr. Jeannette Vos: Revolucija u umjetnosti.



# TEHNOLOGIJA

- TEHNOLOGIJA SA INFORMATIKOM



# TEHNOLOGIJA SA TIK

(2. sasa nedjeljno, 70. sasova godišnje)

## UVOD

Tehnologija uopšte i tehnologija informisanja i komunikacije, a posebno TIK, predstavljaju jednu od glavnih oblasti u savremenom životu ovjeka i nerazdvojni dio svakodnevne djelatnosti i sinonim sremnosti za bavljenje problemima sadašnjosti i budunosti.

Predmet **Tehnologija sa TIK za IX razred** je nastavak i proširenje prethodno ste enog znanja iz ove oblasti i odnosi se na sticanje znanja i vještina iz oblasti elektrotehnike, elektronike, tehnologije transporta i potrebne vještine za uspješnu i samostalnu upotrebu opreme za tehnologiju informisanja i komunikacije. Tako e, posebna pažnja je posve ena i elektrotehni kom i elektroinstalacionom materijalu, kao osnova za gradnju i funkcionalisanje elektrotermi kih aparata za doma instvo. Jedna posebna kategorija je posve ena drumskom, vodenom i vazdušnom transportu i njihovim komandnim i upravlja kim sistemima.

## CILJEVI

- Razvoj vještina za prikupljanje relevantnih podataka iz oblasti tehnologije i primjena ste enih vještina u raznim situacijama u svakodnevnim životu;
- U enici treba da budu u stanju da upoznaju glavne osobine elektrotehni kih i elektronskih komponenata i njihovu upotrebu u svakodnevnom životu obuhvataju i i tehnologiju informisanja i komunikaciju;
- U enici treba da budu u stanju da upoznaju i upotrijebe opremu tehnologije informisanja i komunikacija, da postavljaju i riješe probleme iz svakodnevnog života.

## **OPŠTI OBJEKTIVI**

- Razvoj sposobnosti u enika da upoznaju koncepte i na eli elektrotehnike;
- Upoznavanje u enika sa komponentama elektronike i njihovom primjenom u elektronskim kolima i elektronskoj opremi;
- U enici treba da budu u stanju da prepozna opremu i aktuelne mogunosti za upotrebu sistemskog softvera;
- U enici treba da budu u stanju da upotrijebe programe za obradu tekstualnih dokumenata za opštu upotrebu.

## **POSEBNI OBJEKTIVI**

- Upoznavanje u enika sa elektrotehničkim materijalima, proizvodnjom i prijenosom električne energije, elektroinstalacionim materijalom, primjenom elektromagneta u tehnici, primjenom elektromagnetne indukcije i upotrebom elektrotermičke opreme;
- Razvoj vještina za izradu modela sa elektroinstalacionim materijalom;
- Upoznavanje u enika sa pasivnim i aktivnim komponentama elektronike;
- Upoznavanje u enika sa glavnim elektronskim kolima - analogna i digitalna;
- Upoznavanje u enika sa gradnjom i upotrebom integrisanih kola;
- U enici treba da budu u stanju da vrše osnovne operacije sa podacima;
- Upoznavanje u enika sa glavnim komponentama kompjuterskog sistema (Hardver i Softver);
- U enici treba da prepozna i da budu u stanju da identifikuju i upotrijebe mogunost operativnog sistema Windows;
- U enici treba da prepozna i da budu u stanju da identifikuju i upotrijebe mogunost MS Word programa;
- Upoznavanje sa tehnologijom transporta i sistemom transportnih sredstava.

## ORGANIZOVANJE PROGRAMSKOG SADRŽAJA

Kategorije	Potkategorije	Br. asova	Procenat
<b>1. Tehnologija materijala Osnovi elektrotehnike</b>	1.1. Organizovanje radnog mjesata i zaštita. 1.2. Upoznavanje elektrotehni kog materijala. 1.3. Proizvodnja i prijenos elektri ne energije. 1.4. Elektroinstalacioni materijali.	<b>10</b>	<b>14,29%</b>
<b>2. Primjena elektrotehnike i elektrotermi ki aparati za doma instvo</b>	2.1. Primjena elektromagneta u tehnicu. 2.2. Primjena elektromagnetne indukcije u tehnicu. 2.3. Konstrukcija elektrotermi kih aparata za doma instvo.	<b>9</b>	<b>12,85%</b>
<b>3. Elektronika</b>	3.1. Elementi elektri nih i elektronskih kola. 3.2. Integrisana kola.	<b>10</b>	<b>14,29%</b>
<b>4. Tehnologija transporta</b>	4.1. Drumski, voden i vazdušni saobra aj. 4.2. Sistemi za komandovanje transportnih sredstava. 4.3. Upravlja ci sistemi i sistemi za oslanjanje u transportu.	<b>6</b>	<b>8,57%</b>
<b>5. Tehnologija informisanja i komunikacije (TIK)</b>	5.1. Broj ani sistemi. 5.2. Jedinica za koli inu informacije i koda. 5.3. Kompjuterski sistem. 5.4. Hardwer. 5.5. Softwer. 5.6. Operativni sistem. 5.7. Aplikativni programi.	<b>35</b>	<b>50,00%</b>

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	Rezultate koje treba postići	Međupredmetna povezanost
<b>1. Tehnologija materijala Osnovi elektrotehnike</b>	<b>1.1. Organizovanje radnog mjeseta u kabinetu tehnologije. Osnovi elektrotehnike</b>	1.1.1. Organizovanje radnog mjeseta u kabinetu tehnologije. 1.1.2. Opasnosti koje se mogu prouzrokovati električnom energijom i zaštitne mjeru od električnog udara.	<b>Učenik treba:</b> - da upozna opasnosti uzrokovane električnom energijom i zaštitne mjeru od električnog udara;	<i>Maternji jezik Engleski jezik Fizika Hemija</i>
	<b>1.2. Upoznavanje elektrotehničkih materijala</b>	1.2.1. Provodni materijali. 1.2.2. Izolacioni materijali. 1.2.3. Poluprovodni materijali. 1.2.4. Tehnologija elektrotehnike - provodnici, otpornici i izolatori.	- da upozna provodne, poluprovodne i izolacione materijale; - da upozna tehnologiju izrade provodnika, otpornika i izolatora;	
	<b>1.3. Proizvodnja i prijenos električne energije</b>	1.3.1. Proizvodnja električne energije. 1.3.2. Hidrocentrale, termocentrale, nuklearne centrale itd. 1.3.3. Prijenos i raspodjela električne energije.	- da upozna način proizvodnje električne energije i vrste električnih centrala; - da upozna mogućnosti prijenosa i raspodjele električne energije;	
	<b>1.4. Elektroinstalacioni materijal</b>	1.4.1. Simboli elektrotehničke šeme. 1.4.2. Elektroinstalacioni materijali - provodnici, cijevi i instalacioni kanali, razvodne kutije, osiguraci, prekidači, štikeri, utikači, fasonke	- da upozna osnovne električne simbole i šeme; - da upozna razne elektroinstalacione materijale i rad sa ovim materijalima preko	

		<p>itd.</p> <p>1.4.3. Rad sa elektroinstalacionim materijalom.</p> <p>1.4.4. Rad sa mjernim instrumentima.</p>	<p>konstruisanja elektri nog kola:</p> <p>1. (baterije, jednoolni prekida i sijalica),</p> <p>2. (baterije, serijski prekida i dvije sijalice);</p> <p>- da upozna rad sa univerzalnim mjernim instrumentom;</p>	
<b>2. Primjena elektrotehnike i elektro-termi kog materijala u doma instvu</b>	<b>2.1. Primjena elektromagneta u tehnicu</b>	<p>2.1.1. Elektromagnet i njegova primjena u tehnicu.</p> <p>2.1.2. Elektri no zvono.</p> <p>2.1.3. Elektromagnetski rele.</p> <p>2.1.4. Konstruisanje modela elektromagnetskog relea.</p>	<p>- da upozna elektromagnet i njegovu primjenu u tehnicu;</p> <p>- da upozna i shvati elektri no zvono i elektromagnetski rele;</p> <p>- da upozna rad sa univerzalnim mjernim instrumentom;</p>	<i>Maternji jezik Engleski jezik Fizika Hemija</i>
	<b>2.2. Primjena elektromagnetne indukcije u tehnicu</b>	<p>2.2.1. Primjena elektromagnetne indukcije u tehnicu.</p> <p>2.2.2. Transformatori.</p> <p>2.2.3. Elektromotori.</p> <p>2.2.4. Alternatori – generatori alternativne elektri ne energije.</p>	<p>- da upozna i shvati primjenu elektromagnetne indukcije u tehnicu;</p> <p>- da upozna i shvati rad transformatora;</p> <p>- da upozna i shvati rad elektromotora;</p> <p>- da upozna i shvati rad alternatora;</p>	

	<b>2.3. Konstrukcija elektrotermi kih aparata za doma instvo</b>	<p>2.3.1. Upoznavanje sa konstruktivnim dijelovima elektrotermi kih aparata za doma instvo.</p> <p>2.3.2. Upotreba elektrotermi kih aparata.</p> <p>2.3.3. Racionalno korišenje električne energije.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da upozna konstruktivne dijelove elektrotermi kih aparata;</li> <li>- da upozna način upotrebe elektrotermi kih aparata;</li> <li>- da upozna mogućnosti racionarnog korištenja električne energije i da to sprovodi u svakodnevnom životu;</li> </ul>	
<b>3. Elektronika</b>	<b>3.1. Elementi električnih elektronskih kola</b>	<p>3.1.1. Otpornici</p> <p>3.1.2. Kondenzatori.</p> <p>3.1.3. Induktori.</p> <p>3.1.4. Poluprovodni elementi (diode, tranzistori, tiristori).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da u elektricitetu razlikuje pasivne i aktivne elektronske komponente (razne vrste otpornika, kondenzatora i bobina, diode i tranzistore, optoelektronske komponente);</li> <li>- da upozna glavne karakteristike elektronskih komponenata;</li> </ul>	<i>Matematika</i> <i>Fizika</i> <i>Hemija</i> <i>Maternji jezik</i>
	<b>3.2. Integrisana kola</b>	<p>3.2.1. Gradnja integrisanih kola.</p> <p>3.2.2. Vrste i primjena integrisanih kola.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da u elektricitetu razlikuje integrisana kola;</li> <li>- da upozna proces gradnje integrisanih kola;</li> <li>- da upozna vrste</li> </ul>	

			integrисаних кола и њихову примјену у конкретној електронској опреми;	
<b>4. Tehnologija transporta</b>	<b>4.1. Drumski, voden i vazdušni transport</b>	4.1.1. Vrste drumskog transporta. 4.1.2. Voden transport. 4.1.3. Vazdušni i vazionski transport.	- da upozna vrste drumskog, vodenog i vazdušnog transporta; - da upozna prednosti tri vrste transporta;	<i>Maternji jezik Engleski jezik</i>
	<b>4.2. Sistemi komandovanja transportnih sredstava</b>	4.2.1. Sistem transmisije. 4.2.2. Sistem ko enja. 4.2.3. Sistem upravljanja.	- da upozna funkcionisanje sistema transmisije, ko enja i upravljanje transportnih sredstava;	
	<b>4.3. Upravlja ki sistemi i sistem za oslanjanje u transportu</b>	4.3.1. Upravlja ki sistem. 4.3.2. Sistem oslanjanja.	- da upozna zadatke koje vrši upravlja ki sistem u transportu; - da upozna vrste sistema za oslanjanje u transportu;	
<b>5. Tehnologija informisanja i komunikacije</b>	<b>5.1. Brojni sistemi</b>	5.1.1. Dekadni sistem. 5.1.2. Binarni sistem, konvertiranje dekadni-binarni i binarni-dekadni. 5.1.3. Aritmetike operacije sa binarnim brojevima (sabiranje i oduzimanje).	- da stekne znanje o binarnom sistemu;  - da ovlada aritmetike operacijama sa binarnim brojevima;	<i>Matematika Maternji jezik Engleski jezik</i>
	<b>5.2. Jedinica koliki informacija i kodovi</b>	5.2.1. Bit, Byte, višestrukost bita i byte-a. 5.2.2. Kod ASCII.	- da upozna jedinice o koliki informacije, operacije sa višestrukošću bit-a i byte-a;	

	<b>5.3. Kompjuterski sistem</b>	<p>5.3.1. Kompjuterski sistem, hardver, softver.</p> <p>5.3.2. Korisnici ( ovjek, ostali, kompjuteri - procesna tehnološka oprema).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da identificuje djela hardwerskog i softwerskog kompjuterskog sistema;</li> </ul>	
	<b>5.4. Hardwer</b>	<p>5.4.1. Centralna jedinica, funkcije, modeli procesora, kvaliteti: dužina procesorske rije i, radna brzina, radna frekvencija.</p> <p>5.4.2. Ulagno-izlazne jedinice, funkcije, vrste: monitor, tastatura, miš (mause), skener, digitalna kamera, modem, mrežna kartica, kartica zvuka sa zvu nicipima, jedinice CD, disketa, DVD-zip.</p> <p>5.4.3. Memorija, funkcija, medijum memorije: poluprovodnici (RAM, ROM, EPROM), optik (CD, DVD), magnetik (diskovi, diskete, trake), kapacitet, brzina, vrste: centralna memorija, keš-memorija, spoljna memorija (periferna).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da identificuje razne komponente kompjuterskog sistema;</li> <li>- da upozna kvalitete komponenata kompjuterskog sistema;</li> </ul>	
	<b>5.5. Softver</b>	<p>5.5.1. Sistemske softveri (operativni sistem), primjeri: operativni sistem DOS, UNIX, Windows.</p> <p>5.5.2. Aplikativni softver, primjer:</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da razlikuje funkcije operativnog sistema od softwerskih aplikacija;</li> <li>- da upozna softwerske</li> </ul>	

		<p>paketi za razvoj aplikacija (Visual Basic, Access, itd.), kancelarijski programi (MS Office), programi za dizajn, Multimedia.</p> <p>5.5.3. Povezanost softver-a sa hardver-om i korisnici.</p>	<p>aplikacije za praktičnu primjenu;</p>	
	<b>5.6. Operativni sistem</b>	<p>5.6.1. Puštanje u rad. Desktop, ikone, prozori, dijalog, itd. Startovanje i zatvaranje programa.</p> <p>5.6.2. Folderi i fajlovi: otvaranje, zatvaranje, stvaranje, brisanje, kopiranje, štampanje.</p> <p>5.6.3. Konfiguracija Windows-a: Control Panel (Display, Time, i sl), odjava, ristartovanje, zaustavljanje Windows-a.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da upozna osnovne operacije Windows-a;</li> <li>- da izvrši osnovne operacije u Windows-u;</li> </ul>	
	<b>5.7. Aplikativni programi</b>	<p>5.7.1. MS Word – startovanje, pisanje teksta, mala i velika slova, font, velicina slova.</p> <p>5.7.2. Uvanje, otvaranje, zatvaranje dokumenta, izlaz iz programa, editiranje (insertiranje teksta, selekcija, brisanje, kopiranje, premeštaj, itd.).</p> <p>5.7.3. Insertiranje i crtanje objekata, tabele, štampanje dokumenta.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- da upozna osnovne operacije MS Word-a i integrirane aplikacije Windows-a;</li> <li>- da izvrši osnovne operacije MS Word-a i integrisanih operacija u Windows-u.</li> </ul>	

## **UPUTSTVA ZA UPOTREBU LITERATUREI OSTALIH NASTAVNIH IZVORA**

### ***Predložena literatura:***

1. Dr. Agni Dika, mr. Seb Rodiqi, "Kompjuterët dhe informatika" (za u enike I razreda srednje škole);
2. Dr. Agni Dika, Seb Rodiqi, "Kompjuteri për të gjithë";
3. Literatura na engleskom jeziku za: Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, MS Office 97, MS Office 2000, MS Office XP, itd.;
4. Integrisana uputstva u Windows-u i aplikacije MS Office i Internet Explorer;
5. Boris Abersek, Franjo Florjancic, Amand Patopnik: "Tehnika 7", Ljubljana, 2000.

### ***Potrebna oprema i ostali preduslovi:***

- Kabinet sa kompjuterom i štampa em;
- Potrebne softwerske aplikacije;
- Povezivanje sa internetom, lokalna mreža u kabinetu;
- Hardwerske komponente za demonstraciju;
- Treniranje nastavnika;
- Održavanje.

### ***NAPOMENA:***

*Predvi enim fondom asova uklju eno je: predavanje, u vrš ivanje nastavnog gradiva i testiranje u enika.*

### **OPŠTA METODOLOŠKA UPUTSTVA**

- Akcenat na demonstraciji individualnog i grupnog rada, npr., predavanje 25%, demonstriranje 25%, individualni i grupni rad 50%.
- Podsticanje individualnog rada i razmjena znanja i vještina, interaktivni rad.
- Obnavljanje sadržaja putem zadatka koji obuhvataju primjenu ste enog znanja.

# TJELESNI I SPORTSKI ODGOJ



# **TJELESNI ODGOJ I SPORT**

**(2. sasa nedjeljno, 70. sasova godišnje)**

## **UVOD**

U okviru biološkog i društvenog razvoja u enika ovog uzrasta, maksimalno koriste i objektivne uslove koje škola pruža, program ovog predmeta treba da bude stimulativan, razvojni, edukativno-human, zdravstveno preventivan i što više u funkciji pozitivnih navika sportskog majstorstva.

Bliži, programski sadržaji sa pokretnim poteškoama trebaju se prilagoditi razvojnim sposobnostima u enika, bilo onih sa psihosomatskim smetnjama ili nadarenih sa majstorskim pokretima.

## **CILJEVI**

Izrada i primjena programa, poslije profesionalnih diskusija sa objektivnom potvrdom tamo gdje ima mogunosti numeri kih upore ivanja, treba da omogu i u enicima:

- pravilan razvoj pokretnih funkcionalnih sposobnosti stimuliraju i rast i zaštitu zdravlja;
- otkrivanje i smanjenje pokretnih i psihosomatskih slabosti;
- podizanje nivoa sportskog majstorstva (navika) i stabilnije programsko memorisanje primjenljivo u realnom životu i sportu;
- izbor i specifične pripreme različitih sportskih disciplina, olimpijski sportovi, gdje su u enici prethodno pokazali rezultate i dr.

Realizacija ovih ciljeva treba da ima značajnu organizacionu i odgovornu podršku od: aktiva nastavnika sportske edukacije, direktora

škola, opštinskih organa obrazovanja i sporta, roditelja, nevladinih organizacija i dr., određuju i zadatke i odgovornosti u interesu naše djece.

## OBJEKTIVI

1. *Osnovni orijentacioni pojmovi mogu se povezati sa:*

- razvojem tjelesnih i mentalnih sposobnosti preko pokretnih programiranih aktivnosti;
- usavršavanjem raznih sportskih majstorstava;
- formiranjem pravog tjelesnog i mentalnog stava u suočavanju sa razliitim praktim situacijama u učionici, u školi i šire, u društvu i dr.

2. *Vođenje, kontrola i realno popravljanje programskih objektiva od nastavnika treba da se objektivizuje preko:*

- mjerjenja na početku školske godine, na polugodištu i na kraju godine sa mjerama, kao: centimetar, sekunda i kilogram, i primjenom znanja i dimenzija;
- biomehaničkim, tehničkim, majstorskim i sportskim pokretima.

PROGRAMSKI SADRŽAJI	Br. asova
1. VREDNOVANJE POKRETNIH SPOSOBNOSTI	4 asa
2. ATLETIKA	12 asova
3. SPORTSKA I RITMIČKA GIMNASTIKA	12 asova
4. KOLEKTIVNI SPORTOVI	24 asa
5. INDIVIDUALNI SPORTOVI	
- borilački sportovi	12 asova
- sportovi sa reketima	6 asova
6. SKIJANJE – PLIVANJE <sup>1</sup>	7-10 dana
7. IZLETI (ŠETNJE) I LOGOROVANJE	2 dana godišnje
8. SPORTSKA TAKMIČENJA, NAJMANJE U DVA SPORTA (NA OSNOVU USLOVA)	

<sup>1</sup> Nastava se izvodi na pogodnom terenu za skijanje i plivanje u saradnji sa direktorom škole, roditeljima i drugim institucijama.

## OSNOVNI POKAZATELJI PROGRAMA

Kategorije	Potkategorije	Programski sadržaj	Broj asova (%)
<b>ANTRO-POMETRIJA I MOTORIKA</b>	Vrednovanje antropometrijskih osobina i pokretnih sposobnosti	(A) -Tjelesna težina (TT); - Tjelesna visina (TV) i dr. (M) - Skok iz mjesta udalj, (SMD); - Skok iz mjesta uvis (SMV); - Tr anje100 metara ( T100m); - Tr anje 600mŽ-800mM i dva testa iz majstorskog vježbanja.	4 asa 5.4%
<b>ATLETIKA</b>	Tr anje	<i>Savladavanje tehnika tr anja, skokova i bacanja kroz:</i> - brzo tr anje; - tr anje i podizanje izdržljivosti na duže staze (600m za djevojke i 800m za muškarce). <i>Vježbe preskakanja:</i> - skok udalj, tehnikom tijela u svodu (usavršavanje); - skok uvis, "fosberi"; - bacanje kugle od 4 kg; - takmi enje unutar i izvan razboja najmanje u dvije discipline (u enike treba svrstati u tri grupe na osnovu rezultata).	12-14 asova 6.2-18.9 %
<b>SPORTSKA I RITMIKA GIMNASTIKA</b>	Vježbe na podu	- Vertikala (svije a) na le lma. - Od naslona ispruženog naprijed, prijelaz na naslon ispružen nazad. - Frontalna ravnoteža. - Bo na ravnoteža. - Lete i prodror. - Od kružnog bješenja snagom nazad, na naslonu ispred. - Okretanje nazad na naslon naprijed.	10-12 asova 13.5-16.2%
	Na vratilu		

	Razboj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izlaz u krug.</li> </ul> <p><i>Razboj (M):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ljudjanje sa naslonom;</li> <li>- ljudjanje sa naslonom na ruke;</li> <li>- podizanje iz ljudjanja naprijed u sjed raznožno;</li> <li>- podizanje sa odmotavanjem u sjed raznožno.</li> </ul> <p><i>Razboj (Ž):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bješenje na gornjoj pritki;</li> <li>- od ljudjanja hvatanjem gore, naslon nogama na nižoj pritki, okret za <math>180^\circ</math>;</li> <li>- bješenja na gornjoj pritki, prijelaz nogama bočno (lijevo-desno);</li> <li>- ljudjanje naprijed;</li> <li>- okret nazad na nižoj pritki;</li> <li>- okret nazad od sednog naslona;</li> <li>- izlaz sa povijenim tijelom nazad preko niže pritke.</li> </ul>	
	Krugovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ljudjanje na krugovima.</li> <li>- Od prednjeg ljudjanja na savijeno bješenje.</li> <li>- Izlaz iz ljudjanja naprijed i nazad.</li> <li>- Ljudjanje naslonom naprijed-nazad.</li> </ul>	
	Skokovi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skok preko kozlića u širini, nogama sa strane.</li> <li>- Skok raznožno sa strane.</li> <li>- Skok preko kozlića zgradi kom (skupljenih nogu).</li> <li>- Hodanje <i>na gredu</i> vrhovima prstiju naprijed - nazad.</li> </ul>	

	<p>Na gimnasti koj gredi</p> <p>Ritmi ka gimnastika</p> <p>Narodna kola</p> <p>Takmi enje (2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Skok objema nogama iz mjesta.</li> <li>- Okret za <math>180^{\circ}</math>-<math>360^{\circ}</math>.</li> <li>- <i>Stoj</i> u ravnoteži ramena bo no-dolje.</li> <li>- Kombinacije sa nau enim elementima.</li> </ul> <p>- Vježbe sa rekvizitima.</p> <p>- Obnavljanje narodnih kola nau enih u V, VI, VII, i VIII razredu.</p> <p>- Unutar i izme u odjeljenja najmanje na dvije sprave.</p>	
<b>KOLEKTIVNI SPORTOVI</b>	<p>Nogomet</p> <p>Odbojka</p>	<p>Dodavanje i primanje lopte. Vo enje – <i>dribling</i> lopte. Prevare - driblinzi stopalom ( onom). Šut-udarac lopte na gol. Primjena tehni kih pokreta tokom nogometne igre, mali nogomet. Takti ki elementi: individualna i grupna odbrana. Individualni i grupni napad sa primjenom pravila malog nogometa.</p> <p>Ponavljanje tehni kih pokreta: dodavanje lopte, servis, tenis, udarac, blok, prijem i dr. Usavršavanje odbijanja lopte odozdo, <i>eki em</i>. Prijem servisa. Pozicija (postavka igra a). Takti ki pokreti u igri. Grupna i ekipna odbrana. Postavka igra a tokom odbrane - sistem sa <i>centarhalfom</i> naprijed. Ekipni i grupni napad iz razli itih pozicija. Odbojka, igra 6:6. Školska takmi enja u obojci.</p>	26 asova

	Rukomet - košarka	<p><i>Preko igre u mogu im uslovima i na broj mogu ih igra a, ponavljanje, popravak i utvrivanje:</i></p> <p>1. Osnovnih elemenata tehnike, kao:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodavanja i prijemi;</li> <li>- <i>dribling</i> (vo enje);</li> <li>- prevare;</li> <li>- udarci (šutevi) i dr.</li> </ul> <p>2. Tako je, preko igre u se elementi individualne i grupne taktike napada i odbrane koje treba da znaju u enici i oni iz izborne nastave obe zonske odbrane (košarka, rukomet i dr.), jedan na jedan i jedan kombinivan. Tako je, kolektivan napad koji prethodi od vrste kontranapada, izabrani u enici treba da nauče i u vrste najmanje dva sistema kolektivnog napada.</p>	
	Takmičenje	Unutar i između odjeljenja najmanje u dva kolektivna sporta.	
<b>INDIVIDUALNI SPORTOVI</b>	Borilački sportovi (džudo)	Upoznavanje sa osnovnom tehnikom pokreta u džudo-u, kao: razna hvatanja, padovi i dr.	
	Stoni tenis	Usavršavanje osnovne tehnike udarca forhend – behkend i dr. U enje savremenih sistema individualnih i grupnih takmičenja.	
	Koturanje Takmičenje (2)	<p>U enje osnovnih pokreta klizanja sa koturaljkama naprijed, nazad sa zaustavljanjem, polukružno okretanje i sl. sa prilagođenom brzinom.</p> <p>Unutar i između odjeljenja najmanje u dvije predužene nastavne jedinice.</p>	6-12 asova

<b>Aktivnosti u vodi</b> <i>(7-10 dana)</i>	Tehnike plivanja  Takmičenja	Usavršavanje naučenih tehnika (kraul, žaba i ležni kraul). Usavršavanje starta <i>kraul, žaba i kraul na leđa</i> . Tehnika <i>delfin</i> – osnovni pokreti, pokreti nogama, rukama i disanje.  Takmičenja: <i>tehnika kraul, žaba i kraul na leđa</i> .	7-10 dana
<b>Aktivnosti na snijegu</b> <i>(7-10 dana)</i>	Alpske discipline  Takmičenja	Usavršavanje osnovnih tehnika klizanja skijama (prethodno naučenih), kao što su: hodanje, okreti, penjanje, spuštanje, prijelazi, spust, slalom i veliki slalom. Povezivanje dva i više okreta na prilagođenim terenima za ovaj uzrast.  Na velikom slalomu, na prilagođenoj stazi za ovaj uzrast.	7-10 dana
<b>Školska takmičenja</b>	Kolektivna i individualna sportska takmičenja  Proljetni i jesenji kros	Najmanje u dvije sportske grane u okviru škole i između opštinskih škola, zona i onih finalnih i državnih za određeni uzrast oba pola.  Proljetni i jesenji kros.	10-12 asova 16.2%
<b>Šetnje</b>	Šetnja u prirodi dva puta godišnje	Hodanje u prirodi (6-12 km). Elementi orientacije u prirodi i kampovanja (izbor kampa i postavljanje jednog šatora). Razne terenske igre.	

## **METODOLOŠKA UPUTSTVA**

Na osnovu uslova koje škola ima, programski sadržaji se prilagojavaju na sljedeći način:

- obuhvatanjem oko 70% programskog sadržaja (analizirajte tabelu), kao obligativne nastave;
- oko 30% izborne nastave.

### **Metodologija realizacije**

U procesu nastave kretanja u sportskom odgoju, bez obzira na sredstva konkretizacije koje ima škola, obavezno treba primijeniti:

- Praktično demonstriranje pokretnih nastavnih jedinica od nastavnika sportskog odgoja ili njegovog pomoćnika (u enik, sportista). U zavisnosti od sposobnosti u enika i stepena komplikovanosti pokreta, nastavnik, u prvom redu, odabira metodološki postupak vježbi;
- Sintetičku formu (pokretnе cjelovitosti), analitičku ili kombinaciju obje. Tako je, organizacija nastavnog asa zavisi od uslova, objekta, rekvizita i broja u enika. Treba se truditi da se pokretni završni kompleksi (vezani za kategorije i potkategorije koje se primjenjuju) finaliziraju igrom i takmičenjem.

### **Postignuće**

Na pokretnim disciplinama, gdje se rezultati mogu vrednovati mjernim i objektivnim mjerama (centimetar, sekunda, gram), nastavnik sportskog odgoja treba da evidentira po etno stanje, poslije ono prolazno a onda završno, svrstavajući u enike u najmanje tri grupe (istaknuti, prosječni i sa posebnim potrebama). Za kretanja gdje nema metrike ta ne mijere, treba se truditi da nivo postignuće bude povezan sa stepenom usavršavanja majstorstva pokreta sa aspekta školske tehnike, stila plivanja i imajući u vidu pravu biomehaničku stranu pokreta (sa opisom).

### **Povezanost sa drugim predmetima**

Raspored asova i organizacija asa sportskog odgoja, obuhvatajući i poteškoće tokom asova, treba da na motivirajući način utiče i na druge predmete za taj školski dan.

Nastavne jedinice kategorija i potkategorija povezuju se polezeći od matematike, informatike do bioloških predmeta i drugih nauka u disciplinskoj i interdisciplinskoj hijerarhiji.

## **VREDNOVANJE**

- Vrednovanje tjelesnog razvoja vrši se pomoću antropometričkih instrumenata dva puta godišnje (*visina i težina tijela*), što je obavezno. Preporučuje se mjerjenje i drugih karakteristika, kao masnog tkiva i dr.
- Vrednovanje pokretnih sposobnosti vrši se sistemom **CGS**, dva puta godišnje (skok iz mjesta udalj, skok iz mjesta uvis, trčanje na 100m i trčanje 800m za djevojice i 1000 m za muškarce).
- *Nivo usvojenih informacija vezanih za pokrete ocjenjuje se individualno i tokom trajanja igre i takmičenja.*

## **LITERATURA**

1. Hamid Šoše, Tjelesni i zdravstveni odgoj (od I-VIII), Sarajevo, 1977;
2. Tjelesni i sportski odgoj, Libri shkollar, Priština, 2004;
3. Odbojka, prof. dr. Enver Gjinolli;
4. Atletika, prof. dr. Hysen Rakovica;
5. Nogomet, prof. dr. Enver Gjinolli;
6. Metodika tjelesnog odgoja, Beqir Hasanxhekaj, predavač ;
7. Sate Practice - in Physical Education;
8. Dnevnik tjelesnog odgoja, Institut sportske antropologije, 2003.

Tiraž: 200 komada

Priprema za štampu:  
**SHTËPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR**  
Priština

Štampa:  
Štamparija DRITA PRESS – Priština

Katalogimi në botim – (CIP)  
Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e Kosovës

371.214 (075.2) (496.51)

Nastavni plan i program : za deveti razred niže srednje škole / [Glavni urednik Fehmi Ismajli].- Priština : Ministarstvo Obrazovanja, Nauke i Tehnologije, 2006 (Priština : "Drita Press"); 284 f. ; 24 cm.

**ISBN -13 : 978-9951-16-008-7**  
**ISBN -10 : 9951-16-008-5**